

Table A.5. Core data from Hole 58A including hole name, core name, sample depth, corrected sample depth, age, element counts from XRF core scanning:calcium, strontium, silica, and potassium.

Hole	Core	Depth (mbsf)	Corr. Depth (mbsf)	Age (kyr BP)	Calcium (counts)	Strontium (counts)	Silica (counts)	Potassium (counts)
Hole 58A	1X-1	0.01	0.01	0.69	658,014	10,911	12,249	6,346
Hole 58A	1X-1	0.02	0.02	0.71	645,429	8,481	12,498	6,371
Hole 58A	1X-1	0.03	0.03	0.72	631,521	8,922	11,399	6,551
Hole 58A	1X-1	0.04	0.04	0.73	619,940	8,443	11,800	6,666
Hole 58A	1X-1	0.05	0.05	0.74	666,950	9,095	13,162	6,687
Hole 58A	1X-1	0.06	0.06	0.75	654,311	9,255	12,623	6,453
Hole 58A	1X-1	0.07	0.07	0.77	718,164	9,384	15,169	7,269
Hole 58A	1X-1	0.08	0.08	0.78	726,638	9,588	15,463	7,159
Hole 58A	1X-1	0.09	0.09	0.79	702,806	9,355	14,464	6,906
Hole 58A	1X-1	0.1	0.10	0.80	692,621	9,563	13,738	6,907
Hole 58A	1X-1	0.11	0.11	0.82	647,193	9,328	12,581	6,578
Hole 58A	1X-1	0.12	0.12	0.83	691,847	9,184	14,729	7,122
Hole 58A	1X-1	0.13	0.13	0.84	740,035	9,584	15,558	7,385
Hole 58A	1X-1	0.14	0.14	0.85	732,024	9,290	15,371	6,880
Hole 58A	1X-1	0.15	0.15	0.87	756,489	9,444	16,211	7,403
Hole 58A	1X-1	0.16	0.16	0.88	689,285	9,206	13,489	6,940
Hole 58A	1X-1	0.17	0.17	0.89	722,234	9,620	15,423	7,242
Hole 58A	1X-1	0.18	0.18	0.90	665,965	9,365	13,158	6,608
Hole 58A	1X-1	0.19	0.19	0.92	714,539	9,394	14,043	6,773
Hole 58A	1X-1	0.2	0.20	0.93	691,848	9,821	14,522	6,892
Hole 58A	1X-1	0.21	0.21	0.94	639,728	9,222	12,036	7,063
Hole 58A	1X-1	0.22	0.22	0.95	672,324	9,087	13,314	7,243
Hole 58A	1X-1	0.23	0.23	0.97	701,925	8,942	14,394	7,056
Hole 58A	1X-1	0.24	0.24	0.98	693,405	8,871	13,853	6,985
Hole 58A	1X-1	0.25	0.25	0.99	696,620	8,615	13,853	6,978
Hole 58A	1X-1	0.26	0.26	1.00	676,930	8,996	13,027	6,977
Hole 58A	1X-1	0.27	0.27	1.02	652,240	8,883	12,112	6,967
Hole 58A	1X-1	0.28	0.28	1.03	573,265	8,807	10,143	6,010
Hole 58A	1X-1	0.29	0.29	1.04	607,802	8,826	11,357	6,004

Hole 58A	1X-1	0.3	0.30	1.05	688,161	8,952	13,277	6,612
Hole 58A	1X-1	0.31	0.31	1.06	654,917	8,821	12,923	6,743
Hole 58A	1X-1	0.32	0.32	1.08	644,437	8,976	11,453	6,584
Hole 58A	1X-1	0.33	0.33	1.09	566,383	8,844	9,072	5,554
Hole 58A	1X-1	0.34	0.34	1.10	615,278	8,815	10,579	6,242
Hole 58A	1X-1	0.35	0.35	1.11	600,800	9,053	9,756	5,642
Hole 58A	1X-1	0.36	0.36	1.13	687,245	8,967	12,576	6,822
Hole 58A	1X-1	0.37	0.37	1.14	728,923	9,048	13,869	6,861
Hole 58A	1X-1	0.38	0.38	1.15	704,849	8,842	13,124	6,952
Hole 58A	1X-1	0.39	0.39	1.16	674,523	9,251	12,773	6,493
Hole 58A	1X-1	0.4	0.40	1.18	680,576	9,053	12,507	6,417
Hole 58A	1X-1	0.41	0.41	1.19	608,098	8,753	11,341	5,905
Hole 58A	1X-1	0.42	0.42	1.20	614,726	9,124	10,154	5,941
Hole 58A	1X-1	0.43	0.43	1.21	580,940	8,750	9,262	5,392
Hole 58A	1X-1	0.44	0.44	1.23	575,488	8,440	9,838	5,618
Hole 58A	1X-1	0.45	0.45	1.24	626,095	8,663	10,923	5,857
Hole 58A	1X-1	0.46	0.46	1.25	641,352	8,452	11,198	5,872
Hole 58A	1X-1	0.47	0.47	1.26	650,634	8,480	12,343	6,551
Hole 58A	1X-1	0.48	0.48	1.28	641,757	8,318	12,609	6,596
Hole 58A	1X-1	0.49	0.49	1.29	542,241	8,660	9,850	5,531
Hole 58A	1X-1	0.5	0.50	1.30	638,353	8,503	12,974	6,624
Hole 58A	1X-1	0.51	0.51	1.31	601,788	8,687	11,246	6,183
Hole 58A	1X-1	0.52	0.52	1.32	663,965	9,328	12,714	6,317
Hole 58A	1X-1	0.53	0.53	1.34	614,220	9,400	10,243	6,065
Hole 58A	1X-1	0.54	0.54	1.35	642,878	9,460	11,937	6,027
Hole 58A	1X-1	0.55	0.55	1.36	616,117	9,751	11,551	6,878
Hole 58A	1X-1	0.56	0.56	1.37	629,193	11,052	11,413	6,715
Hole 58A	1X-2	0.68	0.68	1.52	555,977	7,473	14,306	6,349
Hole 58A	1X-2	0.69	0.69	1.54	676,313	9,227	16,633	7,286
Hole 58A	1X-2	0.7	0.70	1.55	756,598	9,433	20,149	8,308
Hole 58A	1X-2	0.71	0.71	1.56	710,748	9,139	18,294	7,946
Hole 58A	1X-2	0.72	0.72	1.57	727,671	9,221	23,011	9,803
Hole 58A	1X-2	0.73	0.73	1.59	715,637	9,255	18,563	8,470
Hole 58A	1X-2	0.74	0.74	1.60	704,860	9,125	18,652	8,375

Hole 58A	1X-2	0.75	0.75	1.61	708,679	9,403	19,022	8,475
Hole 58A	1X-2	0.76	0.76	1.62	723,517	9,355	20,617	8,916
Hole 58A	1X-2	0.77	0.77	1.63	719,780	9,556	19,688	8,766
Hole 58A	1X-2	0.78	0.78	1.65	738,243	9,352	21,469	9,095
Hole 58A	1X-2	0.79	0.79	1.66	688,729	9,044	15,941	7,069
Hole 58A	1X-2	0.8	0.80	1.67	652,719	8,895	16,692	8,537
Hole 58A	1X-2	0.81	0.81	1.68	621,100	8,862	15,856	7,713
Hole 58A	1X-2	0.82	0.82	1.70	706,434	8,562	18,813	8,586
Hole 58A	1X-2	0.83	0.83	1.71	737,979	9,290	20,329	8,738
Hole 58A	1X-2	0.84	0.84	1.72	692,194	9,158	16,364	8,158
Hole 58A	1X-2	0.85	0.85	1.73	776,714	9,473	19,942	8,744
Hole 58A	1X-2	0.86	0.86	1.75	749,429	9,048	19,897	8,910
Hole 58A	1X-2	0.87	0.87	1.76	706,526	8,800	18,704	7,938
Hole 58A	1X-2	0.88	0.88	1.77	740,203	9,171	20,617	8,416
Hole 58A	1X-2	0.89	0.89	1.78	721,588	9,391	18,939	8,015
Hole 58A	1X-2	0.9	0.90	1.80	706,282	9,370	17,403	7,853
Hole 58A	1X-2	0.91	0.91	1.81	674,591	9,115	16,114	7,455
Hole 58A	1X-2	0.92	0.92	1.82	658,711	9,013	15,812	7,628
Hole 58A	1X-2	0.93	0.93	1.83	610,223	8,937	13,993	7,503
Hole 58A	1X-2	0.94	0.94	1.85	681,293	9,205	17,174	8,075
Hole 58A	1X-2	0.95	0.95	1.86	635,798	8,928	15,346	7,381
Hole 58A	1X-2	0.96	0.96	1.87	631,352	8,768	14,347	7,533
Hole 58A	1X-2	0.97	0.97	1.88	621,000	8,706	14,104	7,811
Hole 58A	1X-2	0.98	0.98	1.89	643,636	8,824	14,285	7,021
Hole 58A	1X-2	0.99	0.99	1.91	647,707	9,006	13,229	6,200
Hole 58A	1X-2	1	1.00	1.92	690,543	9,070	14,245	6,834
Hole 58A	1X-2	1.01	1.01	1.93	639,955	9,045	14,047	6,873
Hole 58A	1X-2	1.02	1.02	1.94	586,984	8,877	12,130	6,718
Hole 58A	1X-2	1.03	1.03	1.96	704,684	8,789	18,670	8,273
Hole 58A	1X-2	1.04	1.04	1.97	663,585	8,986	16,761	7,741
Hole 58A	1X-2	1.05	1.05	1.98	628,029	9,174	15,756	7,645
Hole 58A	1X-2	1.06	1.06	1.99	605,443	8,799	14,636	7,213
Hole 58A	1X-2	1.07	1.07	2.01	700,891	8,737	18,791	8,273
Hole 58A	1X-2	1.08	1.08	2.02	629,404	9,095	15,276	7,455
Hole 58A	1X-2	1.09	1.09	2.03	591,832	8,352	13,105	6,614

Hole 58A	1X-2	1.1	1.10	2.04	712,749	8,896	19,689	8,562
Hole 58A	1X-2	1.11	1.11	2.06	631,219	8,882	16,369	7,725
Hole 58A	1X-2	1.12	1.12	2.07	615,120	8,766	14,926	7,506
Hole 58A	1X-2	1.13	1.13	2.08	638,525	8,661	16,146	7,353
Hole 58A	1X-2	1.14	1.14	2.09	671,065	8,673	19,426	8,733
Hole 58A	1X-2	1.15	1.15	2.11	728,394	8,859	21,401	9,110
Hole 58A	1X-2	1.16	1.16	2.12	661,820	9,058	18,551	8,553
Hole 58A	1X-2	1.17	1.17	2.13	682,717	8,927	19,900	8,920
Hole 58A	1X-2	1.18	1.18	2.14	643,138	8,737	17,692	8,262
Hole 58A	1X-2	1.19	1.19	2.16	702,348	8,493	19,652	8,877
Hole 58A	1X-2	1.2	1.20	2.17	679,877	8,669	18,118	8,251
Hole 58A	1X-2	1.21	1.21	2.18	661,148	8,674	18,139	8,038
Hole 58A	1X-2	1.22	1.22	2.19	689,514	8,562	21,443	9,020
Hole 58A	1X-2	1.23	1.23	2.20	640,692	8,679	16,478	7,818
Hole 58A	1X-2	1.24	1.24	2.22	693,153	8,569	19,350	8,743
Hole 58A	1X-2	1.25	1.25	2.23	687,434	8,812	18,803	8,588
Hole 58A	1X-2	1.26	1.26	2.24	621,300	8,631	15,507	6,884
Hole 58A	1X-2	1.27	1.27	2.25	593,631	8,702	14,777	7,291
Hole 58A	1X-2	1.28	1.28	2.27	694,391	8,649	18,634	8,132
Hole 58A	1X-2	1.29	1.29	2.28	662,740	8,379	18,960	8,359
Hole 58A	1X-2	1.3	1.30	2.29	648,277	8,256	17,472	7,869
Hole 58A	1X-2	1.31	1.31	2.30	634,205	9,003	15,013	7,255
Hole 58A	1X-2	1.32	1.32	2.32	648,883	8,768	15,589	7,060
Hole 58A	1X-2	1.33	1.33	2.33	655,870	9,253	15,323	7,377
Hole 58A	1X-2	1.34	1.34	2.34	548,810	8,890	10,992	6,578
Hole 58A	1X-2	1.35	1.35	2.35	591,980	8,658	13,636	7,235
Hole 58A	1X-2	1.36	1.36	2.37	676,842	8,899	17,226	7,745
Hole 58A	1X-2	1.37	1.37	2.38	545,401	8,585	11,653	6,425
Hole 58A	1X-2	1.38	1.38	2.39	666,139	8,688	15,282	7,117
Hole 58A	1X-2	1.39	1.39	2.40	610,567	8,764	13,521	6,509
Hole 58A	1X-2	1.4	1.40	2.42	634,034	8,830	13,237	6,231
Hole 58A	1X-2	1.41	1.41	2.43	705,248	8,865	18,482	8,575
Hole 58A	1X-2	1.42	1.42	2.44	664,250	8,942	16,836	7,837
Hole 58A	1X-2	1.43	1.43	2.45	679,152	8,685	17,100	7,925
Hole 58A	1X-2	1.44	1.44	2.46	682,809	8,580	17,748	7,729

Hole 58A	1X-2	1.45	1.45	1.45	2.48	699,552	8,951	19,593	8,262
Hole 58A	1X-2	1.46	1.46	1.46	2.49	707,980	8,862	19,251	8,518
Hole 58A	1X-2	1.47	1.47	1.47	2.50	671,760	8,740	17,948	8,181
Hole 58A	1X-2	1.48	1.48	1.48	2.51	667,421	9,258	17,505	7,773
Hole 58A	1X-2	1.49	1.49	1.49	2.53	649,642	8,935	16,364	7,459
Hole 58A	1X-2	1.5	1.5	1.50	2.54	708,777	8,891	19,860	8,495
Hole 58A	1X-2	1.51	1.51	1.51	2.55	690,568	8,798	20,260	8,401
Hole 58A	1X-2	1.52	1.52	1.52	2.56	638,365	8,915	17,368	7,935
Hole 58A	1X-2	1.53	1.53	1.53	2.58	652,155	8,722	17,549	8,649
Hole 58A	1X-2	1.54	1.54	1.54	2.59	643,968	9,149	17,614	7,795
Hole 58A	1X-2	1.55	1.55	1.55	2.60	614,452	8,983	16,011	7,080
Hole 58A	1X-2	1.56	1.56	1.56	2.61	681,031	8,975	19,267	8,419
Hole 58A	1X-2	1.57	1.57	1.57	2.63	611,793	8,486	15,962	7,300
Hole 58A	1X-2	1.58	1.58	1.58	2.64	707,600	8,695	21,895	9,226
Hole 58A	1X-2	1.59	1.59	1.59	2.65	603,524	8,934	14,937	7,486
Hole 58A	1X-2	1.6	1.6	1.60	2.66	703,679	8,710	20,166	8,519
Hole 58A	1X-2	1.61	1.61	1.61	2.68	666,642	9,019	17,921	8,473
Hole 58A	1X-2	1.62	1.62	1.62	2.69	637,444	8,576	18,882	8,343
Hole 58A	1X-2	1.63	1.63	1.63	2.70	637,040	8,677	17,348	8,358
Hole 58A	1X-2	1.64	1.64	1.64	2.71	656,450	8,312	17,149	7,921
Hole 58A	1X-2	1.65	1.65	1.65	2.73	555,820	8,406	13,147	6,780
Hole 58A	1X-2	1.66	1.66	1.66	2.74	664,848	8,547	16,778	7,716
Hole 58A	1X-2	1.67	1.67	1.67	2.75	667,162	8,830	17,013	7,627
Hole 58A	1X-2	1.68	1.68	1.68	2.76	631,132	8,587	15,022	6,981
Hole 58A	1X-2	1.69	1.69	1.69	2.77	629,789	8,455	15,493	7,273
Hole 58A	1X-2	1.7	1.7	1.70	2.79	550,716	8,364	12,214	6,688
Hole 58A	1X-2	1.71	1.71	1.71	2.80	591,846	7,805	16,189	7,853
Hole 58A	1X-2	1.72	1.72	1.72	2.81	665,995	8,666	16,293	7,388
Hole 58A	1X-2	1.73	1.73	1.73	2.82	592,680	8,878	13,305	6,822
Hole 58A	1X-2	1.74	1.74	1.74	2.84	611,701	8,695	13,881	7,136
Hole 58A	1X-2	1.75	1.75	1.75	2.85	598,792	8,168	14,567	7,631
Hole 58A	1X-2	1.76	1.76	1.76	2.86	579,239	8,480	12,513	7,026
Hole 58A	1X-2	1.77	1.77	1.77	2.87	615,677	8,755	14,403	7,701
Hole 58A	1X-2	1.78	1.78	1.78	2.89	557,826	9,694	15,948	7,216

Hole 58A	1X-CC	1.8	1.80	2.91	448,578	6,381	12,065	6,363
Hole 58A	1X-CC	1.81	1.81	2.92	546,688	7,272	17,123	9,271
Hole 58A	1X-CC	1.82	1.82	2.94	576,034	7,933	17,646	9,246
Hole 58A	1X-CC	1.83	1.83	2.95	655,589	8,421	20,446	9,687
Hole 58A	1X-CC	1.84	1.84	2.96	638,322	8,708	19,596	9,501
Hole 58A	1X-CC	1.85	1.85	2.97	716,599	8,836	25,126	10,933
Hole 58A	1X-CC	1.86	1.86	2.99	727,056	9,140	24,647	10,406
Hole 58A	1X-CC	1.87	1.87	3.00	678,165	10,486	20,794	10,459
Hole 58A	2X-1	2.63	2.63	3.94	564,154	7,383	15,468	8,089
Hole 58A	2X-1	2.64	2.64	3.95	573,081	7,399	16,227	7,884
Hole 58A	2X-1	2.65	2.65	3.96	674,790	8,566	23,623	10,317
Hole 58A	2X-1	2.66	2.66	3.98	654,038	8,896	21,648	10,390
Hole 58A	2X-1	2.67	2.67	3.99	585,643	8,266	19,199	9,551
Hole 58A	2X-1	2.68	2.68	4.00	688,035	8,564	25,611	11,061
Hole 58A	2X-1	2.69	2.69	4.01	687,817	8,638	24,347	10,479
Hole 58A	2X-1	2.7	2.70	4.03	696,322	8,804	25,684	11,051
Hole 58A	2X-1	2.71	2.71	4.04	692,133	8,813	24,783	10,013
Hole 58A	2X-1	2.72	2.72	4.05	680,814	9,061	24,011	10,803
Hole 58A	2X-1	2.73	2.73	4.06	693,857	8,823	25,924	10,713
Hole 58A	2X-1	2.74	2.74	4.08	646,948	8,813	22,876	10,394
Hole 58A	2X-1	2.75	2.75	4.09	616,275	8,754	19,647	9,622
Hole 58A	2X-1	2.76	2.76	4.10	691,398	8,893	25,287	10,430
Hole 58A	2X-1	2.77	2.77	4.11	676,329	8,858	24,419	10,492
Hole 58A	2X-1	2.78	2.78	4.13	695,808	8,641	24,918	10,169
Hole 58A	2X-1	2.79	2.79	4.14	685,063	8,676	24,544	9,868
Hole 58A	2X-1	2.8	2.80	4.15	675,980	8,604	23,738	10,092
Hole 58A	2X-1	2.81	2.81	4.16	700,316	8,603	27,036	11,361
Hole 58A	2X-1	2.82	2.82	4.17	672,908	8,306	26,705	11,368
Hole 58A	2X-1	2.83	2.83	4.19	662,069	8,730	24,898	10,994
Hole 58A	2X-1	2.84	2.84	4.20	682,033	8,635	26,147	10,891
Hole 58A	2X-1	2.85	2.85	4.21	680,879	8,586	27,261	11,467
Hole 58A	2X-1	2.86	2.86	4.22	690,070	8,592	26,514	11,493
Hole 58A	2X-1	2.87	2.87	4.24	707,462	8,792	25,963	10,623
Hole 58A	2X-1	2.88	2.88	4.25	641,780	8,104	20,953	10,018

Hole 58A	2X-1	2.89	2.89	4.26	644,759	8,250	21,259	9,702
Hole 58A	2X-1	2.9	2.90	4.27	679,447	8,528	23,887	10,112
Hole 58A	2X-1	2.91	2.91	4.29	674,843	8,506	23,548	10,569
Hole 58A	2X-1	2.92	2.92	4.30	657,619	8,312	23,703	10,223
Hole 58A	2X-1	2.93	2.93	4.31	671,230	8,532	23,758	10,001
Hole 58A	2X-1	2.94	2.94	4.32	678,361	8,712	24,192	10,536
Hole 58A	2X-1	2.95	2.95	4.34	674,592	8,814	24,967	10,775
Hole 58A	2X-1	2.96	2.96	4.35	665,103	8,456	24,328	10,671
Hole 58A	2X-1	2.97	2.97	4.36	640,775	8,470	22,006	10,155
Hole 58A	2X-1	2.98	2.98	4.37	637,077	8,386	21,592	9,575
Hole 58A	2X-1	2.99	2.99	4.39	639,944	8,021	23,112	10,862
Hole 58A	2X-1	3	3.00	4.40	664,715	8,181	24,577	10,492
Hole 58A	2X-1	3.01	3.01	4.41	663,954	8,531	22,509	9,990
Hole 58A	2X-1	3.02	3.02	4.42	629,613	8,613	19,851	9,159
Hole 58A	2X-1	3.03	3.03	4.44	655,508	8,340	22,866	10,170
Hole 58A	2X-1	3.04	3.04	4.45	653,802	8,349	23,308	10,379
Hole 58A	2X-1	3.05	3.05	4.46	677,378	8,598	23,426	10,234
Hole 58A	2X-1	3.06	3.06	4.47	668,003	8,740	23,932	10,174
Hole 58A	2X-1	3.07	3.07	4.48	644,712	8,713	21,148	9,245
Hole 58A	2X-1	3.08	3.08	4.48	652,531	8,747	23,095	10,335
Hole 58A	2X-1	3.09	3.09	4.49	615,624	8,412	20,877	9,819
Hole 58A	2X-1	3.1	3.10	4.50	641,329	8,363	23,477	10,443
Hole 58A	2X-1	3.11	3.11	4.51	672,420	8,649	27,092	11,598
Hole 58A	2X-1	3.12	3.12	4.51	673,909	8,837	25,900	11,356
Hole 58A	2X-1	3.13	3.13	4.52	647,367	8,499	22,340	10,287
Hole 58A	2X-1	3.14	3.14	4.53	649,881	8,329	23,638	9,813
Hole 58A	2X-1	3.15	3.15	4.54	704,134	8,769	25,768	10,657
Hole 58A	2X-1	3.16	3.16	4.55	683,584	8,759	25,595	10,401
Hole 58A	2X-1	3.17	3.17	4.55	659,306	8,517	22,116	9,198
Hole 58A	2X-1	3.18	3.18	4.56	680,706	8,569	22,496	9,136
Hole 58A	2X-1	3.19	3.19	4.57	678,970	8,685	23,136	9,537
Hole 58A	2X-1	3.2	3.20	4.58	686,025	8,505	26,678	10,910
Hole 58A	2X-1	3.21	3.21	4.58	660,283	8,568	24,480	9,886
Hole 58A	2X-1	3.22	3.22	4.59	677,659	8,607	22,733	9,806
Hole 58A	2X-1	3.23	3.23	4.60	635,683	8,552	20,319	8,988

Hole 58A	2X-1	3.24	3.24	4.61	646,623	8,579	21,620	9,490
Hole 58A	2X-1	3.25	3.25	4.62	604,081	8,510	18,430	8,184
Hole 58A	2X-1	3.26	3.26	4.62	612,328	8,449	17,997	8,131
Hole 58A	2X-1	3.27	3.27	4.63	574,732	8,471	16,453	7,926
Hole 58A	2X-1	3.28	3.28	4.64	587,841	8,720	18,480	8,632
Hole 58A	2X-1	3.29	3.29	4.65	570,979	8,786	15,755	7,699
Hole 58A	2X-1	3.3	3.30	4.65	552,927	8,675	14,754	6,979
Hole 58A	2X-1	3.31	3.31	4.66	612,895	8,637	18,770	8,388
Hole 58A	2X-1	3.32	3.32	4.67	604,052	9,020	17,703	8,520
Hole 58A	2X-1	3.33	3.33	4.68	619,517	8,847	19,777	8,494
Hole 58A	2X-1	3.34	3.34	4.69	624,757	8,835	20,210	9,616
Hole 58A	2X-1	3.35	3.35	4.69	650,156	8,950	22,136	10,195
Hole 58A	2X-1	3.36	3.36	4.70	636,764	8,790	20,165	9,312
Hole 58A	2X-1	3.37	3.37	4.71	682,567	8,804	24,648	10,204
Hole 58A	2X-1	3.38	3.38	4.72	663,394	8,695	22,926	10,140
Hole 58A	2X-1	3.39	3.39	4.72	669,873	8,630	23,996	10,152
Hole 58A	2X-1	3.4	3.40	4.73	619,595	8,210	22,463	9,827
Hole 58A	2X-1	3.41	3.41	4.74	679,553	8,797	25,282	10,495
Hole 58A	2X-1	3.42	3.42	4.75	610,639	8,730	20,247	9,605
Hole 58A	2X-1	3.43	3.43	4.76	645,263	8,644	23,506	10,113
Hole 58A	2X-1	3.44	3.44	4.76	610,366	8,317	21,952	10,187
Hole 58A	2X-1	3.45	3.45	4.77	638,014	8,269	23,029	10,411
Hole 58A	2X-1	3.46	3.46	4.78	582,667	8,319	19,631	9,284
Hole 58A	2X-1	3.47	3.47	4.79	591,782	8,298	20,019	9,691
Hole 58A	2X-1	3.48	3.48	4.79	571,812	8,286	18,712	9,176
Hole 58A	2X-1	3.49	3.49	4.80	619,210	8,352	21,811	10,288
Hole 58A	2X-1	3.5	3.50	4.81	550,784	8,238	17,248	9,067
Hole 58A	2X-1	3.51	3.51	4.82	538,245	8,273	16,648	8,655
Hole 58A	2X-1	3.52	3.52	4.83	529,348	8,318	16,653	8,648
Hole 58A	2X-1	3.53	3.53	4.83	489,828	8,393	13,140	7,184
Hole 58A	2X-2	3.6	3.60	4.89	419,832	6,375	10,771	5,760
Hole 58A	2X-2	3.61	3.61	4.90	451,661	6,514	10,058	6,121
Hole 58A	2X-2	3.62	3.62	4.90	487,390	6,997	13,052	7,323
Hole 58A	2X-2	3.63	3.63	4.91	470,527	7,061	14,905	7,712

Hole 58A	2X-2	3.64	3.64	4.92	501,681	7,882	13,123	7,696
Hole 58A	2X-2	3.65	3.65	4.93	555,116	8,163	15,301	8,094
Hole 58A	2X-2	3.66	3.66	4.93	538,918	8,611	15,044	8,254
Hole 58A	2X-2	3.67	3.67	4.94	603,822	8,866	18,506	8,785
Hole 58A	2X-2	3.68	3.68	4.95	628,980	8,417	22,024	9,629
Hole 58A	2X-2	3.69	3.69	4.96	602,657	8,228	20,949	10,040
Hole 58A	2X-2	3.7	3.70	4.97	573,368	8,014	20,992	9,966
Hole 58A	2X-2	3.71	3.71	4.97	608,180	8,407	20,798	9,999
Hole 58A	2X-2	3.72	3.72	4.98	624,570	8,408	22,293	10,061
Hole 58A	2X-2	3.73	3.73	4.99	638,264	8,539	20,527	9,180
Hole 58A	2X-2	3.74	3.74	5.00	645,349	8,693	20,961	9,498
Hole 58A	2X-2	3.75	3.75	5.00	645,984	8,452	19,209	8,838
Hole 58A	2X-2	3.76	3.76	5.01	606,209	8,519	17,424	8,708
Hole 58A	2X-2	3.77	3.77	5.02	540,093	8,409	14,319	8,156
Hole 58A	2X-2	3.78	3.78	5.03	621,321	8,247	16,665	8,113
Hole 58A	2X-2	3.79	3.79	5.04	612,542	8,315	17,238	8,774
Hole 58A	2X-2	3.8	3.80	5.04	565,649	8,490	18,236	9,377
Hole 58A	2X-2	3.81	3.81	5.05	569,091	8,456	16,061	8,375
Hole 58A	2X-2	3.82	3.82	5.06	563,273	8,371	16,185	8,644
Hole 58A	2X-2	3.83	3.83	5.07	528,331	8,109	15,194	7,965
Hole 58A	2X-2	3.84	3.84	5.07	571,862	8,416	15,996	8,031
Hole 58A	2X-2	3.85	3.85	5.08	542,964	8,616	14,245	7,454
Hole 58A	2X-2	3.86	3.86	5.09	554,873	8,408	14,264	7,858
Hole 58A	2X-2	3.87	3.87	5.10	571,833	7,985	15,934	7,945
Hole 58A	2X-2	3.88	3.88	5.11	648,276	8,348	17,863	8,677
Hole 58A	2X-2	3.89	3.89	5.11	634,249	8,329	17,166	7,747
Hole 58A	2X-2	3.9	3.90	5.12	545,258	8,200	14,694	7,448
Hole 58A	2X-2	3.91	3.91	5.13	501,193	8,054	14,535	7,549
Hole 58A	2X-2	3.92	3.92	5.14	596,763	8,217	17,084	8,148
Hole 58A	2X-2	3.93	3.93	5.14	619,281	8,107	17,816	8,443
Hole 58A	2X-2	3.94	3.94	5.15	606,560	8,412	16,086	7,353
Hole 58A	2X-2	3.95	3.95	5.16	637,048	8,602	17,644	8,167
Hole 58A	2X-2	3.96	3.96	5.17	618,008	8,814	16,213	7,431
Hole 58A	2X-2	3.97	3.97	5.18	610,355	8,503	16,779	7,917
Hole 58A	2X-2	3.98	3.98	5.18	662,780	8,822	19,453	8,464

Hole 58A	2X-2	3.99	5.19	637,529	8,933	19,090	8,578
Hole 58A	2X-2	4.00	5.20	652,361	8,768	19,066	8,756
Hole 58A	2X-2	4.01	5.21	594,087	8,155	18,162	8,444
Hole 58A	2X-2	4.02	5.21	631,276	8,003	18,303	8,255
Hole 58A	2X-2	4.03	5.22	670,025	8,395	18,415	7,441
Hole 58A	2X-2	4.04	5.23	661,005	8,189	19,032	7,985
Hole 58A	2X-2	4.05	5.24	654,677	8,611	18,644	7,916
Hole 58A	2X-2	4.06	5.25	674,387	8,734	19,189	8,218
Hole 58A	2X-2	4.07	5.25	671,632	8,689	20,721	8,551
Hole 58A	2X-2	4.08	5.26	650,479	8,385	20,199	8,541
Hole 58A	2X-2	4.09	5.27	645,601	8,021	18,985	8,302
Hole 58A	2X-2	4.10	5.28	643,006	8,294	18,070	8,133
Hole 58A	2X-2	4.11	5.28	631,037	8,359	17,631	8,035
Hole 58A	2X-2	4.12	5.29	634,709	8,643	19,903	8,905
Hole 58A	2X-2	4.13	5.30	656,656	8,677	20,932	9,118
Hole 58A	2X-2	4.14	5.31	613,754	8,353	18,949	8,290
Hole 58A	2X-2	4.15	5.32	561,965	8,071	18,287	8,620
Hole 58A	2X-2	4.16	5.32	622,119	8,081	19,338	8,652
Hole 58A	2X-2	4.17	5.33	644,241	8,572	18,795	8,218
Hole 58A	2X-2	4.18	5.34	643,723	8,599	18,091	8,492
Hole 58A	2X-2	4.19	5.35	588,502	8,367	15,464	7,257
Hole 58A	2X-2	4.20	5.35	530,243	8,167	13,417	7,304
Hole 58A	2X-2	4.21	5.36	523,403	8,452	13,588	7,390
Hole 58A	2X-2	4.22	5.37	524,868	7,866	13,468	7,558
Hole 58A	2X-2	4.23	5.38	580,880	8,243	19,540	9,013
Hole 58A	2X-2	4.24	5.39	602,527	8,694	21,025	9,603
Hole 58A	2X-2	4.25	5.39	590,211	8,291	21,415	9,936
Hole 58A	2X-2	4.26	5.40	619,401	8,689	22,225	9,999
Hole 58A	2X-2	4.27	5.41	634,017	8,572	22,056	9,745
Hole 58A	2X-2	4.28	5.42	577,196	8,278	18,099	8,724
Hole 58A	2X-2	4.29	5.42	515,365	8,471	15,694	8,039
Hole 58A	2X-2	4.30	5.43	577,837	8,744	19,623	9,123
Hole 58A	2X-2	4.31	5.44	606,826	8,526	21,449	9,852
Hole 58A	2X-2	4.32	5.45	600,589	8,763	21,096	9,585
Hole 58A	2X-2	4.33	5.46	621,161	8,567	22,374	9,494

Hole 58A	2X-2	4.34	4.34	5.46	601,335	8,586	21,158	9,876
Hole 58A	2X-2	4.35	4.35	5.47	617,997	8,363	23,963	10,492
Hole 58A	2X-2	4.36	4.36	5.48	641,864	8,579	25,853	10,441
Hole 58A	2X-2	4.37	4.37	5.49	626,104	8,670	23,686	10,637
Hole 58A	2X-2	4.38	4.38	5.49	632,594	8,639	25,138	10,602
Hole 58A	2X-2	4.39	4.39	5.50	610,952	8,317	22,648	9,682
Hole 58A	2X-2	4.4	4.40	5.51	620,315	8,483	23,462	10,712
Hole 58A	2X-2	4.41	4.41	5.52	622,896	8,495	25,015	10,691
Hole 58A	2X-2	4.42	4.42	5.53	656,018	8,550	25,844	10,997
Hole 58A	2X-2	4.43	4.43	5.53	637,975	8,507	24,530	11,019
Hole 58A	2X-2	4.44	4.44	5.54	595,932	8,128	22,513	9,866
Hole 58A	2X-2	4.45	4.45	5.55	628,889	8,238	23,975	10,143
Hole 58A	2X-2	4.46	4.46	5.56	592,096	8,083	22,358	10,092
Hole 58A	2X-2	4.47	4.47	5.56	601,372	8,198	23,868	10,495
Hole 58A	2X-2	4.48	4.48	5.57	631,906	8,490	26,012	11,190
Hole 58A	2X-2	4.49	4.49	5.58	634,091	8,476	26,858	11,140
Hole 58A	2X-2	4.5	4.50	5.59	619,740	8,266	24,020	10,533
Hole 58A	2X-2	4.51	4.51	5.60	618,998	8,486	26,981	11,367
Hole 58A	2X-2	4.52	4.52	5.60	647,276	8,769	25,644	10,422
Hole 58A	2X-2	4.53	4.53	5.61	636,388	8,501	25,787	10,745
Hole 58A	2X-2	4.54	4.54	5.62	642,826	8,309	24,670	10,493
Hole 58A	2X-2	4.55	4.55	5.63	634,063	8,309	24,074	10,150
Hole 58A	2X-2	4.56	4.56	5.63	649,122	8,355	27,098	11,306
Hole 58A	2X-2	4.57	4.57	5.64	640,756	8,359	25,220	11,050
Hole 58A	2X-2	4.58	4.58	5.65	607,420	8,116	26,103	11,002
Hole 58A	2X-2	4.59	4.59	5.66	577,482	8,112	24,188	11,064
Hole 58A	2X-2	4.6	4.60	5.67	603,132	8,125	26,782	11,405
Hole 58A	2X-2	4.61	4.61	5.67	538,486	8,045	21,101	10,239
Hole 58A	2X-2	4.62	4.62	5.68	582,463	8,141	25,252	11,515
Hole 58A	2X-2	4.63	4.63	5.69	614,105	8,167	29,125	11,883
Hole 58A	2X-2	4.64	4.64	5.70	598,297	8,162	25,733	11,076
Hole 58A	2X-2	4.65	4.65	5.70	607,350	7,954	27,441	11,638
Hole 58A	2X-2	4.66	4.66	5.71	584,772	8,132	23,052	11,089
Hole 58A	2X-2	4.67	4.67	5.72	560,535	7,928	21,398	10,344
Hole 58A	2X-2	4.68	4.68	5.73	601,827	8,139	25,114	11,013

Hole 58A	2X-2	4.69	4.69	5.74	577,972	8,188	23,618	10,864
Hole 58A	2X-2	4.7	4.70	5.74	587,567	8,164	20,946	9,646
Hole 58A	2X-2	4.71	4.71	5.75	568,880	8,224	18,864	9,567
Hole 58A	2X-2	4.72	4.72	5.76	570,570	8,157	19,258	9,366
Hole 58A	2X-2	4.73	4.73	5.77	573,691	7,930	20,381	9,419
Hole 58A	2X-2	4.74	4.74	5.77	539,527	8,042	19,787	9,456
Hole 58A	2X-2	4.75	4.75	5.78	544,753	8,072	20,370	9,960
Hole 58A	2X-2	4.76	4.76	5.79	589,308	8,183	24,486	10,527
Hole 58A	2X-2	4.77	4.77	5.80	584,343	8,042	26,165	11,764
Hole 58A	2X-2	4.78	4.78	5.81	539,447	7,527	18,748	9,534
Hole 58A	2X-2	4.79	4.79	5.81	534,158	7,408	21,074	10,029
Hole 58A	2X-2	4.8	4.80	5.82	527,076	7,348	21,092	9,925
Hole 58A	2X-2	4.81	4.81	5.83	484,492	7,194	17,013	8,646
Hole 58A	2X-2	4.82	4.82	5.84	485,303	7,674	17,023	8,987
Hole 58A	2X-2	4.83	4.83	5.84	513,440	7,770	18,978	10,020
Hole 58A	2X-2	4.84	4.84	5.85	511,986	8,199	20,037	9,800
Hole 58A	2X-2	4.85	4.85	5.86	317,105	8,405	10,289	5,769
Hole 58A	2X-2	4.86	4.86	5.87	368,037	8,614	14,431	6,585
Hole 58A	3X-1	5.61	5.61	6.45	571,336	7,618	18,266	8,413
Hole 58A	3X-1	5.62	5.62	6.46	561,168	7,311	17,026	7,535
Hole 58A	3X-1	5.63	5.63	6.47	563,591	7,461	18,027	8,414
Hole 58A	3X-1	5.64	5.64	6.47	548,046	7,920	16,454	7,869
Hole 58A	3X-1	5.65	5.65	6.48	560,024	7,866	17,434	8,148
Hole 58A	3X-1	5.66	5.66	6.49	530,035	6,925	18,291	7,966
Hole 58A	3X-1	5.67	5.67	6.50	609,494	8,122	22,936	9,728
Hole 58A	3X-1	5.68	5.68	6.51	595,151	8,382	20,040	9,362
Hole 58A	3X-1	5.69	5.69	6.51	564,964	8,193	19,582	9,309
Hole 58A	3X-1	5.7	5.70	6.52	636,730	8,148	26,372	10,839
Hole 58A	3X-1	5.71	5.71	6.53	610,766	7,885	29,028	11,498
Hole 58A	3X-1	5.72	5.72	6.54	578,746	7,733	27,497	11,388
Hole 58A	3X-1	5.73	5.73	6.54	555,667	7,334	24,770	10,396
Hole 58A	3X-1	5.74	5.74	6.55	568,972	7,928	22,840	9,524
Hole 58A	3X-1	5.75	5.75	6.56	582,025	7,960	25,168	10,712
Hole 58A	3X-1	5.76	5.76	6.59	556,141	7,944	24,454	10,461

Hole 58A	3X-1	5.77	5.77	6.62	566,891	7,862	24,073	10,743
Hole 58A	3X-1	5.78	5.78	6.65	572,695	7,612	24,915	10,536
Hole 58A	3X-1	5.79	5.79	6.68	552,697	7,774	24,362	10,316
Hole 58A	3X-1	5.8	5.80	6.71	603,112	7,836	29,744	11,349
Hole 58A	3X-1	5.81	5.81	6.74	609,648	7,777	31,649	12,097
Hole 58A	3X-1	5.82	5.82	6.77	584,047	7,875	30,653	12,251
Hole 58A	3X-1	5.83	5.83	6.80	554,734	7,475	27,446	11,194
Hole 58A	3X-1	5.84	5.84	6.84	545,261	7,685	25,824	10,929
Hole 58A	3X-1	5.85	5.85	6.87	558,996	7,577	28,112	11,718
Hole 58A	3X-1	5.86	5.86	6.90	565,604	7,780	30,084	12,240
Hole 58A	3X-1	5.87	5.87	6.93	597,478	7,779	31,695	13,027
Hole 58A	3X-1	5.88	5.88	6.96	579,147	7,574	30,270	12,411
Hole 58A	3X-1	5.89	5.89	6.99	561,245	7,598	27,344	11,689
Hole 58A	3X-1	5.9	5.90	7.02	585,731	7,565	29,626	11,436
Hole 58A	3X-1	5.91	5.91	7.05	603,911	7,955	30,987	12,195
Hole 58A	3X-1	5.92	5.92	7.08	610,561	7,727	33,083	12,832
Hole 58A	3X-1	5.93	5.93	7.11	584,232	7,632	29,182	12,147
Hole 58A	3X-1	5.94	5.94	7.14	571,662	7,634	28,505	11,786
Hole 58A	3X-1	5.95	5.95	7.17	550,674	7,434	24,468	10,798
Hole 58A	3X-1	5.96	5.96	7.20	594,059	7,827	29,062	11,351
Hole 58A	3X-1	5.97	5.97	7.23	602,834	7,794	31,317	11,927
Hole 58A	3X-1	5.98	5.98	7.26	596,089	7,447	29,722	11,187
Hole 58A	3X-1	5.99	5.99	7.29	591,795	7,392	32,035	12,305
Hole 58A	3X-1	6	6.00	7.33	566,054	7,730	28,162	11,976
Hole 58A	3X-1	6.01	6.01	7.36	567,125	7,862	27,638	11,706
Hole 58A	3X-1	6.02	6.02	7.39	592,899	7,928	32,668	12,783
Hole 58A	3X-1	6.03	6.03	7.42	582,629	7,722	31,610	13,136
Hole 58A	3X-1	6.04	6.04	7.45	578,100	7,415	33,259	13,479
Hole 58A	3X-1	6.05	6.05	7.48	544,394	7,396	26,531	11,918
Hole 58A	3X-1	6.06	6.06	7.51	562,923	7,578	30,202	12,300
Hole 58A	3X-1	6.07	6.07	7.54	576,568	7,645	31,542	12,721
Hole 58A	3X-1	6.08	6.08	7.57	581,258	7,880	32,153	12,808
Hole 58A	3X-1	6.09	6.09	7.60	581,321	7,779	31,332	13,190
Hole 58A	3X-1	6.1	6.10	7.63	575,311	7,523	33,063	13,590
Hole 58A	3X-1	6.11	6.11	7.66	571,525	7,460	31,205	12,690

Hole 58A	3X-1	6.12	7.69	559,715	7,274	33,503	13,369
Hole 58A	3X-1	6.13	7.72	583,062	7,508	34,883	13,959
Hole 58A	3X-1	6.14	7.75	573,907	7,493	32,760	13,364
Hole 58A	3X-1	6.15	7.78	562,389	7,417	33,300	13,644
Hole 58A	3X-1	6.16	7.82	539,954	7,122	31,789	12,872
Hole 58A	3X-1	6.17	7.85	551,392	7,260	36,761	14,540
Hole 58A	3X-1	6.18	7.88	566,008	7,534	35,450	14,374
Hole 58A	3X-1	6.19	7.91	565,186	7,371	32,711	13,027
Hole 58A	3X-1	6.20	7.94	560,475	7,395	33,246	12,869
Hole 58A	3X-1	6.21	7.97	588,641	7,727	34,642	13,363
Hole 58A	3X-1	6.22	8.00	573,876	7,483	34,967	13,465
Hole 58A	3X-1	6.23	8.03	581,068	7,490	34,244	12,864
Hole 58A	3X-1	6.24	8.06	577,122	7,780	33,826	12,764
Hole 58A	3X-1	6.25	8.09	567,275	7,721	31,690	12,480
Hole 58A	3X-1	6.26	8.12	577,036	7,861	33,356	12,633
Hole 58A	3X-1	6.27	8.15	562,302	7,819	31,425	12,061
Hole 58A	3X-1	6.28	8.18	560,216	7,654	30,087	11,521
Hole 58A	3X-1	6.29	8.21	560,763	7,606	30,879	11,971
Hole 58A	3X-1	6.30	8.24	544,094	7,259	29,709	12,206
Hole 58A	3X-1	6.31	8.27	554,552	7,239	34,107	13,343
Hole 58A	3X-1	6.32	8.31	564,368	7,373	34,669	13,577
Hole 58A	3X-1	6.33	8.34	584,391	7,634	37,366	14,323
Hole 58A	3X-1	6.34	8.37	575,991	7,719	34,369	13,363
Hole 58A	3X-1	6.35	8.40	539,806	7,208	26,858	11,228
Hole 58A	3X-1	6.36	8.43	534,745	7,230	27,715	12,124
Hole 58A	3X-1	6.37	8.46	561,979	7,422	36,503	14,782
Hole 58A	3X-1	6.38	8.49	569,991	7,332	35,560	13,675
Hole 58A	3X-1	6.39	8.52	533,320	7,102	30,140	12,720
Hole 58A	3X-1	6.40	8.55	546,371	7,197	30,627	12,357
Hole 58A	3X-1	6.41	8.58	585,393	7,607	34,796	13,471
Hole 58A	3X-1	6.42	8.61	556,289	7,942	29,420	13,167
Hole 58A	3X-1	6.43	8.64	566,853	7,418	34,012	13,544
Hole 58A	3X-1	6.44	8.67	553,988	7,249	33,662	13,386
Hole 58A	3X-1	6.45	8.70	563,470	7,491	33,616	13,388
Hole 58A	3X-1	6.46	8.73	579,402	7,578	33,679	13,138

Hole 58A	3X-1	6.47	8.76	576,766	7,432	34,813	13,754
Hole 58A	3X-1	6.48	8.79	572,324	7,545	34,808	13,805
Hole 58A	3X-1	6.49	8.83	550,494	7,100	33,040	13,539
Hole 58A	3X-1	6.5	8.86	561,310	7,386	33,005	13,507
Hole 58A	3X-1	6.51	8.89	557,184	7,347	37,836	14,968
Hole 58A	3X-1	6.52	8.92	548,238	7,525	31,962	13,299
Hole 58A	3X-1	6.53	8.95	548,162	7,328	30,357	12,474
Hole 58A	3X-1	6.54	8.98	566,303	7,510	34,811	14,105
Hole 58A	3X-1	6.55	9.01	571,831	7,420	37,274	14,592
Hole 58A	3X-1	6.56	9.04	544,772	7,239	31,681	13,410
Hole 58A	3X-1	6.57	9.07	548,214	7,580	31,823	13,030
Hole 58A	3X-1	6.58	9.10	540,497	7,413	28,860	11,839
Hole 58A	3X-1	6.59	9.13	553,176	7,477	30,599	13,106
Hole 58A	3X-1	6.6	9.16	547,535	7,205	33,187	13,259
Hole 58A	3X-1	6.61	9.19	556,675	7,541	32,454	13,443
Hole 58A	3X-1	6.62	9.22	546,879	7,361	31,833	13,272
Hole 58A	3X-1	6.63	9.25	541,573	7,125	33,160	13,487
Hole 58A	3X-1	6.64	9.28	544,623	7,110	34,576	13,946
Hole 58A	3X-1	6.65	9.32	531,893	7,036	33,240	13,955
Hole 58A	3X-1	6.66	9.35	544,849	7,186	36,395	14,429
Hole 58A	3X-1	6.67	9.38	542,616	7,254	31,394	12,777
Hole 58A	3X-1	6.68	9.41	537,386	7,220	32,093	13,411
Hole 58A	3X-1	6.69	9.44	536,313	7,205	32,209	12,959
Hole 58A	3X-1	6.7	9.47	542,599	7,328	32,347	13,654
Hole 58A	3X-1	6.71	9.50	529,253	6,964	31,908	12,924
Hole 58A	3X-1	6.72	9.53	548,240	6,911	33,285	13,413
Hole 58A	3X-1	6.73	9.56	553,819	7,212	35,086	14,067
Hole 58A	3X-1	6.74	9.59	521,537	6,759	34,973	14,537
Hole 58A	3X-1	6.75	9.62	524,108	6,925	32,313	13,419
Hole 58A	3X-1	6.76	9.65	538,297	6,875	36,093	14,758
Hole 58A	3X-1	6.77	9.68	553,068	7,347	30,866	12,767
Hole 58A	3X-1	6.78	9.71	548,967	6,761	35,141	14,130
Hole 58A	3X-1	6.79	9.74	530,836	6,786	36,540	15,007
Hole 58A	3X-1	6.8	9.77	534,044	7,113	40,054	15,584
Hole 58A	3X-1	6.81	9.81	548,349	7,025	37,690	14,850

Hole 58A	3X-1	6.82	6.82	9.84	532,344	7,134	38,322	15,180
Hole 58A	3X-1	6.83	6.83	9.87	538,504	7,006	35,292	14,108
Hole 58A	3X-1	6.84	6.84	9.90	551,458	7,100	38,879	15,094
Hole 58A	3X-1	6.85	6.85	9.93	516,073	6,772	37,395	15,617
Hole 58A	3X-1	6.86	6.86	9.96	509,975	6,396	36,839	15,376
Hole 58A	3X-1	6.87	6.87	9.99	519,951	6,444	39,098	15,771
Hole 58A	3X-1	6.88	6.88	10.02	513,482	6,739	37,955	15,567
Hole 58A	3X-1	6.89	6.89	10.05	502,383	6,738	38,114	16,133
Hole 58A	3X-1	6.9	6.9	10.08	498,539	6,608	38,845	16,143
Hole 58A	3X-1	6.91	6.91	10.11	500,769	6,612	38,280	16,004
Hole 58A	3X-1	6.92	6.92	10.14	478,850	6,599	36,806	15,659
Hole 58A	3X-1	6.93	6.93	10.17	482,595	6,636	39,153	16,014
Hole 58A	3X-1	6.94	6.94	10.20	462,157	6,420	36,336	15,985
Hole 58A	3X-1	6.95	6.95	10.23	447,899	6,323	38,152	16,802
Hole 58A	3X-1	6.96	6.96	10.26	429,368	6,142	42,909	18,109
Hole 58A	3X-1	6.97	6.97	10.30	386,117	5,467	40,058	17,356
Hole 58A	3X-1	6.98	6.98	10.33	420,716	6,263	45,358	19,284
Hole 58A	3X-1	6.99	6.99	10.36	392,922	5,787	35,999	16,242
Hole 58A	3X-1	7	7	10.39	349,812	5,436	36,335	16,178
Hole 58A	3X-1	7.01	7.01	10.42	402,488	6,202	46,229	19,325
Hole 58A	3X-1	7.02	7.02	10.45	583,061	5,505	16,912	5,730
Hole 58A	3X-1	7.03	7.03	10.48	541,724	7,766	17,890	7,929
Hole 58A	3X-1	7.04	7.04	10.51	523,552	7,547	17,484	7,179
Hole 58A	3X-1	7.05	7.05	10.54	548,423	7,285	24,168	10,735
Hole 58A	3X-1	7.06	7.06	10.57	571,228	8,696	24,265	10,656
Hole 58A	3X-1	7.07	7.07	10.60	604,205	8,681	19,743	8,704
Hole 58A	3X-1	7.08	7.08	10.63	488,546	7,137	11,989	4,399
Hole 58A	3X-1	7.09	7.09	10.66	509,534	6,057	13,511	5,152
Hole 58A	3X-2	7.11	7.11	10.72	458,594	6,158	11,304	4,050
Hole 58A	3X-2	7.12	7.12	10.75	520,895	6,123	13,220	4,903
Hole 58A	3X-2	7.13	7.13	10.78	550,643	7,309	14,343	5,181
Hole 58A	3X-2	7.14	7.14	10.82	508,950	7,235	13,072	4,731
Hole 58A	3X-2	7.15	7.15	10.85	427,465	6,545	10,791	2,829
Hole 58A	3X-2	7.16	7.16	10.88	415,882	6,637	10,466	3,158

Hole 58A	3X-2	7.17	7.17	10.91	536,697	8,019	16,471	6,169
Hole 58A	3X-2	7.18	7.18	10.94	517,341	7,571	13,148	4,512
Hole 58A	3X-2	7.19	7.19	10.97	480,725	7,949	14,366	5,634
Hole 58A	3X-2	7.2	7.20	11.00	350,144	7,090	7,695	2,009
Hole 58A	4X-1	8.61	8.61	15.32	332,925	5,132	31,606	15,339
Hole 58A	4X-1	8.62	8.62	15.35	376,719	5,733	32,338	17,318
Hole 58A	4X-1	8.63	8.62	15.38	391,712	6,240	32,140	16,076
Hole 58A	4X-1	8.64	8.63	15.41	382,910	6,040	37,225	17,459
Hole 58A	4X-1	8.65	8.64	15.44	391,981	5,969	35,860	17,419
Hole 58A	4X-1	8.66	8.65	15.47	397,435	6,055	40,086	17,542
Hole 58A	4X-1	8.67	8.65	15.50	403,244	6,246	34,852	16,330
Hole 58A	4X-1	8.68	8.66	15.53	366,928	5,619	26,619	13,998
Hole 58A	4X-1	8.69	8.67	15.56	332,635	5,725	17,788	10,727
Hole 58A	4X-1	8.7	8.68	15.59	408,533	6,226	13,166	7,578
Hole 58A	4X-1	8.71	8.69	15.62	441,399	7,047	11,838	6,638
Hole 58A	4X-1	8.72	8.69	15.65	494,909	7,181	13,466	7,031
Hole 58A	4X-1	8.73	8.70	15.68	440,607	7,342	11,177	5,821
Hole 58A	4X-1	8.74	8.71	15.71	453,883	6,990	10,097	5,830
Hole 58A	4X-1	8.75	8.72	15.74	502,671	7,154	12,326	6,035
Hole 58A	4X-1	8.76	8.72	15.78	480,664	7,376	11,300	5,728
Hole 58A	4X-1	8.77	8.73	15.81	482,026	7,361	10,748	5,599
Hole 58A	4X-1	8.78	8.74	15.84	537,013	7,755	13,573	6,527
Hole 58A	4X-1	8.79	8.75	15.87	477,929	7,293	11,408	5,977
Hole 58A	4X-1	8.8	8.76	15.90	507,018	7,229	12,472	6,153
Hole 58A	4X-1	8.81	8.76	15.93	378,749	6,356	7,241	4,096
Hole 58A	4X-1	8.82	8.77	15.96	364,211	6,152	7,003	4,059
Hole 58A	4X-1	8.83	8.78	15.99	480,118	8,766	12,541	6,909
Hole 58A	4X-1	8.84	8.79	16.02	496,840	9,396	13,906	6,860
Hole 58A	4X-1	8.85	8.79	16.05	483,272	7,677	13,007	6,277
Hole 58A	4X-1	8.86	8.80	16.08	480,073	6,723	12,658	6,613
Hole 58A	4X-1	8.87	8.81	16.11	477,919	6,741	15,465	8,002
Hole 58A	4X-1	8.88	8.82	16.14	471,236	7,153	12,689	6,585
Hole 58A	4X-1	8.89	8.83	16.17	469,162	6,915	13,263	7,117
Hole 58A	4X-1	8.9	8.83	16.20	426,316	6,225	12,695	7,056

Hole 58A	4X-1	8.91	8.84	16.23	409,276	5,210	10,296	5,711
Hole 58A	4X-1	8.92	8.85	16.27	432,626	5,930	11,882	6,582
Hole 58A	4X-1	8.93	8.86	16.30	380,080	5,698	12,638	7,301
Hole 58A	4X-1	8.94	8.86	16.33	380,934	6,093	13,629	7,758
Hole 58A	4X-1	8.95	8.87	16.36	396,578	6,354	13,155	7,360
Hole 58A	4X-1	8.96	8.88	16.39	409,558	6,231	13,542	8,153
Hole 58A	4X-1	8.97	8.89	16.42	394,378	6,259	14,997	8,030
Hole 58A	4X-1	8.98	8.90	16.45	398,275	6,792	12,882	7,833
Hole 58A	4X-1	8.99	8.90	16.48	363,728	5,930	9,482	5,382
Hole 58A	4X-1	9	8.91	16.51	382,410	6,063	11,956	7,472
Hole 58A	4X-1	9.01	8.92	16.54	418,549	6,388	13,783	8,240
Hole 58A	4X-1	9.02	8.93	16.57	414,653	7,574	8,427	4,780
Hole 58A	4X-1	9.03	8.93	16.60	307,037	9,385	4,919	833
Hole 58A	4X-1	9.06	8.96	16.69	291,686	5,111	11,346	6,829
Hole 58A	4X-1	9.07	8.97	16.72	366,620	5,585	16,306	9,641
Hole 58A	4X-1	9.08	8.97	16.76	436,496	9,263	11,546	6,039
Hole 58A	4X-1	9.09	8.98	16.79	340,892	5,345	11,692	7,309
Hole 58A	4X-1	9.1	8.99	16.82	407,680	5,666	12,013	6,750
Hole 58A	4X-1	9.11	9.00	16.85	493,791	6,976	16,037	8,514
Hole 58A	4X-1	9.12	9.00	16.88	460,867	7,081	13,044	6,597
Hole 58A	4X-1	9.13	9.01	16.91	357,556	5,656	10,316	4,699
Hole 58A	4X-1	9.14	9.02	16.94	302,794	4,768	8,105	4,889
Hole 58A	4X-1	9.15	9.03	16.97	304,294	5,380	7,756	3,177
Hole 58A	4X-1	9.16	9.04	17.00	70,263	957	1,273	-891
Hole 58A	4X-1	9.53	9.32	18.13	204,630	3,409	3,138	1,496
Hole 58A	4X-1	9.54	9.33	18.16	258,681	4,319	5,445	3,215
Hole 58A	4X-1	9.55	9.34	18.19	294,926	4,812	4,943	2,888
Hole 58A	4X-1	9.56	9.35	18.22	280,850	3,139	4,265	1,143
Hole 58A	4X-1	9.57	9.36	18.26	450,991	4,852	885	-73
Hole 58A	4X-1	9.58	9.36	18.29	464,298	5,054	764	160
Hole 58A	4X-1	9.59	9.37	18.32	508,817	4,881	647	255
Hole 58A	4X-1	9.6	9.38	18.35	541,217	5,328	817	-20
Hole 58A	4X-1	9.61	9.39	18.38	469,026	6,053	637	203
Hole 58A	4X-1	9.62	9.39	18.41	539,454	5,038	1,046	790
Hole 58A	4X-1	9.63	9.40	18.44	550,992	5,088	941	354

Hole 58A	4X-1	9.64	9.41	18.47	550,455	5,223	1,116	-233
Hole 58A	7X-1	14.61	14.61	81.48	168,991	2,760	3,615	241
Hole 58A	7X-1	14.62	14.62	81.49	348,441	4,831	11,384	6,752
Hole 58A	7X-1	14.63	14.63	81.50	346,587	4,768	11,201	6,995
Hole 58A	7X-1	14.64	14.64	81.52	391,954	4,858	15,810	8,868
Hole 58A	7X-1	14.65	14.64	81.53	420,944	5,679	14,066	8,404
Hole 58A	7X-1	14.66	14.65	81.54	502,807	6,002	19,158	10,519
Hole 58A	7X-1	14.67	14.66	81.55	460,592	6,175	19,790	11,681
Hole 58A	7X-1	14.68	14.67	81.56	480,849	6,185	24,026	12,556
Hole 58A	7X-1	14.69	14.68	81.57	506,793	6,257	22,287	12,294
Hole 58A	7X-1	14.7	14.69	81.59	505,790	6,021	26,097	13,361
Hole 58A	7X-1	14.71	14.70	81.60	457,796	6,324	23,221	12,335
Hole 58A	7X-1	14.72	14.71	81.61	435,188	6,630	21,809	11,886
Hole 58A	7X-1	14.73	14.72	81.62	396,760	6,584	17,038	11,132
Hole 58A	7X-1	14.74	14.72	81.63	425,009	6,737	18,304	11,788
Hole 58A	7X-1	14.75	14.73	81.65	439,760	6,488	19,894	11,997
Hole 58A	7X-1	14.76	14.74	81.66	430,106	6,737	20,872	12,252
Hole 58A	7X-1	14.77	14.75	81.67	514,414	6,675	29,523	15,287
Hole 58A	7X-1	14.78	14.76	81.68	521,140	6,636	29,832	15,550
Hole 58A	7X-1	14.79	14.77	81.69	510,788	6,468	31,550	15,925
Hole 58A	7X-1	14.8	14.78	81.70	526,613	6,504	31,231	15,819
Hole 58A	7X-1	14.81	14.79	81.72	511,197	6,480	29,558	14,991
Hole 58A	7X-1	14.82	14.80	81.73	528,957	6,734	29,319	14,615
Hole 58A	7X-1	14.83	14.80	81.74	518,507	6,588	28,164	14,948
Hole 58A	7X-1	14.84	14.81	81.75	534,367	6,525	30,296	15,149
Hole 58A	7X-1	14.85	14.82	81.76	498,217	6,680	26,781	13,773
Hole 58A	7X-1	14.86	14.83	81.78	497,589	6,434	27,808	14,112
Hole 58A	7X-1	14.87	14.84	81.79	492,595	6,448	29,114	14,570
Hole 58A	7X-1	14.88	14.85	81.80	509,665	6,477	30,383	14,862
Hole 58A	7X-1	14.89	14.86	81.81	524,293	6,545	27,934	13,823
Hole 58A	7X-1	14.9	14.87	81.82	516,948	6,744	28,427	14,391
Hole 58A	7X-1	14.91	14.88	81.83	525,963	6,730	29,444	15,359
Hole 58A	7X-1	14.92	14.88	81.85	509,829	6,532	27,407	14,630
Hole 58A	7X-1	14.93	14.89	81.86	482,991	6,642	26,362	13,808

Hole 58A	7X-1	14.94	14.90	81.87	525,862	6,514	30,287	15,280
Hole 58A	7X-1	14.95	14.91	81.88	516,581	6,623	28,678	14,649
Hole 58A	7X-1	14.96	14.92	81.89	518,099	6,605	27,195	13,760
Hole 58A	7X-1	14.97	14.93	81.91	530,408	6,534	31,647	15,386
Hole 58A	7X-1	14.98	14.94	81.92	530,647	6,568	31,036	15,452
Hole 58A	7X-1	14.99	14.95	81.93	513,575	6,706	27,330	13,833
Hole 58A	7X-1	15	14.96	81.94	545,718	6,697	31,391	15,609
Hole 58A	7X-1	15.01	14.96	81.95	545,515	6,790	32,896	15,158
Hole 58A	7X-1	15.02	14.97	81.96	542,827	6,627	31,027	14,481
Hole 58A	7X-1	15.03	14.98	81.98	545,033	6,871	30,464	14,232
Hole 58A	7X-1	15.04	14.99	81.99	500,550	6,758	25,929	13,862
Hole 58A	7X-1	15.05	15.00	82.00	483,928	6,795	25,043	13,463
Hole 58A	7X-1	15.06	15.01	82.01	504,878	6,604	29,003	14,331
Hole 58A	7X-1	15.07	15.02	82.02	506,756	6,796	28,540	13,952
Hole 58A	7X-1	15.08	15.03	82.04	519,347	6,505	31,894	15,264
Hole 58A	7X-1	15.09	15.04	82.05	497,394	6,620	28,332	13,928
Hole 58A	7X-1	15.1	15.05	82.06	520,177	6,660	31,333	15,088
Hole 58A	7X-1	15.11	15.05	82.07	524,156	6,908	32,304	15,265
Hole 58A	7X-1	15.12	15.06	82.08	507,006	6,651	31,588	15,211
Hole 58A	7X-1	15.13	15.07	82.09	478,247	6,341	32,568	16,391
Hole 58A	7X-1	15.14	15.08	82.11	509,252	6,494	32,304	15,454
Hole 58A	7X-1	15.15	15.09	82.12	508,481	6,512	32,896	15,889
Hole 58A	7X-1	15.16	15.10	82.13	501,523	6,506	31,313	14,754
Hole 58A	7X-1	15.17	15.11	82.14	522,340	6,797	30,844	14,510
Hole 58A	7X-1	15.18	15.12	82.15	534,797	6,845	30,550	14,590
Hole 58A	7X-1	15.19	15.13	82.17	523,539	6,687	30,665	15,149
Hole 58A	7X-1	15.2	15.13	82.18	537,267	6,584	30,773	14,795
Hole 58A	7X-1	15.21	15.14	82.19	538,501	6,650	31,054	14,845
Hole 58A	7X-1	15.22	15.15	82.20	521,341	6,674	25,280	12,506
Hole 58A	7X-1	15.23	15.16	82.21	522,520	6,594	27,108	13,827
Hole 58A	7X-1	15.24	15.17	82.22	537,783	6,831	28,570	13,944
Hole 58A	7X-1	15.25	15.18	82.24	529,543	6,845	28,519	13,705
Hole 58A	7X-1	15.26	15.19	82.25	500,059	6,793	26,235	13,929
Hole 58A	7X-1	15.27	15.20	82.26	531,751	7,001	27,691	14,035
Hole 58A	7X-1	15.28	15.21	82.27	529,430	6,796	27,775	13,779

Hole 58A	7X-1	15.29	15.21	82.28	531,461	6,858	27,346	13,693
Hole 58A	7X-1	15.3	15.22	82.30	520,068	6,931	24,868	13,201
Hole 58A	7X-1	15.31	15.23	82.31	520,792	6,899	26,724	13,365
Hole 58A	7X-1	15.32	15.24	82.32	503,255	6,711	27,263	13,695
Hole 58A	7X-1	15.33	15.25	82.33	491,417	6,620	28,755	15,003
Hole 58A	7X-1	15.34	15.26	82.34	490,936	6,475	28,471	14,743
Hole 58A	7X-1	15.35	15.27	82.35	501,296	6,576	25,917	14,102
Hole 58A	7X-1	15.36	15.28	82.37	508,574	6,788	25,433	13,618
Hole 58A	7X-1	15.37	15.29	82.38	496,666	6,652	24,018	13,117
Hole 58A	7X-1	15.38	15.29	82.39	481,612	6,676	23,717	12,970
Hole 58A	7X-1	15.39	15.30	82.40	516,423	6,586	28,033	14,539
Hole 58A	7X-1	15.4	15.31	82.41	482,314	6,550	25,905	14,162
Hole 58A	7X-1	15.41	15.32	82.43	451,407	6,379	23,180	13,012
Hole 58A	7X-1	15.42	15.33	82.44	497,794	6,719	27,582	13,940
Hole 58A	7X-1	15.43	15.34	82.45	525,790	6,592	30,743	14,891
Hole 58A	7X-1	15.44	15.35	82.46	512,373	6,644	29,985	14,846
Hole 58A	7X-1	15.45	15.36	82.47	479,464	6,673	25,617	13,829
Hole 58A	7X-1	15.46	15.37	82.48	507,888	6,430	28,032	14,249
Hole 58A	7X-1	15.47	15.37	82.50	500,366	6,432	28,877	14,911
Hole 58A	7X-1	15.48	15.38	82.51	471,344	6,585	27,507	14,276
Hole 58A	7X-1	15.49	15.39	82.52	475,647	6,205	27,711	13,951
Hole 58A	7X-1	15.5	15.40	82.53	476,238	6,546	28,612	14,634
Hole 58A	7X-1	15.51	15.41	82.54	475,938	6,359	25,885	14,121
Hole 58A	7X-1	15.52	15.42	82.56	453,844	6,747	25,722	13,933
Hole 58A	7X-1	15.53	15.43	82.57	441,667	6,467	23,566	12,940
Hole 58A	7X-1	15.54	15.44	82.58	441,384	6,799	22,545	12,576
Hole 58A	7X-2	15.61	15.50	82.66	550,687	6,969	36,004	16,821
Hole 58A	7X-2	15.62	15.51	82.67	513,251	6,971	32,473	15,948
Hole 58A	7X-2	15.63	15.52	82.69	461,811	6,511	30,877	16,011
Hole 58A	7X-2	15.64	15.53	82.70	486,287	6,882	32,006	16,548
Hole 58A	7X-2	15.65	15.53	82.71	510,618	6,817	29,766	15,182
Hole 58A	7X-2	15.66	15.54	82.72	535,862	7,035	30,082	15,150
Hole 58A	7X-2	15.67	15.55	82.73	541,243	6,934	32,453	15,787
Hole 58A	7X-2	15.68	15.56	82.74	549,133	7,020	35,225	16,066

Hole 58A	7X-2	15.69	15.57	82.76	543,775	6,992	36,760	16,282
Hole 58A	7X-2	15.7	15.58	82.77	532,526	6,936	36,172	16,207
Hole 58A	7X-2	15.71	15.59	82.78	523,259	6,776	36,488	16,165
Hole 58A	7X-2	15.72	15.60	82.79	528,706	6,715	38,500	16,419
Hole 58A	7X-2	15.73	15.61	82.80	518,183	6,555	36,135	16,386
Hole 58A	7X-2	15.74	15.61	82.81	512,384	6,643	38,677	17,010
Hole 58A	7X-2	15.75	15.62	82.83	507,762	6,679	35,163	15,445
Hole 58A	7X-2	15.76	15.63	82.84	508,070	6,386	39,335	17,736
Hole 58A	7X-2	15.77	15.64	82.85	512,687	6,478	37,284	16,270
Hole 58A	7X-2	15.78	15.65	82.86	502,177	6,193	37,753	16,854
Hole 58A	7X-2	15.79	15.66	82.87	482,190	6,169	36,300	16,552
Hole 58A	7X-2	15.8	15.67	82.89	462,710	5,899	34,990	16,536
Hole 58A	7X-2	15.81	15.68	82.90	476,928	6,453	39,465	17,969
Hole 58A	7X-2	15.82	15.69	82.91	480,480	6,410	36,120	16,642
Hole 58A	7X-2	15.83	15.69	82.92	475,193	6,082	34,145	15,577
Hole 58A	7X-2	15.84	15.70	82.93	454,433	5,957	32,934	16,200
Hole 58A	7X-2	15.85	15.71	82.94	465,085	5,844	34,879	16,596
Hole 58A	7X-2	15.86	15.72	82.96	462,307	6,013	35,038	16,157
Hole 58A	7X-2	15.87	15.73	82.97	490,979	6,246	37,771	16,979
Hole 58A	7X-2	15.88	15.74	82.98	466,496	6,156	35,382	16,559
Hole 58A	7X-2	15.89	15.75	82.99	503,051	6,327	38,937	17,290
Hole 58A	7X-2	15.9	15.76	83.00	484,758	6,099	40,898	18,178
Hole 58A	7X-2	15.91	15.77	83.02	475,065	6,070	38,962	17,197
Hole 58A	7X-2	15.92	15.78	83.03	471,746	6,103	40,005	18,189
Hole 58A	7X-2	15.93	15.78	83.04	488,813	6,716	41,634	18,379
Hole 58A	7X-2	15.94	15.79	83.05	479,437	6,288	40,241	17,940
Hole 58A	7X-2	15.95	15.80	83.06	432,272	5,575	39,043	18,015
Hole 58A	7X-2	15.96	15.81	83.07	458,322	5,821	39,006	17,383
Hole 58A	7X-2	15.97	15.82	83.09	461,525	5,997	38,226	17,912
Hole 58A	7X-2	15.98	15.83	83.10	451,205	5,770	36,774	17,181
Hole 58A	7X-2	15.99	15.84	83.11	449,802	6,059	34,988	17,114
Hole 58A	7X-2	16	15.85	83.12	476,426	6,198	36,842	16,918
Hole 58A	7X-2	16.01	15.86	83.13	460,406	5,929	41,427	18,176
Hole 58A	7X-2	16.02	15.86	83.15	450,767	6,045	42,822	19,536
Hole 58A	7X-2	16.03	15.87	83.16	456,204	6,047	41,036	18,702

Hole 58A	7X-2	16.04	15.88	83.17	442,221	5,957	36,199	17,638
Hole 58A	7X-2	16.05	15.89	83.18	459,069	5,966	35,429	17,252
Hole 58A	7X-2	16.06	15.90	83.19	437,214	5,683	38,691	18,564
Hole 58A	7X-2	16.07	15.91	83.20	464,525	6,367	43,589	19,298
Hole 58A	7X-2	16.08	15.92	83.22	469,612	6,158	41,026	18,776
Hole 58A	7X-2	16.09	15.93	83.23	445,350	5,879	40,911	19,322
Hole 58A	7X-2	16.1	15.94	83.24	430,496	5,816	41,653	19,398
Hole 58A	7X-2	16.11	15.94	83.25	432,151	5,869	41,823	19,356
Hole 58A	7X-2	16.12	15.95	83.26	452,505	5,759	39,042	17,989
Hole 58A	7X-2	16.13	15.96	83.28	440,826	5,835	46,628	21,093
Hole 58A	7X-2	16.14	15.97	83.29	444,255	5,857	45,240	20,418
Hole 58A	7X-2	16.15	15.98	83.30	445,806	6,035	43,872	20,442
Hole 58A	7X-2	16.16	15.99	83.31	422,896	5,888	43,893	20,735
Hole 58A	7X-2	16.17	16.00	83.32	438,026	5,784	42,531	19,986
Hole 58A	7X-2	16.18	16.01	83.33	419,217	5,782	43,680	20,550
Hole 58A	7X-2	16.19	16.02	83.35	445,691	5,816	43,432	19,847
Hole 58A	7X-2	16.2	16.02	83.36	422,258	5,699	38,851	18,813
Hole 58A	7X-2	16.21	16.03	83.37	407,027	5,510	38,588	18,637
Hole 58A	7X-2	16.22	16.04	83.38	424,232	5,975	45,157	20,510
Hole 58A	7X-2	16.23	16.05	83.39	447,089	6,187	41,816	19,613
Hole 58A	7X-2	16.24	16.06	83.41	447,938	6,000	43,206	19,483
Hole 58A	7X-2	16.25	16.07	83.42	428,857	5,920	42,612	19,008
Hole 58A	7X-2	16.26	16.08	83.43	424,748	5,569	42,526	19,466
Hole 58A	7X-2	16.27	16.09	83.44	435,284	6,056	44,045	20,416
Hole 58A	7X-2	16.28	16.10	83.45	451,338	6,171	39,668	18,668
Hole 58A	7X-2	16.29	16.10	83.46	437,095	5,919	40,932	18,727
Hole 58A	7X-2	16.3	16.11	83.48	396,598	5,374	45,470	20,793
Hole 58A	7X-2	16.31	16.12	83.49	402,304	5,724	46,235	21,210
Hole 58A	7X-2	16.32	16.13	83.50	417,793	5,834	44,652	20,015
Hole 58A	7X-2	16.33	16.14	83.51	391,615	5,607	49,046	21,969
Hole 58A	7X-2	16.34	16.15	83.52	400,751	5,483	44,073	19,427
Hole 58A	7X-2	16.35	16.16	83.54	411,695	5,697	44,736	19,829
Hole 58A	7X-2	16.36	16.17	83.55	413,563	5,728	41,970	19,064
Hole 58A	7X-2	16.37	16.18	83.56	425,064	5,558	37,356	18,671
Hole 58A	7X-2	16.38	16.18	83.57	445,018	7,149	32,420	16,095

Hole 58A	7X-3	16.4	16.20	83.59	334,039	4,571	31,308	16,893
Hole 58A	7X-3	16.41	16.21	83.61	433,273	5,367	36,272	17,335
Hole 58A	7X-3	16.42	16.22	83.62	424,006	5,179	40,362	18,821
Hole 58A	7X-3	16.43	16.23	83.63	414,179	5,783	48,173	21,407
Hole 58A	7X-3	16.44	16.24	83.64	482,406	5,977	44,053	19,975
Hole 58A	7X-3	16.45	16.25	83.65	439,843	5,683	45,985	21,296
Hole 58A	7X-3	16.46	16.26	83.67	452,695	5,773	48,654	22,247
Hole 58A	7X-3	16.47	16.26	83.68	486,458	6,161	45,817	20,961
Hole 58A	7X-3	16.48	16.27	83.69	519,847	6,122	45,093	19,800
Hole 58A	7X-3	16.49	16.28	83.70	425,701	5,550	49,426	22,117
Hole 58A	7X-3	16.5	16.29	83.71	442,528	5,911	52,182	23,202
Hole 58A	7X-3	16.51	16.30	83.72	502,502	6,178	48,015	20,926
Hole 58A	7X-3	16.52	16.31	83.74	493,213	6,155	47,377	20,693
Hole 58A	7X-3	16.53	16.32	83.75	458,529	5,791	49,959	22,200
Hole 58A	7X-3	16.54	16.33	83.76	464,319	5,962	47,997	21,825
Hole 58A	7X-3	16.55	16.34	83.77	445,090	5,764	45,685	20,799
Hole 58A	7X-3	16.56	16.34	83.78	442,848	5,740	46,815	21,098
Hole 58A	7X-3	16.57	16.35	83.80	452,307	5,732	47,601	21,681
Hole 58A	7X-3	16.58	16.36	83.81	438,069	5,756	50,618	22,640
Hole 58A	7X-3	16.59	16.37	83.82	468,403	5,913	49,288	22,022
Hole 58A	7X-3	16.6	16.38	83.83	540,014	5,936	37,006	15,537
Hole 58A	7X-3	16.61	16.39	83.84	471,165	5,656	41,637	19,113
Hole 58A	7X-3	16.62	16.40	83.85	445,486	5,542	45,045	21,009
Hole 58A	7X-3	16.63	16.41	83.87	483,465	5,599	41,290	18,829
Hole 58A	7X-3	16.64	16.42	83.88	472,341	5,812	46,602	20,605
Hole 58A	7X-3	16.65	16.42	83.89	496,963	5,866	40,747	18,280
Hole 58A	7X-3	16.66	16.43	83.90	466,355	5,744	44,200	20,040
Hole 58A	7X-3	16.67	16.44	83.91	493,227	5,784	37,770	17,881
Hole 58A	7X-3	16.68	16.45	83.93	448,176	5,559	41,793	19,526
Hole 58A	7X-3	16.69	16.46	83.94	444,700	5,688	46,354	21,321
Hole 58A	7X-3	16.7	16.47	83.95	487,937	5,849	42,699	19,223
Hole 58A	7X-3	16.71	16.48	83.96	487,717	5,685	38,727	17,800
Hole 58A	7X-3	16.72	16.49	83.97	515,081	5,743	34,657	15,551
Hole 58A	7X-3	16.73	16.50	83.98	508,361	5,862	36,821	17,001

Hole 58A	7X-3	16.74	16.51	84.00	488,851	5,754	35,349	16,682
Hole 58A	7X-3	16.75	16.51	84.01	456,581	6,106	41,142	18,946
Hole 58A	7X-3	16.76	16.52	84.02	479,003	5,705	34,400	16,401
Hole 58A	7X-3	16.77	16.53	84.03	449,420	5,646	35,072	17,188
Hole 58A	7X-3	16.78	16.54	84.04	483,112	5,958	36,541	17,473
Hole 58A	7X-3	16.79	16.55	84.06	494,435	5,997	41,664	18,670
Hole 58A	7X-3	16.8	16.56	84.07	488,264	5,943	40,539	18,769
Hole 58A	7X-3	16.81	16.57	84.08	488,068	5,833	32,330	16,607
Hole 58A	7X-3	16.82	16.58	84.09	472,161	5,789	32,703	16,516
Hole 58A	7X-3	16.83	16.59	84.10	492,491	5,968	32,074	16,400
Hole 58A	7X-3	16.84	16.59	84.11	480,964	5,772	36,207	17,431
Hole 58A	7X-3	16.85	16.60	84.13	498,524	5,824	35,667	16,944
Hole 58A	7X-3	16.86	16.61	84.14	499,035	6,125	37,678	18,299
Hole 58A	7X-3	16.87	16.62	84.15	516,166	5,991	40,255	18,095
Hole 58A	7X-3	16.88	16.63	84.16	479,311	5,740	36,375	17,164
Hole 58A	7X-3	16.89	16.64	84.17	490,982	5,837	35,969	17,385
Hole 58A	7X-3	16.9	16.65	84.19	509,981	6,368	39,335	18,457
Hole 58A	7X-3	16.91	16.66	84.20	538,562	5,800	26,906	12,057
Hole 58A	7X-3	16.92	16.67	84.21	488,490	5,686	32,471	15,447
Hole 58A	7X-3	16.93	16.67	84.22	493,121	6,336	37,585	17,753
Hole 58A	7X-3	16.94	16.68	84.23	476,571	5,959	43,482	20,026
Hole 58A	7X-3	16.95	16.69	84.24	464,722	5,830	44,135	20,718
Hole 58A	7X-3	16.96	16.70	84.26	426,521	5,523	41,594	20,402
Hole 58A	7X-3	16.97	16.71	84.27	465,154	6,073	41,033	19,252
Hole 58A	7X-3	16.98	16.72	84.28	492,681	6,065	31,572	15,304
Hole 58A	7X-3	16.99	16.73	84.29	536,237	6,292	32,580	15,133
Hole 58A	7X-3	17	16.74	84.30	529,285	6,081	29,532	14,410
Hole 58A	7X-3	17.01	16.75	84.31	537,202	6,196	34,266	16,251
Hole 58A	7X-3	17.02	16.75	84.33	550,314	6,181	28,758	12,990
Hole 58A	7X-3	17.03	16.76	84.34	507,542	6,096	35,413	16,165
Hole 58A	7X-3	17.04	16.77	84.35	521,516	6,128	27,208	12,763
Hole 58A	7X-3	17.05	16.78	84.36	558,239	6,158	27,162	13,306
Hole 58A	7X-3	17.06	16.79	84.37	546,617	6,094	30,105	14,087
Hole 58A	7X-3	17.07	16.80	84.39	534,079	6,112	28,873	13,559
Hole 58A	7X-3	17.08	16.81	84.40	537,950	6,032	35,809	16,141

Hole 58A	7X-3	17.09	16.82	84.41	536,859	6,212	36,799	16,986
Hole 58A	7X-3	17.1	16.83	84.42	521,873	6,030	36,011	15,813
Hole 58A	7X-3	17.11	16.83	84.43	558,599	6,225	35,597	15,605
Hole 58A	7X-3	17.12	16.84	84.44	548,534	6,598	33,872	15,963
Hole 58A	7X-3	17.13	16.85	84.46	552,484	6,370	32,116	14,857
Hole 58A	7X-3	17.14	16.86	84.47	544,006	6,270	29,484	13,628
Hole 58A	7X-3	17.15	16.87	84.48	556,087	6,302	36,709	16,159
Hole 58A	7X-3	17.16	16.88	84.49	509,278	6,299	43,144	19,112
Hole 58A	7X-3	17.17	16.89	84.50	566,384	6,463	25,073	11,688
Hole 58A	7X-3	17.18	16.90	84.52	637,642	7,266	28,897	12,261
Hole 58A	7X-3	17.19	16.91	84.53	548,555	5,720	28,974	12,621
Hole 58A	7X-3	17.2	16.91	84.54	541,383	6,161	32,161	14,988
Hole 58A	7X-3	17.21	16.92	84.55	538,099	6,142	34,230	15,232
Hole 58A	7X-3	17.22	16.93	84.56	538,808	6,089	36,287	16,255
Hole 58A	7X-3	17.23	16.94	84.57	543,202	6,320	35,998	16,301
Hole 58A	7X-3	17.24	16.95	84.59	554,514	6,236	32,472	14,604
Hole 58A	7X-3	17.25	16.96	84.60	521,047	6,138	41,766	17,995
Hole 58A	7X-3	17.26	16.97	84.61	508,987	6,097	45,024	20,225
Hole 58A	7X-3	17.27	16.98	84.62	532,108	6,200	34,646	15,895
Hole 58A	7X-3	17.28	16.99	84.63	524,092	6,278	33,215	15,393
Hole 58A	7X-3	17.29	16.99	84.65	485,131	6,155	33,712	16,350
Hole 58A	7X-3	17.3	17.00	84.66	515,542	6,323	38,273	17,172
Hole 58A	7X-3	17.31	17.01	84.67	537,844	6,419	36,764	16,987
Hole 58A	7X-3	17.32	17.02	84.68	504,296	6,207	31,358	15,019
Hole 58A	7X-3	17.33	17.03	84.69	534,223	6,383	35,012	16,458
Hole 58A	7X-3	17.34	17.04	84.70	511,061	6,404	29,806	14,445
Hole 58A	7X-3	17.35	17.05	84.72	506,717	6,359	32,160	15,244
Hole 58A	7X-3	17.36	17.06	84.73	508,819	6,467	31,335	15,019
Hole 58A	7X-3	17.37	17.07	84.74	495,230	6,597	31,201	15,628
Hole 58A	7X-3	17.38	17.07	84.75	490,823	6,201	33,509	16,576
Hole 58A	7X-3	17.39	17.08	84.76	496,749	6,418	30,175	14,934
Hole 58A	7X-3	17.4	17.09	84.78	500,977	6,011	29,657	14,429
Hole 58A	7X-3	17.41	17.10	84.79	491,226	5,890	31,581	15,181
Hole 58A	7X-3	17.42	17.11	84.80	468,943	6,171	41,025	19,687
Hole 58A	7X-3	17.43	17.12	84.81	501,451	6,387	27,716	14,610

Hole 58A	7X-3	17.44	17.13	84.82	505,305	6,221	29,661	15,013
Hole 58A	7X-3	17.45	17.14	84.83	535,358	6,480	32,746	15,630
Hole 58A	7X-3	17.46	17.15	84.85	541,332	6,706	30,292	14,929
Hole 58A	7X-3	17.47	17.15	84.86	480,237	6,106	32,213	16,335
Hole 58A	7X-3	17.48	17.16	84.87	452,144	5,976	28,362	15,453
Hole 58A	7X-3	17.49	17.17	84.88	451,231	5,665	22,436	11,927
Hole 58A	7X-3	17.5	17.18	84.89	541,953	6,041	24,109	12,034
Hole 58A	7X-3	17.51	17.19	84.91	565,668	6,168	29,706	13,728
Hole 58A	7X-3	17.52	17.20	84.92	509,208	6,072	41,831	19,195
Hole 58A	7X-3	17.53	17.21	84.93	503,220	6,307	37,455	17,702
Hole 58A	7X-3	17.54	17.22	84.94	564,720	6,602	33,082	15,186
Hole 58A	7X-3	17.55	17.23	84.95	576,414	6,547	32,661	15,298
Hole 58A	7X-3	17.56	17.24	84.96	577,129	6,850	30,542	13,904
Hole 58A	7X-3	17.57	17.24	84.98	572,095	6,830	32,459	14,646
Hole 58A	7X-3	17.58	17.25	84.99	559,488	6,416	30,358	14,017
Hole 58A	7X-3	17.59	17.26	85.00	522,478	6,413	33,397	16,053
Hole 58A	7X-3	17.6	17.27	85.01	530,610	6,190	30,179	14,761
Hole 58A	7X-3	17.61	17.28	85.02	558,065	6,508	31,590	14,544
Hole 58A	7X-3	17.62	17.29	85.04	553,384	6,679	28,373	13,526
Hole 58A	7X-3	17.63	17.30	85.05	554,135	6,554	31,829	14,885
Hole 58A	7X-3	17.64	17.31	85.06	539,451	6,228	35,521	16,480
Hole 58A	7X-3	17.65	17.32	85.07	550,632	6,364	32,354	15,484
Hole 58A	7X-3	17.66	17.32	85.08	577,759	6,650	30,590	14,595
Hole 58A	7X-3	17.67	17.33	85.09	568,782	6,646	28,691	13,633
Hole 58A	7X-3	17.68	17.34	85.11	568,309	6,514	29,920	14,198
Hole 58A	7X-3	17.69	17.35	85.12	558,434	6,776	32,594	15,660
Hole 58A	7X-3	17.7	17.36	85.13	568,139	6,639	30,437	14,275
Hole 58A	7X-3	17.71	17.37	85.14	560,987	6,289	31,951	14,976
Hole 58A	7X-3	17.72	17.38	85.15	597,226	6,539	29,252	13,845
Hole 58A	7X-3	17.73	17.39	85.17	553,874	6,410	29,475	13,882
Hole 58A	7X-3	17.74	17.40	85.18	544,817	6,459	32,528	15,398
Hole 58A	7X-3	17.75	17.40	85.19	553,179	6,756	32,677	15,543
Hole 58A	7X-3	17.76	17.41	85.20	554,457	6,502	31,483	14,965
Hole 58A	7X-3	17.77	17.42	85.21	556,868	6,982	25,517	12,789
Hole 58A	7X-3	17.78	17.43	85.22	552,060	7,007	24,177	11,838

Hole 58A	7X-3	17.79	17.44	85.24	578,326	6,941	24,509	11,936
Hole 58A	7X-3	17.8	17.45	85.25	590,976	7,208	24,870	12,175
Hole 58A	7X-3	17.81	17.46	85.26	640,577	7,261	24,605	11,612
Hole 58A	7X-3	17.82	17.47	85.27	644,807	7,620	24,603	11,538
Hole 58A	7X-3	17.83	17.48	85.28	636,672	7,400	25,195	12,061
Hole 58A	7X-3	17.84	17.48	85.30	596,059	7,194	28,045	13,244
Hole 58A	7X-3	17.85	17.49	85.31	579,357	7,200	26,514	12,868
Hole 58A	7X-3	17.86	17.50	85.32	618,864	7,851	27,705	12,972
Hole 58A	7X-3	17.87	17.51	85.33	622,654	8,779	26,093	13,196
Hole 58A	7X-3	17.88	17.52	85.34	298,431	4,996	10,396	4,548
Hole 58A	8X-1	17.61	17.61	85.46	368,196	5,802	22,685	13,418
Hole 58A	8X-1	17.62	17.62	85.47	343,966	5,924	20,379	12,876
Hole 58A	8X-1	17.63	17.63	85.48	380,453	5,695	25,672	15,040
Hole 58A	8X-1	17.64	17.64	85.50	401,625	5,767	20,816	13,358
Hole 58A	8X-1	17.65	17.65	85.51	398,307	5,243	22,977	12,395
Hole 58A	8X-1	17.66	17.65	85.52	394,214	5,387	24,838	14,010
Hole 58A	8X-1	17.67	17.66	85.53	453,252	6,106	25,347	13,849
Hole 58A	8X-1	17.68	17.67	85.54	481,003	6,376	26,778	14,319
Hole 58A	8X-1	17.69	17.68	85.56	487,100	6,397	26,726	13,519
Hole 58A	8X-1	17.7	17.69	85.57	454,530	6,321	26,014	13,821
Hole 58A	8X-1	17.71	17.70	85.58	420,902	5,710	30,130	16,079
Hole 58A	8X-1	17.72	17.71	85.59	430,014	5,981	23,798	13,114
Hole 58A	8X-1	17.73	17.72	85.61	449,017	5,984	22,450	12,523
Hole 58A	8X-1	17.74	17.73	85.62	435,855	6,257	19,732	10,995
Hole 58A	8X-1	17.75	17.74	85.63	476,535	6,327	21,554	11,707
Hole 58A	8X-1	17.76	17.75	85.64	452,447	6,249	24,176	13,382
Hole 58A	8X-1	17.77	17.75	85.65	422,322	5,996	26,758	14,950
Hole 58A	8X-1	17.78	17.76	85.67	432,526	5,969	25,785	13,624
Hole 58A	8X-1	17.79	17.77	85.68	421,341	5,945	27,081	15,159
Hole 58A	8X-1	17.8	17.78	85.69	421,954	5,862	24,572	13,938
Hole 58A	8X-1	17.81	17.79	85.70	437,277	5,950	23,973	13,153
Hole 58A	8X-1	17.82	17.80	85.71	416,997	5,949	26,177	14,833
Hole 58A	8X-1	17.83	17.81	85.73	417,715	6,075	26,564	14,646
Hole 58A	8X-1	17.84	17.82	85.74	425,849	6,202	23,229	13,285

Hole 58A	8X-1	17.85	17.83	85.75	404,437	5,986	24,669	14,043
Hole 58A	8X-1	17.86	17.84	85.76	433,077	6,161	24,951	14,630
Hole 58A	8X-1	17.87	17.84	85.77	422,374	6,245	25,961	14,424
Hole 58A	8X-1	17.88	17.85	85.79	414,746	6,000	25,601	14,535
Hole 58A	8X-1	17.89	17.86	85.80	402,758	6,066	23,318	13,850
Hole 58A	8X-1	17.9	17.87	85.81	409,015	6,004	22,549	13,680
Hole 58A	8X-1	17.91	17.88	85.82	348,554	6,185	18,568	12,435
Hole 58A	8X-1	17.92	17.89	85.83	242,664	6,424	9,650	9,018
Hole 58A	8X-1	17.93	17.90	85.85	191,039	6,253	8,023	7,573
Hole 58A	8X-1	17.94	17.91	85.86	267,998	6,018	12,187	9,703
Hole 58A	8X-1	17.95	17.92	85.87	387,560	5,735	24,565	14,098
Hole 58A	8X-1	17.96	17.93	85.88	415,637	5,763	26,818	14,610
Hole 58A	8X-1	17.97	17.94	85.89	426,774	5,957	28,229	14,921
Hole 58A	8X-1	17.98	17.94	85.91	408,695	6,008	25,100	13,795
Hole 58A	8X-1	17.99	17.95	85.92	443,627	6,128	24,049	13,374
Hole 58A	8X-1	18	17.96	85.93	456,893	6,240	19,868	11,541
Hole 58A	8X-1	18.01	17.97	85.94	447,664	6,214	20,314	11,749
Hole 58A	8X-1	18.02	17.98	85.95	439,974	6,190	19,096	11,373
Hole 58A	8X-1	18.03	17.99	85.97	435,675	6,242	23,817	13,391
Hole 58A	8X-1	18.04	18.00	85.98	446,438	6,247	23,602	13,208
Hole 58A	8X-1	18.05	18.01	85.99	444,936	6,458	21,716	11,925
Hole 58A	8X-1	18.06	18.02	86.00	446,462	6,474	20,687	12,348
Hole 58A	8X-1	18.07	18.03	86.01	447,422	6,657	16,200	10,165
Hole 58A	8X-1	18.08	18.04	86.03	439,236	6,453	16,837	9,396
Hole 58A	8X-1	18.09	18.04	86.04	358,352	6,103	16,060	10,739
Hole 58A	8X-1	18.1	18.05	86.05	407,347	6,360	13,376	8,199
Hole 58A	8X-1	18.11	18.06	86.06	442,494	6,619	15,768	9,021
Hole 58A	8X-1	18.12	18.07	86.07	432,428	7,148	13,787	7,842
Hole 58A	8X-1	18.13	18.08	86.09	410,732	6,793	15,934	9,634
Hole 58A	8X-1	18.14	18.09	86.10	333,325	6,558	19,744	12,324
Hole 58A	8X-1	18.15	18.10	86.11	336,925	5,973	21,217	13,946
Hole 58A	8X-1	18.16	18.11	86.12	279,926	5,268	19,619	13,500
Hole 58A	8X-1	18.17	18.12	86.13	298,086	5,561	17,841	12,981
Hole 58A	8X-1	18.18	18.13	86.15	318,091	5,974	19,965	13,500
Hole 58A	8X-1	18.19	18.13	86.16	419,756	6,815	16,907	9,735

Hole 58A	8X-1	18.2	18.14	86.17	439,735	7,110	16,604	9,159
Hole 58A	8X-1	18.21	18.15	86.18	379,782	6,806	14,705	9,001
Hole 58A	8X-1	18.22	18.16	86.19	408,185	6,932	15,592	9,074
Hole 58A	8X-1	18.23	18.17	86.21	435,921	6,677	15,182	8,870
Hole 58A	8X-1	18.24	18.18	86.22	423,773	6,664	13,243	7,902
Hole 58A	8X-1	18.25	18.19	86.23	444,440	6,844	13,142	8,085
Hole 58A	8X-1	18.26	18.20	86.24	422,962	6,750	11,959	7,369
Hole 58A	8X-1	18.27	18.21	86.25	442,250	6,925	12,225	7,672
Hole 58A	8X-1	18.28	18.22	86.27	449,796	6,611	11,849	7,335
Hole 58A	8X-1	18.29	18.23	86.28	450,433	6,580	14,467	8,730
Hole 58A	8X-1	18.3	18.23	86.29	457,947	6,864	13,297	7,866
Hole 58A	8X-1	18.31	18.24	86.30	484,360	6,624	16,667	9,317
Hole 58A	8X-1	18.32	18.25	86.31	472,098	6,839	16,541	9,406
Hole 58A	8X-1	18.33	18.26	86.33	455,699	6,609	14,042	8,739
Hole 58A	8X-1	18.34	18.27	86.34	461,730	6,542	14,466	8,248
Hole 58A	8X-1	18.35	18.28	86.35	457,490	6,301	17,549	9,997
Hole 58A	8X-1	18.36	18.29	86.36	493,982	6,703	20,664	11,165
Hole 58A	8X-1	18.37	18.30	86.37	487,875	6,560	22,450	12,243
Hole 58A	8X-1	18.38	18.31	86.39	506,995	6,180	22,617	11,253
Hole 58A	8X-1	18.39	18.32	86.40	531,480	6,416	22,004	11,002
Hole 58A	8X-1	18.4	18.33	86.41	500,365	6,298	21,982	10,807
Hole 58A	8X-1	18.41	18.33	86.42	479,787	6,482	21,254	10,930
Hole 58A	8X-1	18.42	18.34	86.43	502,660	6,577	21,857	11,009
Hole 58A	8X-1	18.43	18.35	86.45	538,701	6,578	24,633	11,671
Hole 58A	8X-1	18.44	18.36	86.46	542,982	6,539	27,569	12,766
Hole 58A	8X-1	18.45	18.37	86.47	509,187	6,105	29,627	13,914
Hole 58A	8X-1	18.46	18.38	86.48	528,366	6,265	29,400	13,549
Hole 58A	8X-1	18.47	18.39	86.49	523,725	6,084	29,380	13,456
Hole 58A	8X-1	18.48	18.40	86.51	535,354	6,569	29,500	13,243
Hole 58A	8X-1	18.49	18.41	86.52	540,231	6,554	27,916	13,337
Hole 58A	8X-1	18.5	18.42	86.53	573,257	6,638	23,652	11,425
Hole 58A	8X-1	18.51	18.42	86.54	547,035	6,732	26,088	12,212
Hole 58A	8X-1	18.52	18.43	86.56	512,316	6,603	21,490	10,663
Hole 58A	8X-1	18.53	18.44	86.57	544,397	6,615	29,029	13,576

Hole 58A	8X-2	18.65	18.55	86.71	467,813	5,410	27,088	13,433
Hole 58A	8X-2	18.66	18.56	86.72	528,524	6,188	29,432	14,279
Hole 58A	8X-2	18.67	18.57	86.74	552,252	5,986	25,086	11,338
Hole 58A	8X-2	18.68	18.58	86.75	616,262	6,523	28,940	12,426
Hole 58A	8X-2	18.69	18.59	86.76	641,902	7,175	31,220	13,100
Hole 58A	8X-2	18.7	18.60	86.77	631,516	6,954	33,451	13,899
Hole 58A	8X-2	18.71	18.61	86.78	634,545	7,023	31,937	13,415
Hole 58A	8X-2	18.72	18.62	86.80	667,345	7,183	31,594	12,938
Hole 58A	8X-2	18.73	18.62	86.81	657,056	7,140	29,666	12,577
Hole 58A	8X-2	18.74	18.63	86.82	610,714	7,128	29,389	13,137
Hole 58A	8X-2	18.75	18.64	86.83	585,032	6,505	36,739	15,274
Hole 58A	8X-2	18.76	18.65	86.84	592,013	6,793	34,865	14,303
Hole 58A	8X-2	18.77	18.66	86.86	634,653	7,082	34,554	14,796
Hole 58A	8X-2	18.78	18.67	86.87	604,311	7,280	31,725	14,294
Hole 58A	8X-2	18.79	18.68	86.88	553,073	6,630	33,295	14,489
Hole 58A	8X-2	18.8	18.69	86.89	578,495	6,675	35,206	14,566
Hole 58A	8X-2	18.81	18.70	86.90	616,914	7,083	30,219	12,639
Hole 58A	8X-2	18.82	18.71	86.92	631,996	7,102	32,315	13,816
Hole 58A	8X-2	18.83	18.71	86.93	644,533	7,367	30,646	12,525
Hole 58A	8X-2	18.84	18.72	86.94	651,610	7,433	33,113	13,966
Hole 58A	8X-2	18.85	18.73	86.95	612,750	7,162	26,193	12,170
Hole 58A	8X-2	18.86	18.74	86.96	626,824	7,211	28,565	12,540
Hole 58A	8X-2	18.87	18.75	86.98	596,035	6,874	31,574	13,258
Hole 58A	8X-2	18.88	18.76	86.99	602,660	6,971	31,899	13,505
Hole 58A	8X-2	18.89	18.77	87.00	594,911	6,811	29,566	13,002
Hole 58A	8X-2	18.9	18.78	87.06	582,210	6,570	24,426	11,482
Hole 58A	8X-2	18.91	18.79	87.13	555,175	6,429	20,175	10,364
Hole 58A	8X-2	18.92	18.80	87.19	552,706	6,148	23,077	11,017
Hole 58A	8X-2	18.93	18.81	87.26	586,761	7,001	26,810	12,051
Hole 58A	8X-2	18.94	18.81	87.32	620,237	8,001	21,409	9,632
Hole 58A	8X-2	18.95	18.82	87.38	624,685	7,981	27,462	12,242
Hole 58A	8X-2	18.96	18.83	87.45	606,655	7,337	28,687	12,753
Hole 58A	8X-2	18.97	18.84	87.51	619,628	7,560	23,590	11,318
Hole 58A	8X-2	18.98	18.85	87.57	612,175	6,994	22,442	10,044
Hole 58A	8X-2	18.99	18.86	87.64	654,828	7,322	23,545	11,172

Hole 58A	8X-2	19	18.87	87.70	665,111	7,272	23,193	11,178
Hole 58A	8X-2	19.01	18.88	87.77	676,283	7,369	28,536	12,693
Hole 58A	8X-2	19.02	18.89	87.83	658,533	7,313	24,485	11,321
Hole 58A	8X-2	19.03	18.90	87.89	673,891	7,368	24,026	11,220
Hole 58A	8X-2	19.04	18.91	87.96	673,228	7,570	24,435	11,152
Hole 58A	8X-2	19.05	18.91	88.02	663,861	7,549	22,877	10,622
Hole 58A	8X-2	19.06	18.92	88.09	654,484	7,117	23,415	11,103
Hole 58A	8X-2	19.07	18.93	88.15	676,496	7,120	24,089	11,110
Hole 58A	8X-2	19.08	18.94	88.21	676,695	7,153	23,807	11,079
Hole 58A	8X-2	19.09	18.95	88.28	670,351	7,682	23,837	10,593
Hole 58A	8X-2	19.1	18.96	88.34	668,092	7,310	20,960	9,946
Hole 58A	8X-2	19.11	18.97	88.40	656,573	7,608	22,333	10,450
Hole 58A	8X-2	19.12	18.98	88.47	656,389	7,257	22,252	9,956
Hole 58A	8X-2	19.13	18.99	88.53	666,176	7,566	22,474	10,519
Hole 58A	8X-2	19.14	19.00	88.60	666,070	7,616	20,064	9,705
Hole 58A	8X-2	19.15	19.00	88.66	650,460	7,384	21,160	9,839
Hole 58A	8X-2	19.16	19.01	88.72	641,315	7,426	20,559	10,001
Hole 58A	8X-2	19.17	19.02	88.79	643,202	7,591	18,541	8,628
Hole 58A	8X-2	19.18	19.03	88.85	667,675	7,688	18,853	8,745
Hole 58A	8X-2	19.19	19.04	88.91	696,304	8,001	20,168	8,884
Hole 58A	8X-2	19.2	19.05	88.98	702,806	7,538	20,263	9,188
Hole 58A	8X-2	19.21	19.06	89.04	697,625	7,689	19,651	8,746
Hole 58A	8X-2	19.22	19.07	89.11	704,968	7,962	21,513	9,334
Hole 58A	8X-2	19.23	19.08	89.17	688,040	7,952	20,630	9,320
Hole 58A	8X-2	19.24	19.09	89.23	671,136	7,895	18,058	8,902
Hole 58A	8X-2	19.25	19.10	89.30	668,453	7,865	16,804	8,172
Hole 58A	8X-2	19.26	19.10	89.36	629,824	7,792	18,068	9,012
Hole 58A	8X-2	19.27	19.11	89.43	652,409	8,051	18,472	9,255
Hole 58A	8X-2	19.28	19.12	89.49	691,122	7,604	19,259	8,683
Hole 58A	8X-2	19.29	19.13	89.55	725,579	7,740	23,487	10,127
Hole 58A	8X-2	19.3	19.14	89.62	709,446	7,635	24,229	10,841
Hole 58A	8X-2	19.31	19.15	89.68	680,130	7,396	22,917	10,282
Hole 58A	8X-2	19.32	19.16	89.74	718,552	7,738	22,843	9,530
Hole 58A	8X-2	19.33	19.17	89.81	703,612	7,789	24,817	11,060
Hole 58A	8X-2	19.34	19.18	89.87	686,729	7,691	22,635	9,801

Hole 58A	8X-2	19.35	19.19	89.94	667,978	7,823	24,415	10,499
Hole 58A	8X-2	19.36	19.20	90.00	684,649	7,535	24,511	10,924
Hole 58A	8X-2	19.37	19.20	90.06	695,599	7,765	24,368	10,328
Hole 58A	8X-2	19.38	19.21	90.13	681,467	7,918	20,107	9,124
Hole 58A	8X-2	19.39	19.22	90.19	695,224	7,952	24,109	10,523
Hole 58A	8X-2	19.4	19.23	90.26	675,609	7,583	23,309	10,305
Hole 58A	8X-2	19.41	19.24	90.32	675,383	7,732	24,356	11,057
Hole 58A	8X-2	19.42	19.25	90.38	635,204	7,575	23,429	11,188
Hole 58A	8X-2	19.43	19.26	90.45	634,966	7,332	22,641	10,296
Hole 58A	8X-2	19.44	19.27	90.51	677,483	7,356	24,730	10,802
Hole 58A	8X-2	19.45	19.28	90.57	682,134	7,727	24,429	10,547
Hole 58A	8X-2	19.46	19.29	90.64	684,007	7,626	22,983	10,252
Hole 58A	8X-2	19.47	19.29	90.70	646,994	7,395	20,799	9,807
Hole 58A	8X-2	19.48	19.30	90.77	688,995	7,400	23,502	9,986
Hole 58A	8X-2	19.49	19.31	90.83	693,582	7,475	25,099	11,105
Hole 58A	8X-2	19.5	19.32	90.89	702,242	7,883	24,688	11,035
Hole 58A	8X-2	19.51	19.33	90.96	674,056	7,405	23,295	9,867
Hole 58A	8X-2	19.52	19.34	91.02	682,275	7,499	25,802	11,405
Hole 58A	8X-2	19.53	19.35	91.09	669,532	7,713	20,847	9,435
Hole 58A	8X-2	19.54	19.36	91.15	706,400	7,875	23,652	10,472
Hole 58A	8X-2	19.55	19.37	91.21	717,582	7,979	23,818	10,311
Hole 58A	8X-2	19.56	19.38	91.28	687,760	7,559	24,722	10,690
Hole 58A	8X-2	19.57	19.39	91.34	643,450	7,358	21,398	9,913
Hole 58A	8X-2	19.58	19.39	91.40	652,205	7,403	20,771	9,608
Hole 58A	8X-2	19.59	19.40	91.47	659,631	7,697	19,727	9,413
Hole 58A	8X-2	19.6	19.41	91.53	634,140	7,659	16,688	8,131
Hole 58A	8X-2	19.61	19.42	91.60	623,148	7,567	18,281	8,777
Hole 58A	8X-2	19.62	19.43	91.66	654,665	7,721	19,819	9,313
Hole 58A	8X-2	19.63	19.44	91.72	644,815	7,651	18,102	8,410
Hole 58A	8X-2	19.64	19.45	91.79	636,225	7,397	19,152	9,348
Hole 58A	8X-2	19.65	19.46	91.85	606,010	7,420	16,727	8,561
Hole 58A	8X-2	19.66	19.47	91.91	579,712	7,017	17,294	8,993
Hole 58A	8X-2	19.67	19.48	91.98	644,571	7,299	20,105	10,002
Hole 58A	8X-2	19.68	19.49	92.04	654,982	7,889	20,927	9,816
Hole 58A	8X-2	19.69	19.49	92.11	642,978	7,480	21,128	9,767

Hole 58A	8X-2	19.7	19.50	92.17	668,221	7,215	23,742	10,501
Hole 58A	8X-2	19.71	19.51	92.23	673,316	7,665	23,679	10,694
Hole 58A	8X-2	19.72	19.52	92.30	695,088	7,761	28,450	12,166
Hole 58A	8X-2	19.73	19.53	92.36	657,609	7,671	26,357	11,865
Hole 58A	8X-2	19.74	19.54	92.43	675,822	7,386	25,946	10,805
Hole 58A	8X-3	19.76	19.56	92.55	570,987	6,682	21,744	9,215
Hole 58A	8X-3	19.77	19.57	92.62	718,083	7,813	28,440	11,652
Hole 58A	8X-3	19.78	19.58	92.68	733,890	8,290	30,822	12,542
Hole 58A	8X-3	19.79	19.58	92.74	727,048	7,951	28,512	11,492
Hole 58A	8X-3	19.8	19.59	92.81	722,110	8,042	26,798	11,468
Hole 58A	8X-3	19.81	19.60	92.87	710,275	7,981	27,424	11,031
Hole 58A	8X-3	19.82	19.61	92.94	744,193	8,123	27,522	10,846
Hole 58A	8X-3	19.83	19.62	93.00	744,203	8,051	28,196	11,239
Hole 58A	8X-3	19.84	19.63	93.06	760,629	8,142	27,107	10,784
Hole 58A	8X-3	19.85	19.64	93.13	758,566	8,090	29,741	11,313
Hole 58A	8X-3	19.86	19.65	93.19	745,338	8,257	28,354	11,022
Hole 58A	8X-3	19.87	19.66	93.26	776,452	8,322	26,246	10,801
Hole 58A	8X-3	19.88	19.67	93.32	782,427	8,238	27,531	10,744
Hole 58A	8X-3	19.89	19.68	93.38	724,377	7,876	25,751	10,727
Hole 58A	8X-3	19.9	19.68	93.45	728,036	7,989	27,126	11,237
Hole 58A	8X-3	19.91	19.69	93.51	740,292	8,037	26,678	10,989
Hole 58A	8X-3	19.92	19.70	93.57	746,809	8,131	26,174	10,737
Hole 58A	8X-3	19.93	19.71	93.64	751,378	7,785	25,461	9,919
Hole 58A	8X-3	19.94	19.72	93.70	751,083	7,650	25,442	10,042
Hole 58A	8X-3	19.95	19.73	93.77	724,538	7,945	23,654	10,127
Hole 58A	8X-3	19.96	19.74	93.83	728,149	7,764	23,857	9,728
Hole 58A	8X-3	19.97	19.75	93.89	715,886	7,671	25,164	10,547
Hole 58A	8X-3	19.98	19.76	93.96	723,273	7,740	24,080	10,153
Hole 58A	8X-3	19.99	19.77	94.02	719,924	7,754	22,280	9,316
Hole 58A	8X-3	20	19.78	94.09	710,083	7,490	19,740	8,500
Hole 58A	8X-3	20.01	19.78	94.15	711,660	8,078	22,195	9,881
Hole 58A	8X-3	20.02	19.79	94.21	713,636	7,823	23,435	10,172
Hole 58A	8X-3	20.03	19.80	94.28	742,048	7,792	26,985	10,714
Hole 58A	8X-3	20.04	19.81	94.34	729,662	7,647	25,315	10,396

Hole 58A	8X-3	20.05	19.82	94.40	718,631	7,582	25,444	10,703
Hole 58A	8X-3	20.06	19.83	94.47	726,467	7,797	25,690	10,544
Hole 58A	8X-3	20.07	19.84	94.53	745,784	7,853	24,413	10,129
Hole 58A	8X-3	20.08	19.85	94.60	730,504	7,418	23,576	10,063
Hole 58A	8X-3	20.09	19.86	94.66	711,012	7,582	23,138	10,068
Hole 58A	8X-3	20.1	19.87	94.72	691,683	7,486	23,530	10,599
Hole 58A	8X-3	20.11	19.87	94.79	644,845	7,466	19,222	8,977
Hole 58A	8X-3	20.12	19.88	94.85	706,957	7,654	23,481	10,066
Hole 58A	8X-3	20.13	19.89	94.91	716,957	7,726	24,934	10,515
Hole 58A	8X-3	20.14	19.90	94.98	673,501	7,742	20,444	9,475
Hole 58A	8X-3	20.15	19.91	95.04	681,034	7,482	20,786	9,229
Hole 58A	8X-3	20.16	19.92	95.11	724,919	7,767	26,089	11,198
Hole 58A	8X-3	20.17	19.93	95.17	719,173	7,780	24,851	10,543
Hole 58A	8X-3	20.18	19.94	95.23	730,885	7,701	25,259	11,121
Hole 58A	8X-3	20.19	19.95	95.30	696,003	7,428	25,641	11,493
Hole 58A	8X-3	20.2	19.96	95.36	698,156	7,165	22,010	10,240
Hole 58A	8X-3	20.21	19.97	95.43	723,460	7,688	25,096	10,795
Hole 58A	8X-3	20.22	19.97	95.49	689,244	7,201	26,556	11,621
Hole 58A	8X-3	20.23	19.98	95.55	708,862	7,203	25,682	11,166
Hole 58A	8X-3	20.24	19.99	95.62	718,489	7,509	23,873	10,153
Hole 58A	8X-3	20.25	20.00	95.68	699,576	7,760	22,780	9,866
Hole 58A	8X-3	20.26	20.01	95.74	701,142	7,590	24,857	10,863
Hole 58A	8X-3	20.27	20.02	95.81	727,984	7,783	20,936	8,599
Hole 58A	8X-3	20.28	20.03	95.87	748,100	8,024	22,283	9,105
Hole 58A	8X-3	20.29	20.04	95.94	736,971	7,914	21,629	9,422
Hole 58A	8X-3	20.3	20.05	96.00	715,579	7,764	21,308	9,082
Hole 58A	8X-3	20.31	20.06	96.05	731,802	7,459	21,683	9,197
Hole 58A	8X-3	20.32	20.07	96.09	754,411	7,584	22,626	9,744
Hole 58A	8X-3	20.33	20.07	96.14	739,415	7,725	21,102	9,369
Hole 58A	8X-3	20.34	20.08	96.18	745,435	7,919	21,980	9,511
Hole 58A	8X-3	20.35	20.09	96.23	740,906	7,832	20,229	9,446
Hole 58A	8X-3	20.36	20.10	96.27	759,132	7,942	19,406	8,894
Hole 58A	8X-3	20.37	20.11	96.32	728,431	7,839	20,355	9,444
Hole 58A	8X-3	20.38	20.12	96.36	718,479	7,711	19,630	8,909
Hole 58A	8X-3	20.39	20.13	96.41	730,720	7,699	16,197	7,263

Hole 58A	8X-3	20.4	20.14	96.45	761,893	7,936	17,972	7,779
Hole 58A	8X-3	20.41	20.15	96.50	763,831	7,753	17,529	7,833
Hole 58A	8X-3	20.42	20.16	96.54	748,480	8,086	16,546	7,334
Hole 58A	8X-3	20.43	20.16	96.59	750,227	7,817	16,477	7,592
Hole 58A	8X-3	20.44	20.17	96.63	724,795	7,726	15,740	6,943
Hole 58A	8X-3	20.45	20.18	96.68	723,998	7,896	15,424	7,742
Hole 58A	8X-3	20.46	20.19	96.72	714,882	8,171	15,307	7,242
Hole 58A	8X-3	20.47	20.20	96.77	698,705	8,022	15,635	7,414
Hole 58A	8X-3	20.48	20.21	96.82	684,229	7,790	17,952	8,663
Hole 58A	8X-3	20.49	20.22	96.86	701,521	8,061	14,883	7,500
Hole 58A	8X-3	20.5	20.23	96.91	690,817	8,177	14,546	7,125
Hole 58A	8X-3	20.51	20.24	96.95	715,479	8,185	15,178	7,056
Hole 58A	8X-3	20.52	20.25	97.00	714,895	8,163	13,820	7,072
Hole 58A	8X-3	20.53	20.26	97.04	667,173	8,052	13,343	6,934
Hole 58A	8X-3	20.54	20.26	97.09	618,918	7,849	11,503	5,770
Hole 58A	8X-3	20.55	20.27	97.13	686,888	7,715	13,553	6,920
Hole 58A	8X-3	20.56	20.28	97.18	605,375	7,862	11,043	6,176
Hole 58A	8X-3	20.57	20.29	97.22	723,769	7,762	15,344	7,087
Hole 58A	8X-3	20.58	20.30	97.27	712,652	7,980	13,419	6,478
Hole 58A	8X-3	20.59	20.31	97.31	680,483	7,972	13,031	6,510
Hole 58A	8X-3	20.6	20.32	97.36	681,920	7,777	12,461	6,022
Hole 58A	8X-3	20.61	20.33	97.40	718,334	7,928	13,749	6,835
Hole 58A	8X-3	20.62	20.34	97.45	741,158	8,116	15,045	7,528
Hole 58A	8X-3	20.63	20.35	97.50	719,956	8,182	12,584	6,137
Hole 58A	8X-3	20.64	20.36	97.54	694,611	7,771	11,865	5,973
Hole 58A	8X-3	20.65	20.36	97.59	690,331	7,676	11,444	6,316
Hole 58A	8X-3	20.66	20.37	97.63	761,268	8,101	13,758	6,807
Hole 58A	8X-3	20.67	20.38	97.68	703,089	7,886	10,346	5,781
Hole 58A	8X-3	20.68	20.39	97.72	677,025	7,771	10,347	6,181
Hole 58A	8X-3	20.69	20.40	97.77	672,567	7,826	10,628	5,863
Hole 58A	8X-3	20.7	20.41	97.81	702,819	7,384	10,849	5,716
Hole 58A	8X-3	20.71	20.42	97.86	744,750	8,096	12,415	6,125
Hole 58A	8X-3	20.72	20.43	97.90	724,783	8,316	12,762	6,272
Hole 58A	8X-3	20.73	20.44	97.95	752,428	8,409	13,080	6,648
Hole 58A	8X-3	20.74	20.45	97.99	663,006	8,025	8,748	5,194

Hole 58A	8X-3	20.75	20.45	98.04	706,634	7,900	10,265	4,897
Hole 58A	8X-3	20.76	20.46	98.08	707,274	8,171	10,959	5,657
Hole 58A	8X-3	20.77	20.47	98.13	766,357	8,459	11,736	5,554
Hole 58A	8X-3	20.78	20.48	98.17	762,080	8,397	12,520	6,186
Hole 58A	8X-3	20.79	20.49	98.22	698,349	8,273	9,721	5,401
Hole 58A	8X-3	20.8	20.50	98.27	625,309	7,884	8,616	4,855
Hole 58A	8X-3	20.81	20.51	98.31	676,522	8,117	9,785	5,339
Hole 58A	8X-3	20.82	20.52	98.36	683,370	7,862	10,282	5,025
Hole 58A	8X-3	20.83	20.53	98.40	741,663	8,342	12,033	5,669
Hole 58A	8X-3	20.84	20.54	98.45	773,271	8,510	14,150	6,317
Hole 58A	8X-3	20.85	20.55	98.49	752,860	8,457	14,784	6,288
Hole 58A	9X-1	20.61	20.61	98.81	521,278	6,688	7,093	4,593
Hole 58A	9X-1	20.62	20.62	98.85	462,034	7,045	6,294	4,222
Hole 58A	9X-1	20.63	20.63	98.90	518,237	7,950	7,076	4,222
Hole 58A	9X-1	20.64	20.64	98.95	469,580	7,642	6,063	3,960
Hole 58A	9X-1	20.65	20.65	98.99	463,560	7,788	6,648	4,112
Hole 58A	9X-1	20.66	20.65	99.04	614,867	8,135	8,107	4,545
Hole 58A	9X-1	20.67	20.66	99.08	639,853	8,493	8,459	5,003
Hole 58A	9X-1	20.68	20.67	99.13	580,451	8,401	6,866	4,075
Hole 58A	9X-1	20.69	20.68	99.17	526,135	8,430	6,942	4,599
Hole 58A	9X-1	20.7	20.69	99.22	522,274	8,241	6,247	4,163
Hole 58A	9X-1	20.71	20.70	99.26	507,668	8,329	5,228	4,146
Hole 58A	9X-1	20.72	20.71	99.31	614,199	8,108	9,302	5,540
Hole 58A	9X-1	20.73	20.72	99.35	697,340	7,838	12,374	6,132
Hole 58A	9X-1	20.74	20.73	99.40	603,313	7,792	8,749	4,879
Hole 58A	9X-1	20.75	20.74	99.44	648,712	7,392	9,144	4,572
Hole 58A	9X-1	20.76	20.74	99.49	672,225	7,613	9,150	4,343
Hole 58A	9X-1	20.77	20.75	99.53	674,513	7,760	13,568	6,867
Hole 58A	9X-1	20.78	20.76	99.58	631,076	7,872	11,279	6,105
Hole 58A	9X-1	20.79	20.77	99.62	633,346	8,188	7,930	4,328
Hole 58A	9X-1	20.8	20.78	99.67	658,213	8,195	8,204	4,317
Hole 58A	9X-1	20.81	20.79	99.72	569,462	7,887	8,579	4,934
Hole 58A	9X-1	20.82	20.80	99.76	588,932	7,930	9,567	5,158
Hole 58A	9X-1	20.83	20.81	99.81	567,196	8,137	6,841	4,200

Hole 58A	9X-1	20.84	20.82	99.85	597,344	8,000	8,391	4,839
Hole 58A	9X-1	20.85	20.83	99.90	509,556	7,865	7,399	4,467
Hole 58A	9X-1	20.86	20.84	99.94	593,609	7,893	7,006	4,171
Hole 58A	9X-1	20.87	20.84	99.99	555,810	7,834	7,094	4,167
Hole 58A	9X-1	20.88	20.85	100.03	610,827	8,241	7,803	4,492
Hole 58A	9X-1	20.89	20.86	100.08	583,062	7,955	7,663	4,406
Hole 58A	9X-1	20.9	20.87	100.12	579,684	7,445	7,753	4,573
Hole 58A	9X-1	20.91	20.88	100.17	603,928	7,859	7,615	4,128
Hole 58A	9X-1	20.92	20.89	100.21	627,671	7,683	8,700	5,289
Hole 58A	9X-1	20.93	20.90	100.26	569,478	7,810	8,013	5,168
Hole 58A	9X-1	20.94	20.91	100.30	647,056	7,946	9,934	5,746
Hole 58A	9X-1	20.97	20.94	100.35	706,934	9,253	14,284	7,584
Hole 58A	9X-1	20.98	20.94	100.39	662,013	8,738	11,395	6,695
Hole 58A	9X-1	20.99	20.95	100.44	632,583	8,097	10,119	6,017
Hole 58A	9X-1	21	20.96	100.49	676,060	7,716	12,091	6,527
Hole 58A	9X-1	21.01	20.97	100.53	689,790	8,134	12,533	6,645
Hole 58A	9X-1	21.02	20.98	100.58	630,804	8,752	9,407	5,648
Hole 58A	9X-1	21.03	20.99	100.62	599,881	8,085	7,711	4,618
Hole 58A	9X-1	21.04	21.00	100.67	618,794	8,206	8,702	5,580
Hole 58A	9X-1	21.05	21.01	100.71	616,025	8,028	8,442	4,809
Hole 58A	9X-1	21.06	21.02	100.76	699,269	8,133	10,223	5,133
Hole 58A	9X-1	21.07	21.03	100.80	608,000	8,289	8,964	5,239
Hole 58A	9X-1	21.08	21.03	100.85	564,490	7,968	7,185	4,422
Hole 58A	9X-1	21.09	21.04	100.89	533,957	7,816	7,051	4,478
Hole 58A	9X-1	21.1	21.05	100.94	556,144	7,674	8,313	5,167
Hole 58A	9X-1	21.11	21.06	100.98	513,629	7,764	6,948	5,232
Hole 58A	9X-1	21.12	21.07	101.03	527,213	7,465	6,975	4,608
Hole 58A	9X-1	21.13	21.08	101.07	569,519	7,703	7,953	4,729
Hole 58A	9X-1	21.14	21.09	101.12	540,629	7,848	6,433	4,348
Hole 58A	9X-1	21.15	21.10	101.16	526,107	7,946	6,162	4,095
Hole 58A	9X-1	21.16	21.11	101.21	487,155	7,565	5,679	3,395
Hole 58A	9X-1	21.17	21.12	101.26	521,021	7,637	5,978	3,521
Hole 58A	9X-1	21.18	21.13	101.30	532,392	7,936	6,711	4,558
Hole 58A	9X-1	21.19	21.13	101.35	504,481	7,888	6,511	4,230
Hole 58A	9X-1	21.2	21.14	101.39	418,663	7,665	4,795	4,095

Hole 58A	9X-1	21.21	21.15	101.44	383,063	7,385	4,611	3,746
Hole 58A	9X-1	21.22	21.16	101.48	478,828	7,296	5,751	3,496
Hole 58A	9X-1	21.23	21.17	101.53	469,384	7,537	6,077	3,948
Hole 58A	9X-1	21.24	21.18	101.57	494,059	7,609	6,291	3,976
Hole 58A	9X-1	21.25	21.19	101.62	483,969	7,830	6,220	3,803
Hole 58A	9X-1	21.26	21.20	101.66	459,346	7,589	5,624	3,939
Hole 58A	9X-1	21.27	21.21	101.71	502,016	7,658	6,952	4,496
Hole 58A	9X-1	21.28	21.22	101.75	488,096	7,846	6,909	4,364
Hole 58A	9X-1	21.29	21.23	101.80	487,558	7,762	6,538	4,197
Hole 58A	9X-1	21.3	21.23	101.84	532,895	8,005	7,828	4,826
Hole 58A	9X-1	21.31	21.24	101.89	533,334	7,819	7,626	4,510
Hole 58A	9X-1	21.32	21.25	101.93	601,506	7,832	10,413	5,958
Hole 58A	9X-1	21.33	21.26	101.98	573,761	7,785	11,321	6,506
Hole 58A	9X-1	21.34	21.27	102.03	439,911	7,874	6,022	4,533
Hole 58A	9X-1	21.35	21.28	102.07	476,397	7,883	6,602	4,360
Hole 58A	9X-1	21.36	21.29	102.12	479,144	7,994	6,111	4,146
Hole 58A	9X-1	21.37	21.30	102.16	475,691	7,624	5,934	4,366
Hole 58A	9X-1	21.38	21.31	102.21	513,615	7,310	6,839	4,430
Hole 58A	9X-1	21.39	21.32	102.25	532,458	7,387	7,514	4,779
Hole 58A	9X-1	21.4	21.32	102.30	584,311	7,935	8,016	4,627
Hole 58A	9X-1	21.41	21.33	102.34	538,930	7,565	6,831	4,417
Hole 58A	9X-1	21.42	21.34	102.39	445,813	7,366	6,577	4,523
Hole 58A	9X-1	21.43	21.35	102.43	462,670	7,739	6,019	4,307
Hole 58A	9X-1	21.44	21.36	102.48	566,240	8,017	10,721	6,489
Hole 58A	9X-1	21.45	21.37	102.52	470,295	7,892	6,761	4,843
Hole 58A	9X-1	21.46	21.38	102.57	490,283	7,955	6,506	4,188
Hole 58A	9X-1	21.47	21.39	102.61	501,044	7,560	6,571	4,544
Hole 58A	9X-1	21.48	21.40	102.66	401,680	7,720	5,350	3,707
Hole 58A	9X-1	21.49	21.41	102.70	427,335	7,329	5,353	3,661
Hole 58A	9X-1	21.5	21.42	102.75	375,032	7,280	5,070	3,836
Hole 58A	9X-1	21.51	21.42	102.80	460,275	7,643	5,676	4,047
Hole 58A	9X-1	21.52	21.43	102.84	383,485	7,026	5,235	3,971
Hole 58A	9X-1	21.53	21.44	102.89	424,613	7,310	6,164	4,104
Hole 58A	9X-1	21.54	21.45	102.93	399,905	7,245	5,328	3,893
Hole 58A	9X-1	21.55	21.46	102.98	471,595	7,745	6,995	4,830

Hole 58A	9X-1	21.56	21.47	103.02	407,025	7,128	6,010	4,224
Hole 58A	9X-1	21.57	21.48	103.07	419,961	7,588	5,726	4,055
Hole 58A	9X-1	21.58	21.49	103.11	419,362	7,842	5,215	3,775
Hole 58A	9X-1	21.59	21.50	103.16	531,343	7,964	8,159	4,694
Hole 58A	9X-1	21.6	21.51	103.20	520,924	7,616	7,213	4,603
Hole 58A	9X-1	21.61	21.52	103.25	497,523	7,479	6,749	4,432
Hole 58A	9X-1	21.62	21.52	103.29	488,343	7,508	5,961	3,969
Hole 58A	9X-1	21.63	21.53	103.34	556,276	7,861	7,588	4,921
Hole 58A	9X-1	21.64	21.54	103.38	499,656	7,654	7,615	4,688
Hole 58A	9X-1	21.65	21.55	103.43	490,078	7,564	7,577	5,066
Hole 58A	9X-1	21.66	21.56	103.47	647,654	7,598	12,190	5,955
Hole 58A	9X-2	21.68	21.58	103.66	577,380	6,603	8,780	4,848
Hole 58A	9X-2	21.69	21.59	103.70	552,303	6,353	9,159	5,445
Hole 58A	9X-2	21.7	21.60	103.75	541,643	6,976	7,089	5,075
Hole 58A	9X-2	21.71	21.61	103.79	585,474	6,988	9,772	5,870
Hole 58A	9X-2	21.72	21.61	103.84	613,533	7,059	11,222	6,565
Hole 58A	9X-2	21.73	21.62	103.88	610,822	7,447	11,238	6,304
Hole 58A	9X-2	21.74	21.63	103.93	604,389	7,657	10,523	6,310
Hole 58A	9X-2	21.75	21.64	103.97	591,358	8,047	9,886	6,423
Hole 58A	9X-2	21.76	21.65	104.02	545,605	7,735	9,297	5,964
Hole 58A	9X-2	21.77	21.66	104.06	565,676	7,724	10,017	6,029
Hole 58A	9X-2	21.78	21.67	104.11	568,341	7,525	9,788	6,099
Hole 58A	9X-2	21.79	21.68	104.15	555,600	7,690	8,041	5,482
Hole 58A	9X-2	21.8	21.69	104.20	538,850	7,469	8,510	5,653
Hole 58A	9X-2	21.81	21.70	104.24	602,817	7,619	9,791	6,191
Hole 58A	9X-2	21.82	21.71	104.29	623,642	7,935	10,847	6,300
Hole 58A	9X-2	21.83	21.71	104.34	650,947	8,286	10,716	6,889
Hole 58A	9X-2	21.84	21.72	104.38	425,321	7,740	6,037	5,533
Hole 58A	9X-2	21.85	21.73	104.43	627,136	7,582	12,597	7,426
Hole 58A	9X-2	21.86	21.74	104.47	626,129	7,141	14,607	8,493
Hole 58A	9X-2	21.87	21.75	104.52	637,991	7,640	14,867	8,164
Hole 58A	9X-2	21.88	21.76	104.56	579,766	7,750	12,492	7,936
Hole 58A	9X-2	21.89	21.77	104.61	581,761	7,586	13,058	7,840
Hole 58A	9X-2	21.9	21.78	104.65	623,446	7,488	14,390	8,365

Hole 58A	9X-2	21.91	21.79	104.70	626,497	7,587	13,872	7,803
Hole 58A	9X-2	21.92	21.80	104.74	557,084	7,897	10,094	6,301
Hole 58A	9X-2	21.93	21.81	104.79	579,084	7,749	12,516	7,282
Hole 58A	9X-2	21.94	21.81	104.83	583,622	7,798	12,994	7,555
Hole 58A	9X-2	21.95	21.82	104.88	578,614	7,457	13,023	7,879
Hole 58A	9X-2	21.96	21.83	104.92	578,453	7,622	14,380	8,219
Hole 58A	9X-2	21.97	21.84	104.97	577,147	7,584	13,006	7,093
Hole 58A	9X-2	21.98	21.85	105.01	563,115	7,786	13,440	7,995
Hole 58A	9X-2	21.99	21.86	105.06	587,547	7,923	12,315	8,134
Hole 58A	9X-2	22	21.87	105.11	487,642	7,242	10,000	6,814
Hole 58A	9X-2	22.01	21.88	105.15	548,761	7,038	13,057	8,154
Hole 58A	9X-2	22.02	21.89	105.20	626,128	7,484	15,222	8,458
Hole 58A	9X-2	22.03	21.90	105.24	613,525	7,416	14,858	8,708
Hole 58A	9X-2	22.04	21.90	105.29	563,257	7,352	11,519	7,008
Hole 58A	9X-2	22.05	21.91	105.33	566,864	7,655	11,858	6,972
Hole 58A	9X-2	22.06	21.92	105.38	594,054	7,628	12,641	7,141
Hole 58A	9X-2	22.07	21.93	105.42	555,973	7,622	11,793	7,238
Hole 58A	9X-2	22.08	21.94	105.47	603,367	7,848	13,690	7,930
Hole 58A	9X-2	22.09	21.95	105.51	542,467	7,843	9,689	5,937
Hole 58A	9X-2	22.1	21.96	105.56	587,512	7,523	10,617	6,858
Hole 58A	9X-2	22.11	21.97	105.60	494,388	7,559	8,782	5,564
Hole 58A	9X-2	22.12	21.98	105.65	604,413	7,432	11,185	6,527
Hole 58A	9X-2	22.13	21.99	105.69	613,420	7,513	12,382	7,134
Hole 58A	9X-2	22.14	22.00	105.74	598,270	7,771	12,206	6,873
Hole 58A	9X-2	22.15	22.00	105.78	558,583	7,850	11,137	6,645
Hole 58A	9X-2	22.16	22.01	105.83	615,318	7,753	12,776	6,977
Hole 58A	9X-2	22.17	22.02	105.88	577,080	7,838	13,065	7,680
Hole 58A	9X-2	22.18	22.03	105.92	498,691	7,610	8,721	5,849
Hole 58A	9X-2	22.19	22.04	105.97	494,395	7,682	8,939	5,546
Hole 58A	9X-2	22.2	22.05	106.01	592,004	7,850	9,074	5,606
Hole 58A	9X-2	22.21	22.06	106.06	558,185	7,566	9,114	5,563
Hole 58A	9X-2	22.22	22.07	106.10	567,715	7,877	9,564	5,749
Hole 58A	9X-2	22.23	22.08	106.15	531,631	8,132	8,672	5,330
Hole 58A	9X-2	22.24	22.09	106.19	488,355	7,582	6,100	3,951
Hole 58A	9X-2	22.25	22.10	106.24	538,922	7,316	8,977	5,359

Hole 58A	9X-2	22.26	22.10	106.28	438,342	7,506	6,920	5,083
Hole 58A	9X-2	22.27	22.11	106.33	457,123	6,899	8,081	4,968
Hole 58A	9X-2	22.28	22.12	106.37	580,109	7,162	11,238	6,232
Hole 58A	9X-2	22.29	22.13	106.42	551,261	7,329	9,502	5,607
Hole 58A	9X-2	22.3	22.14	106.46	588,906	7,777	10,636	6,194
Hole 58A	9X-2	22.31	22.15	106.51	529,905	7,857	8,106	5,613
Hole 58A	9X-2	22.32	22.16	106.55	644,979	7,994	12,525	7,135
Hole 58A	9X-2	22.33	22.17	106.60	670,180	7,552	13,367	6,888
Hole 58A	9X-2	22.34	22.18	106.65	571,902	7,675	9,648	5,568
Hole 58A	9X-2	22.35	22.19	106.69	637,082	7,846	12,851	6,925
Hole 58A	9X-2	22.36	22.19	106.74	577,844	7,714	11,851	6,609
Hole 58A	9X-2	22.37	22.20	106.78	535,357	7,641	11,190	6,376
Hole 58A	9X-2	22.38	22.21	106.83	588,649	7,763	12,120	6,966
Hole 58A	9X-2	22.39	22.22	106.87	649,840	7,905	14,945	8,004
Hole 58A	9X-2	22.4	22.23	106.92	512,539	7,689	9,023	6,190
Hole 58A	9X-2	22.41	22.24	106.96	500,383	7,411	8,324	5,439
Hole 58A	9X-2	22.42	22.25	107.01	522,736	7,428	9,399	5,681
Hole 58A	9X-2	22.43	22.26	107.05	569,658	7,542	11,156	6,202
Hole 58A	9X-2	22.44	22.27	107.10	576,405	7,725	12,039	6,452
Hole 58A	9X-2	22.45	22.28	107.14	552,940	7,766	11,047	6,663
Hole 58A	9X-2	22.46	22.29	107.19	594,203	7,784	12,674	7,268
Hole 58A	9X-2	22.47	22.29	107.23	586,395	7,874	12,880	6,829
Hole 58A	9X-2	22.48	22.30	107.28	613,624	7,766	12,924	6,617
Hole 58A	9X-2	22.49	22.31	107.32	534,302	7,708	9,616	5,827
Hole 58A	9X-2	22.5	22.32	107.37	622,684	7,492	12,484	6,583
Hole 58A	9X-2	22.51	22.33	107.42	611,921	7,867	11,823	6,379
Hole 58A	9X-2	22.52	22.34	107.46	559,045	7,791	10,181	5,725
Hole 58A	9X-2	22.53	22.35	107.51	588,083	8,229	11,744	6,400
Hole 58A	9X-2	22.54	22.36	107.55	515,176	7,468	9,778	5,955
Hole 58A	9X-2	22.55	22.37	107.60	559,177	7,841	10,558	6,030
Hole 58A	9X-2	22.56	22.38	107.64	593,338	7,876	11,025	6,685
Hole 58A	9X-2	22.57	22.39	107.69	520,550	7,158	10,618	6,501
Hole 58A	9X-2	22.58	22.39	107.73	467,561	7,152	9,320	5,737
Hole 58A	9X-3	22.65	22.46	108.05	516,940	5,792	8,083	3,638

Hole 58A	9X-3	22.66	22.47	108.09	594,490	6,464	10,090	4,910
Hole 58A	9X-3	22.67	22.48	108.14	569,779	7,237	9,830	5,605
Hole 58A	9X-3	22.68	22.48	108.18	591,146	7,380	9,932	5,784
Hole 58A	9X-3	22.69	22.49	108.23	643,637	7,913	11,354	6,110
Hole 58A	9X-3	22.7	22.50	108.28	602,681	8,051	10,751	6,498
Hole 58A	9X-3	22.71	22.51	108.32	545,121	7,835	9,589	5,676
Hole 58A	9X-3	22.72	22.52	108.37	578,157	7,706	10,462	5,942
Hole 58A	9X-3	22.73	22.53	108.41	550,062	7,669	9,780	5,180
Hole 58A	9X-3	22.74	22.54	108.46	582,691	7,665	10,752	6,007
Hole 58A	9X-3	22.75	22.55	108.50	592,900	7,679	10,741	5,958
Hole 58A	9X-3	22.76	22.56	108.55	633,731	7,889	11,599	6,443
Hole 58A	9X-3	22.77	22.57	108.59	661,838	7,960	12,795	6,849
Hole 58A	9X-3	22.78	22.58	108.64	677,103	8,156	14,122	6,755
Hole 58A	9X-3	22.79	22.58	108.68	732,335	8,643	14,971	7,282
Hole 58A	9X-3	22.8	22.59	108.73	739,021	8,850	15,004	7,121
Hole 58A	9X-3	22.81	22.60	108.77	776,134	8,575	16,418	7,214
Hole 58A	9X-3	22.82	22.61	108.82	789,745	8,786	17,453	7,509
Hole 58A	9X-3	22.83	22.62	108.86	761,176	8,727	16,277	6,919
Hole 58A	9X-3	22.84	22.63	108.91	761,078	8,539	16,292	6,706
Hole 58A	9X-3	22.85	22.64	108.95	716,463	8,571	15,825	7,023
Hole 58A	9X-3	22.86	22.65	109.00	735,775	8,572	15,603	6,965
Hole 58A	9X-3	22.87	22.66	109.03	762,929	8,305	16,986	7,572
Hole 58A	9X-3	22.88	22.67	109.05	745,991	8,384	15,528	7,281
Hole 58A	9X-3	22.89	22.68	109.08	763,999	8,414	16,397	7,488
Hole 58A	9X-3	22.9	22.68	109.11	752,149	8,877	16,516	7,858
Hole 58A	9X-3	22.91	22.69	109.14	701,445	8,518	14,028	6,995
Hole 58A	9X-3	22.92	22.70	109.16	678,517	8,381	14,539	7,528
Hole 58A	9X-3	22.93	22.71	109.19	732,757	8,132	17,091	7,963
Hole 58A	9X-3	22.94	22.72	109.22	741,602	8,573	15,729	7,589
Hole 58A	9X-3	22.95	22.73	109.25	692,547	8,137	13,409	7,028
Hole 58A	9X-3	22.96	22.74	109.27	694,065	8,095	12,902	6,839
Hole 58A	9X-3	22.97	22.75	109.30	653,883	8,028	13,453	6,792
Hole 58A	9X-3	22.98	22.76	109.33	693,811	8,123	13,635	6,735
Hole 58A	9X-3	22.99	22.77	109.35	705,602	8,301	14,404	6,817
Hole 58A	9X-3	23	22.77	109.38	664,110	8,230	12,321	6,991

Hole 58A	9X-3	23.01	22.78	109.41	618,112	8,183	11,128	6,167
Hole 58A	9X-3	23.02	22.79	109.44	584,839	7,801	10,018	5,989
Hole 58A	9X-3	23.03	22.80	109.46	638,552	7,603	11,414	6,154
Hole 58A	9X-3	23.04	22.81	109.49	608,935	7,952	10,511	5,493
Hole 58A	9X-3	23.05	22.82	109.52	639,092	8,060	11,237	5,919
Hole 58A	9X-3	23.06	22.83	109.54	640,240	8,200	10,791	5,644
Hole 58A	9X-3	23.07	22.84	109.57	626,888	8,626	10,856	5,790
Hole 58A	9X-3	23.08	22.85	109.60	615,447	8,140	9,963	5,820
Hole 58A	9X-3	23.09	22.86	109.63	583,930	8,083	9,958	5,324
Hole 58A	9X-3	23.1	22.87	109.65	555,464	8,065	8,342	5,034
Hole 58A	9X-3	23.11	22.87	109.68	572,389	8,318	9,029	5,369
Hole 58A	9X-3	23.12	22.88	109.71	643,698	8,565	10,505	5,408
Hole 58A	9X-3	23.13	22.89	109.74	611,764	8,358	10,280	5,988
Hole 58A	9X-3	23.14	22.90	109.76	583,891	8,388	8,849	5,101
Hole 58A	9X-3	23.15	22.91	109.79	567,461	8,531	8,016	4,857
Hole 58A	9X-3	23.16	22.92	109.82	533,956	8,029	8,143	5,315
Hole 58A	9X-3	23.17	22.93	109.84	596,350	7,910	10,870	6,000
Hole 58A	9X-3	23.18	22.94	109.87	542,267	8,085	8,714	5,895
Hole 58A	9X-3	23.19	22.95	109.90	482,765	8,109	7,361	5,162
Hole 58A	9X-3	23.2	22.96	109.93	491,739	8,110	7,326	5,154
Hole 58A	9X-3	23.21	22.97	109.95	538,686	7,889	8,245	5,136
Hole 58A	9X-3	23.22	22.97	109.98	554,506	8,167	8,679	5,284
Hole 58A	9X-3	23.23	22.98	110.01	564,946	8,236	9,633	5,453
Hole 58A	9X-3	23.24	22.99	110.04	533,030	7,933	10,367	6,274
Hole 58A	9X-3	23.25	23.00	110.06	541,029	7,976	11,425	7,108
Hole 58A	9X-3	23.26	23.01	110.09	505,713	8,219	9,716	5,818
Hole 58A	9X-3	23.27	23.02	110.12	562,675	8,193	9,763	6,224
Hole 58A	9X-3	23.28	23.03	110.14	509,247	7,939	9,096	5,499
Hole 58A	9X-3	23.29	23.04	110.17	584,661	7,949	10,872	6,606
Hole 58A	9X-3	23.3	23.05	110.20	568,820	8,346	10,514	6,326
Hole 58A	9X-3	23.31	23.06	110.23	535,872	7,871	9,392	5,871
Hole 58A	9X-3	23.32	23.06	110.25	548,107	7,803	9,408	5,952
Hole 58A	9X-3	23.33	23.07	110.28	563,037	7,843	10,051	5,994
Hole 58A	9X-3	23.34	23.08	110.31	582,825	7,782	10,905	6,141
Hole 58A	9X-3	23.35	23.09	110.33	491,592	7,201	8,224	5,340

Hole 58A	9X-3	23.36	23.10	110.36	497,974	7,372	9,179	5,583
Hole 58A	9X-3	23.37	23.11	110.39	526,998	7,498	9,327	5,249
Hole 58A	9X-3	23.38	23.12	110.42	539,103	7,559	9,528	5,487
Hole 58A	9X-3	23.39	23.13	110.44	511,326	7,803	9,120	5,369
Hole 58A	9X-3	23.4	23.14	110.47	527,529	7,405	10,126	5,852
Hole 58A	9X-3	23.41	23.15	110.50	501,567	7,453	9,264	5,701
Hole 58A	9X-3	23.42	23.16	110.53	520,070	7,578	10,007	6,050
Hole 58A	9X-3	23.43	23.16	110.55	544,167	7,710	8,936	5,287
Hole 58A	9X-3	23.44	23.17	110.58	526,771	8,303	9,053	5,344
Hole 58A	9X-3	23.45	23.18	110.61	521,705	7,743	9,266	5,994
Hole 58A	9X-3	23.46	23.19	110.63	495,425	7,648	8,215	5,237
Hole 58A	9X-3	23.47	23.20	110.66	483,054	7,760	7,535	4,819
Hole 58A	9X-3	23.48	23.21	110.69	552,904	8,171	8,975	5,413
Hole 58A	9X-3	23.49	23.22	110.72	588,122	8,039	10,499	6,067
Hole 58A	9X-3	23.5	23.23	110.74	556,148	8,087	9,303	4,923
Hole 58A	9X-3	23.51	23.24	110.77	443,787	7,760	6,424	4,217
Hole 58A	9X-3	23.52	23.25	110.80	471,072	7,837	7,306	4,290
Hole 58A	9X-3	23.53	23.26	110.83	552,849	7,982	9,228	5,627
Hole 58A	9X-3	23.54	23.26	110.85	524,427	8,267	7,929	4,632
Hole 58A	9X-3	23.55	23.27	110.88	489,432	7,658	7,678	4,417
Hole 58A	9X-3	23.56	23.28	110.91	545,791	7,876	8,626	4,844
Hole 58A	9X-3	23.57	23.29	110.93	589,913	7,816	9,486	5,699
Hole 58A	9X-3	23.58	23.30	110.96	629,775	8,220	11,048	5,766
Hole 58A	9X-3	23.59	23.31	110.99	582,953	7,926	9,758	5,755
Hole 58A	9X-3	23.6	23.32	111.02	571,112	7,410	10,443	5,579
Hole 58A	9X-3	23.61	23.33	111.04	637,865	8,032	12,388	6,189
Hole 58A	9X-3	23.62	23.34	111.07	728,277	8,411	16,640	7,544
Hole 58A	10X-1	23.41	23.41	111.29	499,423	5,916	7,917	4,515
Hole 58A	10X-1	23.42	23.42	111.32	591,880	7,049	10,221	5,929
Hole 58A	10X-1	23.43	23.43	111.34	625,333	7,636	12,290	7,111
Hole 58A	10X-1	23.44	23.44	111.37	681,736	7,640	15,611	7,654
Hole 58A	10X-1	23.45	23.45	111.40	655,927	7,541	14,363	7,127
Hole 58A	10X-1	23.46	23.46	111.43	663,778	7,749	14,035	7,317
Hole 58A	10X-1	23.47	23.46	111.45	641,151	7,216	13,234	6,564

Hole 58A	10X-1	23.48	23.47	111.48	670,912	7,038	14,504	6,741
Hole 58A	10X-1	23.49	23.48	111.51	726,400	7,760	16,153	7,504
Hole 58A	10X-1	23.5	23.49	111.54	689,912	7,850	15,351	7,085
Hole 58A	10X-1	23.51	23.50	111.56	710,929	8,779	13,879	7,434
Hole 58A	10X-1	23.52	23.51	111.59	711,741	9,163	14,675	7,406
Hole 58A	10X-1	23.53	23.52	111.62	622,726	9,134	10,950	6,688
Hole 58A	10X-1	23.54	23.53	111.65	519,367	8,410	7,788	6,334
Hole 58A	10X-1	23.55	23.54	111.68	609,477	8,224	10,353	6,630
Hole 58A	10X-1	23.56	23.55	111.70	734,489	8,231	16,492	7,918
Hole 58A	10X-1	23.57	23.56	111.73	763,849	8,458	18,921	8,447
Hole 58A	10X-1	23.58	23.57	111.76	740,269	8,272	18,447	8,571
Hole 58A	10X-1	23.59	23.57	111.79	740,161	8,349	17,758	8,238
Hole 58A	10X-1	23.6	23.58	111.81	745,635	8,374	19,528	8,863
Hole 58A	10X-1	23.61	23.59	111.84	751,087	8,215	19,689	9,137
Hole 58A	10X-1	23.62	23.60	111.87	774,814	8,386	20,279	8,944
Hole 58A	10X-1	23.63	23.61	111.90	780,777	8,552	19,835	8,436
Hole 58A	10X-1	23.64	23.62	111.92	776,220	7,952	17,769	8,093
Hole 58A	10X-1	23.65	23.63	111.95	780,657	8,602	15,874	7,031
Hole 58A	10X-1	23.66	23.64	111.98	807,622	8,677	17,132	7,761
Hole 58A	10X-1	23.67	23.65	112.01	783,131	8,700	16,011	7,151
Hole 58A	10X-1	23.68	23.66	112.03	764,451	8,411	14,049	6,552
Hole 58A	10X-1	23.69	23.67	112.06	776,791	8,494	16,032	7,241
Hole 58A	10X-1	23.7	23.68	112.09	801,034	8,297	17,644	7,716
Hole 58A	10X-1	23.71	23.68	112.12	799,120	8,183	18,251	8,025
Hole 58A	10X-1	23.72	23.69	112.14	777,286	8,502	16,457	7,281
Hole 58A	10X-1	23.73	23.70	112.17	783,237	8,455	15,599	6,929
Hole 58A	10X-1	23.74	23.71	112.20	791,298	8,680	15,852	6,691
Hole 58A	10X-1	23.75	23.72	112.23	786,347	8,590	16,158	7,370
Hole 58A	10X-1	23.76	23.73	112.25	799,741	8,543	15,712	6,828
Hole 58A	10X-1	23.77	23.74	112.28	801,167	8,512	16,009	7,102
Hole 58A	10X-1	23.78	23.75	112.31	734,775	8,286	14,169	6,891
Hole 58A	10X-1	23.79	23.76	112.34	772,064	8,386	15,309	6,730
Hole 58A	10X-1	23.8	23.77	112.36	774,936	8,531	15,802	7,075
Hole 58A	10X-1	23.81	23.78	112.39	777,976	8,695	15,738	7,115
Hole 58A	10X-1	23.82	23.79	112.42	789,366	8,548	13,599	5,829

Hole 58A	10X-1	23.83	23.79	112.45	764,716	8,589	13,553	6,747
Hole 58A	10X-1	23.84	23.80	112.47	718,916	8,133	12,960	6,366
Hole 58A	10X-1	23.85	23.81	112.50	736,911	8,434	13,455	6,481
Hole 58A	10X-1	23.86	23.82	112.53	755,841	8,732	13,508	6,495
Hole 58A	10X-1	23.87	23.83	112.56	771,995	8,424	13,557	6,520
Hole 58A	10X-1	23.88	23.84	112.59	657,017	8,658	11,249	5,928
Hole 58A	10X-1	23.89	23.85	112.61	699,203	8,578	12,136	6,255
Hole 58A	10X-1	23.9	23.86	112.64	787,601	8,343	15,103	6,051
Hole 58A	10X-1	23.91	23.87	112.67	829,323	8,524	14,409	5,997
Hole 58A	10X-1	23.92	23.88	112.70	802,979	8,522	14,861	6,594
Hole 58A	10X-1	23.93	23.89	112.72	740,402	8,299	12,285	6,126
Hole 58A	10X-1	23.94	23.90	112.75	723,191	8,069	11,770	6,224
Hole 58A	10X-1	23.95	23.90	112.78	721,908	8,454	11,459	5,466
Hole 58A	10X-1	23.96	23.91	112.81	734,236	8,919	11,533	5,875
Hole 58A	10X-1	23.97	23.92	112.83	634,262	8,658	8,434	5,132
Hole 58A	10X-1	23.98	23.93	112.86	622,869	8,201	9,082	5,001
Hole 58A	10X-1	23.99	23.94	112.89	698,595	8,797	11,065	5,554
Hole 58A	10X-1	24	23.95	112.92	663,535	9,203	10,580	5,832
Hole 58A	10X-1	24.01	23.96	112.94	663,801	9,591	11,219	6,362
Hole 58A	10X-1	24.02	23.97	112.97	702,746	9,285	11,762	6,144
Hole 58A	10X-1	24.03	23.98	113.00	720,043	9,071	12,263	6,189
Hole 58A	10X-1	24.04	23.99	113.03	700,590	8,442	10,793	6,075
Hole 58A	10X-1	24.05	24.00	113.05	745,491	8,615	11,581	6,203
Hole 58A	10X-1	24.06	24.01	113.08	773,210	8,479	12,668	6,656
Hole 58A	10X-1	24.07	24.01	113.11	758,912	8,629	12,529	6,424
Hole 58A	10X-1	24.08	24.02	113.14	746,315	8,580	12,843	6,315
Hole 58A	10X-1	24.09	24.03	113.16	755,183	8,936	13,880	6,610
Hole 58A	10X-1	24.1	24.04	113.19	756,408	8,451	13,299	6,923
Hole 58A	10X-1	24.11	24.05	113.22	784,418	8,847	13,366	6,333
Hole 58A	10X-1	24.12	24.06	113.25	767,983	8,994	13,576	6,780
Hole 58A	10X-1	24.13	24.07	113.27	762,313	9,038	13,895	7,063
Hole 58A	10X-1	24.14	24.08	113.30	771,458	8,681	13,956	6,864
Hole 58A	10X-1	24.15	24.09	113.33	773,532	8,945	15,022	7,207
Hole 58A	10X-1	24.16	24.10	113.36	783,541	8,966	16,125	7,405
Hole 58A	10X-1	24.17	24.11	113.39	809,258	8,952	16,097	6,996

Hole 58A	10X-1	24.18	24.12	113.41	804,181	8,764	15,791	6,475
Hole 58A	10X-1	24.19	24.12	113.44	764,899	8,314	14,800	6,723
Hole 58A	10X-1	24.2	24.13	113.47	729,101	8,734	13,532	6,519
Hole 58A	10X-1	24.21	24.14	113.50	758,531	8,718	14,424	6,881
Hole 58A	10X-1	24.22	24.15	113.52	734,852	8,631	12,765	6,198
Hole 58A	10X-1	24.23	24.16	113.55	809,416	8,711	14,020	6,104
Hole 58A	10X-1	24.24	24.17	113.58	733,124	8,774	12,070	5,568
Hole 58A	10X-1	24.25	24.18	113.61	810,039	8,884	15,774	6,915
Hole 58A	10X-1	24.26	24.19	113.63	816,882	8,978	16,687	8,007
Hole 58A	10X-1	24.27	24.20	113.66	722,361	8,646	11,515	5,812
Hole 58A	10X-1	24.28	24.21	113.69	441,948	7,545	4,193	3,438
Hole 58A	10X-1	24.29	24.22	113.72	546,989	6,133	8,044	4,478
Hole 58A	10X-1	24.3	24.23	113.74	747,640	7,956	12,656	5,903
Hole 58A	10X-1	24.31	24.23	113.77	785,668	8,510	13,628	6,441
Hole 58A	10X-1	24.32	24.24	113.80	772,616	8,547	13,840	6,549
Hole 58A	10X-1	24.33	24.25	113.83	632,366	8,149	9,994	5,563
Hole 58A	10X-1	24.34	24.26	113.85	667,416	8,169	9,809	5,065
Hole 58A	10X-1	24.35	24.27	113.88	692,858	8,241	10,444	5,382
Hole 58A	10X-1	24.36	24.28	113.91	678,030	8,283	11,541	5,882
Hole 58A	10X-1	24.37	24.29	113.94	687,121	8,311	11,570	6,120
Hole 58A	10X-1	24.38	24.30	113.96	736,955	8,260	11,728	6,121
Hole 58A	10X-1	24.39	24.31	113.99	705,704	8,566	11,005	5,872
Hole 58A	10X-1	24.4	24.32	114.02	693,887	8,404	10,311	6,080
Hole 58A	10X-1	24.41	24.33	114.05	707,074	8,431	11,557	6,234
Hole 58A	10X-1	24.42	24.34	114.07	683,752	7,925	11,123	6,322
Hole 58A	10X-1	24.43	24.34	114.10	690,015	7,790	11,257	5,644
Hole 58A	10X-1	24.44	24.35	114.13	647,773	8,335	9,319	5,171
Hole 58A	10X-1	24.45	24.36	114.16	696,918	8,626	10,031	5,078
Hole 58A	10X-1	24.46	24.37	114.18	801,387	9,053	12,341	5,842
Hole 58A	10X-1	24.47	24.38	114.21	812,369	8,953	12,554	5,554
Hole 58A	10X-1	24.48	24.39	114.24	781,899	8,388	12,910	6,286
Hole 58A	10X-1	24.49	24.40	114.27	809,917	9,068	13,679	6,455
Hole 58A	10X-1	24.5	24.41	114.30	814,100	9,901	13,701	6,453
Hole 58A	10X-2	24.64	24.54	114.68	508,483	6,099	5,144	3,264

Hole 58A	10X-2	24.65	24.55	114.71	498,516	6,534	4,857	2,785
Hole 58A	10X-2	24.66	24.56	114.74	559,725	7,306	6,129	3,678
Hole 58A	10X-2	24.67	24.57	114.76	577,163	7,603	7,607	4,224
Hole 58A	10X-2	24.68	24.57	114.79	684,929	8,037	9,340	5,096
Hole 58A	10X-2	24.69	24.58	114.82	645,129	8,293	8,335	4,566
Hole 58A	10X-2	24.7	24.59	114.85	655,534	8,250	8,450	4,509
Hole 58A	10X-2	24.71	24.60	114.87	605,879	9,072	8,018	4,342
Hole 58A	10X-2	24.72	24.61	114.90	637,066	8,890	8,315	4,770
Hole 58A	10X-2	24.73	24.62	114.93	509,793	7,830	5,123	4,061
Hole 58A	10X-2	24.74	24.63	114.96	695,491	8,453	9,594	4,976
Hole 58A	10X-2	24.75	24.64	114.98	711,653	8,699	11,325	5,674
Hole 58A	10X-2	24.76	24.65	115.01	719,591	8,684	10,338	5,460
Hole 58A	10X-2	24.77	24.66	115.04	652,238	8,511	9,406	4,805
Hole 58A	10X-2	24.78	24.67	115.07	684,927	8,693	8,509	4,489
Hole 58A	10X-2	24.79	24.68	115.09	684,044	8,778	8,595	4,571
Hole 58A	10X-2	24.8	24.68	115.12	574,811	8,320	7,713	4,564
Hole 58A	10X-2	24.81	24.69	115.15	708,810	7,818	9,482	4,360
Hole 58A	10X-2	24.82	24.70	115.18	702,426	8,631	9,178	4,481
Hole 58A	10X-2	24.83	24.71	115.21	684,127	8,435	8,678	4,658
Hole 58A	10X-2	24.84	24.72	115.23	691,375	8,546	9,005	4,669
Hole 58A	10X-2	24.85	24.73	115.26	695,082	8,369	9,046	4,727
Hole 58A	10X-2	24.86	24.74	115.29	682,964	8,312	9,109	4,784
Hole 58A	10X-2	24.87	24.75	115.32	748,184	8,569	11,331	4,995
Hole 58A	10X-2	24.88	24.76	115.34	798,126	8,990	13,109	5,546
Hole 58A	10X-2	24.89	24.77	115.37	790,612	8,876	11,255	4,714
Hole 58A	10X-2	24.9	24.78	115.40	785,617	8,933	11,010	5,175
Hole 58A	10X-2	24.91	24.79	115.43	754,766	9,148	11,407	5,081
Hole 58A	10X-2	24.92	24.79	115.45	702,916	8,984	9,650	4,547
Hole 58A	10X-2	24.93	24.80	115.48	762,032	9,017	10,515	4,758
Hole 58A	10X-2	24.94	24.81	115.51	742,095	9,212	9,297	4,568
Hole 58A	10X-2	24.95	24.82	115.54	648,119	8,535	7,151	4,772
Hole 58A	10X-2	24.96	24.83	115.56	605,796	8,159	7,264	4,181
Hole 58A	10X-2	24.97	24.84	115.59	626,731	8,300	7,463	4,563
Hole 58A	10X-2	24.98	24.85	115.62	676,840	8,068	8,894	4,832
Hole 58A	10X-2	24.99	24.86	115.65	720,881	7,888	9,278	4,813

Hole 58A	10X-2	25	24.87	115.67	718,225	8,090	9,936	4,981
Hole 58A	10X-2	25.01	24.88	115.70	740,784	8,513	10,966	5,111
Hole 58A	10X-2	25.02	24.89	115.73	640,891	7,491	8,876	4,748
Hole 58A	10X-2	25.03	24.90	115.76	658,765	8,232	9,007	4,364
Hole 58A	10X-2	25.04	24.90	115.78	779,825	8,672	11,184	4,903
Hole 58A	10X-2	25.05	24.91	115.81	739,543	8,806	9,849	4,916
Hole 58A	10X-2	25.06	24.92	115.84	684,801	8,999	8,403	4,264
Hole 58A	10X-2	25.07	24.93	115.87	645,294	8,781	7,720	4,629
Hole 58A	10X-2	25.08	24.94	115.89	703,935	9,542	9,513	4,849
Hole 58A	10X-2	25.09	24.95	115.92	640,756	9,748	8,803	4,375
Hole 58A	10X-2	25.1	24.96	115.95	547,496	9,359	8,357	3,993
Hole 58A	10X-3	25.12	24.98	116.01	608,994	6,597	8,531	4,374
Hole 58A	10X-3	25.13	24.99	116.03	693,257	7,972	9,445	4,322
Hole 58A	10X-3	25.14	25.00	116.06	739,900	9,095	9,449	4,741
Hole 58A	10X-3	25.15	25.01	116.09	746,279	9,446	9,609	5,190
Hole 58A	10X-3	25.16	25.01	116.12	668,997	8,075	7,973	4,280
Hole 58A	10X-3	25.17	25.02	116.14	611,416	7,511	6,676	3,797
Hole 58A	10X-3	25.18	25.03	116.17	626,745	7,418	7,601	4,377
Hole 58A	10X-3	25.19	25.04	116.20	621,258	7,050	8,713	4,468
Hole 58A	10X-3	25.2	25.05	116.23	684,720	8,009	9,375	5,306
Hole 58A	10X-3	25.21	25.06	116.25	681,707	7,971	8,244	4,172
Hole 58A	10X-3	25.22	25.07	116.28	693,926	7,907	8,438	3,871
Hole 58A	10X-3	25.23	25.08	116.31	728,548	8,221	9,747	4,572
Hole 58A	10X-3	25.24	25.09	116.34	705,546	8,171	8,451	4,317
Hole 58A	10X-3	25.25	25.10	116.36	657,224	8,186	7,342	4,288
Hole 58A	10X-3	25.26	25.11	116.39	659,232	7,701	7,144	3,621
Hole 58A	10X-3	25.27	25.12	116.42	689,810	7,535	8,143	3,981
Hole 58A	10X-3	25.28	25.12	116.45	704,144	7,863	9,632	4,464
Hole 58A	10X-3	25.29	25.13	116.47	700,357	8,256	9,818	4,190
Hole 58A	10X-3	25.3	25.14	116.50	699,827	8,259	9,604	4,716
Hole 58A	10X-3	25.31	25.15	116.53	706,578	8,117	9,808	4,284
Hole 58A	10X-3	25.32	25.16	116.56	691,606	8,019	9,717	4,707
Hole 58A	10X-3	25.33	25.17	116.58	670,727	7,752	8,880	3,986
Hole 58A	10X-3	25.34	25.18	116.61	689,374	7,887	8,611	4,158

Hole 58A	10X-3	25.35	25.19	116.64	727,017	8,018	9,613	4,450
Hole 58A	10X-3	25.36	25.20	116.67	725,029	8,102	9,915	4,456
Hole 58A	10X-3	25.37	25.21	116.69	696,826	8,223	9,826	4,445
Hole 58A	10X-3	25.38	25.22	116.72	705,816	8,092	10,214	4,759
Hole 58A	10X-3	25.39	25.23	116.75	713,378	8,287	10,001	4,749
Hole 58A	10X-3	25.4	25.23	116.78	669,910	8,163	8,936	4,602
Hole 58A	10X-3	25.41	25.24	116.80	616,901	7,701	8,293	4,432
Hole 58A	10X-3	25.42	25.25	116.83	652,657	7,915	9,055	4,679
Hole 58A	10X-3	25.43	25.26	116.86	600,440	7,245	9,039	4,543
Hole 58A	10X-3	25.44	25.27	116.89	635,469	7,666	9,073	4,687
Hole 58A	10X-3	25.45	25.28	116.92	682,145	7,875	9,366	4,673
Hole 58A	10X-3	25.46	25.29	116.94	687,849	7,875	9,961	4,657
Hole 58A	10X-3	25.47	25.30	116.97	706,623	8,421	9,086	3,959
Hole 58A	10X-3	25.48	25.31	117.00	696,684	8,285	8,403	3,532
Hole 58A	10X-3	25.49	25.32	117.03	711,682	8,010	9,415	5,068
Hole 58A	10X-3	25.5	25.33	117.05	675,257	8,355	9,233	4,702
Hole 58A	10X-3	25.51	25.34	117.08	623,168	9,345	7,979	3,870
Hole 58A	10X-3	25.52	25.34	117.11	360,051	8,575	3,054	2,036
Hole 58A	10X-3	25.53	25.35	117.14	522,208	8,016	5,774	3,398
Hole 58A	10X-3	25.54	25.36	117.16	508,810	7,872	5,949	3,571
Hole 58A	10X-3	25.55	25.37	117.19	560,360	7,565	6,041	3,626
Hole 58A	10X-3	25.56	25.38	117.22	648,195	7,563	8,856	4,514
Hole 58A	10X-3	25.57	25.39	117.25	646,979	7,618	8,757	4,378
Hole 58A	10X-3	25.58	25.40	117.27	644,591	7,593	8,388	4,450
Hole 58A	10X-3	25.59	25.41	117.30	643,978	7,808	10,440	5,100
Hole 58A	10X-3	25.6	25.42	117.33	622,511	7,615	9,572	4,889
Hole 58A	10X-3	25.61	25.43	117.36	606,048	7,477	10,506	5,055
Hole 58A	10X-3	25.62	25.44	117.38	681,934	8,020	10,862	4,824
Hole 58A	10X-3	25.63	25.45	117.41	640,754	7,921	9,938	4,683
Hole 58A	10X-3	25.64	25.46	117.44	606,746	8,081	9,211	4,505
Hole 58A	10X-3	25.65	25.46	117.47	582,378	7,579	9,010	4,479
Hole 58A	10X-3	25.66	25.47	117.49	584,154	7,798	8,831	4,682
Hole 58A	10X-3	25.67	25.48	117.52	641,635	8,052	9,850	4,979
Hole 58A	10X-3	25.68	25.49	117.55	639,718	7,779	9,317	4,942
Hole 58A	10X-3	25.69	25.50	117.58	544,916	7,500	7,192	4,190

Hole 58A	10X-3	25.7	25.51	117.60	573,722	7,229	7,152	3,648
Hole 58A	10X-3	25.71	25.52	117.63	598,154	7,348	8,110	4,257
Hole 58A	10X-3	25.72	25.53	117.66	606,400	7,174	9,451	5,091
Hole 58A	10X-3	25.73	25.54	117.69	640,952	7,500	15,941	7,238
Hole 58A	10X-3	25.74	25.55	117.72	683,368	7,783	21,837	10,221
Hole 58A	10X-3	25.75	25.56	117.74	662,937	7,721	22,755	11,277
Hole 58A	10X-3	25.76	25.57	117.77	674,716	7,756	21,543	10,027
Hole 58A	10X-3	25.77	25.57	117.80	675,172	7,716	22,389	10,296
Hole 58A	10X-3	25.78	25.58	117.83	675,469	7,839	25,164	11,291
Hole 58A	10X-3	25.79	25.59	117.85	673,901	7,642	26,126	11,557
Hole 58A	10X-3	25.8	25.60	117.88	669,369	7,688	25,786	11,127
Hole 58A	10X-3	25.81	25.61	117.91	661,423	7,549	24,086	10,399
Hole 58A	10X-3	25.82	25.62	117.94	695,138	7,893	26,247	10,927
Hole 58A	10X-3	25.83	25.63	117.96	681,234	7,904	21,341	9,733
Hole 58A	10X-3	25.84	25.64	117.99	713,219	8,027	26,579	11,209
Hole 58A	10X-3	25.85	25.65	118.02	686,471	7,586	22,110	9,601
Hole 58A	10X-3	25.86	25.66	118.05	671,114	7,255	24,139	10,304
Hole 58A	10X-3	25.87	25.67	118.07	667,233	7,756	25,480	11,157
Hole 58A	10X-3	25.88	25.68	118.10	669,874	7,515	23,582	10,066
Hole 58A	10X-3	25.89	25.68	118.13	672,374	7,536	22,970	9,804
Hole 58A	10X-3	25.9	25.69	118.16	658,848	7,824	24,350	10,793
Hole 58A	10X-3	25.91	25.70	118.18	680,253	7,716	25,590	10,976
Hole 58A	10X-3	25.92	25.71	118.21	676,056	7,926	28,095	12,174
Hole 58A	10X-3	25.93	25.72	118.24	678,322	7,716	26,408	11,597
Hole 58A	10X-3	25.94	25.73	118.27	638,099	7,755	22,279	10,505
Hole 58A	10X-3	25.95	25.74	118.29	659,794	7,973	24,479	11,064
Hole 58A	10X-3	25.96	25.75	118.32	653,194	7,688	23,345	10,383
Hole 58A	10X-3	25.97	25.76	118.35	689,700	7,691	26,624	11,175
Hole 58A	10X-3	25.98	25.77	118.38	645,751	7,689	21,307	9,751
Hole 58A	10X-3	25.99	25.78	118.40	648,244	7,846	23,295	10,703
Hole 58A	10X-3	26	25.79	118.43	653,730	7,718	23,313	10,667
Hole 58A	10X-3	26.01	25.79	118.46	672,986	8,007	24,590	11,068
Hole 58A	10X-3	26.02	25.80	118.49	652,747	7,660	21,885	10,509
Hole 58A	10X-3	26.03	25.81	118.51	665,738	7,921	23,812	10,834
Hole 58A	10X-3	26.04	25.82	118.54	660,434	7,890	23,751	11,174

Hole 58A	10X-3	26.05	25.83	118.57	659,435	7,834	23,186	10,735
Hole 58A	10X-3	26.06	25.84	118.60	627,015	7,448	21,167	10,540
Hole 58A	10X-3	26.07	25.85	118.63	615,669	7,721	17,485	8,668
Hole 58A	10X-3	26.08	25.86	118.65	611,344	7,640	17,440	9,305
Hole 58A	10X-3	26.09	25.87	118.68	606,311	7,726	19,353	9,826
Hole 58A	10X-3	26.1	25.88	118.71	623,569	7,999	21,409	10,331
Hole 58A	10X-3	26.11	25.89	118.74	595,786	7,643	20,662	10,227
Hole 58A	10X-3	26.12	25.90	118.76	630,200	7,693	21,618	10,450
Hole 58A	10X-3	26.13	25.90	118.79	609,424	7,886	21,861	10,853
Hole 58A	10X-3	26.14	25.91	118.82	644,132	8,028	24,043	11,134
Hole 58A	10X-3	26.15	25.92	118.85	586,964	7,714	19,009	9,702
Hole 58A	10X-3	26.16	25.93	118.87	602,153	7,803	17,970	9,047
Hole 58A	10X-3	26.17	25.94	118.90	632,998	7,802	23,351	10,960
Hole 58A	10X-3	26.18	25.95	118.93	628,911	7,814	23,279	11,085
Hole 58A	10X-3	26.19	25.96	118.96	589,076	7,497	20,289	10,436
Hole 58A	10X-3	26.2	25.97	118.98	589,033	7,571	21,185	10,825
Hole 58A	10X-3	26.21	25.98	119.01	605,793	7,824	19,218	9,982
Hole 58A	10X-3	26.22	25.99	119.04	621,356	7,904	23,824	11,374
Hole 58A	10X-3	26.23	26.00	119.07	626,434	7,778	23,462	11,344
Hole 58A	10X-3	26.24	26.01	119.09	553,618	7,897	18,238	9,917
Hole 58A	10X-3	26.25	26.01	119.12	623,433	7,870	22,751	10,730
Hole 58A	10X-3	26.26	26.02	119.15	622,546	7,672	21,884	10,426
Hole 58A	10X-3	26.27	26.03	119.18	581,101	7,470	21,482	10,759
Hole 58A	10X-3	26.28	26.04	119.20	576,166	7,503	21,946	10,698
Hole 58A	10X-3	26.29	26.05	119.23	558,697	7,630	20,499	10,752
Hole 58A	10X-3	26.3	26.06	119.26	588,417	7,672	23,018	11,054
Hole 58A	10X-3	26.31	26.07	119.29	622,405	7,760	27,027	12,379
Hole 58A	10X-3	26.32	26.08	119.31	623,391	7,634	26,826	11,371
Hole 58A	10X-3	26.33	26.09	119.34	637,037	7,997	26,702	11,469
Hole 58A	10X-3	26.34	26.10	119.37	632,226	7,724	24,294	11,120
Hole 58A	10X-3	26.35	26.11	119.40	633,118	7,839	25,417	10,754
Hole 58A	10X-3	26.36	26.12	119.42	645,779	7,741	25,584	10,829
Hole 58A	10X-3	26.37	26.12	119.45	616,943	7,635	25,803	11,536
Hole 58A	10X-3	26.38	26.13	119.48	624,438	7,525	29,201	12,862
Hole 58A	10X-3	26.39	26.14	119.51	621,686	7,422	27,663	12,429

Hole 58A	10X-3	26.4	26.15	119.54	659,421	7,886	26,089	10,704
Hole 58A	10X-3	26.41	26.16	119.56	662,330	8,144	26,906	11,352
Hole 58A	10X-3	26.42	26.17	119.59	669,383	8,345	28,080	11,805
Hole 58A	10X-3	26.43	26.18	119.62	663,099	8,063	20,142	9,077
Hole 58A	10X-3	26.44	26.19	119.65	685,262	7,981	22,063	9,646
Hole 58A	10X-3	26.45	26.20	119.67	652,699	7,734	22,688	10,071
Hole 58A	10X-3	26.46	26.21	119.70	649,072	7,876	24,140	10,777
Hole 58A	10X-3	26.47	26.22	119.73	645,782	7,813	26,188	11,366
Hole 58A	10X-3	26.48	26.23	119.76	638,092	8,094	24,861	11,168
Hole 58A	10X-3	26.49	26.23	119.78	595,923	7,964	20,832	10,046
Hole 58A	10X-3	26.5	26.24	119.81	594,992	7,942	20,722	10,187
Hole 58A	10X-3	26.51	26.25	119.84	560,279	8,252	17,278	9,520
Hole 58A	10X-3	26.52	26.26	119.87	620,802	8,148	15,997	9,338
Hole 58A	10X-3	26.53	26.27	119.89	637,226	7,923	17,219	9,176
Hole 58A	10X-3	26.54	26.28	119.92	640,475	8,008	17,982	9,338
Hole 58A	10X-3	26.55	26.29	119.95	636,987	7,968	18,711	9,653
Hole 58A	10X-3	26.56	26.30	119.98	643,066	8,123	18,513	9,709
Hole 58A	10X-3	26.57	26.31	120.00	601,293	8,096	16,797	8,880
Hole 58A	10X-3	26.58	26.32	120.03	612,758	8,373	14,671	8,072
Hole 58A	10X-3	26.59	26.33	120.06	573,359	9,120	16,371	9,557
Hole 58A	10X-3	26.6	26.34	120.09	528,540	10,580	14,154	8,623
Hole 58A	10X-4	26.62	26.35	120.14	337,186	4,598	12,643	6,038
Hole 58A	10X-4	26.63	26.36	120.17	636,551	7,868	24,427	12,249
Hole 58A	10X-4	26.64	26.37	120.20	615,761	7,917	22,977	11,515
Hole 58A	10X-4	26.65	26.38	120.22	631,135	7,957	23,710	12,020
Hole 58A	10X-4	26.66	26.39	120.25	611,045	8,084	21,842	11,229
Hole 58A	11X-1	26.41	26.41	120.31	524,004	6,719	18,677	9,825
Hole 58A	11X-1	26.42	26.42	120.34	541,637	7,516	23,638	11,731
Hole 58A	11X-1	26.43	26.43	120.37	609,461	7,675	29,773	13,313
Hole 58A	11X-1	26.44	26.44	120.39	621,546	7,674	30,544	13,518
Hole 58A	11X-1	26.45	26.45	120.42	617,855	7,632	30,747	13,812
Hole 58A	11X-1	26.46	26.46	120.45	607,395	7,907	26,965	12,315
Hole 58A	11X-1	26.47	26.47	120.48	614,101	7,761	30,375	13,447

Hole 58A	11X-1	26.48	26.48	120.51	591,081	7,714	25,547	12,369
Hole 58A	11X-1	26.49	26.49	120.54	571,624	7,580	24,668	12,715
Hole 58A	11X-1	26.5	26.50	120.57	600,238	7,788	27,301	12,871
Hole 58A	11X-1	26.51	26.50	120.59	590,874	7,781	29,435	13,055
Hole 58A	11X-1	26.52	26.51	120.62	602,051	7,567	29,530	13,042
Hole 58A	11X-1	26.53	26.52	120.65	592,318	7,596	29,469	13,696
Hole 58A	11X-1	26.54	26.53	120.68	611,865	7,727	30,066	13,243
Hole 58A	11X-1	26.55	26.54	120.71	608,026	7,716	28,425	13,077
Hole 58A	11X-1	26.56	26.55	120.74	598,057	7,957	26,229	12,599
Hole 58A	11X-1	26.57	26.56	120.77	543,356	7,631	23,255	12,087
Hole 58A	11X-1	26.58	26.57	120.80	581,907	7,800	29,383	13,607
Hole 58A	11X-1	26.59	26.58	120.82	587,944	7,504	27,537	12,575
Hole 58A	11X-1	26.6	26.59	120.85	591,581	7,264	29,010	12,644
Hole 58A	11X-1	26.61	26.60	120.88	583,533	7,357	28,534	13,158
Hole 58A	11X-1	26.62	26.61	120.91	569,605	7,389	29,447	13,271
Hole 58A	11X-1	26.63	26.62	120.94	564,539	7,247	30,798	14,039
Hole 58A	11X-1	26.64	26.63	120.97	577,190	7,470	32,640	13,830
Hole 58A	11X-1	26.65	26.64	121.00	553,023	7,088	34,713	15,046
Hole 58A	11X-1	26.66	26.65	121.02	542,571	7,241	35,574	15,491
Hole 58A	11X-1	26.67	26.66	121.05	560,762	7,298	37,382	16,157
Hole 58A	11X-1	26.68	26.67	121.08	559,482	7,278	33,656	14,976
Hole 58A	11X-1	26.69	26.68	121.11	562,068	7,190	33,054	14,282
Hole 58A	11X-1	26.7	26.69	121.14	578,345	7,059	33,890	13,948
Hole 58A	11X-1	26.71	26.70	121.17	600,550	7,541	35,044	14,503
Hole 58A	11X-1	26.72	26.70	121.20	623,126	7,672	35,117	14,078
Hole 58A	11X-1	26.73	26.71	121.22	613,307	7,524	36,014	13,848
Hole 58A	11X-1	26.74	26.72	121.25	608,645	7,665	35,731	14,078
Hole 58A	11X-1	26.75	26.73	121.28	596,798	7,456	36,023	14,042
Hole 58A	11X-1	26.76	26.74	121.31	605,738	7,569	36,648	14,369
Hole 58A	11X-1	26.77	26.75	121.34	597,007	7,323	38,008	15,315
Hole 58A	11X-1	26.78	26.76	121.37	613,646	7,566	37,206	14,324
Hole 58A	11X-1	26.79	26.77	121.40	616,995	7,799	36,976	14,770
Hole 58A	11X-1	26.8	26.78	121.43	617,871	7,706	37,345	14,511
Hole 58A	11X-1	26.81	26.79	121.45	623,342	7,786	36,691	14,440
Hole 58A	11X-1	26.82	26.80	121.48	598,114	7,259	36,736	14,887

Hole 58A	11X-1	26.83	26.81	121.51	615,570	7,815	38,361	15,128
Hole 58A	11X-1	26.84	26.82	121.54	619,008	7,705	39,544	15,208
Hole 58A	11X-1	26.85	26.83	121.57	598,864	7,363	37,894	14,684
Hole 58A	11X-1	26.86	26.84	121.60	601,805	7,460	38,564	15,078
Hole 58A	11X-1	26.87	26.85	121.63	618,411	7,522	38,251	14,956
Hole 58A	11X-1	26.88	26.86	121.65	595,668	7,457	40,989	16,385
Hole 58A	11X-1	26.89	26.87	121.68	589,970	7,212	40,480	15,950
Hole 58A	11X-1	26.9	26.88	121.71	602,265	7,346	40,085	15,915
Hole 58A	11X-1	26.91	26.89	121.74	595,485	7,404	40,452	15,662
Hole 58A	11X-1	26.92	26.90	121.77	607,237	7,523	41,475	16,159
Hole 58A	11X-1	26.93	26.90	121.80	601,789	7,407	41,249	16,275
Hole 58A	11X-1	26.94	26.91	121.83	610,030	7,749	41,697	16,483
Hole 58A	11X-1	26.95	26.92	121.85	613,642	7,845	40,911	16,126
Hole 58A	11X-1	26.96	26.93	121.88	604,700	7,613	40,938	16,138
Hole 58A	11X-1	26.97	26.94	121.91	621,478	7,776	39,599	15,375
Hole 58A	11X-1	26.98	26.95	121.94	628,450	7,896	41,312	16,154
Hole 58A	11X-1	26.99	26.96	121.97	622,315	7,553	39,121	15,517
Hole 58A	11X-1	27	26.97	122.00	606,917	7,451	40,328	16,554
Hole 58A	11X-1	27.01	26.98	122.03	572,251	7,213	42,238	17,456
Hole 58A	11X-1	27.02	26.99	122.06	595,914	7,264	40,983	16,226
Hole 58A	11X-1	27.03	27.00	122.08	587,420	7,227	39,853	15,263
Hole 58A	11X-1	27.04	27.01	122.11	600,965	7,760	40,059	15,921
Hole 58A	11X-1	27.05	27.02	122.14	609,060	7,642	36,025	14,026
Hole 58A	11X-1	27.06	27.03	122.17	581,765	7,249	38,157	14,854
Hole 58A	11X-1	27.07	27.04	122.20	588,692	7,310	37,812	15,233
Hole 58A	11X-1	27.08	27.05	122.23	583,067	7,233	39,190	15,891
Hole 58A	11X-1	27.09	27.06	122.26	595,892	7,448	38,268	14,945
Hole 58A	11X-1	27.1	27.07	122.28	603,677	7,592	39,129	15,198
Hole 58A	11X-1	27.11	27.08	122.31	611,305	7,872	39,714	15,173
Hole 58A	11X-1	27.12	27.09	122.34	605,333	7,690	40,893	15,413
Hole 58A	11X-1	27.13	27.10	122.37	603,674	8,053	41,482	16,273
Hole 58A	11X-1	27.14	27.10	122.40	600,764	7,916	44,619	17,246
Hole 58A	11X-1	27.15	27.11	122.43	607,042	7,792	42,986	16,434
Hole 58A	11X-1	27.16	27.12	122.46	594,240	7,703	39,316	15,380
Hole 58A	11X-1	27.17	27.13	122.48	576,273	7,218	39,498	15,615

Hole 58A	11X-1	27.18	27.14	122.51	563,038	7,035	41,186	15,903
Hole 58A	11X-1	27.19	27.15	122.54	574,468	7,323	43,344	16,435
Hole 58A	11X-1	27.2	27.16	122.57	555,619	7,523	40,098	16,143
Hole 58A	11X-1	27.21	27.17	122.60	535,501	6,930	43,243	17,222
Hole 58A	11X-1	27.22	27.18	122.63	519,616	6,571	43,509	17,556
Hole 58A	11X-1	27.23	27.19	122.66	526,856	6,727	43,834	17,849
Hole 58A	11X-1	27.24	27.20	122.69	538,315	6,971	44,767	17,764
Hole 58A	11X-1	27.25	27.21	122.71	546,368	7,065	42,636	17,260
Hole 58A	11X-1	27.26	27.22	122.74	535,839	6,843	40,593	17,019
Hole 58A	11X-1	27.27	27.23	122.77	527,763	6,692	38,722	16,466
Hole 58A	11X-1	27.28	27.24	122.80	538,696	6,859	36,960	15,477
Hole 58A	11X-1	27.29	27.25	122.83	526,533	6,636	35,673	15,225
Hole 58A	11X-1	27.3	27.26	122.86	526,016	7,046	35,741	15,188
Hole 58A	11X-1	27.31	27.27	122.89	522,319	6,697	30,678	13,166
Hole 58A	11X-1	27.32	27.28	122.91	506,755	6,419	28,726	12,467
Hole 58A	11X-1	27.33	27.29	122.94	489,334	6,373	27,254	11,791
Hole 58A	11X-1	27.34	27.30	122.97	483,615	6,285	30,076	12,936
Hole 58A	11X-1	27.35	27.30	123.00	500,748	6,503	33,615	14,010
Hole 58A	11X-1	27.36	27.31	123.09	516,093	6,545	36,121	14,485
Hole 58A	11X-1	27.37	27.32	123.18	552,542	7,241	37,416	14,886
Hole 58A	11X-1	27.38	27.33	123.27	508,508	7,901	29,272	10,696
Hole 58A	11X-2	27.4	27.35	123.44	511,015	6,228	34,744	13,225
Hole 58A	11X-2	27.41	27.36	123.53	624,886	7,554	42,873	14,928
Hole 58A	11X-2	27.42	27.37	123.62	666,190	8,358	45,253	15,655
Hole 58A	11X-2	27.43	27.38	123.71	672,888	8,499	48,382	15,913
Hole 58A	11X-2	27.44	27.39	123.80	610,417	7,756	50,076	18,354
Hole 58A	11X-2	27.45	27.40	123.89	578,519	7,413	51,036	18,679
Hole 58A	11X-2	27.46	27.41	123.97	583,998	7,417	52,442	18,778
Hole 58A	11X-2	27.47	27.42	124.06	564,187	7,297	53,676	20,557
Hole 58A	11X-2	27.48	27.43	124.15	567,829	7,377	52,438	19,429
Hole 58A	11X-2	27.49	27.44	124.24	527,313	6,990	52,100	20,085
Hole 58A	11X-2	27.5	27.45	124.33	497,743	7,094	55,381	20,886
Hole 58A	11X-2	27.51	27.46	124.42	485,468	6,503	55,114	21,094
Hole 58A	11X-2	27.52	27.47	124.51	464,907	5,954	55,749	21,935

Hole 58A	11X-2	27.53	27.48	124.60	433,418	5,570	57,189	22,644
Hole 58A	11X-2	27.54	27.49	124.68	421,157	5,571	57,757	23,198
Hole 58A	11X-2	27.55	27.50	124.77	428,534	5,573	57,444	23,085
Hole 58A	11X-2	27.56	27.50	124.86	446,234	5,824	56,552	21,913
Hole 58A	11X-2	27.57	27.51	124.95	473,918	6,510	50,405	19,261
Hole 58A	11X-2	27.58	27.52	125.04	509,162	6,970	53,547	19,076
Hole 58A	11X-2	27.59	27.53	125.13	457,688	5,961	52,328	20,038
Hole 58A	11X-2	27.6	27.54	125.22	358,183	4,999	60,872	24,241
Hole 58A	11X-2	27.61	27.55	125.30	355,178	4,809	60,119	24,732
Hole 58A	11X-2	27.62	27.56	125.39	337,987	4,709	59,259	25,001
Hole 58A	11X-2	27.63	27.57	125.48	358,002	5,315	59,671	24,643
Hole 58A	11X-2	27.64	27.58	125.57	363,607	5,130	59,625	24,462
Hole 58A	11X-2	27.65	27.59	125.66	376,592	5,311	59,649	23,949
Hole 58A	11X-2	27.66	27.60	125.75	363,703	5,075	59,858	24,161
Hole 58A	11X-2	27.67	27.61	125.84	389,564	5,383	61,671	24,743
Hole 58A	11X-2	27.68	27.62	125.92	394,015	5,343	61,879	24,383
Hole 58A	11X-2	27.69	27.63	126.01	384,961	5,389	60,448	24,524
Hole 58A	11X-2	27.7	27.64	126.10	409,669	5,515	60,597	24,145
Hole 58A	11X-2	27.71	27.65	126.19	407,607	5,482	61,692	24,125
Hole 58A	11X-2	27.72	27.66	126.28	426,697	5,708	61,159	23,591
Hole 58A	11X-2	27.73	27.67	126.37	403,309	5,392	60,706	23,519
Hole 58A	11X-2	27.74	27.68	126.46	369,768	5,113	62,592	24,580
Hole 58A	11X-2	27.75	27.69	126.54	355,431	5,241	65,161	25,523
Hole 58A	11X-2	27.76	27.70	126.63	331,204	5,021	65,106	26,008
Hole 58A	11X-2	27.77	27.70	126.72	378,384	5,151	63,306	24,418
Hole 58A	11X-2	27.78	27.71	126.81	391,705	6,003	66,337	26,150
Hole 58A	11X-2	27.79	27.72	126.90	390,477	5,460	61,541	24,842
Hole 58A	11X-2	27.8	27.73	126.99	352,995	5,160	53,980	23,402
Hole 58A	11X-2	27.81	27.74	127.08	350,916	5,051	56,353	23,308
Hole 58A	11X-2	27.82	27.75	127.16	374,099	4,834	60,621	23,990
Hole 58A	11X-2	27.83	27.76	127.25	355,012	4,884	62,210	25,537
Hole 58A	11X-2	27.84	27.77	127.34	361,571	4,882	63,222	24,900
Hole 58A	11X-2	27.85	27.78	127.43	343,428	4,734	63,340	26,268
Hole 58A	11X-2	27.86	27.79	127.52	372,352	5,217	63,009	25,073
Hole 58A	11X-2	27.87	27.80	127.61	413,582	5,561	60,877	23,548

Hole 58A	11X-2	27.88	27.81	127.70	400,419	5,750	62,059	24,440
Hole 58A	11X-2	27.89	27.82	127.78	405,655	5,573	60,932	23,525
Hole 58A	11X-2	27.9	27.83	127.87	415,359	5,651	62,083	23,487
Hole 58A	11X-2	27.91	27.84	127.96	382,255	5,469	60,088	23,742
Hole 58A	11X-2	27.92	27.85	128.05	377,005	5,571	61,728	24,273
Hole 58A	11X-2	27.93	27.86	128.14	377,967	5,347	62,250	24,476
Hole 58A	11X-2	27.94	27.87	128.23	395,119	5,602	62,076	24,031
Hole 58A	11X-2	27.95	27.88	128.32	386,036	5,427	60,491	24,115
Hole 58A	11X-2	27.96	27.89	128.41	360,854	5,027	62,297	24,971
Hole 58A	11X-2	27.97	27.90	128.49	369,337	5,019	61,964	24,527
Hole 58A	11X-2	27.98	27.90	128.58	346,546	5,044	63,225	25,345
Hole 58A	11X-2	27.99	27.91	128.67	354,578	5,239	63,364	25,437
Hole 58A	11X-2	28	27.92	128.76	338,576	4,709	64,119	24,956
Hole 58A	11X-2	28.01	27.93	128.85	337,199	4,860	63,237	25,742
Hole 58A	11X-2	28.02	27.94	128.94	308,207	4,343	65,212	26,780
Hole 58A	11X-2	28.03	27.95	129.03	272,265	3,571	66,434	27,101
Hole 58A	11X-2	28.04	27.96	129.11	298,842	4,080	65,164	26,096
Hole 58A	11X-2	28.05	27.97	129.20	306,073	3,978	66,313	26,331
Hole 58A	11X-2	28.06	27.98	129.29	363,032	5,162	62,219	23,840
Hole 58A	11X-2	28.07	27.99	129.38	356,112	4,892	63,082	24,469
Hole 58A	11X-2	28.08	28.00	129.47	347,784	4,758	63,971	25,277
Hole 58A	11X-2	28.09	28.01	129.56	326,477	4,663	64,026	25,810
Hole 58A	11X-2	28.1	28.02	129.65	330,768	4,787	63,221	25,584
Hole 58A	11X-2	28.11	28.03	129.73	348,819	5,067	62,886	25,650
Hole 58A	11X-2	28.12	28.04	129.82	336,256	5,062	62,737	25,587
Hole 58A	11X-2	28.13	28.05	129.91	334,423	4,865	62,491	25,753
Hole 58A	11X-2	28.14	28.06	130.00	334,193	4,898	62,320	25,605
Hole 58A	11X-2	28.15	28.07	130.02	344,080	4,861	62,155	25,163
Hole 58A	11X-2	28.16	28.08	130.04	311,367	4,606	64,873	26,443
Hole 58A	11X-2	28.17	28.09	130.06	379,540	5,199	61,342	23,818
Hole 58A	11X-2	28.18	28.10	130.07	322,481	4,710	62,501	25,560
Hole 58A	11X-2	28.19	28.10	130.09	368,496	4,871	59,957	23,752
Hole 58A	11X-2	28.2	28.11	130.11	346,831	4,841	62,583	24,841
Hole 58A	11X-2	28.21	28.12	130.13	344,436	4,844	64,200	25,503
Hole 58A	11X-2	28.22	28.13	130.15	333,658	4,650	64,247	26,068

Hole 58A	11X-2	28.23	28.14	130.17	324,966	4,671	64,335	26,021
Hole 58A	11X-2	28.24	28.15	130.19	338,412	4,701	60,069	23,662
Hole 58A	11X-2	28.25	28.16	130.20	306,661	4,522	63,919	26,438
Hole 58A	11X-2	28.26	28.17	130.22	316,201	4,628	62,014	25,438
Hole 58A	11X-2	28.27	28.18	130.24	310,952	4,268	61,905	25,286
Hole 58A	11X-2	28.28	28.19	130.26	322,679	4,275	62,060	25,575
Hole 58A	11X-2	28.29	28.20	130.28	305,313	4,284	61,181	25,461
Hole 58A	11X-2	28.3	28.21	130.30	312,122	4,256	60,400	24,497
Hole 58A	11X-2	28.31	28.22	130.32	314,620	4,436	58,218	24,713
Hole 58A	11X-2	28.32	28.23	130.33	318,279	4,214	59,951	25,083
Hole 58A	11X-2	28.33	28.24	130.35	326,235	4,372	61,430	24,854
Hole 58A	11X-2	28.34	28.25	130.37	336,905	4,665	65,126	26,382
Hole 58A	11X-2	28.35	28.26	130.39	309,957	4,315	63,951	26,851
Hole 58A	11X-2	28.36	28.27	130.41	287,384	4,766	58,291	24,972
Hole 58A	11X-3	28.38	28.29	130.45	261,788	3,666	51,827	23,635
Hole 58A	11X-3	28.39	28.30	130.46	307,492	4,519	55,981	24,448
Hole 58A	11X-3	28.4	28.30	130.48	323,478	4,831	59,984	24,866
Hole 58A	11X-3	28.41	28.31	130.50	333,482	4,738	61,726	25,608
Hole 58A	11X-3	28.42	28.32	130.52	326,557	4,928	62,763	26,519
Hole 58A	11X-3	28.43	28.33	130.54	315,043	4,735	66,770	27,767
Hole 58A	11X-3	28.44	28.34	130.56	322,830	5,231	68,816	28,254
Hole 58A	11X-3	28.45	28.35	130.58	339,169	5,022	70,648	29,223
Hole 58A	11X-3	28.46	28.36	130.59	318,442	4,948	70,973	29,305
Hole 58A	11X-3	28.47	28.37	130.61	301,284	4,316	70,200	29,630
Hole 58A	11X-3	28.48	28.38	130.63	299,310	4,431	68,701	28,352
Hole 58A	11X-3	28.49	28.39	130.65	299,003	4,585	69,186	29,155
Hole 58A	11X-3	28.5	28.40	130.67	303,126	4,804	68,541	28,507
Hole 58A	11X-3	28.51	28.41	130.69	288,046	4,447	67,271	27,682
Hole 58A	11X-3	28.52	28.42	130.71	275,510	4,186	65,348	28,118
Hole 58A	11X-3	28.53	28.43	130.72	275,732	4,305	66,163	28,561
Hole 58A	11X-3	28.54	28.44	130.74	294,020	4,704	65,303	27,774
Hole 58A	11X-3	28.55	28.45	130.76	280,427	4,536	64,967	27,683
Hole 58A	11X-3	28.56	28.46	130.78	308,574	4,905	64,308	27,245
Hole 58A	11X-3	28.57	28.47	130.80	305,391	4,739	63,408	27,488

Hole 58A	11X-3	28.58	28.48	130.82	314,148	4,784	63,477	27,611
Hole 58A	11X-3	28.59	28.49	130.84	341,347	5,251	60,785	25,951
Hole 58A	11X-3	28.6	28.50	130.85	312,520	4,970	60,988	26,549
Hole 58A	11X-3	28.61	28.50	130.87	341,239	5,312	61,736	26,430
Hole 58A	11X-3	28.62	28.51	130.89	325,134	5,184	61,130	26,304
Hole 58A	11X-3	28.63	28.52	130.91	327,188	5,141	63,478	26,725
Hole 58A	11X-3	28.64	28.53	130.93	337,397	5,361	64,009	27,069
Hole 58A	11X-3	28.65	28.54	130.95	388,801	5,840	59,596	24,816
Hole 58A	11X-3	28.66	28.55	130.97	342,358	5,255	61,494	26,360
Hole 58A	11X-3	28.67	28.56	130.98	337,038	5,260	61,451	26,191
Hole 58A	11X-3	28.68	28.57	131.00	329,974	5,140	60,943	25,829
Hole 58A	11X-3	28.69	28.58	131.02	364,737	5,558	60,301	25,696
Hole 58A	11X-3	28.7	28.59	131.04	369,985	5,690	60,287	25,701
Hole 58A	11X-3	28.71	28.60	131.06	350,752	5,543	61,204	26,414
Hole 58A	11X-3	28.72	28.61	131.08	373,176	5,748	61,291	25,952
Hole 58A	11X-3	28.73	28.62	131.10	388,216	5,739	60,763	25,972
Hole 58A	11X-3	28.74	28.63	131.11	380,647	5,703	62,376	25,943
Hole 58A	11X-3	28.75	28.64	131.13	385,113	5,931	58,615	24,343
Hole 58A	11X-3	28.76	28.65	131.15	413,866	5,603	54,014	21,927
Hole 58A	11X-3	28.77	28.66	131.17	423,825	5,485	48,317	19,858
Hole 58A	11X-3	28.78	28.67	131.19	419,680	5,811	54,476	22,464
Hole 58A	11X-3	28.79	28.68	131.21	342,336	5,181	61,293	25,811
Hole 58A	11X-3	28.8	28.69	131.23	389,551	5,602	54,236	23,235
Hole 58A	11X-3	28.81	28.70	131.24	389,561	5,750	59,483	25,478
Hole 58A	11X-3	28.82	28.70	131.26	403,607	5,891	56,588	24,847
Hole 58A	11X-3	28.83	28.71	131.28	416,488	5,923	56,680	24,338
Hole 58A	11X-3	28.84	28.72	131.30	414,673	5,963	57,630	24,577
Hole 58A	11X-3	28.85	28.73	131.32	410,606	5,958	51,820	22,479
Hole 58A	11X-3	28.86	28.74	131.34	427,879	6,003	51,039	22,174
Hole 58A	11X-3	28.87	28.75	131.36	418,983	5,984	49,566	21,693
Hole 58A	11X-3	28.88	28.76	131.37	476,939	6,499	50,357	21,652
Hole 58A	11X-3	28.89	28.77	131.39	449,864	6,117	46,335	20,860
Hole 58A	11X-3	28.9	28.78	131.41	429,812	5,916	41,755	18,549
Hole 58A	11X-3	28.91	28.79	131.43	379,883	5,559	48,168	21,974
Hole 58A	11X-3	28.92	28.80	131.45	396,016	6,113	53,430	23,866

Hole 58A	11X-3	28.93	28.81	131.47	400,659	6,405	57,791	25,812
Hole 58A	11X-3	28.94	28.82	131.49	391,209	5,874	48,881	21,495
Hole 58A	11X-3	28.95	28.83	131.50	402,287	5,795	48,158	20,916
Hole 58A	11X-3	28.96	28.84	131.52	466,704	6,102	45,624	19,918
Hole 58A	11X-3	28.97	28.85	131.54	464,608	5,997	40,700	17,602
Hole 58A	11X-3	28.98	28.86	131.56	439,691	6,281	41,941	19,169
Hole 58A	11X-3	28.99	28.87	131.58	423,843	6,253	38,623	18,268
Hole 58A	11X-3	29	28.88	131.60	387,394	5,964	39,771	19,424
Hole 58A	11X-3	29.01	28.89	131.62	422,065	6,064	41,545	19,319
Hole 58A	11X-3	29.02	28.90	131.63	439,624	6,177	44,255	19,543
Hole 58A	11X-3	29.03	28.90	131.65	438,555	6,317	42,748	19,627
Hole 58A	11X-3	29.04	28.91	131.67	460,675	6,131	28,434	14,149
Hole 58A	11X-3	29.05	28.92	131.69	455,409	6,089	29,910	14,429
Hole 58A	11X-3	29.06	28.93	131.71	441,360	5,941	32,980	15,730
Hole 58A	11X-3	29.07	28.94	131.73	441,602	6,067	33,620	15,984
Hole 58A	11X-3	29.08	28.95	131.75	455,053	6,129	36,601	17,163
Hole 58A	11X-3	29.09	28.96	131.76	435,180	6,000	32,177	14,959
Hole 58A	11X-3	29.1	28.97	131.78	469,437	6,384	32,714	15,105
Hole 58A	11X-3	29.11	28.98	131.80	443,990	6,163	29,271	13,981
Hole 58A	11X-3	29.12	28.99	131.82	434,870	5,714	28,074	13,763
Hole 58A	11X-3	29.13	29.00	131.84	410,475	6,375	22,856	11,794
Hole 58A	11X-3	29.14	29.01	131.86	417,968	6,097	25,619	12,569
Hole 58A	11X-3	29.15	29.02	131.88	463,275	6,491	35,436	16,574
Hole 58A	11X-3	29.16	29.03	131.89	458,511	6,755	26,203	12,883
Hole 58A	11X-3	29.2	29.07	131.97	452,841	5,791	27,872	13,098
Hole 58A	11X-3	29.21	29.08	131.99	461,591	6,032	27,484	13,123
Hole 58A	11X-3	29.22	29.09	132.01	453,888	5,844	30,177	14,415
Hole 58A	11X-3	29.23	29.10	132.02	448,073	5,849	27,123	13,481
Hole 58A	11X-3	29.24	29.10	132.04	456,604	6,091	30,201	14,186
Hole 58A	11X-3	29.25	29.11	132.06	449,920	5,773	32,711	15,162
Hole 58A	11X-3	29.26	29.12	132.08	441,437	5,668	28,134	14,167
Hole 58A	11X-3	29.27	29.13	132.10	456,943	6,743	26,041	13,192
Hole 58A	11X-3	29.28	29.14	132.12	385,085	5,915	23,303	12,635
Hole 58A	11X-3	29.29	29.15	132.14	397,588	5,848	21,480	12,488
Hole 58A	11X-3	29.3	29.16	132.15	396,297	5,768	21,385	11,543

Hole 58A	11X-3	29.31	29.17	132.17	439,397	6,172	24,763	12,597
Hole 58A	11X-3	29.32	29.18	132.19	418,099	5,972	22,032	11,967
Hole 58A	11X-3	29.33	29.19	132.21	391,326	5,998	20,090	11,271
Hole 58A	11X-3	29.34	29.20	132.23	398,037	5,579	21,997	12,291
Hole 58A	11X-3	29.35	29.21	132.25	428,665	5,700	23,500	12,336
Hole 58A	11X-3	29.36	29.22	132.27	423,851	5,587	24,337	13,434
Hole 58A	11X-3	29.37	29.23	132.28	428,878	5,939	25,103	13,687
Hole 58A	11X-3	29.38	29.24	132.30	458,940	6,005	30,072	15,369
Hole 58A	11X-3	29.39	29.25	132.32	434,721	5,978	33,095	16,435
Hole 58A	11X-3	29.4	29.26	132.34	407,376	5,867	32,019	17,332
Hole 58A	11X-3	29.41	29.27	132.36	384,863	5,790	23,563	13,794
Hole 58A	11X-3	29.42	29.28	132.38	387,417	5,276	23,449	13,439
Hole 58A	11X-3	29.43	29.29	132.40	435,926	5,679	28,497	15,115
Hole 58A	11X-3	29.44	29.30	132.41	452,999	6,089	32,856	16,663
Hole 58A	11X-3	29.45	29.30	132.43	486,852	6,692	27,173	12,934
Hole 58A	11X-4	29.48	29.33	132.49	401,294	4,430	20,395	9,354
Hole 58A	11X-4	29.49	29.34	132.51	428,851	4,827	27,101	12,892
Hole 58A	11X-4	29.5	29.35	132.53	336,948	4,931	43,984	20,888
Hole 58A	11X-4	29.51	29.36	132.54	346,298	5,162	46,759	21,753
Hole 58A	11X-4	29.52	29.37	132.56	404,244	6,127	38,025	17,762
Hole 58A	11X-4	29.53	29.38	132.58	406,521	5,462	27,627	12,571
Hole 58A	11X-4	29.54	29.39	132.60	446,221	6,689	26,086	11,512
Hole 58A	12X-1	29.41	29.41	132.64	270,830	4,938	34,876	18,650
Hole 58A	12X-1	29.42	29.42	132.66	273,258	5,212	34,787	19,212
Hole 58A	12X-1	29.43	29.43	132.68	263,437	5,671	29,644	18,292
Hole 58A	12X-1	29.44	29.44	132.70	271,722	5,860	24,478	17,108
Hole 58A	12X-1	29.45	29.45	132.72	299,824	6,311	26,439	16,186
Hole 58A	12X-1	29.46	29.46	132.73	220,979	5,724	21,967	15,168
Hole 58A	12X-1	29.47	29.47	132.75	241,242	5,416	26,158	17,357
Hole 58A	12X-1	29.48	29.48	132.77	206,274	4,980	22,148	15,644
Hole 58A	12X-1	29.49	29.49	132.79	262,847	5,127	30,016	18,110
Hole 58A	12X-1	29.5	29.50	132.81	320,552	5,910	30,206	17,363
Hole 58A	12X-1	29.51	29.51	132.83	313,179	5,739	30,480	17,078

Hole 58A	12X-1	29.52	29.52	132.85	317,665	5,767	33,366	17,940
Hole 58A	12X-1	29.53	29.53	132.87	315,366	6,006	34,784	18,323
Hole 58A	12X-1	29.54	29.54	132.89	323,452	5,613	33,985	18,126
Hole 58A	12X-1	29.55	29.55	132.91	295,053	6,079	25,384	16,098
Hole 58A	12X-1	29.56	29.56	132.93	305,449	5,553	29,515	16,569
Hole 58A	12X-1	29.57	29.57	132.95	329,441	5,565	28,929	16,622
Hole 58A	12X-1	29.58	29.58	132.97	339,771	5,507	28,061	15,924
Hole 58A	12X-1	29.59	29.59	132.99	384,795	5,343	23,294	13,104
Hole 58A	12X-1	29.6	29.60	133.01	370,774	5,433	21,339	12,892
Hole 58A	12X-1	29.61	29.61	133.03	360,595	5,157	21,894	13,139
Hole 58A	12X-1	29.62	29.62	133.05	345,111	5,062	22,292	13,164
Hole 58A	12X-1	29.63	29.63	133.07	315,482	4,813	18,689	12,547
Hole 58A	12X-1	29.64	29.64	133.09	298,337	4,759	18,913	12,930
Hole 58A	12X-1	29.65	29.65	133.11	308,749	5,281	19,470	12,411
Hole 58A	12X-1	29.66	29.66	133.12	296,214	5,460	18,334	12,910
Hole 58A	12X-1	29.67	29.67	133.14	289,419	5,125	18,705	12,840
Hole 58A	12X-1	29.68	29.68	133.16	336,852	5,221	20,662	12,939
Hole 58A	12X-1	29.69	29.69	133.18	313,156	4,855	20,635	13,270
Hole 58A	12X-1	29.7	29.70	133.20	290,957	4,727	21,352	14,513
Hole 58A	12X-1	29.71	29.71	133.22	318,878	4,927	21,061	13,782
Hole 58A	12X-1	29.72	29.72	133.24	284,330	5,077	17,354	11,623
Hole 58A	12X-1	29.73	29.73	133.26	323,303	4,750	22,093	14,327
Hole 58A	12X-1	29.74	29.74	133.28	360,637	5,215	27,630	15,692
Hole 58A	12X-1	29.75	29.75	133.30	374,782	5,404	27,744	16,039
Hole 58A	12X-1	29.76	29.76	133.47	352,592	5,346	25,227	15,762
Hole 58A	12X-1	29.77	29.77	133.64	357,487	5,431	25,566	16,103
Hole 58A	12X-1	29.78	29.78	133.80	329,068	5,453	22,374	14,275
Hole 58A	12X-1	29.79	29.79	133.97	303,804	5,262	17,320	11,978
Hole 58A	12X-1	29.8	29.80	134.14	285,849	4,808	20,538	13,350
Hole 58A	12X-1	29.81	29.81	134.31	287,039	5,430	17,160	11,978
Hole 58A	12X-1	29.82	29.82	134.47	303,410	5,094	19,492	12,583
Hole 58A	12X-1	29.83	29.83	134.64	319,993	5,107	21,504	12,951
Hole 58A	12X-1	29.84	29.84	134.81	246,658	4,639	14,601	10,754
Hole 58A	12X-1	29.85	29.85	134.98	309,570	4,855	21,485	13,929
Hole 58A	12X-1	29.86	29.86	135.14	295,624	4,785	21,415	13,787

Hole 58A	12X-1	29.87	29.87	29.87	135.31	231,310	4,591	16,507	11,645
Hole 58A	12X-1	29.88	29.88	29.88	135.48	258,910	5,133	18,209	12,358
Hole 58A	12X-1	29.89	29.89	29.89	135.65	245,856	5,383	18,486	12,627
Hole 58A	12X-1	29.9	29.9	29.90	135.81	238,099	4,742	18,153	12,212
Hole 58A	12X-1	29.91	29.91	29.91	135.98	275,894	4,759	22,570	14,750
Hole 58A	12X-1	29.92	29.92	29.92	136.15	325,285	5,183	25,819	15,846
Hole 58A	12X-1	29.93	29.93	29.93	136.32	302,463	5,439	21,142	13,707
Hole 58A	12X-1	29.94	29.94	29.94	136.48	331,596	5,629	22,691	14,422
Hole 58A	12X-1	29.95	29.95	29.95	136.65	350,257	5,349	24,678	15,276
Hole 58A	12X-1	29.96	29.96	29.96	136.82	336,021	5,455	23,233	14,830
Hole 58A	12X-1	29.97	29.97	29.97	136.99	317,321	5,162	23,629	15,025
Hole 58A	12X-1	29.98	29.98	29.98	137.15	320,627	4,933	21,306	14,577
Hole 58A	12X-1	29.99	29.99	29.99	137.32	295,915	4,945	20,084	13,160
Hole 58A	12X-1	30	30	30.00	137.49	293,648	4,823	23,867	15,154
Hole 58A	12X-1	30.01	30.01	30.01	137.66	279,741	4,941	22,435	14,633
Hole 58A	12X-1	30.02	30.02	30.02	137.82	246,356	4,396	18,114	12,583
Hole 58A	12X-1	30.03	30.03	30.03	137.99	259,213	4,753	20,005	13,807
Hole 58A	12X-1	30.04	30.04	30.04	138.16	275,839	4,926	19,315	13,016
Hole 58A	12X-1	30.05	30.05	30.05	138.33	237,367	4,707	20,079	13,246
Hole 58A	12X-1	30.06	30.06	30.06	138.49	254,691	5,281	25,172	16,531
Hole 58A	12X-1	30.07	30.07	30.07	138.66	231,197	4,605	26,105	16,999
Hole 58A	12X-1	30.08	30.08	30.08	138.83	261,291	4,569	26,135	17,557
Hole 58A	12X-1	30.09	30.09	30.09	139.00	222,608	4,131	20,838	14,110
Hole 58A	12X-1	30.1	30.1	30.10	139.16	239,579	4,525	18,990	13,842
Hole 58A	12X-1	30.11	30.11	30.11	139.33	252,878	4,575	19,186	12,465
Hole 58A	12X-1	30.12	30.12	30.12	139.50	224,867	4,577	16,819	12,603
Hole 58A	12X-1	30.13	30.13	30.13	139.67	249,063	4,571	19,118	13,426
Hole 58A	12X-1	30.14	30.14	30.14	139.83	286,193	5,209	19,985	13,345
Hole 58A	12X-1	30.15	30.15	30.15	140.00	274,407	5,047	19,312	13,077
Hole 58A	12X-1	30.16	30.16	30.16	140.17	298,022	4,978	25,602	16,731
Hole 58A	12X-1	30.17	30.17	30.17	140.34	294,458	5,546	20,484	14,519
Hole 58A	12X-1	30.18	30.18	30.18	140.50	287,700	5,522	18,628	12,691
Hole 58A	12X-1	30.19	30.19	30.19	140.67	252,334	4,841	15,260	10,655
Hole 58A	12X-1	30.2	30.2	30.20	140.84	276,444	4,427	23,933	15,634
Hole 58A	12X-1	30.21	30.21	30.21	141.01	221,327	4,056	18,696	12,554

Hole 58A	12X-1	30.22	30.22	141.17	218,176	4,385	16,386	11,553
Hole 58A	12X-1	30.23	30.23	141.34	231,695	4,802	15,753	10,946
Hole 58A	12X-1	30.24	30.24	141.51	246,402	4,764	19,921	13,544
Hole 58A	12X-1	30.25	30.25	141.68	255,451	4,926	24,716	16,944
Hole 58A	12X-1	30.26	30.26	141.84	256,117	5,131	22,627	16,186
Hole 58A	12X-1	30.27	30.27	142.01	271,506	5,779	23,552	16,222
Hole 58A	12X-1	30.28	30.28	142.18	212,456	5,106	14,477	12,413
Hole 58A	12X-1	30.29	30.29	142.35	231,889	5,452	16,027	13,725
Hole 58A	12X-1	30.3	30.30	142.51	253,228	5,552	26,386	17,925
Hole 58A	12X-1	30.31	30.31	142.68	255,403	5,339	22,290	14,521
Hole 58A	12X-2	30.33	30.33	143.02	221,401	3,951	18,577	9,335
Hole 58A	12X-2	30.34	30.34	143.18	234,972	4,495	17,460	9,330
Hole 58A	12X-2	30.35	30.35	143.35	252,258	4,344	21,051	11,642
Hole 58A	12X-2	30.36	30.36	143.52	278,321	4,711	18,784	10,816
Hole 58A	12X-2	30.37	30.37	143.69	229,884	3,938	17,694	10,440
Hole 58A	12X-2	30.38	30.38	143.85	276,314	5,553	25,734	15,554
Hole 58A	12X-2	30.39	30.39	144.02	281,824	5,390	18,428	10,814
Hole 58A	12X-2	30.4	30.40	144.19	294,516	5,416	16,659	9,251
Hole 58A	12X-2	30.41	30.41	144.36	317,684	6,541	18,976	10,594
Hole 58A	12X-2	30.42	30.42	144.52	319,376	5,158	16,308	7,628
Hole 58A	12X-2	30.43	30.43	144.69	301,665	5,378	18,484	9,861
Hole 58A	12X-2	30.44	30.44	144.86	229,619	5,495	12,361	5,605
Hole 58A	12X-2	30.45	30.45	145.03	246,352	5,019	19,153	11,552
Hole 58A	12X-2	30.46	30.46	145.19	266,607	4,386	25,751	15,312
Hole 58A	12X-2	30.47	30.47	145.36	279,976	5,087	21,122	12,411
Hole 58A	12X-2	30.48	30.48	145.53	299,388	5,378	16,239	9,783
Hole 58A	12X-2	30.49	30.49	145.70	287,798	5,132	13,548	8,627
Hole 58A	12X-2	30.5	30.50	145.86	270,366	4,681	15,332	9,711
Hole 58A	12X-2	30.51	30.51	146.03	231,958	8,189	12,216	7,807
Hole 58A	12X-2	30.52	30.52	146.20	270,525	6,214	14,334	9,453
Hole 58A	12X-2	30.53	30.53	146.37	270,172	5,330	15,520	9,482
Hole 58A	12X-2	30.54	30.54	146.53	286,926	5,025	20,102	11,803
Hole 58A	12X-2	30.55	30.55	146.70	292,461	4,735	26,799	15,336
Hole 58A	12X-2	30.56	30.56	146.87	292,728	5,474	25,960	14,752

Hole 58A	12X-2	30.57	147.04	253,715	4,941	11,456	7,673
Hole 58A	12X-2	30.58	147.20	226,290	4,214	9,850	5,951
Hole 58A	12X-2	30.59	147.37	198,860	4,961	9,819	7,039
Hole 58A	12X-2	30.6	147.54	187,219	5,239	11,417	8,147
Hole 58A	12X-2	30.61	147.71	230,187	4,703	17,483	11,474
Hole 58A	12X-2	30.62	147.87	219,565	5,351	16,223	11,730
Hole 58A	12X-2	30.63	148.04	196,200	5,885	12,800	8,915
Hole 58A	12X-2	30.64	148.21	226,521	4,882	18,450	12,093
Hole 58A	12X-2	30.65	148.38	248,175	5,174	16,641	11,103
Hole 58A	12X-2	30.66	148.54	283,805	5,458	11,633	7,823
Hole 58A	12X-2	30.67	148.71	252,211	4,630	14,949	9,267
Hole 58A	12X-2	30.68	148.88	248,772	4,732	23,184	13,997
Hole 58A	12X-2	30.69	149.05	240,027	4,692	17,046	10,797
Hole 58A	12X-2	30.7	149.21	264,741	5,167	16,559	10,590
Hole 58A	12X-2	30.71	149.38	208,809	4,670	14,092	8,813
Hole 58A	12X-2	30.72	149.55	258,281	5,021	18,903	12,001
Hole 58A	12X-2	30.73	149.72	261,161	5,074	20,368	12,373
Hole 58A	12X-2	30.74	149.88	244,551	4,808	20,017	11,776
Hole 58A	12X-2	30.75	150.05	269,370	5,090	23,638	13,864
Hole 58A	12X-2	30.76	150.22	266,721	5,129	24,687	14,424
Hole 58A	12X-2	30.77	150.39	263,062	4,871	24,182	14,058
Hole 58A	12X-2	30.78	150.55	303,388	5,128	24,120	13,858
Hole 58A	12X-2	30.79	150.72	284,796	4,956	18,646	11,552
Hole 58A	12X-2	30.8	150.89	263,961	4,586	19,645	12,482
Hole 58A	12X-2	30.81	151.06	240,341	4,752	19,967	12,088
Hole 58A	12X-2	30.82	151.22	265,854	4,829	21,702	12,975
Hole 58A	12X-2	30.83	151.39	287,117	5,140	20,342	11,857
Hole 58A	12X-2	30.84	151.56	285,539	5,279	18,672	10,781
Hole 58A	12X-2	30.85	151.73	289,647	5,121	21,971	12,384
Hole 58A	12X-2	30.86	151.89	273,616	5,379	19,751	11,653
Hole 58A	12X-2	30.87	152.06	272,743	5,197	19,162	11,630
Hole 58A	12X-2	30.88	152.23	294,335	5,551	22,234	13,133
Hole 58A	12X-2	30.89	152.40	285,021	4,941	18,631	11,193
Hole 58A	12X-2	30.9	152.56	280,653	4,829	17,117	11,502
Hole 58A	12X-2	30.91	152.73	276,658	5,073	19,511	12,525

Hole 58A	12X-2	30.92	30.92	152.90	279,582	5,144	20,103	13,032
Hole 58A	12X-2	30.93	30.93	153.07	269,789	5,305	20,263	13,359
Hole 58A	12X-2	30.94	30.94	153.23	276,176	5,534	27,915	17,085
Hole 58A	12X-2	30.95	30.95	153.40	251,404	4,361	21,425	13,065
Hole 58A	12X-2	30.96	30.96	153.57	254,757	4,672	18,299	11,237
Hole 58A	12X-2	30.97	30.97	153.74	311,365	5,006	24,412	13,507
Hole 58A	12X-2	30.98	30.98	153.90	406,507	5,122	16,708	7,576
Hole 58A	12X-2	30.99	30.99	154.07	287,954	4,662	21,979	12,349
Hole 58A	12X-2	31	31.00	154.24	270,262	4,473	22,927	12,277
Hole 58A	12X-2	31.01	31.01	154.41	282,595	4,893	17,599	9,977
Hole 58A	12X-2	31.02	31.02	154.57	318,633	5,207	21,572	12,296
Hole 58A	12X-2	31.03	31.03	154.74	319,087	5,139	22,887	13,946
Hole 58A	12X-2	31.04	31.04	154.91	307,943	5,023	19,011	11,696
Hole 58A	12X-2	31.05	31.05	155.08	284,771	4,717	20,430	12,102
Hole 58A	12X-2	31.06	31.06	155.24	278,540	4,611	23,017	13,292
Hole 58A	12X-2	31.07	31.07	155.41	291,343	5,039	24,077	14,102
Hole 58A	12X-2	31.08	31.08	155.58	282,464	5,173	23,769	13,408
Hole 58A	12X-2	31.09	31.09	155.75	265,239	4,792	22,864	13,542
Hole 58A	12X-2	31.1	31.10	155.91	271,563	5,144	20,698	12,425
Hole 58A	12X-2	31.11	31.11	156.08	268,292	5,002	21,365	12,368
Hole 58A	12X-2	31.12	31.12	156.25	266,211	4,750	21,858	12,276
Hole 58A	12X-2	31.13	31.13	156.42	379,693	5,075	13,629	7,042
Hole 58A	12X-2	31.14	31.14	156.58	252,351	4,264	17,874	10,759
Hole 58A	12X-2	31.15	31.15	156.75	247,723	4,377	19,394	11,732
Hole 58A	12X-2	31.16	31.16	156.92	264,343	4,665	21,841	13,146
Hole 58A	12X-2	31.17	31.17	157.09	242,452	4,497	19,591	11,331
Hole 58A	12X-2	31.18	31.18	157.25	257,940	4,537	19,073	11,056
Hole 58A	12X-2	31.19	31.19	157.42	260,959	4,792	19,920	11,891
Hole 58A	12X-2	31.2	31.20	157.59	249,888	4,688	22,416	13,488
Hole 58A	12X-2	31.21	31.21	157.76	265,544	4,973	31,516	18,735
Hole 58A	12X-2	31.22	31.22	157.92	265,773	4,998	24,026	14,589
Hole 58A	12X-2	31.23	31.23	158.09	291,130	5,558	22,341	12,919
Hole 58A	13X-1	32.55	32.53	173.95	689,921	7,677	9,441	5,231
Hole 58A	13X-1	32.56	32.54	173.97	730,897	7,798	12,326	6,562

Hole 58A	13X-1	32.57	32.55	174.00	738,469	7,994	12,839	6,200
Hole 58A	13X-1	32.58	32.56	174.02	702,585	7,345	11,937	6,513
Hole 58A	13X-1	32.59	32.57	174.05	784,428	8,466	12,108	5,818
Hole 58A	13X-1	32.6	32.58	174.07	765,251	8,755	10,303	5,240
Hole 58A	13X-1	32.61	32.59	174.10	820,436	9,135	12,128	5,674
Hole 58A	13X-1	32.62	32.59	174.12	679,961	7,896	13,992	6,872
Hole 58A	13X-1	32.63	32.60	174.15	641,359	7,968	14,592	7,485
Hole 58A	13X-1	32.64	32.61	174.17	528,813	8,580	9,856	4,934
Hole 58A	13X-1	32.65	32.62	174.20	696,732	7,813	14,230	6,875
Hole 58A	13X-1	32.66	32.63	174.22	817,949	8,671	12,710	5,896
Hole 58A	13X-1	32.67	32.64	174.25	839,816	9,022	12,746	5,638
Hole 58A	13X-1	32.68	32.65	174.27	819,797	8,902	12,209	5,635
Hole 58A	13X-1	32.69	32.66	174.30	796,567	9,201	11,279	5,168
Hole 58A	13X-1	32.7	32.66	174.32	809,754	9,176	11,544	5,293
Hole 58A	13X-1	32.71	32.67	174.35	860,393	9,578	12,934	5,772
Hole 58A	13X-1	32.72	32.68	174.37	869,712	9,696	13,123	5,730
Hole 58A	13X-1	32.73	32.69	174.40	833,143	9,209	13,063	6,117
Hole 58A	13X-1	32.74	32.70	174.42	819,232	9,240	12,584	5,560
Hole 58A	13X-1	32.75	32.71	174.45	847,659	9,133	13,006	6,003
Hole 58A	13X-1	32.76	32.72	174.47	879,824	9,654	14,480	5,835
Hole 58A	13X-1	32.77	32.73	174.50	877,181	9,433	15,552	6,336
Hole 58A	13X-1	32.78	32.74	174.52	857,302	9,250	14,165	6,387
Hole 58A	13X-1	32.79	32.74	174.55	833,848	9,261	14,125	6,373
Hole 58A	13X-1	32.8	32.75	174.57	842,823	9,204	14,483	6,307
Hole 58A	13X-1	32.81	32.76	174.60	826,857	9,311	13,269	5,761
Hole 58A	13X-1	32.82	32.77	174.62	806,376	8,969	12,679	6,212
Hole 58A	13X-1	32.83	32.78	174.65	835,835	9,011	12,986	5,775
Hole 58A	13X-1	32.84	32.79	174.67	846,808	8,949	13,266	5,569
Hole 58A	13X-1	32.85	32.80	174.70	864,809	9,133	13,172	5,569
Hole 58A	13X-1	32.86	32.81	174.72	888,418	9,238	13,591	5,860
Hole 58A	13X-1	32.87	32.81	174.75	874,364	9,598	15,462	6,467
Hole 58A	13X-1	32.88	32.82	174.77	873,624	9,723	13,812	5,601
Hole 58A	13X-1	32.89	32.83	174.80	709,396	7,883	10,815	5,156
Hole 58A	13X-1	32.9	32.84	174.82	777,644	8,124	12,896	5,833
Hole 58A	13X-1	32.91	32.85	174.85	765,717	8,274	11,624	5,459

Hole 58A	13X-1	32.92	32.86	174.87	802,113	8,753	13,003	5,781
Hole 58A	13X-1	32.93	32.87	174.90	838,933	9,051	14,083	6,074
Hole 58A	13X-1	32.94	32.88	174.92	827,823	8,689	13,739	5,950
Hole 58A	13X-1	32.95	32.89	174.95	756,901	8,107	10,894	5,142
Hole 58A	13X-1	32.96	32.89	174.97	752,146	8,733	15,539	7,119
Hole 58A	13X-1	32.97	32.90	175.00	840,412	9,063	14,192	5,973
Hole 58A	13X-1	32.98	32.91	175.02	881,464	9,855	16,133	6,215
Hole 58A	13X-1	32.99	32.92	175.05	866,718	9,511	15,873	7,145
Hole 58A	13X-1	33	32.93	175.07	868,192	9,474	18,132	7,520
Hole 58A	13X-1	33.01	32.94	175.10	825,887	9,326	15,992	7,348
Hole 58A	13X-1	33.02	32.95	175.12	826,066	9,096	16,543	7,424
Hole 58A	13X-1	33.03	32.96	175.15	853,101	8,956	16,910	7,264
Hole 58A	13X-1	33.04	32.96	175.17	789,105	8,785	16,632	7,553
Hole 58A	13X-1	33.05	32.97	175.20	754,289	8,822	14,998	6,862
Hole 58A	13X-1	33.06	32.98	175.22	820,311	9,194	16,318	7,122
Hole 58A	13X-1	33.07	32.99	175.25	808,785	8,775	15,780	7,487
Hole 58A	13X-1	33.08	33.00	175.27	798,816	8,861	15,398	7,404
Hole 58A	13X-1	33.09	33.01	175.30	834,835	9,110	16,076	7,480
Hole 58A	13X-1	33.1	33.02	175.32	809,320	9,112	15,185	6,972
Hole 58A	13X-1	33.11	33.03	175.35	807,718	8,731	16,234	7,262
Hole 58A	13X-1	33.12	33.04	175.37	895,859	9,951	17,412	7,411
Hole 58A	13X-1	33.13	33.04	175.40	814,798	9,269	15,027	6,919
Hole 58A	13X-1	33.14	33.05	175.42	823,326	9,027	15,133	6,875
Hole 58A	13X-1	33.15	33.06	175.45	813,722	8,697	16,913	7,748
Hole 58A	13X-1	33.16	33.07	175.47	821,577	8,965	13,907	6,166
Hole 58A	13X-1	33.17	33.08	175.50	811,331	9,025	13,882	6,251
Hole 58A	13X-1	33.18	33.09	175.52	809,623	9,400	14,190	6,145
Hole 58A	13X-1	33.19	33.10	175.55	782,793	9,068	12,710	5,998
Hole 58A	13X-1	33.2	33.11	175.57	773,517	9,187	13,510	6,140
Hole 58A	13X-1	33.21	33.11	175.60	777,163	9,275	14,088	6,652
Hole 58A	13X-1	33.22	33.12	175.62	764,184	9,265	13,350	6,757
Hole 58A	13X-1	33.23	33.13	175.65	773,498	9,348	13,577	6,782
Hole 58A	13X-1	33.24	33.14	175.67	758,074	9,175	12,731	6,208
Hole 58A	13X-1	33.25	33.15	175.70	734,659	9,447	12,230	6,333
Hole 58A	13X-1	33.26	33.16	175.72	790,568	9,581	14,772	7,125

Hole 58A	13X-1	33.27	33.17	175.75	796,184	9,899	14,279	6,713
Hole 58A	13X-1	33.28	33.18	175.77	831,844	10,127	15,120	7,143
Hole 58A	13X-1	33.29	33.19	175.80	817,102	9,825	15,170	7,261
Hole 58A	13X-1	33.3	33.19	175.82	733,810	8,704	12,812	6,307
Hole 58A	13X-1	33.31	33.20	175.85	710,265	8,638	11,174	5,908
Hole 58A	13X-1	33.32	33.21	175.87	716,312	8,793	11,846	5,633
Hole 58A	13X-1	33.33	33.22	175.90	723,630	8,952	12,084	6,392
Hole 58A	13X-1	33.34	33.23	175.92	731,285	8,989	11,753	5,962
Hole 58A	13X-1	33.35	33.24	175.95	692,579	8,650	9,933	5,622
Hole 58A	13X-1	33.36	33.25	175.97	707,440	8,827	10,036	5,894
Hole 58A	13X-1	33.37	33.26	176.00	699,190	8,716	10,594	5,476
Hole 58A	13X-1	33.38	33.26	176.02	714,773	9,098	11,337	5,575
Hole 58A	13X-1	33.39	33.27	176.05	716,449	9,158	11,003	5,578
Hole 58A	13X-1	33.4	33.28	176.07	695,653	9,268	10,894	5,985
Hole 58A	13X-1	33.41	33.29	176.10	702,774	8,936	11,027	6,120
Hole 58A	13X-1	33.42	33.30	176.12	683,860	8,667	10,324	5,599
Hole 58A	13X-1	33.43	33.31	176.15	677,613	8,536	11,001	6,063
Hole 58A	13X-1	33.44	33.32	176.17	702,804	8,675	12,034	6,506
Hole 58A	13X-1	33.45	33.33	176.20	736,080	8,694	13,195	6,519
Hole 58A	13X-1	33.46	33.34	176.22	764,773	9,103	15,628	7,535
Hole 58A	13X-1	33.47	33.34	176.25	775,834	9,018	14,838	7,131
Hole 58A	13X-1	33.48	33.35	176.27	708,075	8,333	13,051	6,781
Hole 58A	13X-1	33.49	33.36	176.30	680,757	8,329	12,017	6,113
Hole 58A	13X-1	33.5	33.37	176.32	699,870	8,634	13,134	6,516
Hole 58A	13X-1	33.51	33.38	176.35	714,975	8,663	12,500	6,362
Hole 58A	13X-1	33.52	33.39	176.37	740,235	8,932	13,631	6,551
Hole 58A	13X-1	33.53	33.40	176.40	764,887	9,180	15,042	6,894
Hole 58A	13X-1	33.54	33.41	176.42	681,867	8,711	11,641	6,048
Hole 58A	13X-1	33.55	33.41	176.44	653,540	8,220	9,895	5,463
Hole 58A	13X-1	33.56	33.42	176.47	667,890	8,407	11,943	6,368
Hole 58A	13X-1	33.57	33.43	176.49	692,783	8,440	12,232	6,501
Hole 58A	13X-1	33.58	33.44	176.52	741,558	8,882	13,036	6,673
Hole 58A	13X-1	33.59	33.45	176.54	757,010	9,017	13,792	6,112
Hole 58A	13X-1	33.6	33.46	176.57	754,347	9,159	13,996	7,054
Hole 58A	13X-1	33.61	33.47	176.59	589,910	6,926	11,929	6,377

Hole 58A	13X-1	33.62	33.48	176.62	561,791	6,797	13,302	6,553
Hole 58A	13X-1	33.63	33.49	176.64	664,331	7,654	16,906	8,450
Hole 58A	13X-1	33.64	33.49	176.67	700,421	7,994	15,355	7,626
Hole 58A	13X-1	33.65	33.50	176.69	670,972	8,423	12,609	6,230
Hole 58A	13X-1	33.66	33.51	176.72	765,548	8,954	14,559	6,770
Hole 58A	13X-1	33.67	33.52	176.74	793,033	8,930	14,210	6,435
Hole 58A	13X-1	33.68	33.53	176.77	783,454	8,489	13,122	6,258
Hole 58A	13X-1	33.69	33.54	176.79	771,640	8,563	11,376	5,114
Hole 58A	13X-1	33.7	33.55	176.82	759,902	8,480	10,734	5,203
Hole 58A	13X-1	33.71	33.56	176.84	697,754	7,319	8,066	3,852
Hole 58A	13X-1	33.72	33.56	176.87	563,755	5,745	5,671	2,878
Hole 58A	13X-1	33.73	33.57	176.89	654,021	6,596	7,526	4,221
Hole 58A	13X-1	33.74	33.58	176.92	720,810	7,466	9,036	4,271
Hole 58A	13X-1	33.75	33.59	176.94	746,334	8,153	9,357	3,850
Hole 58A	13X-1	33.76	33.60	176.97	756,023	8,034	10,554	4,684
Hole 58A	13X-1	33.77	33.61	176.99	538,628	5,302	6,723	2,885
Hole 58A	13X-1	33.78	33.62	177.02	814,667	8,733	14,620	6,015
Hole 58A	13X-1	33.79	33.63	177.04	769,028	8,441	12,996	5,389
Hole 58A	13X-1	33.8	33.64	177.07	806,163	8,802	13,686	6,310
Hole 58A	13X-1	33.81	33.64	177.09	855,779	10,186	15,532	6,860
Hole 58A	13X-1	33.82	33.65	177.12	764,061	7,892	12,208	6,006
Hole 58A	13X-1	33.83	33.66	177.14	757,444	8,173	14,739	6,957
Hole 58A	13X-2	33.91	33.73	177.34	635,799	7,357	12,410	6,466
Hole 58A	13X-2	33.92	33.74	177.37	711,110	9,108	12,825	6,177
Hole 58A	13X-2	33.93	33.75	177.39	740,825	9,171	13,778	6,473
Hole 58A	13X-2	33.94	33.76	177.42	801,811	9,129	15,561	7,236
Hole 58A	13X-2	33.95	33.77	177.44	797,410	9,204	15,788	7,586
Hole 58A	13X-2	33.96	33.78	177.47	793,129	8,947	16,343	7,383
Hole 58A	13X-2	33.97	33.79	177.49	791,693	8,771	16,123	7,763
Hole 58A	13X-2	33.98	33.79	177.52	737,773	8,749	13,672	6,924
Hole 58A	13X-2	33.99	33.80	177.54	748,518	8,389	14,335	7,278
Hole 58A	13X-2	34	33.81	177.57	770,290	8,328	14,237	7,208
Hole 58A	13X-2	34.01	33.82	177.59	772,652	8,812	13,584	6,882
Hole 58A	13X-2	34.02	33.83	177.62	764,502	8,878	13,774	7,125

Hole 58A	13X-2	34.03	33.84	177.64	776,219	8,645	13,704	7,176
Hole 58A	13X-2	34.04	33.85	177.67	814,944	9,273	14,941	7,196
Hole 58A	13X-2	34.05	33.86	177.69	775,426	8,619	13,303	6,878
Hole 58A	13X-2	34.06	33.86	177.72	742,515	8,621	13,031	6,840
Hole 58A	13X-2	34.07	33.87	177.74	702,034	8,554	10,449	5,692
Hole 58A	13X-2	34.08	33.88	177.77	762,185	9,020	11,847	5,900
Hole 58A	13X-2	34.09	33.89	177.79	795,296	9,168	13,632	6,509
Hole 58A	13X-2	34.1	33.90	177.82	796,035	9,100	14,933	7,429
Hole 58A	13X-2	34.11	33.91	177.84	772,186	9,322	12,279	6,302
Hole 58A	13X-2	34.12	33.92	177.87	817,171	9,185	13,084	5,984
Hole 58A	13X-2	34.13	33.93	177.89	769,474	8,854	11,829	5,471
Hole 58A	13X-2	34.14	33.94	177.92	823,323	8,939	12,956	6,260
Hole 58A	13X-2	34.15	33.94	177.94	721,307	8,818	11,437	6,138
Hole 58A	13X-2	34.16	33.95	177.97	754,219	8,938	12,005	6,381
Hole 58A	13X-2	34.17	33.96	177.99	773,240	8,642	12,674	6,639
Hole 58A	13X-2	34.18	33.97	178.02	711,744	8,705	11,097	6,092
Hole 58A	13X-2	34.19	33.98	178.04	698,292	8,772	11,261	6,470
Hole 58A	13X-2	34.2	33.99	178.07	698,189	8,582	12,966	6,966
Hole 58A	13X-2	34.21	34.00	178.09	748,476	8,867	14,260	7,222
Hole 58A	13X-2	34.22	34.01	178.12	777,438	9,221	14,331	7,221
Hole 58A	13X-2	34.23	34.01	178.14	738,129	8,938	12,577	6,900
Hole 58A	13X-2	34.24	34.02	178.17	774,124	8,858	16,419	8,421
Hole 58A	13X-2	34.25	34.03	178.19	721,126	8,722	13,145	7,067
Hole 58A	13X-2	34.26	34.04	178.22	707,820	8,595	11,903	6,903
Hole 58A	13X-2	34.27	34.05	178.24	794,179	9,089	16,440	8,022
Hole 58A	13X-2	34.28	34.06	178.27	730,596	8,876	12,098	6,294
Hole 58A	13X-2	34.29	34.07	178.29	804,766	8,842	15,509	6,933
Hole 58A	13X-2	34.3	34.08	178.32	782,437	8,818	15,662	7,882
Hole 58A	13X-2	34.31	34.09	178.34	776,346	8,731	16,255	7,647
Hole 58A	13X-2	34.32	34.09	178.37	765,844	8,932	15,839	7,781
Hole 58A	13X-2	34.33	34.10	178.39	779,183	8,936	14,671	7,278
Hole 58A	13X-2	34.34	34.11	178.42	782,524	8,489	15,230	7,115
Hole 58A	13X-2	34.35	34.12	178.44	816,343	9,012	16,160	7,286
Hole 58A	13X-2	34.36	34.13	178.47	613,619	8,839	8,773	5,870
Hole 58A	13X-2	34.37	34.14	178.49	741,423	8,642	13,655	7,186

Hole 58A	13X-2	34.38	34.15	178.52	755,074	8,752	14,613	7,519
Hole 58A	13X-2	34.39	34.16	178.54	753,554	9,007	15,778	7,667
Hole 58A	13X-2	34.4	34.16	178.57	722,633	9,075	15,638	8,421
Hole 58A	13X-2	34.41	34.17	178.59	705,316	8,789	12,958	7,487
Hole 58A	13X-2	34.42	34.18	178.62	733,290	8,715	15,595	8,446
Hole 58A	13X-2	34.43	34.19	178.64	632,730	8,696	11,254	6,984
Hole 58A	13X-2	34.44	34.20	178.67	695,198	8,473	13,687	7,576
Hole 58A	13X-2	34.45	34.21	178.69	707,934	8,285	15,528	8,559
Hole 58A	13X-2	34.46	34.22	178.72	715,268	8,700	15,982	8,459
Hole 58A	13X-2	34.47	34.23	178.74	675,447	8,762	12,399	7,003
Hole 58A	13X-2	34.48	34.24	178.77	732,742	8,647	14,315	7,560
Hole 58A	13X-2	34.49	34.24	178.79	773,165	8,835	14,437	7,536
Hole 58A	13X-2	34.5	34.25	178.82	768,490	9,124	15,328	7,384
Hole 58A	13X-2	34.51	34.26	178.84	754,783	8,894	15,657	7,594
Hole 58A	13X-2	34.52	34.27	178.86	709,348	8,942	14,836	7,619
Hole 58A	13X-2	34.53	34.28	178.89	703,791	8,919	13,499	7,405
Hole 58A	13X-2	34.54	34.29	178.91	731,396	8,844	14,831	7,487
Hole 58A	13X-2	34.55	34.30	178.94	755,006	8,792	15,304	7,575
Hole 58A	13X-2	34.56	34.31	178.96	771,322	9,148	16,786	7,331
Hole 58A	13X-2	34.57	34.31	178.99	751,102	8,948	15,334	7,187
Hole 58A	13X-2	34.58	34.32	179.01	768,201	8,969	14,572	6,791
Hole 58A	13X-2	34.59	34.33	179.04	725,128	8,526	13,630	6,549
Hole 58A	13X-2	34.6	34.34	179.06	744,504	8,819	16,464	8,123
Hole 58A	13X-2	34.61	34.35	179.09	746,107	8,573	14,038	6,411
Hole 58A	13X-2	34.62	34.36	179.11	792,121	8,837	14,405	6,702
Hole 58A	13X-2	34.63	34.37	179.14	794,284	9,168	15,108	6,797
Hole 58A	13X-2	34.64	34.38	179.16	781,086	9,255	14,169	7,015
Hole 58A	13X-2	34.65	34.39	179.19	773,353	9,003	14,963	7,410
Hole 58A	13X-2	34.66	34.39	179.21	760,702	9,005	14,569	7,096
Hole 58A	13X-2	34.67	34.40	179.24	789,326	9,074	14,738	7,210
Hole 58A	13X-2	34.68	34.41	179.26	762,170	8,686	12,889	6,083
Hole 58A	13X-2	34.69	34.42	179.29	770,327	8,889	13,456	6,221
Hole 58A	13X-2	34.7	34.43	179.31	774,881	9,369	17,022	7,783
Hole 58A	13X-2	34.71	34.44	179.34	710,759	8,665	14,190	6,872
Hole 58A	13X-2	34.72	34.45	179.36	745,519	8,486	17,729	8,818

Hole 58A	13X-2	34.73	34.46	179.39	709,601	8,349	12,672	6,593
Hole 58A	13X-2	34.74	34.46	179.41	778,102	8,498	15,386	7,304
Hole 58A	13X-2	34.75	34.47	179.44	784,322	8,924	16,441	7,823
Hole 58A	13X-2	34.76	34.48	179.46	736,844	8,668	13,328	6,900
Hole 58A	13X-2	34.77	34.49	179.49	785,700	8,932	15,210	7,547
Hole 58A	13X-2	34.78	34.50	179.51	772,614	8,802	14,848	7,373
Hole 58A	13X-2	34.79	34.51	179.54	736,620	8,435	14,071	6,986
Hole 58A	13X-2	34.8	34.52	179.56	725,976	8,803	11,861	6,176
Hole 58A	13X-2	34.81	34.53	179.59	765,627	8,887	14,140	7,015
Hole 58A	13X-2	34.82	34.54	179.61	673,687	8,890	10,657	5,970
Hole 58A	13X-2	34.83	34.54	179.64	763,772	8,870	13,956	6,492
Hole 58A	13X-2	34.84	34.55	179.66	718,137	8,801	11,715	6,286
Hole 58A	13X-2	34.85	34.56	179.69	709,594	8,919	12,114	6,181
Hole 58A	13X-2	34.86	34.57	179.71	705,644	8,615	11,853	6,596
Hole 58A	13X-2	34.87	34.58	179.74	730,317	8,823	13,684	6,722
Hole 58A	13X-2	34.88	34.59	179.76	746,118	8,739	14,841	7,640
Hole 58A	13X-2	34.89	34.60	179.79	725,625	8,593	14,129	7,387
Hole 58A	13X-2	34.9	34.61	179.81	741,003	8,538	13,644	7,523
Hole 58A	13X-2	34.91	34.61	179.84	746,678	8,649	14,259	7,047
Hole 58A	13X-2	34.92	34.62	179.86	769,202	8,538	17,312	8,192
Hole 58A	13X-2	34.93	34.63	179.89	761,067	8,599	17,077	8,026
Hole 58A	13X-2	34.94	34.64	179.91	757,598	8,953	18,260	9,094
Hole 58A	13X-2	34.95	34.65	179.94	718,408	8,271	16,373	8,454
Hole 58A	13X-2	34.96	34.66	179.96	739,513	8,849	19,122	9,433
Hole 58A	13X-2	34.97	34.67	179.99	659,546	8,168	13,781	7,521
Hole 58A	13X-2	34.98	34.68	180.01	740,454	8,435	16,370	8,367
Hole 58A	13X-2	34.99	34.69	180.04	755,173	8,417	17,256	8,097
Hole 58A	13X-2	35	34.69	180.06	743,471	8,098	16,486	6,963
Hole 58A	13X-2	35.01	34.70	180.09	757,297	8,558	16,532	7,786
Hole 58A	13X-2	35.02	34.71	180.11	753,279	8,783	16,219	7,686
Hole 58A	13X-2	35.03	34.72	180.14	755,702	8,632	15,429	7,828
Hole 58A	13X-2	35.04	34.73	180.16	726,315	8,422	14,614	7,151
Hole 58A	13X-2	35.05	34.74	180.19	763,528	8,307	17,079	7,695
Hole 58A	13X-2	35.06	34.75	180.21	766,257	8,530	16,829	8,068
Hole 58A	13X-2	35.07	34.76	180.24	667,631	8,134	12,808	6,493

Hole 58A	13X-2	35.08	34.76	180.26	708,648	8,206	15,067	7,412
Hole 58A	13X-2	35.09	34.77	180.29	620,828	7,701	10,784	6,162
Hole 58A	13X-2	35.1	34.78	180.31	775,672	8,421	19,064	8,126
Hole 58A	13X-2	35.11	34.79	180.34	661,282	8,467	13,679	7,303
Hole 58A	13X-2	35.12	34.80	180.36	738,156	8,385	17,438	7,788
Hole 58A	13X-2	35.13	34.81	180.39	713,474	8,667	14,469	7,166
Hole 58A	13X-2	35.14	34.82	180.41	704,877	8,584	14,734	7,107
Hole 58A	13X-2	35.15	34.83	180.44	682,508	8,359	14,870	7,608
Hole 58A	13X-2	35.16	34.84	180.46	672,054	8,309	12,982	6,812
Hole 58A	13X-2	35.17	34.84	180.49	642,040	8,014	12,566	6,650
Hole 58A	13X-2	35.18	34.85	180.51	627,016	8,433	9,891	6,143
Hole 58A	13X-2	35.19	34.86	180.54	657,117	8,204	11,411	6,382
Hole 58A	13X-2	35.2	34.87	180.56	654,861	7,992	11,678	6,596
Hole 58A	13X-2	35.21	34.88	180.59	620,494	8,201	11,003	6,571
Hole 58A	13X-2	35.22	34.89	180.61	671,037	8,243	11,893	6,102
Hole 58A	13X-2	35.23	34.90	180.64	638,416	8,043	12,048	6,413
Hole 58A	13X-2	35.24	34.91	180.66	696,004	8,242	15,116	7,251
Hole 58A	13X-2	35.25	34.91	180.69	669,544	8,128	12,951	6,763
Hole 58A	13X-2	35.26	34.92	180.71	730,225	8,502	15,750	7,704
Hole 58A	13X-2	35.27	34.93	180.74	622,498	7,822	11,126	6,200
Hole 58A	13X-2	35.28	34.94	180.76	705,038	8,129	14,127	7,367
Hole 58A	13X-2	35.29	34.95	180.79	625,655	8,180	9,414	6,050
Hole 58A	13X-2	35.3	34.96	180.81	633,889	7,862	10,716	5,678
Hole 58A	13X-2	35.31	34.97	180.84	664,782	7,771	12,794	6,791
Hole 58A	13X-2	35.32	34.98	180.86	729,861	8,053	16,623	8,328
Hole 58A	13X-2	35.33	34.99	180.89	738,186	8,485	15,792	7,889
Hole 58A	13X-2	35.34	34.99	180.91	721,997	8,395	14,454	7,615
Hole 58A	13X-2	35.35	35.00	180.94	671,948	8,006	12,240	6,741
Hole 58A	13X-2	35.36	35.01	180.96	665,239	7,918	12,486	6,385
Hole 58A	13X-2	35.37	35.02	180.99	622,212	7,732	10,280	5,747
Hole 58A	13X-2	35.38	35.03	181.01	674,603	8,214	12,678	6,233
Hole 58A	13X-2	35.39	35.04	181.04	778,961	9,577	19,116	8,779
Hole 58A	13X-3	35.41	35.06	181.09	652,283	8,409	12,722	7,103
Hole 58A	13X-3	35.42	35.06	181.11	731,662	8,185	15,888	8,033

Hole 58A	13X-3	35.43	35.07	181.14	752,542	8,167	17,874	8,216
Hole 58A	13X-3	35.44	35.08	181.16	754,703	8,391	15,698	7,418
Hole 58A	13X-3	35.45	35.09	181.19	801,783	8,558	18,420	8,072
Hole 58A	13X-3	35.46	35.10	181.21	775,615	8,407	17,414	7,649
Hole 58A	13X-3	35.47	35.11	181.24	810,342	8,535	18,451	7,810
Hole 58A	13X-3	35.48	35.12	181.26	786,522	8,479	17,205	7,394
Hole 58A	13X-3	35.49	35.13	181.28	808,250	8,454	19,440	8,476
Hole 58A	13X-3	35.5	35.14	181.31	789,070	8,233	19,665	8,379
Hole 58A	13X-3	35.51	35.14	181.33	785,281	7,947	18,667	8,451
Hole 58A	13X-3	35.52	35.15	181.36	745,902	8,020	16,500	7,612
Hole 58A	13X-3	35.53	35.16	181.38	787,051	8,203	17,421	7,914
Hole 58A	13X-3	35.54	35.17	181.41	772,684	7,952	16,744	7,881
Hole 58A	13X-3	35.55	35.18	181.43	778,518	8,122	18,071	8,253
Hole 58A	13X-3	35.56	35.19	181.46	817,135	8,163	19,109	7,918
Hole 58A	13X-3	35.57	35.20	181.48	819,406	8,292	18,290	7,770
Hole 58A	13X-3	35.58	35.21	181.51	790,251	8,309	16,532	7,421
Hole 58A	13X-3	35.59	35.21	181.53	827,273	8,254	19,041	7,968
Hole 58A	13X-3	35.6	35.22	181.56	835,666	8,369	20,146	8,191
Hole 58A	13X-3	35.61	35.23	181.58	805,095	8,140	20,675	9,094
Hole 58A	13X-3	35.62	35.24	181.61	797,411	8,310	18,221	8,034
Hole 58A	13X-3	35.63	35.25	181.63	799,763	8,447	17,006	7,225
Hole 58A	13X-3	35.64	35.26	181.66	793,033	8,417	18,643	8,477
Hole 58A	13X-3	35.65	35.27	181.68	747,985	7,967	14,366	7,093
Hole 58A	13X-3	35.66	35.28	181.71	712,589	7,689	14,485	7,377
Hole 58A	13X-3	35.67	35.29	181.73	689,927	8,007	12,560	6,425
Hole 58A	13X-3	35.68	35.29	181.76	650,299	7,677	12,401	6,215
Hole 58A	13X-3	35.69	35.30	181.78	676,791	8,070	13,042	6,717
Hole 58A	13X-3	35.7	35.31	181.81	749,765	8,209	15,241	7,263
Hole 58A	13X-3	35.71	35.32	181.83	755,512	8,617	16,777	7,952
Hole 58A	13X-3	35.72	35.33	181.86	715,868	8,648	16,467	7,970
Hole 58A	13X-3	35.73	35.34	181.88	642,971	11,031	14,995	7,788
Hole 58A	13X-4	35.75	35.36	181.93	684,614	8,842	14,734	8,053
Hole 58A	13X-4	35.76	35.36	181.96	589,219	7,569	10,654	6,702
Hole 58A	13X-4	35.77	35.37	181.98	606,492	8,300	11,725	6,954

Hole 58A	13X-4	35.78	35.38	182.01	640,406	9,085	10,233	6,431
Hole 58A	13X-4	35.79	35.39	182.03	659,129	9,494	12,032	6,970
Hole 58A	14X-1	35.49	35.49	182.31	499,818	6,825	8,126	4,356
Hole 58A	14X-1	35.5	35.50	182.34	625,940	8,397	10,884	5,952
Hole 58A	14X-1	35.51	35.51	182.37	619,345	8,186	12,538	6,750
Hole 58A	14X-1	35.52	35.52	182.40	644,151	7,803	13,052	6,854
Hole 58A	14X-1	35.53	35.53	182.43	587,315	8,149	11,236	6,144
Hole 58A	14X-1	35.54	35.54	182.46	569,376	7,935	11,006	5,969
Hole 58A	14X-1	35.55	35.55	182.48	647,501	7,823	13,887	6,995
Hole 58A	14X-1	35.56	35.56	182.51	655,654	7,703	12,346	6,633
Hole 58A	14X-1	35.57	35.57	182.54	695,534	7,751	13,988	7,106
Hole 58A	14X-1	35.58	35.58	182.57	690,054	8,149	14,246	6,755
Hole 58A	14X-1	35.59	35.59	182.60	701,945	8,082	15,089	7,557
Hole 58A	14X-1	35.6	35.60	182.62	728,825	8,405	15,830	8,136
Hole 58A	14X-1	35.61	35.61	182.65	715,392	8,342	14,670	7,850
Hole 58A	14X-1	35.62	35.62	182.68	558,693	7,109	8,865	5,836
Hole 58A	14X-1	35.63	35.63	182.71	682,907	7,423	12,757	7,532
Hole 58A	14X-1	35.64	35.64	182.74	766,980	7,943	14,849	7,559
Hole 58A	14X-1	35.65	35.65	182.77	735,010	8,067	13,816	6,982
Hole 58A	14X-1	35.66	35.66	182.79	738,955	8,181	13,560	7,005
Hole 58A	14X-1	35.67	35.67	182.82	704,842	8,133	11,696	6,627
Hole 58A	14X-1	35.68	35.68	182.85	731,618	8,274	12,727	6,853
Hole 58A	14X-1	35.69	35.69	182.88	692,378	8,198	12,169	6,682
Hole 58A	14X-1	35.7	35.70	182.91	726,851	8,313	11,364	6,290
Hole 58A	14X-1	35.71	35.71	182.94	693,441	8,124	10,866	6,369
Hole 58A	14X-1	35.72	35.72	182.96	604,632	8,061	8,050	5,113
Hole 58A	14X-1	35.73	35.73	182.99	548,510	8,036	6,341	4,367
Hole 58A	14X-1	35.74	35.74	183.02	531,811	8,161	6,548	4,564
Hole 58A	14X-1	35.75	35.75	183.05	643,060	8,332	9,453	5,822
Hole 58A	14X-1	35.76	35.76	183.08	709,047	8,383	11,804	6,523
Hole 58A	14X-1	35.77	35.77	183.11	719,689	8,808	11,076	5,996
Hole 58A	14X-1	35.78	35.78	183.13	688,339	9,715	10,691	6,564
Hole 58A	14X-1	35.79	35.79	183.16	532,486	9,101	5,718	4,920
Hole 58A	14X-1	35.8	35.80	183.19	694,208	8,270	10,736	7,000

Hole 58A	14X-1	35.81	183.22	660,424	9,039	10,416	6,319
Hole 58A	14X-1	35.82	183.25	476,421	7,267	6,959	5,027
Hole 58A	14X-1	35.83	183.28	716,537	8,054	12,352	7,246
Hole 58A	14X-1	35.84	183.30	713,565	8,081	12,900	6,818
Hole 58A	14X-1	35.85	183.33	715,824	8,419	13,419	7,578
Hole 58A	14X-1	35.86	183.36	725,600	8,361	14,123	7,135
Hole 58A	14X-1	35.87	183.39	733,145	8,547	13,486	6,916
Hole 58A	14X-1	35.88	183.42	744,253	8,265	14,225	6,976
Hole 58A	14X-1	35.89	183.44	739,139	8,177	14,377	7,280
Hole 58A	14X-1	35.9	183.47	742,886	8,097	14,290	6,943
Hole 58A	14X-1	35.91	183.50	741,988	8,062	14,651	7,375
Hole 58A	14X-1	35.92	183.53	735,633	8,507	15,585	7,523
Hole 58A	14X-1	35.93	183.56	734,628	8,219	15,474	7,723
Hole 58A	14X-1	35.94	183.59	736,545	8,160	14,528	7,543
Hole 58A	14X-1	35.95	183.61	736,223	7,731	14,776	7,868
Hole 58A	14X-1	35.96	183.64	727,999	8,285	14,239	7,387
Hole 58A	14X-1	35.97	183.67	714,382	7,602	14,179	6,932
Hole 58A	14X-1	35.98	183.70	735,663	8,553	14,422	7,194
Hole 58A	14X-1	35.99	183.73	704,784	7,648	14,028	7,195
Hole 58A	14X-1	36	183.76	721,317	8,016	13,721	7,118
Hole 58A	14X-1	36.01	183.78	674,578	7,430	13,531	6,754
Hole 58A	14X-1	36.02	183.81	707,629	7,974	14,288	7,546
Hole 58A	14X-1	36.03	183.84	727,281	8,129	14,639	7,340
Hole 58A	14X-1	36.04	183.87	724,931	8,166	14,634	7,293
Hole 58A	14X-1	36.05	183.90	739,073	8,153	15,199	6,925
Hole 58A	14X-1	36.06	183.93	710,510	8,779	14,756	7,034
Hole 58A	14X-1	36.07	183.95	746,778	8,274	15,875	7,445
Hole 58A	14X-1	36.08	183.98	735,202	8,000	15,420	7,627
Hole 58A	14X-1	36.09	184.01	721,796	7,979	15,001	7,509
Hole 58A	14X-1	36.1	184.04	734,427	8,324	14,464	7,634
Hole 58A	14X-1	36.11	184.07	729,480	7,813	14,357	7,089
Hole 58A	14X-1	36.12	184.10	708,810	7,871	13,497	6,861
Hole 58A	14X-1	36.13	184.12	656,266	7,978	11,251	6,612
Hole 58A	14X-1	36.14	184.15	650,970	7,696	10,585	5,786
Hole 58A	14X-1	36.15	184.18	596,843	8,088	9,628	5,695

Hole 58A	14X-1	36.21	36.21	184.35	683,095	8,870	11,113	6,693
Hole 58A	14X-1	36.22	36.22	184.38	545,121	8,051	7,325	4,699
Hole 58A	14X-1	36.23	36.23	184.41	635,245	8,049	9,333	5,561
Hole 58A	14X-1	36.24	36.24	184.43	657,754	8,389	10,083	5,394
Hole 58A	14X-1	36.25	36.25	184.46	743,712	8,320	12,158	6,055
Hole 58A	14X-1	36.26	36.26	184.49	732,001	8,260	13,076	6,906
Hole 58A	14X-1	36.27	36.27	184.52	721,520	8,086	11,882	6,375
Hole 58A	14X-1	36.28	36.28	184.55	727,382	7,693	10,504	5,756
Hole 58A	14X-1	36.29	36.29	184.58	686,214	7,853	10,775	5,721
Hole 58A	14X-1	36.3	36.30	184.60	750,645	8,064	12,956	6,132
Hole 58A	14X-1	36.31	36.31	184.63	765,662	8,498	12,483	6,272
Hole 58A	14X-1	36.32	36.32	184.66	793,136	8,555	13,524	6,295
Hole 58A	14X-1	36.33	36.33	184.69	736,245	8,820	11,786	6,966
Hole 58A	14X-1	36.34	36.34	184.72	648,178	8,259	8,243	6,163
Hole 58A	14X-1	36.35	36.35	184.75	750,403	8,064	13,848	7,402
Hole 58A	14X-1	36.36	36.36	184.77	769,907	8,372	15,315	7,601
Hole 58A	14X-1	36.37	36.37	184.80	757,103	7,768	15,295	8,004
Hole 58A	14X-1	36.38	36.38	184.83	724,483	7,887	13,260	6,752
Hole 58A	14X-1	36.39	36.39	184.86	750,513	7,916	12,571	6,406
Hole 58A	14X-1	36.4	36.40	184.89	718,238	8,179	12,754	6,474
Hole 58A	14X-1	36.41	36.41	184.92	698,399	7,922	10,820	5,342
Hole 58A	14X-1	36.42	36.42	184.94	783,304	7,927	13,401	6,586
Hole 58A	14X-1	36.43	36.43	184.97	811,642	8,148	15,088	6,681
Hole 58A	14X-1	36.44	36.44	185.00	809,438	7,934	16,803	7,315
Hole 58A	14X-1	36.45	36.45	185.08	833,305	8,642	16,428	6,850
Hole 58A	14X-1	36.46	36.46	185.17	836,684	8,199	16,987	7,743
Hole 58A	14X-1	36.47	36.47	185.25	824,948	8,264	15,649	6,914
Hole 58A	14X-1	36.48	36.48	185.34	850,334	8,501	15,724	6,579
Hole 58A	14X-1	36.49	36.49	185.42	844,117	8,504	15,929	6,646
Hole 58A	14X-1	36.5	36.50	185.51	833,947	8,423	16,176	7,036
Hole 58A	14X-1	36.51	36.51	185.59	866,897	8,909	16,981	6,770
Hole 58A	14X-1	36.52	36.52	185.68	836,933	8,645	17,497	7,471
Hole 58A	14X-1	36.53	36.53	185.76	830,147	8,584	17,266	7,172
Hole 58A	14X-1	36.54	36.54	185.85	822,455	8,433	17,337	7,697
Hole 58A	14X-1	36.55	36.55	185.93	825,073	8,669	18,365	7,714

Hole 58A	14X-1	36.56	186.01	854,564	8,340	16,928	6,897
Hole 58A	14X-1	36.57	186.10	801,692	8,226	16,568	7,593
Hole 58A	14X-1	36.58	186.18	819,123	8,530	14,951	6,633
Hole 58A	14X-1	36.59	186.27	831,477	8,420	15,970	6,426
Hole 58A	14X-1	36.6	186.35	841,155	8,138	17,474	7,586
Hole 58A	14X-1	36.61	186.44	844,768	8,559	17,347	7,529
Hole 58A	14X-1	36.62	186.52	821,808	8,157	16,667	6,855
Hole 58A	14X-1	36.63	186.61	838,629	8,346	16,862	7,315
Hole 58A	14X-1	36.64	186.69	835,603	8,499	16,853	7,128
Hole 58A	14X-1	36.65	186.77	825,551	8,356	16,444	7,022
Hole 58A	14X-1	36.66	186.86	804,875	8,251	19,104	8,214
Hole 58A	14X-1	36.67	186.94	834,214	8,589	20,166	8,281
Hole 58A	14X-1	36.68	187.03	845,507	8,617	17,376	6,987
Hole 58A	14X-1	36.69	187.11	830,261	8,423	17,462	7,005
Hole 58A	14X-1	36.7	187.20	843,257	8,416	18,808	7,659
Hole 58A	14X-1	36.71	187.28	836,106	8,570	17,830	7,002
Hole 58A	14X-1	36.72	187.37	827,084	8,164	17,795	7,602
Hole 58A	14X-1	36.73	187.45	804,424	8,253	18,000	7,660
Hole 58A	14X-1	36.74	187.54	798,702	8,156	17,680	7,887
Hole 58A	14X-1	36.75	187.62	836,885	8,335	17,489	7,469
Hole 58A	14X-1	36.76	187.70	802,454	8,167	15,915	6,958
Hole 58A	14X-1	36.77	187.79	781,587	8,112	16,879	7,182
Hole 58A	14X-1	36.78	187.87	769,390	7,894	19,734	8,744
Hole 58A	14X-1	36.79	187.96	765,381	7,934	19,699	8,692
Hole 58A	14X-1	36.8	188.04	772,439	8,394	19,673	8,798
Hole 58A	14X-1	36.81	188.13	779,384	8,352	19,006	8,057
Hole 58A	14X-1	36.82	188.21	777,431	7,879	19,482	8,258
Hole 58A	14X-1	36.83	188.30	785,092	7,989	17,734	7,755
Hole 58A	14X-1	36.84	188.38	793,076	8,312	19,034	8,149
Hole 58A	14X-1	36.85	188.46	760,018	7,945	19,032	8,506
Hole 58A	14X-1	36.86	188.55	744,035	8,074	17,363	7,550
Hole 58A	14X-1	36.87	188.63	801,781	8,254	19,201	7,784
Hole 58A	14X-1	36.88	188.72	848,837	9,287	20,658	8,872
Hole 58A	14X-1	36.89	188.80	860,863	10,273	24,482	9,952

Hole 58A	14X-2	36.91	188.97	743,999	7,253	18,343	7,149
Hole 58A	14X-2	36.92	189.06	813,408	8,050	26,714	10,070
Hole 58A	14X-2	36.93	189.14	868,202	8,669	29,334	10,475
Hole 58A	14X-2	36.94	189.23	857,380	9,081	28,707	10,735
Hole 58A	14X-2	36.95	189.31	841,739	8,795	28,974	10,493
Hole 58A	14X-2	36.96	189.39	835,861	8,549	29,555	11,154
Hole 58A	14X-2	36.97	189.48	838,732	8,530	29,839	10,926
Hole 58A	14X-2	36.98	189.56	832,835	8,401	28,947	10,547
Hole 58A	14X-2	36.99	189.65	819,711	8,468	28,875	10,815
Hole 58A	14X-2	37	189.73	824,966	8,361	27,956	10,352
Hole 58A	14X-2	37.01	189.82	832,929	8,561	25,125	9,371
Hole 58A	14X-2	37.02	189.90	819,141	8,335	28,998	10,961
Hole 58A	14X-2	37.03	189.99	827,608	8,333	26,325	9,294
Hole 58A	14X-2	37.04	190.07	825,257	8,281	27,135	9,762
Hole 58A	14X-2	37.05	190.15	823,562	8,352	29,577	10,996
Hole 58A	14X-2	37.06	190.24	831,373	8,640	27,542	10,223
Hole 58A	14X-2	37.07	190.32	825,574	8,199	29,652	11,517
Hole 58A	14X-2	37.08	190.41	851,291	8,261	27,228	10,095
Hole 58A	14X-2	37.09	190.49	862,789	8,423	27,824	10,329
Hole 58A	14X-2	37.1	190.58	862,434	8,238	26,716	9,935
Hole 58A	14X-2	37.11	190.66	856,653	8,538	26,826	10,032
Hole 58A	14X-2	37.12	190.75	851,125	8,398	25,961	9,793
Hole 58A	14X-2	37.13	190.83	858,330	8,455	26,334	9,682
Hole 58A	14X-2	37.14	190.92	851,005	8,491	25,726	9,770
Hole 58A	14X-2	37.15	191.00	844,990	8,340	26,615	10,158
Hole 58A	14X-2	37.16	191.09	825,665	8,110	30,095	11,143
Hole 58A	14X-2	37.17	191.19	801,619	8,172	27,438	10,847
Hole 58A	14X-2	37.18	191.28	796,374	8,154	32,194	12,063
Hole 58A	14X-2	37.19	191.38	799,249	8,302	30,073	12,085
Hole 58A	14X-2	37.2	191.47	771,890	8,093	30,847	12,293
Hole 58A	14X-2	37.21	191.56	769,074	8,056	32,472	13,016
Hole 58A	14X-2	37.22	191.66	780,027	7,907	33,982	13,465
Hole 58A	14X-2	37.23	191.75	779,144	7,977	33,612	13,163
Hole 58A	14X-2	37.24	191.84	752,191	7,822	32,791	13,056
Hole 58A	14X-2	37.25	191.94	768,630	7,627	32,748	13,159

Hole 58A	14X-2	37.26	37.26	192.03	781,310	7,874	33,097	12,793
Hole 58A	14X-2	37.27	37.27	192.13	813,069	7,984	31,616	12,384
Hole 58A	14X-2	37.28	37.28	192.22	787,916	7,959	34,585	13,610
Hole 58A	14X-2	37.29	37.29	192.31	785,075	7,675	34,529	14,044
Hole 58A	14X-2	37.3	37.30	192.41	757,344	7,753	35,814	14,489
Hole 58A	14X-2	37.31	37.31	192.50	752,372	7,628	35,880	14,516
Hole 58A	14X-2	37.32	37.32	192.59	748,523	7,633	35,349	14,616
Hole 58A	14X-2	37.33	37.33	192.69	758,481	7,433	35,293	14,251
Hole 58A	14X-2	37.34	37.34	192.78	758,157	7,605	36,541	14,323
Hole 58A	14X-2	37.35	37.35	192.88	758,175	7,975	37,600	14,756
Hole 58A	14X-2	37.36	37.36	192.97	768,183	7,827	37,063	14,346
Hole 58A	14X-2	37.37	37.37	193.06	782,129	7,998	36,373	13,808
Hole 58A	14X-2	37.38	37.38	193.16	804,523	8,170	38,221	14,177
Hole 58A	14X-2	37.39	37.39	193.25	780,715	8,077	39,645	15,331
Hole 58A	14X-2	37.4	37.40	193.34	783,992	8,095	38,135	14,747
Hole 58A	14X-2	37.41	37.41	193.44	752,324	7,554	36,721	14,591
Hole 58A	14X-2	37.42	37.42	193.53	775,366	7,701	34,748	13,429
Hole 58A	14X-2	37.43	37.43	193.63	765,158	7,570	36,677	14,432
Hole 58A	14X-2	37.44	37.44	193.72	780,669	7,791	36,453	14,299
Hole 58A	14X-2	37.45	37.45	193.81	753,967	7,516	37,851	14,570
Hole 58A	14X-2	37.46	37.46	193.91	750,825	7,542	38,787	15,334
Hole 58A	14X-2	37.47	37.47	194.00	753,958	7,183	38,991	14,853
Hole 58A	14X-2	37.48	37.48	194.09	755,017	7,619	38,952	15,334
Hole 58A	14X-2	37.49	37.49	194.19	754,949	7,472	40,747	15,715
Hole 58A	14X-2	37.5	37.50	194.28	751,937	7,370	36,699	13,910
Hole 58A	14X-2	37.51	37.51	194.38	730,168	7,324	40,734	15,473
Hole 58A	14X-2	37.52	37.52	194.47	732,260	7,529	40,337	15,695
Hole 58A	14X-2	37.53	37.53	194.56	755,874	7,800	41,931	15,652
Hole 58A	14X-2	37.54	37.54	194.66	744,311	7,389	42,740	16,396
Hole 58A	14X-2	37.55	37.55	194.75	738,310	7,530	42,687	16,262
Hole 58A	14X-2	37.56	37.56	194.84	728,484	7,543	40,346	15,434
Hole 58A	14X-2	37.57	37.57	194.94	735,785	7,526	41,002	16,065
Hole 58A	14X-2	37.58	37.58	195.03	740,563	7,628	40,384	15,465
Hole 58A	14X-2	37.59	37.59	195.13	737,521	7,542	40,933	15,440
Hole 58A	14X-2	37.6	37.60	195.22	728,293	7,478	40,251	15,536

Hole 58A	14X-2	37.61	37.61	195.31	707,586	7,247	42,120	16,509
Hole 58A	14X-2	37.62	37.62	195.41	716,118	7,574	42,107	16,532
Hole 58A	14X-2	37.63	37.63	195.50	717,367	7,489	39,781	15,656
Hole 58A	14X-2	37.64	37.64	195.59	700,554	7,327	43,170	16,982
Hole 58A	14X-2	37.65	37.65	195.69	703,789	7,422	41,827	16,459
Hole 58A	14X-2	37.66	37.66	195.78	699,787	7,469	43,098	16,910
Hole 58A	14X-2	37.67	37.67	195.88	693,794	7,423	41,237	16,228
Hole 58A	14X-2	37.68	37.68	195.97	698,901	7,355	42,051	16,581
Hole 58A	14X-2	37.69	37.69	196.06	714,380	7,544	43,208	16,591
Hole 58A	14X-2	37.7	37.70	196.16	712,418	7,306	42,996	16,640
Hole 58A	14X-2	37.71	37.71	196.25	711,515	7,329	43,471	17,155
Hole 58A	14X-2	37.72	37.72	196.34	724,471	7,687	43,000	16,464
Hole 58A	14X-2	37.73	37.73	196.44	721,401	7,323	41,981	16,718
Hole 58A	14X-2	37.74	37.74	196.53	715,709	7,650	40,990	16,210
Hole 58A	14X-2	37.75	37.75	196.63	710,060	7,423	41,516	16,270
Hole 58A	14X-2	37.76	37.76	196.72	728,457	7,769	41,355	15,801
Hole 58A	14X-2	37.77	37.77	196.81	724,291	7,408	41,235	15,587
Hole 58A	14X-2	37.78	37.78	196.91	710,239	7,478	41,759	16,673
Hole 58A	14X-2	37.79	37.79	197.00	717,019	7,480	42,313	16,521
Hole 58A	14X-2	37.8	37.80	197.09	729,694	7,657	39,815	15,700
Hole 58A	14X-2	37.81	37.81	197.19	738,151	7,807	42,524	16,443
Hole 58A	14X-2	37.82	37.82	197.28	689,796	7,329	40,770	16,990
Hole 58A	14X-2	37.83	37.83	197.38	691,726	7,396	39,903	16,434
Hole 58A	14X-2	37.84	37.84	197.47	684,322	7,249	42,943	17,654
Hole 58A	14X-2	37.85	37.85	197.56	685,017	7,369	42,394	17,594
Hole 58A	14X-2	37.86	37.86	197.66	689,429	7,374	42,747	16,902
Hole 58A	14X-2	37.87	37.87	197.75	687,507	7,278	42,304	17,340
Hole 58A	14X-2	37.88	37.88	197.84	689,595	7,361	42,986	17,528
Hole 58A	14X-2	37.89	37.89	197.94	693,557	7,487	41,050	16,452
Hole 58A	14X-2	37.9	37.90	198.03	675,561	7,273	40,965	17,062
Hole 58A	14X-2	37.91	37.91	198.13	669,100	7,181	38,206	16,154
Hole 58A	14X-2	37.92	37.92	198.22	663,895	7,137	36,976	15,360
Hole 58A	14X-2	37.93	37.93	198.31	686,129	7,431	37,339	15,549
Hole 58A	14X-2	37.94	37.94	198.41	698,441	7,557	37,791	15,320
Hole 58A	14X-2	37.95	37.95	198.50	679,039	7,278	40,495	16,580

Hole 58A	14X-2	37.96	198.59	677,015	7,409	41,853	17,111
Hole 58A	14X-2	37.97	198.69	657,563	7,422	39,557	17,368
Hole 58A	14X-2	37.98	198.78	637,587	7,096	35,327	15,276
Hole 58A	14X-2	37.99	198.88	676,913	7,368	32,918	14,200
Hole 58A	14X-2	38	198.97	666,386	6,953	33,803	14,658
Hole 58A	14X-2	38.01	199.06	659,469	7,361	39,653	16,621
Hole 58A	14X-2	38.02	199.16	680,234	7,763	41,539	16,670
Hole 58A	14X-2	38.03	199.25	675,182	7,431	40,485	16,044
Hole 58A	14X-2	38.04	199.34	654,463	7,181	41,756	17,440
Hole 58A	14X-2	38.05	199.44	648,424	7,271	42,826	17,700
Hole 58A	14X-2	38.06	199.53	636,348	6,945	43,267	18,002
Hole 58A	14X-2	38.07	199.63	644,407	7,155	45,776	18,237
Hole 58A	14X-2	38.08	199.72	668,467	7,362	44,391	17,749
Hole 58A	14X-2	38.09	199.81	650,480	7,562	44,312	18,212
Hole 58A	14X-2	38.1	199.91	652,329	7,176	43,364	17,899
Hole 58A	14X-2	38.11	200.00	639,998	7,118	44,057	18,265
Hole 58A	14X-2	38.12	200.13	640,870	6,912	45,146	18,006
Hole 58A	14X-2	38.13	200.26	659,203	7,392	46,848	18,774
Hole 58A	14X-2	38.14	200.38	673,821	7,410	46,455	18,504
Hole 58A	14X-2	38.15	200.51	654,685	7,466	44,016	17,961
Hole 58A	14X-2	38.16	200.64	642,726	7,391	40,740	17,787
Hole 58A	14X-2	38.17	200.77	629,128	6,990	39,810	17,085
Hole 58A	14X-2	38.18	200.89	647,863	7,198	41,618	17,495
Hole 58A	14X-2	38.19	201.02	650,012	7,209	40,799	17,199
Hole 58A	14X-2	38.2	201.15	664,915	7,200	38,836	16,514
Hole 58A	14X-2	38.21	201.28	638,081	7,036	41,421	17,335
Hole 58A	14X-2	38.22	201.41	618,668	7,058	43,153	17,905
Hole 58A	14X-2	38.23	201.53	635,993	7,051	42,075	17,344
Hole 58A	14X-2	38.24	201.66	642,466	7,052	42,463	17,832
Hole 58A	14X-2	38.25	201.79	632,352	6,981	44,194	18,380
Hole 58A	14X-2	38.26	201.92	618,761	6,925	43,848	18,373
Hole 58A	14X-2	38.27	202.05	631,098	7,867	42,894	17,761
Hole 58A	14X-3	38.29	202.30	543,524	6,397	34,425	16,225
Hole 58A	14X-3	38.3	202.43	580,814	7,101	44,676	19,631

Hole 58A	14X-3	38.31	38.31	202.56	639,967	7,584	45,575	19,244
Hole 58A	14X-3	38.32	38.32	202.68	639,183	7,612	46,685	19,760
Hole 58A	14X-3	38.33	38.33	202.81	642,754	7,780	46,592	20,256
Hole 58A	14X-3	38.34	38.34	202.94	642,153	7,818	46,993	20,175
Hole 58A	14X-3	38.35	38.35	203.07	638,612	8,158	43,942	19,365
Hole 58A	15X-1	38.54	38.54	205.50	616,344	7,784	35,728	15,361
Hole 58A	15X-1	38.55	38.55	205.62	651,216	7,874	36,147	15,795
Hole 58A	15X-1	38.56	38.56	205.75	606,336	7,822	38,264	17,167
Hole 58A	15X-1	38.57	38.57	205.88	599,825	7,696	40,253	18,385
Hole 58A	15X-1	38.58	38.58	206.01	631,746	7,897	40,412	17,250
Hole 58A	15X-1	38.59	38.59	206.14	636,575	8,168	41,120	17,535
Hole 58A	15X-1	38.6	38.60	206.26	633,256	8,025	41,005	17,868
Hole 58A	15X-1	38.61	38.61	206.39	625,312	7,587	40,855	17,397
Hole 58A	15X-1	38.62	38.62	206.52	615,094	7,919	42,195	18,132
Hole 58A	15X-1	38.63	38.63	206.65	640,917	8,203	40,638	16,917
Hole 58A	15X-1	38.64	38.64	206.77	646,319	7,949	40,026	17,238
Hole 58A	15X-1	38.65	38.65	206.90	631,830	7,842	40,452	16,990
Hole 58A	15X-1	38.66	38.66	207.03	628,391	7,604	39,714	17,254
Hole 58A	15X-1	38.67	38.67	207.16	656,261	8,017	40,527	17,383
Hole 58A	15X-1	38.68	38.68	207.29	651,297	7,916	37,690	16,263
Hole 58A	15X-1	38.69	38.69	207.41	664,581	8,350	38,651	15,760
Hole 58A	15X-1	38.7	38.70	207.54	654,353	7,986	40,254	16,822
Hole 58A	15X-1	38.71	38.71	207.67	646,247	8,132	39,803	16,697
Hole 58A	15X-1	38.72	38.72	207.80	661,837	8,075	39,796	16,872
Hole 58A	15X-1	38.73	38.73	207.92	652,474	8,141	40,736	16,994
Hole 58A	15X-1	38.74	38.74	208.05	652,964	8,083	40,674	17,243
Hole 58A	15X-1	38.75	38.75	208.18	640,473	7,866	40,357	17,280
Hole 58A	15X-1	38.76	38.76	208.31	655,070	7,913	41,444	17,599
Hole 58A	15X-1	38.77	38.77	208.44	655,275	8,045	41,563	17,227
Hole 58A	15X-1	38.78	38.78	208.56	628,243	7,756	41,053	17,890
Hole 58A	15X-1	38.79	38.79	208.69	626,351	7,831	43,358	18,826
Hole 58A	15X-1	38.8	38.80	208.82	596,017	7,482	42,249	18,197
Hole 58A	15X-1	38.81	38.81	208.95	618,552	7,715	43,487	18,779
Hole 58A	15X-1	38.82	38.82	209.08	626,674	7,802	42,789	18,136

Hole 58A	15X-1	38.83	38.83	209.20	611,438	7,643	44,385	18,654
Hole 58A	15X-1	38.84	38.84	209.33	632,167	7,918	43,769	18,958
Hole 58A	15X-1	38.85	38.85	209.46	627,871	7,684	43,215	18,589
Hole 58A	15X-1	38.86	38.86	209.59	642,454	8,005	42,880	17,554
Hole 58A	15X-1	38.87	38.87	209.71	649,168	7,772	41,574	17,688
Hole 58A	15X-1	38.88	38.88	209.84	628,487	7,732	40,209	17,584
Hole 58A	15X-1	38.89	38.89	209.97	606,954	7,401	42,378	17,861
Hole 58A	15X-1	38.9	38.90	210.10	618,084	7,660	43,641	18,103
Hole 58A	15X-1	38.91	38.91	210.23	621,273	7,514	43,073	18,371
Hole 58A	15X-1	38.92	38.92	210.35	627,069	7,877	44,677	18,862
Hole 58A	15X-1	38.93	38.93	210.48	619,828	7,804	45,786	19,374
Hole 58A	15X-1	38.94	38.94	210.61	618,106	7,617	44,823	18,530
Hole 58A	15X-1	38.95	38.95	210.74	636,363	8,234	44,227	18,433
Hole 58A	15X-1	38.96	38.96	210.86	657,801	8,100	43,582	18,365
Hole 58A	15X-1	38.97	38.97	210.99	648,147	8,062	45,823	18,704
Hole 58A	15X-1	38.98	38.98	211.12	643,041	8,103	45,009	19,231
Hole 58A	15X-1	38.99	38.99	211.25	656,791	8,431	45,874	18,590
Hole 58A	15X-1	39	39.00	211.38	640,765	8,131	47,330	19,755
Hole 58A	15X-1	39.01	39.01	211.50	643,101	8,169	46,658	18,901
Hole 58A	15X-1	39.02	39.02	211.63	648,537	8,113	45,323	18,925
Hole 58A	15X-1	39.03	39.03	211.76	635,975	8,071	43,817	18,504
Hole 58A	15X-1	39.04	39.04	211.89	638,534	7,963	44,073	18,278
Hole 58A	15X-1	39.05	39.05	212.02	642,307	7,940	44,793	18,559
Hole 58A	15X-1	39.06	39.06	212.14	638,187	7,954	43,409	17,904
Hole 58A	15X-1	39.07	39.07	212.27	640,923	8,006	43,256	18,253
Hole 58A	15X-1	39.08	39.08	212.40	633,667	7,983	43,321	17,802
Hole 58A	15X-1	39.09	39.09	212.53	629,585	7,991	43,154	18,356
Hole 58A	15X-1	39.1	39.10	212.65	609,684	8,063	45,137	19,436
Hole 58A	15X-1	39.11	39.11	212.78	624,203	7,972	45,478	18,848
Hole 58A	15X-1	39.12	39.12	212.91	641,481	8,041	43,908	18,088
Hole 58A	15X-1	39.13	39.13	213.04	643,775	7,771	43,867	18,178
Hole 58A	15X-1	39.14	39.14	213.17	650,703	8,066	43,450	18,407
Hole 58A	15X-1	39.15	39.15	213.29	636,713	7,939	43,895	18,407
Hole 58A	15X-1	39.16	39.16	213.42	642,334	7,787	43,191	17,711
Hole 58A	15X-1	39.17	39.17	213.55	590,308	7,541	44,907	19,007

Hole 58A	15X-1	39.18	39.18	213.68	593,884	7,706	45,696	19,260
Hole 58A	15X-1	39.19	39.19	213.80	601,602	8,078	46,819	19,603
Hole 58A	15X-1	39.2	39.20	213.93	610,921	8,030	46,832	19,478
Hole 58A	15X-1	39.21	39.21	214.06	618,002	8,042	46,252	19,532
Hole 58A	15X-1	39.22	39.22	214.19	642,847	8,309	45,821	18,928
Hole 58A	15X-1	39.23	39.23	214.32	611,517	7,837	44,048	18,707
Hole 58A	15X-1	39.24	39.24	214.44	611,006	8,023	44,298	18,233
Hole 58A	15X-1	39.25	39.25	214.57	630,357	8,196	45,073	18,666
Hole 58A	15X-1	39.26	39.26	214.70	601,715	7,790	46,146	19,461
Hole 58A	15X-1	39.27	39.27	214.83	616,150	7,752	45,893	19,323
Hole 58A	15X-1	39.28	39.28	214.95	624,149	7,809	45,174	18,720
Hole 58A	15X-1	39.29	39.29	215.08	620,231	7,704	45,080	18,706
Hole 58A	15X-1	39.3	39.30	215.21	621,896	7,655	45,234	18,794
Hole 58A	15X-1	39.31	39.31	215.34	634,527	7,795	45,259	18,709
Hole 58A	15X-1	39.32	39.32	215.47	631,945	7,875	45,649	19,195
Hole 58A	15X-1	39.33	39.33	215.59	638,898	7,976	45,095	18,558
Hole 58A	15X-1	39.34	39.34	215.72	652,836	8,009	42,928	17,569
Hole 58A	15X-1	39.35	39.35	215.85	679,885	7,720	34,654	13,048
Hole 58A	15X-1	39.36	39.36	215.98	642,098	7,752	42,635	16,993
Hole 58A	15X-1	39.37	39.37	216.11	616,944	8,062	46,999	19,310
Hole 58A	15X-1	39.38	39.38	216.23	615,306	7,985	47,929	20,116
Hole 58A	15X-1	39.39	39.39	216.36	624,710	8,172	47,150	19,565
Hole 58A	15X-1	39.4	39.40	216.49	666,522	8,142	40,443	15,573
Hole 58A	15X-1	39.41	39.41	216.62	628,359	8,094	44,707	18,903
Hole 58A	15X-1	39.42	39.42	216.74	610,558	8,103	43,166	18,863
Hole 58A	15X-1	39.43	39.43	216.87	575,717	7,473	35,858	16,944
Hole 58A	15X-1	39.44	39.44	217.00	548,484	7,383	32,553	15,939
Hole 58A	15X-1	39.45	39.45	217.03	541,212	7,647	33,390	15,942
Hole 58A	15X-1	39.46	39.46	217.06	480,173	6,700	31,220	14,037
Hole 58A	15X-1	39.47	39.47	217.09	458,358	6,470	29,789	13,652
Hole 58A	15X-2	39.59	39.59	217.43	591,789	7,424	37,746	16,375
Hole 58A	15X-2	39.6	39.60	217.46	562,718	7,577	38,475	16,168
Hole 58A	15X-2	39.61	39.61	217.49	575,875	7,779	38,638	16,388
Hole 58A	15X-2	39.62	39.62	217.52	597,502	8,109	38,557	16,465

Hole 58A	15X-2	39.63	39.63	217.55	625,356	8,380	41,718	16,939
Hole 58A	15X-2	39.64	39.64	217.58	632,995	8,376	41,906	16,983
Hole 58A	15X-2	39.65	39.65	217.61	621,781	8,230	40,405	16,720
Hole 58A	15X-2	39.66	39.66	217.64	614,509	8,121	39,595	16,516
Hole 58A	15X-2	39.67	39.67	217.67	641,162	8,517	42,620	17,318
Hole 58A	15X-2	39.68	39.68	217.70	645,417	8,370	43,778	17,967
Hole 58A	15X-2	39.69	39.69	217.72	655,651	8,360	43,089	17,689
Hole 58A	15X-2	39.7	39.70	217.75	647,918	8,198	42,119	17,347
Hole 58A	15X-2	39.71	39.71	217.78	646,591	8,311	42,251	17,570
Hole 58A	15X-2	39.72	39.72	217.81	648,340	8,613	43,765	17,692
Hole 58A	15X-2	39.73	39.73	217.84	664,984	8,866	43,390	17,796
Hole 58A	15X-2	39.74	39.74	217.87	695,024	8,851	43,690	17,831
Hole 58A	15X-2	39.75	39.75	217.90	686,876	8,794	44,626	18,219
Hole 58A	15X-2	39.76	39.76	217.93	703,301	9,036	42,602	17,511
Hole 58A	15X-2	39.77	39.77	217.96	693,293	8,923	44,489	17,590
Hole 58A	15X-2	39.78	39.78	217.99	678,557	8,829	43,211	18,255
Hole 58A	15X-2	39.79	39.79	218.01	682,789	8,760	42,749	17,453
Hole 58A	15X-2	39.8	39.80	218.04	653,333	8,324	44,825	18,742
Hole 58A	15X-2	39.81	39.81	218.07	641,137	8,197	39,246	17,350
Hole 58A	15X-2	39.82	39.82	218.10	618,269	7,851	36,947	16,369
Hole 58A	15X-2	39.83	39.83	218.13	583,442	7,193	36,331	16,240
Hole 58A	15X-2	39.84	39.84	218.16	647,639	7,974	40,741	16,821
Hole 58A	15X-2	39.85	39.85	218.19	652,636	8,484	44,710	18,026
Hole 58A	15X-2	39.86	39.86	218.22	621,673	7,758	44,138	18,346
Hole 58A	15X-2	39.87	39.87	218.25	631,368	8,229	43,385	18,078
Hole 58A	15X-2	39.88	39.88	218.28	640,171	8,049	42,754	18,026
Hole 58A	15X-2	39.89	39.89	218.30	662,484	8,289	41,090	17,502
Hole 58A	15X-2	39.9	39.90	218.33	671,776	8,353	41,953	17,526
Hole 58A	15X-2	39.91	39.91	218.36	662,528	7,889	40,964	16,877
Hole 58A	15X-2	39.92	39.92	218.39	675,809	8,145	39,834	16,703
Hole 58A	15X-2	39.93	39.93	218.42	686,402	8,355	39,917	17,097
Hole 58A	15X-2	39.94	39.94	218.45	692,904	8,463	38,785	15,958
Hole 58A	15X-2	39.95	39.95	218.48	684,430	8,324	38,100	16,205
Hole 58A	15X-2	39.96	39.96	218.51	690,234	8,515	39,341	16,312
Hole 58A	15X-2	39.97	39.97	218.54	691,244	8,636	39,939	16,826

Hole 58A	15X-2	39.98	39.98	218.57	678,026	8,424	38,752	16,254
Hole 58A	15X-2	39.99	39.99	218.59	665,419	8,553	37,981	16,244
Hole 58A	15X-2	40	40.00	218.62	676,797	8,382	37,907	16,379
Hole 58A	15X-2	40.01	40.01	218.65	676,674	8,240	37,281	15,807
Hole 58A	15X-2	40.02	40.02	218.68	695,669	8,284	38,705	16,328
Hole 58A	15X-2	40.03	40.03	218.71	714,620	8,904	39,107	16,196
Hole 58A	15X-2	40.04	40.04	218.74	706,491	8,748	38,820	16,142
Hole 58A	15X-2	40.05	40.05	218.77	713,880	8,588	37,629	14,857
Hole 58A	15X-2	40.06	40.06	218.80	697,117	8,500	37,216	15,505
Hole 58A	15X-2	40.07	40.07	218.83	688,972	8,530	37,506	15,809
Hole 58A	15X-2	40.08	40.08	218.86	696,498	8,619	37,397	15,768
Hole 58A	15X-2	40.09	40.09	218.88	688,606	8,272	36,162	15,383
Hole 58A	15X-2	40.1	40.10	218.91	688,916	8,540	37,895	15,698
Hole 58A	15X-2	40.11	40.11	218.94	689,626	8,515	37,696	15,624
Hole 58A	15X-2	40.12	40.12	218.97	694,504	8,505	38,553	15,977
Hole 58A	15X-2	40.13	40.13	219.00	701,967	8,324	35,723	15,301
Hole 58A	15X-2	40.14	40.14	219.03	673,236	8,356	34,250	15,044
Hole 58A	15X-2	40.15	40.15	219.06	651,075	8,131	34,264	15,362
Hole 58A	15X-2	40.16	40.16	219.09	663,097	8,202	33,428	14,653
Hole 58A	15X-2	40.17	40.17	219.12	647,875	8,210	35,417	16,152
Hole 58A	15X-2	40.18	40.18	219.14	651,437	8,096	33,424	14,905
Hole 58A	15X-2	40.19	40.19	219.17	630,391	7,941	32,149	14,259
Hole 58A	15X-2	40.2	40.20	219.20	642,748	8,169	36,297	16,298
Hole 58A	15X-2	40.21	40.21	219.23	653,896	8,359	36,218	15,226
Hole 58A	15X-2	40.22	40.22	219.26	689,445	8,730	36,652	14,981
Hole 58A	15X-2	40.23	40.23	219.29	678,112	8,470	38,124	16,581
Hole 58A	15X-2	40.24	40.24	219.32	666,401	8,397	39,367	16,940
Hole 58A	15X-2	40.25	40.25	219.35	678,930	8,455	40,281	16,818
Hole 58A	15X-2	40.26	40.26	219.38	678,910	8,398	41,584	17,942
Hole 58A	15X-2	40.27	40.27	219.41	657,566	8,319	36,956	15,934
Hole 58A	15X-2	40.28	40.28	219.43	712,377	8,590	38,873	16,006
Hole 58A	15X-2	40.29	40.29	219.46	667,026	8,496	39,001	16,857
Hole 58A	15X-2	40.3	40.30	219.49	651,819	8,327	37,545	16,557
Hole 58A	15X-2	40.31	40.31	219.52	660,186	7,976	34,674	15,532
Hole 58A	15X-2	40.32	40.32	219.55	643,371	7,955	36,042	15,590

Hole 58A	15X-2	40.33	40.33	219.58	666,009	7,931	35,648	15,745
Hole 58A	15X-2	40.34	40.34	219.61	642,327	7,951	36,055	16,092
Hole 58A	15X-2	40.35	40.35	219.64	642,126	7,909	35,242	15,944
Hole 58A	15X-2	40.36	40.36	219.67	624,725	7,974	34,552	15,811
Hole 58A	15X-2	40.37	40.37	219.70	656,341	7,937	33,630	14,892
Hole 58A	15X-2	40.38	40.38	219.72	647,719	7,814	36,673	15,949
Hole 58A	15X-2	40.39	40.39	219.75	638,358	8,010	36,080	15,707
Hole 58A	15X-2	40.4	40.40	219.78	655,292	8,543	38,535	16,967
Hole 58A	15X-2	40.41	40.41	219.81	666,740	10,049	40,293	17,841

Table A.6. Core data from Hole 58A including hole name, core name, sample depth, corrected sample depth, age, Lab colors:L*, a*, and b*; and Munsell colors: Hue, Value, and Chroma.

Hole	Core	Depth (mbsf)	Corr. Depth (mbsf)	Age (kyr BP)	L* (D65)	a* (D65)	b* (D65)	Hue	Value	Chroma
Hole 58A	1X-1	0.03	0.03	0.72	52.76	-2.45	13.99	7,9Y	5.12	1.95
Hole 58A	1X-1	0.05	0.05	0.74	52.39	-2.78	13.29	8,6Y	5.08	1.87
Hole 58A	1X-1	0.07	0.07	0.77	52.37	-2.80	12.76	8,8Y	5.08	1.81
Hole 58A	1X-1	0.09	0.09	0.79	52.51	-2.88	13.02	8,8Y	5.09	1.84
Hole 58A	1X-1	0.11	0.11	0.82	52.51	-3.02	12.92	9,1Y	5.09	1.83
Hole 58A	1X-1	0.13	0.13	0.84	52.83	-2.87	12.89	8,9Y	5.12	1.82
Hole 58A	1X-1	0.15	0.15	0.87	52.58	-2.92	12.34	9,1Y	5.10	1.75
Hole 58A	1X-1	0.17	0.17	0.89	52.59	-2.97	12.37	9,2Y	5.10	1.76
Hole 58A	1X-1	0.19	0.19	0.92	52.59	-3.08	12.62	9,3Y	5.10	1.79
Hole 58A	1X-1	0.21	0.21	0.94	51.96	-2.96	12.25	9,2Y	5.04	1.75
Hole 58A	1X-1	0.23	0.23	0.97	52.14	-3.13	12.51	9,4Y	5.06	1.78
Hole 58A	1X-1	0.25	0.25	0.99	52.32	-3.07	12.45	9,3Y	5.07	1.77
Hole 58A	1X-1	0.27	0.27	1.02	52.18	-3.13	12.14	9,6Y	5.06	1.74
Hole 58A	1X-1	0.29	0.29	1.04	52.36	-3.06	12.32	9,4Y	5.08	1.76
Hole 58A	1X-1	0.31	0.31	1.06	52.17	-3.15	12.17	9,6Y	5.06	1.74
Hole 58A	1X-1	0.33	0.33	1.09	52.50	-3.15	12.02	9,6Y	5.09	1.72
Hole 58A	1X-1	0.35	0.35	1.11	52.52	-3.09	12.21	9,5Y	5.09	1.74
Hole 58A	1X-1	0.37	0.37	1.14	52.35	-3.19	12.24	9,6Y	5.08	1.75
Hole 58A	1X-1	0.39	0.39	1.16	52.82	-3.10	12.19	9,5Y	5.12	1.73
Hole 58A	1X-1	0.41	0.41	1.19	52.13	-3.06	11.45	9,7Y	5.05	1.64
Hole 58A	1X-1	0.43	0.43	1.21	53.02	-3.09	12.08	9,5Y	5.14	1.72
Hole 58A	1X-1	0.45	0.45	1.24	52.75	-3.11	12.11	9,5Y	5.12	1.72
Hole 58A	1X-2	0.47	0.47	1.26	52.58	-3.20	11.95	9,8Y	5.10	1.71
Hole 58A	1X-2	0.49	0.49	1.29	52.41	-3.17	11.60	9,8Y	5.08	1.66
Hole 58A	1X-2	0.51	0.51	1.31	52.06	-3.23	11.44	10,0Y	5.05	1.65
Hole 58A	1X-2	0.53	0.53	1.34	52.36	-3.09	11.34	9,8Y	5.08	1.63
Hole 58A	1X-2	0.69	0.69	1.54	51.90	-3.07	11.27	9,8Y	5.03	1.62
Hole 58A	1X-2	0.71	0.71	1.56	50.29	-3.39	11.17	0,4GY	4.87	1.64
Hole 58A	1X-2	0.73	0.73	1.59	48.32	-2.99	10.68	9,9Y	4.69	1.55

Hole 58A	1X-2	0.75	0.75	1.61	48.69	-3.17	10.35	0,4GY	4.72	1.52
Hole 58A	1X-2	0.77	0.77	1.63	51.32	-3.29	10.82	0,4GY	4.97	1.58
Hole 58A	1X-2	0.79	0.79	1.66	51.41	-3.43	10.86	0,6GY	4.98	1.60
Hole 58A	1X-2	0.81	0.81	1.68	48.65	-3.22	10.91	0,2GY	4.72	1.60
Hole 58A	1X-2	0.83	0.83	1.71	50.88	-3.39	11.17	0,4GY	4.93	1.63
Hole 58A	1X-2	0.85	0.85	1.73	50.75	-3.33	10.87	0,4GY	4.92	1.59
Hole 58A	1X-2	0.87	0.87	1.76	51.66	-3.17	11.10	0,1GY	5.01	1.61
Hole 58A	1X-2	0.89	0.89	1.78	50.90	-3.26	10.60	0,4GY	4.93	1.55
Hole 58A	1X-2	0.91	0.91	1.81	50.79	-3.25	10.87	0,3GY	4.92	1.59
Hole 58A	1X-2	0.93	0.93	1.83	51.44	-3.42	10.95	0,5GY	4.99	1.61
Hole 58A	1X-2	0.95	0.95	1.86	50.97	-3.37	10.73	0,5GY	4.94	1.58
Hole 58A	1X-2	0.97	0.97	1.88	50.60	-3.35	10.86	0,4GY	4.91	1.59
Hole 58A	1X-2	0.99	0.99	1.91	51.17	-3.38	10.76	0,5GY	4.96	1.58
Hole 58A	1X-2	1.01	1.01	1.93	50.58	-3.52	10.36	0,9GY	4.90	1.54
Hole 58A	1X-2	1.03	1.03	1.96	49.41	-3.27	10.11	0,6GY	4.79	1.50
Hole 58A	1X-2	1.05	1.05	1.98	50.15	-3.38	11.16	0,3GY	4.86	1.63
Hole 58A	1X-2	1.07	1.07	2.01	50.60	-3.50	11.03	0,6GY	4.91	1.63
Hole 58A	1X-2	1.09	1.09	2.03	50.39	-3.39	10.37	0,7GY	4.88	1.54
Hole 58A	1X-2	1.11	1.11	2.06	50.35	-3.29	10.27	0,6GY	4.88	1.52
Hole 58A	1X-2	1.13	1.13	2.08	50.76	-3.46	10.27	0,9GY	4.92	1.53
Hole 58A	1X-2	1.15	1.15	2.11	50.91	-3.36	10.46	0,6GY	4.93	1.54
Hole 58A	1X-2	1.17	1.17	2.13	51.08	-3.25	10.27	0,5GY	4.95	1.51
Hole 58A	1X-2	1.19	1.19	2.16	50.77	-3.26	10.49	0,5GY	4.92	1.54
Hole 58A	1X-2	1.21	1.21	2.18	50.55	-3.46	10.50	0,8GY	4.90	1.56
Hole 58A	1X-2	1.23	1.23	2.20	50.16	-3.35	10.29	0,7GY	4.86	1.53
Hole 58A	1X-2	1.25	1.25	2.23	47.19	-3.01	10.40	0,1GY	4.58	1.52
Hole 58A	1X-2	1.27	1.27	2.25	48.57	-3.42	10.72	0,6GY	4.71	1.59
Hole 58A	1X-2	1.29	1.29	2.28	48.42	-3.12	10.11	0,4GY	4.69	1.49
Hole 58A	1X-2	1.31	1.31	2.30	49.47	-3.30	10.09	0,7GY	4.80	1.50
Hole 58A	1X-2	1.33	1.33	2.33	49.21	-3.24	10.51	0,4GY	4.77	1.55
Hole 58A	1X-2	1.35	1.35	2.35	50.26	-3.24	10.17	0,6GY	4.87	1.50
Hole 58A	1X-2	1.37	1.37	2.38	50.40	-3.33	10.36	0,6GY	4.89	1.53
Hole 58A	1X-2	1.39	1.39	2.40	50.48	-3.15	10.21	0,4GY	4.89	1.50
Hole 58A	1X-2	1.41	1.41	2.43	49.93	-3.33	10.57	0,5GY	4.84	1.56
Hole 58A	1X-2	1.43	1.43	2.45	50.04	-3.31	10.64	0,5GY	4.85	1.57

Hole 58A	1X-2	1.45	1.45	2.48	50.37	-3.21	10.22	0.5GY	4.88	1.51
Hole 58A	1X-2	1.47	1.47	2.50	50.16	-3.19	10.58	0.3GY	4.86	1.55
Hole 58A	1X-2	1.49	1.49	2.53	50.36	-3.16	10.12	0.5GY	4.88	1.49
Hole 58A	1X-2	1.51	1.51	2.55	50.51	-3.53	10.62	0.8GY	4.90	1.58
Hole 58A	1X-2	1.53	1.53	2.58	49.62	-3.41	10.40	0.7GY	4.81	1.55
Hole 58A	1X-2	1.55	1.55	2.60	50.38	-3.33	10.26	0.7GY	4.88	1.52
Hole 58A	1X-2	1.57	1.57	2.63	50.18	-3.43	10.27	0.8GY	4.86	1.53
Hole 58A	1X-2	1.59	1.59	2.65	49.78	-3.24	10.46	0.4GY	4.83	1.54
Hole 58A	1X-2	1.61	1.61	2.68	48.56	-3.25	10.12	0.6GY	4.71	1.50
Hole 58A	1X-2	1.63	1.63	2.70	49.70	-3.31	10.22	0.7GY	4.82	1.52
Hole 58A	1X-2	1.65	1.65	2.73	50.06	-3.08	9.43	0.7GY	4.85	1.40
Hole 58A	1X-2	1.67	1.67	2.75	49.00	-3.07	10.43	0.2GY	4.75	1.52
Hole 58A	1X-2	1.69	1.69	2.77	49.88	-3.39	10.01	0.9GY	4.84	1.50
Hole 58A	1X-2	1.71	1.71	2.80	49.20	-3.24	9.32	1.0GY	4.77	1.40
Hole 58A	1X-2	1.73	1.73	2.82	50.53	-3.07	10.08	0.3GY	4.90	1.48
Hole 58A	1X-2	1.75	1.75	2.85	51.32	-3.41	9.63	1.1GY	4.97	1.45
Hole 58A	1X-2	1.77	1.77	2.87	57.13	-2.74	6.70	2.0GY	5.55	0.97
Hole 58A	1X-CC	1.81	1.81	2.92	55.05	-2.43	7.83	0.3GY	5.34	1.11
Hole 58A	1X-CC	1.83	1.83	2.95	51.77	-2.90	8.54	0.8GY	5.02	1.27
Hole 58A	1X-CC	1.85	1.85	2.97	51.47	-2.99	9.31	0.6GY	4.99	1.38
Hole 58A	1X-CC	1.87	1.87	3.00	55.21	-2.13	6.13	0.9GY	5.36	0.88
Hole 58A	2X-1	2.63	2.63	3.94	52.14	-2.81	8.07	1.0GY	5.06	1.20
Hole 58A	2X-1	2.65	2.65	3.96	48.68	-3.32	10.01	0.8GY	4.72	1.49
Hole 58A	2X-1	2.67	2.67	3.99	49.84	-3.38	9.98	0.9GY	4.83	1.49
Hole 58A	2X-1	2.69	2.69	4.01	48.74	-3.30	9.58	0.9GY	4.73	1.44
Hole 58A	2X-1	2.71	2.71	4.04	49.43	-3.29	9.66	0.9GY	4.79	1.45
Hole 58A	2X-1	2.73	2.73	4.06	49.09	-3.38	9.84	0.9GY	4.76	1.48
Hole 58A	2X-1	2.75	2.75	4.09	49.53	-3.32	9.76	0.9GY	4.80	1.46
Hole 58A	2X-1	2.77	2.77	4.11	49.82	-3.24	9.39	1.0GY	4.83	1.41
Hole 58A	2X-1	2.79	2.79	4.14	49.30	-3.20	9.47	0.8GY	4.78	1.42
Hole 58A	2X-1	2.81	2.81	4.16	49.77	-3.37	9.73	1.0GY	4.83	1.46
Hole 58A	2X-1	2.83	2.83	4.19	49.09	-3.40	9.91	0.9GY	4.76	1.49
Hole 58A	2X-1	2.85	2.85	4.21	49.02	-3.57	10.40	1.0GY	4.75	1.56
Hole 58A	2X-1	2.87	2.87	4.24	49.05	-3.30	9.85	0.8GY	4.76	1.47
Hole 58A	2X-1	2.89	2.89	4.26	50.10	-3.31	9.24	1.2GY	4.86	1.39

Hole 58A	2X-1	2.91	2.91	4.29	50.21	-3.40	9.77	1,0GY	4.87	1.47
Hole 58A	2X-1	2.93	2.93	4.31	49.49	-3.35	9.03	1,4GY	4.80	1.38
Hole 58A	2X-1	2.95	2.95	4.34	49.10	-3.34	9.72	0,9GY	4.76	1.46
Hole 58A	2X-1	2.97	2.97	4.36	49.35	-3.40	9.95	0,9GY	4.78	1.49
Hole 58A	2X-1	2.99	2.99	4.39	49.94	-3.40	9.80	1,0GY	4.84	1.47
Hole 58A	2X-1	3.01	3.01	4.41	49.99	-3.43	10.39	0,8GY	4.85	1.55
Hole 58A	2X-1	3.03	3.03	4.44	49.33	-3.27	9.38	1,0GY	4.78	1.41
Hole 58A	2X-1	3.05	3.05	4.46	48.53	-3.36	9.38	1,1GY	4.70	1.42
Hole 58A	2X-1	3.07	3.07	4.48	49.37	-3.34	9.58	1,0GY	4.79	1.44
Hole 58A	2X-1	3.09	3.09	4.49	49.80	-3.59	9.57	1,4GY	4.83	1.46
Hole 58A	2X-1	3.11	3.11	4.51	49.49	-3.38	9.88	0,9GY	4.80	1.48
Hole 58A	2X-1	3.13	3.13	4.52	49.67	-3.14	9.07	0,9GY	4.81	1.36
Hole 58A	2X-1	3.15	3.15	4.54	48.34	-3.29	9.81	0,8GY	4.69	1.47
Hole 58A	2X-1	3.17	3.17	4.55	46.46	-2.78	8.71	0,5GY	4.51	1.30
Hole 58A	2X-1	3.19	3.19	4.57	47.20	-3.03	9.24	0,7GY	4.58	1.38
Hole 58A	2X-1	3.21	3.21	4.58	46.40	-3.12	9.31	0,7GY	4.50	1.40
Hole 58A	2X-1	3.23	3.23	4.60	47.59	-2.99	9.23	0,6GY	4.61	1.38
Hole 58A	2X-1	3.25	3.25	4.62	48.54	-3.35	9.70	1,0GY	4.71	1.46
Hole 58A	2X-1	3.27	3.27	4.63	48.15	-3.13	9.42	0,7GY	4.67	1.41
Hole 58A	2X-1	3.29	3.29	4.65	48.13	-3.00	9.37	0,5GY	4.67	1.39
Hole 58A	2X-1	3.31	3.31	4.66	49.06	-3.03	9.39	0,6GY	4.76	1.39
Hole 58A	2X-1	3.33	3.33	4.68	49.28	-3.05	9.18	0,7GY	4.78	1.37
Hole 58A	2X-1	3.35	3.35	4.69	49.24	-3.28	9.26	1,1GY	4.77	1.40
Hole 58A	2X-1	3.37	3.37	4.71	49.18	-3.06	9.39	0,6GY	4.77	1.40
Hole 58A	2X-1	3.39	3.39	4.72	49.67	-3.06	9.70	0,5GY	4.82	1.43
Hole 58A	2X-1	3.41	3.41	4.74	50.18	-2.69	8.85	0,3GY	4.86	1.30
Hole 58A	2X-1	3.43	3.43	4.76	49.31	-3.19	9.47	0,8GY	4.78	1.42
Hole 58A	2X-1	3.45	3.45	4.77	49.37	-3.19	9.26	0,9GY	4.79	1.39
Hole 58A	2X-1	3.47	3.47	4.79	49.57	-3.33	9.09	1,3GY	4.81	1.38
Hole 58A	2X-1	3.49	3.49	4.80	48.42	-3.04	8.93	0,8GY	4.70	1.34
Hole 58A	2X-1	3.51	3.51	4.82	49.09	-2.82	8.27	0,8GY	4.76	1.24
Hole 58A	2X-2	3.62	3.62	4.90	44.45	-2.90	9.17	0,4GY	4.31	1.37
Hole 58A	2X-2	3.64	3.64	4.92	46.98	-3.15	9.30	0,8GY	4.56	1.40
Hole 58A	2X-2	3.66	3.66	4.93	49.77	-2.97	9.50	0,4GY	4.83	1.40
Hole 58A	2X-2	3.68	3.68	4.95	49.34	-2.97	9.67	0,4GY	4.78	1.42

Hole 58A	2X-2	3.70	3.70	4.97	48.89	-2.80	10.04	9,9Y	4.74	1.46
Hole 58A	2X-2	3.72	3.72	4.98	47.49	-2.86	9.16	0,4GY	4.61	1.36
Hole 58A	2X-2	3.74	3.74	5.00	47.55	-3.03	9.31	0,6GY	4.61	1.39
Hole 58A	2X-2	3.76	3.76	5.01	46.29	-2.89	9.32	0,4GY	4.49	1.38
Hole 58A	2X-2	3.78	3.78	5.03	49.14	-2.96	9.36	0,5GY	4.76	1.39
Hole 58A	2X-2	3.80	3.80	5.04	49.34	-2.85	9.86	0,1GY	4.78	1.44
Hole 58A	2X-2	3.82	3.82	5.06	50.09	-2.16	10.14	8,6Y	4.86	1.45
Hole 58A	2X-2	3.84	3.84	5.07	48.92	-2.25	10.41	8,7Y	4.74	1.49
Hole 58A	2X-2	3.86	3.86	5.09	48.26	-3.20	10.05	0,5GY	4.68	1.49
Hole 58A	2X-2	3.88	3.88	5.11	46.10	-3.07	9.17	0,7GY	4.47	1.38
Hole 58A	2X-2	3.90	3.90	5.12	48.60	-3.05	9.42	0,6GY	4.71	1.40
Hole 58A	2X-2	3.92	3.92	5.14	48.99	-2.94	9.44	0,4GY	4.75	1.39
Hole 58A	2X-2	3.94	3.94	5.15	49.33	-3.01	9.35	0,6GY	4.78	1.39
Hole 58A	2X-2	3.96	3.96	5.17	49.79	-2.96	9.51	0,4GY	4.83	1.40
Hole 58A	2X-2	3.98	3.98	5.18	49.00	-2.96	9.25	0,5GY	4.75	1.37
Hole 58A	2X-2	4.00	4.00	5.20	48.53	-2.92	8.37	0,9GY	4.70	1.27
Hole 58A	2X-2	4.02	4.02	5.21	48.51	-2.87	9.55	0,2GY	4.70	1.40
Hole 58A	2X-2	4.04	4.04	5.23	48.64	-2.87	9.57	0,2GY	4.72	1.40
Hole 58A	2X-2	4.06	4.06	5.25	50.03	-3.06	9.86	0,4GY	4.85	1.45
Hole 58A	2X-2	4.08	4.08	5.26	46.89	-2.91	9.36	0,4GY	4.55	1.39
Hole 58A	2X-2	4.10	4.10	5.28	49.40	-2.91	9.38	0,4GY	4.79	1.38
Hole 58A	2X-2	4.12	4.12	5.29	49.09	-3.01	9.45	0,5GY	4.76	1.40
Hole 58A	2X-2	4.14	4.14	5.31	46.05	-2.90	9.05	0,5GY	4.47	1.35
Hole 58A	2X-2	4.16	4.16	5.32	47.39	-2.98	9.29	0,5GY	4.59	1.38
Hole 58A	2X-2	4.18	4.18	5.34	46.98	-2.92	8.99	0,6GY	4.56	1.34
Hole 58A	2X-2	4.20	4.20	5.35	48.02	-2.99	9.02	0,7GY	4.66	1.35
Hole 58A	2X-2	4.22	4.22	5.37	48.27	-3.07	9.47	0,6GY	4.68	1.41
Hole 58A	2X-2	4.24	4.24	5.39	47.24	-3.10	9.23	0,8GY	4.58	1.39
Hole 58A	2X-2	4.26	4.26	5.40	47.16	-3.06	9.53	0,6GY	4.57	1.42
Hole 58A	2X-2	4.28	4.28	5.42	48.50	-3.04	9.36	0,6GY	4.70	1.39
Hole 58A	2X-2	4.30	4.30	5.43	49.38	-3.06	9.52	0,6GY	4.79	1.41
Hole 58A	2X-2	4.32	4.32	5.45	48.66	-3.02	9.50	0,5GY	4.72	1.41
Hole 58A	2X-2	4.34	4.34	5.46	49.76	-3.19	9.66	0,7GY	4.82	1.44
Hole 58A	2X-2	4.36	4.36	5.48	49.64	-3.25	9.07	1,1GY	4.81	1.37
Hole 58A	2X-2	4.38	4.38	5.49	48.94	-3.19	9.71	0,7GY	4.74	1.44

Hole 58A	2X-2	4.40	4.40	5.51	47.67	-3.18	9.14	1,0GY	4.62	1,38
Hole 58A	2X-2	4.42	4.42	5.53	48.70	-3.33	9.78	0,9GY	4.72	1,46
Hole 58A	2X-2	4.44	4.44	5.54	49.04	-3.18	9.48	0,8GY	4.75	1,42
Hole 58A	2X-2	4.46	4.46	5.56	49.04	-3.20	9.47	0,8GY	4.76	1,42
Hole 58A	2X-2	4.48	4.48	5.57	48.38	-3.04	9.67	0,5GY	4.69	1,43
Hole 58A	2X-2	4.50	4.50	5.59	48.34	-3.13	9.70	0,6GY	4.69	1,44
Hole 58A	2X-2	4.52	4.52	5.60	47.34	-3.08	9.18	0,8GY	4.59	1,38
Hole 58A	2X-2	4.54	4.54	5.62	48.39	-3.12	9.62	0,6GY	4.69	1,43
Hole 58A	2X-2	4.56	4.56	5.63	48.52	-3.12	9.21	0,8GY	4.70	1,38
Hole 58A	2X-2	4.58	4.58	5.65	48.95	-3.32	9.38	1,1GY	4.75	1,41
Hole 58A	2X-2	4.60	4.60	5.67	49.21	-3.28	9.33	1,0GY	4.77	1,40
Hole 58A	2X-2	4.62	4.62	5.68	49.03	-3.01	9.42	0,5GY	4.75	1,40
Hole 58A	2X-2	4.64	4.64	5.70	49.50	-3.17	9.34	0,9GY	4.80	1,40
Hole 58A	2X-2	4.66	4.66	5.71	49.09	-3.16	9.64	0,7GY	4.76	1,44
Hole 58A	2X-2	4.68	4.68	5.73	48.82	-3.16	9.62	0,7GY	4.73	1,43
Hole 58A	2X-2	4.70	4.70	5.74	48.91	-3.08	9.79	0,5GY	4.74	1,45
Hole 58A	2X-2	4.72	4.72	5.76	49.34	-3.13	9.60	0,6GY	4.78	1,43
Hole 58A	2X-2	4.74	4.74	5.77	49.09	-3.10	9.49	0,7GY	4.76	1,41
Hole 58A	2X-2	4.76	4.76	5.79	47.31	-3.08	8.90	0,9GY	4.59	1,34
Hole 58A	2X-2	4.78	4.78	5.81	49.28	-2.97	9.41	0,5GY	4.78	1,39
Hole 58A	2X-2	4.80	4.80	5.82	48.61	-2.90	8.89	0,6GY	4.71	1,32
Hole 58A	2X-2	4.82	4.82	5.84	47.41	-2.98	9.02	0,7GY	4.60	1,35
Hole 58A	3X-1	5.62	5.62	6.46	45.89	-3.00	9.06	0,7GY	4.45	1,36
Hole 58A	3X-1	5.64	5.64	6.47	47.80	-3.09	9.50	0,6GY	4.64	1,42
Hole 58A	3X-1	5.66	5.66	6.49	50.25	-3.29	9.43	1,0GY	4.87	1,42
Hole 58A	3X-1	5.68	5.68	6.51	46.98	-3.26	8.91	1,2GY	4.56	1,36
Hole 58A	3X-1	5.70	5.70	6.52	48.55	-3.25	9.36	1,0GY	4.71	1,41
Hole 58A	3X-1	5.72	5.72	6.54	48.65	-3.12	8.91	1,0GY	4.72	1,34
Hole 58A	3X-1	5.74	5.74	6.55	48.84	-3.14	8.91	1,0GY	4.73	1,35
Hole 58A	3X-1	5.76	5.76	6.59	49.31	-3.11	9.01	0,9GY	4.78	1,35
Hole 58A	3X-1	5.78	5.78	6.65	47.48	-2.89	8.67	0,7GY	4.60	1,30
Hole 58A	3X-1	5.80	5.80	6.71	47.90	-2.94	8.63	0,8GY	4.64	1,30
Hole 58A	3X-1	5.82	5.82	6.77	48.38	-2.81	8.67	0,6GY	4.69	1,29
Hole 58A	3X-1	5.84	5.84	6.84	48.04	-2.88	8.49	0,8GY	4.66	1,28
Hole 58A	3X-1	5.86	5.86	6.90	47.94	-2.88	8.61	0,7GY	4.65	1,29

Hole 58A	3X-1	5.88	5.88	6.96	47.69	-2.94	8.93	0,7GY	4.62	1.33
Hole 58A	3X-1	5.90	5.90	7.02	47.72	-3.01	8.91	0,8GY	4.63	1.34
Hole 58A	3X-1	5.92	5.92	7.08	48.05	-2.93	8.68	0,8GY	4.66	1.30
Hole 58A	3X-1	5.94	5.94	7.14	50.14	-2.86	8.40	0,8GY	4.86	1.26
Hole 58A	3X-1	5.96	5.96	7.20	47.28	-2.94	8.63	0,8GY	4.59	1.30
Hole 58A	3X-1	5.98	5.98	7.26	46.10	-2.63	8.30	0,4GY	4.47	1.24
Hole 58A	3X-1	6.00	6.00	7.33	47.37	-2.09	9.18	8,8Y	4.59	1.32
Hole 58A	3X-1	6.02	6.02	7.39	46.34	-2.60	8.43	0,3GY	4.49	1.25
Hole 58A	3X-1	6.04	6.04	7.45	44.44	-2.61	8.70	0,1GY	4.31	1.29
Hole 58A	3X-1	6.06	6.06	7.51	48.47	-3.05	8.98	0,8GY	4.70	1.35
Hole 58A	3X-1	6.08	6.08	7.57	48.51	-2.87	9.08	0,4GY	4.70	1.34
Hole 58A	3X-1	6.10	6.10	7.63	48.67	-2.90	8.91	0,6GY	4.72	1.33
Hole 58A	3X-1	6.12	6.12	7.69	47.82	-2.89	9.02	0,5GY	4.64	1.34
Hole 58A	3X-1	6.14	6.14	7.75	46.57	-2.82	9.71	0,1GY	4.52	1.42
Hole 58A	3X-1	6.16	6.16	7.82	44.50	-2.48	8.91	9,8Y	4.32	1.30
Hole 58A	3X-1	6.18	6.18	7.88	47.92	-2.97	9.05	0,6GY	4.65	1.35
Hole 58A	3X-1	6.20	6.20	7.94	47.72	-1.55	10.41	7,3Y	4.63	1.47
Hole 58A	3X-1	6.22	6.22	8.00	47.67	-2.86	8.84	0,6GY	4.62	1.32
Hole 58A	3X-1	6.24	6.24	8.06	46.34	-2.45	8.62	9,9Y	4.49	1.26
Hole 58A	3X-1	6.26	6.26	8.12	44.89	-2.49	8.46	10,0Y	4.35	1.25
Hole 58A	3X-1	6.28	6.28	8.18	47.90	-2.52	8.76	10,0Y	4.65	1.28
Hole 58A	3X-1	6.30	6.30	8.24	48.22	-2.46	8.00	0,3GY	4.68	1.18
Hole 58A	3X-1	6.32	6.32	8.31	47.27	-2.67	8.27	0,5GY	4.58	1.24
Hole 58A	3X-1	6.34	6.34	8.37	46.59	-2.50	8.38	0,1GY	4.52	1.24
Hole 58A	3X-1	6.36	6.36	8.43	48.02	-2.85	8.68	0,6GY	4.66	1.30
Hole 58A	3X-1	6.38	6.38	8.49	48.11	-2.57	8.77	0,1GY	4.67	1.29
Hole 58A	3X-1	6.40	6.40	8.55	47.98	-2.79	9.22	0,2GY	4.65	1.36
Hole 58A	3X-1	6.42	6.42	8.61	45.44	-2.52	8.26	0,2GY	4.41	1.23
Hole 58A	3X-1	6.44	6.44	8.67	49.25	-2.71	8.18	0,6GY	4.78	1.22
Hole 58A	3X-1	6.46	6.46	8.73	48.33	-2.42	8.42	9,9Y	4.69	1.23
Hole 58A	3X-1	6.48	6.48	8.79	45.28	-2.37	8.81	9,6Y	4.39	1.28
Hole 58A	3X-1	6.50	6.50	8.86	47.19	-2.55	8.86	10,0Y	4.58	1.30
Hole 58A	3X-1	6.52	6.52	8.92	44.56	-2.15	8.92	9,1Y	4.32	1.29
Hole 58A	3X-1	6.54	6.54	8.98	47.38	-2.56	8.77	10,0Y	4.59	1.29
Hole 58A	3X-1	6.56	6.56	9.04	46.60	-2.71	9.39	10,0Y	4.52	1.37

Hole 58A	3X-1	6.58	6.58	9.10	47.40	-2.57	8.52	0,2GY	4.60	1.26
Hole 58A	3X-1	6.60	6.60	9.16	46.39	-1.26	10.65	6,5Y	4.50	1.49
Hole 58A	3X-1	6.62	6.62	9.22	47.28	-2.57	8.81	10,0Y	4.59	1.29
Hole 58A	3X-1	6.64	6.64	9.28	45.64	-2.37	8.28	9,9Y	4.43	1.22
Hole 58A	3X-1	6.66	6.66	9.35	46.89	-2.56	8.36	0,3GY	4.55	1.24
Hole 58A	3X-1	6.68	6.68	9.41	47.81	-2.61	8.53	0,3GY	4.64	1.26
Hole 58A	3X-1	6.70	6.70	9.47	47.24	-2.54	8.37	0,2GY	4.58	1.24
Hole 58A	3X-1	6.72	6.72	9.53	47.17	-2.56	8.50	0,2GY	4.57	1.26
Hole 58A	3X-1	6.74	6.74	9.59	45.72	-2.10	7.83	9,6Y	4.43	1.15
Hole 58A	3X-1	6.76	6.76	9.65	46.59	-2.50	8.62	10,0Y	4.52	1.26
Hole 58A	3X-1	6.78	6.78	9.71	46.00	-2.40	8.49	9,9Y	4.46	1.25
Hole 58A	3X-1	6.80	6.80	9.77	45.88	-2.49	8.63	10,0Y	4.45	1.27
Hole 58A	3X-1	6.82	6.82	9.84	46.05	-2.33	8.84	9,5Y	4.47	1.29
Hole 58A	3X-1	6.84	6.84	9.90	45.77	-2.57	8.70	0,1GY	4.44	1.28
Hole 58A	3X-1	6.86	6.86	9.96	45.42	-2.24	8.32	9,6Y	4.41	1.22
Hole 58A	3X-1	6.88	6.88	10.02	45.84	-2.44	8.40	10,0Y	4.45	1.23
Hole 58A	3X-1	6.90	6.90	10.08	46.42	-2.38	8.22	10,0Y	4.50	1.21
Hole 58A	3X-1	6.92	6.92	10.14	45.82	-2.40	8.36	9,9Y	4.44	1.23
Hole 58A	3X-1	6.94	6.94	10.20	45.92	-2.12	7.60	9,7Y	4.45	1.12
Hole 58A	3X-1	6.96	6.96	10.26	48.19	-1.56	4.80	0,4GY	4.67	0.72
Hole 58A	3X-1	6.98	6.98	10.33	43.58	-1.90	7.61	9,2Y	4.23	1.11
Hole 58A	3X-1	7.00	7.00	10.39	46.18	-1.97	6.84	9,8Y	4.48	1.01
Hole 58A	3X-1	7.02	7.02	10.45	52.28	-0.38	7.93	4,5Y	5.07	1.12
Hole 58A	3X-1	7.04	7.04	10.51	41.03	-1.28	8.44	7,4Y	3.98	1.20
Hole 58A	3X-1	7.06	7.06	10.57	43.71	-1.11	8.39	6,9Y	4.24	1.18
Hole 58A	3X-1	7.08	7.08	10.63	54.21	-0.56	4.99	5,6Y	5.26	0.69
Hole 58A	4X-1	8.75	8.72	15.74	46.10	0.63	6.91	2,8Y	4.47	1.00
Hole 58A	4X-1	8.76	8.72	15.78	38.71	0.28	12.45	4,2Y	3.76	1.78
Hole 58A	4X-1	9.00	8.91	16.51	48.13	0.48	10.21	3,4Y	4.67	1.46
Hole 58A	4X-1	9.02	8.93	16.57	51.10	0.51	8.42	3,2Y	4.96	1.22
Hole 58A	4X-1	9.04	8.93	16.63	39.45	-0.03	11.01	4,5Y	3.83	1.56
Hole 58A	4X-1	9.06	8.96	16.69	36.30	0.06	9.91	4,5Y	3.53	1.45
Hole 58A	4X-1	9.08	8.97	16.76	33.53	0.16	10.21	4,4Y	3.27	1.54
Hole 58A	4X-1	9.10	8.99	16.82	25.83	-0.05	8.76	5,1Y	2.52	1.42
Hole 58A	4X-1	9.12	9.00	16.88	29.96	0.28	1.10	1,2Y	2.92	0.18

Hole 58A	4X-1	9.14	9.02	16.94	17.46	-0.21	6.66	5.9Y	1.69	1.03
Hole 58A	4X-1	9.16	9.04	17.00	38.91	0.39	10.27	3.9Y	3.78	1.47
Hole 58A	4X-1	9.18	9.05	17.06	35.47	0.18	10.78	4.4Y	3.45	1.59
Hole 58A	4X-1	9.20	9.07	17.12	40.19	0.19	7.95	3.9Y	3.90	1.12
Hole 58A	4X-1	9.22	9.08	17.18	35.68	0.23	6.34	3.9Y	3.47	0.94
Hole 58A	4X-1	9.24	9.10	17.24	32.34	-0.07	9.94	4.8Y	3.15	1.51
Hole 58A	4X-1	9.26	9.11	17.31	29.61	0.09	8.21	4.6Y	2.89	1.29
Hole 58A	4X-1	9.28	9.13	17.37	28.02	-0.11	8.63	5.1Y	2.73	1.37
Hole 58A	4X-1	9.30	9.14	17.43	33.52	0.00	10.03	4.7Y	3.27	1.51
Hole 58A	4X-1	9.32	9.16	17.49	26.13	-0.18	8.34	5.4Y	2.55	1.36
Hole 58A	4X-1	9.34	9.18	17.55	30.18	0.05	8.77	4.7Y	2.94	1.37
Hole 58A	4X-1	9.36	9.19	17.61	30.83	0.58	11.18	4.0Y	3.01	1.74
Hole 58A	4X-1	9.38	9.21	17.67	38.43	0.31	8.46	3.8Y	3.74	1.22
Hole 58A	4X-1	9.40	9.22	17.73	43.46	-0.10	2.40	4.5Y	4.22	0.33
Hole 58A	4X-1	9.42	9.24	17.80	38.03	-0.20	6.31	4.8Y	3.70	0.91
Hole 58A	4X-1	9.44	9.25	17.86	49.35	0.13	5.95	3.6Y	4.79	0.85
Hole 58A	4X-1	9.46	9.27	17.92	33.07	0.31	10.24	4.3Y	3.22	1.55
Hole 58A	4X-1	9.48	9.29	17.98	31.30	-0.35	9.15	5.4Y	3.05	1.41
Hole 58A	4X-1	9.50	9.30	18.04	38.13	-0.36	6.63	5.2Y	3.71	0.95
Hole 58A	4X-1	9.52	9.32	18.10	40.90	-0.61	7.70	5.8Y	3.97	1.08
Hole 58A	4X-1	9.54	9.33	18.16	37.65	-0.15	5.85	4.7Y	3.66	0.84
Hole 58A	4X-1	9.56	9.35	18.22	45.00	-0.06	3.58	4.2Y	4.37	0.50
Hole 58A	4X-1	9.58	9.36	18.29	35.02	-0.27	6.67	5.1Y	3.41	0.99
Hole 58A	4X-1	9.60	9.38	18.35	29.77	-0.17	8.86	5.1Y	2.90	1.39
Hole 58A	4X-1	9.62	9.39	18.41	38.64	-0.05	8.22	4.5Y	3.75	1.18
Hole 58A	4X-1	9.64	9.41	18.47	40.47	-0.28	5.81	4.9Y	3.93	0.81
Hole 58A	4X-1	9.66	9.43	18.53	38.32	-0.43	9.24	5.2Y	3.73	1.32
Hole 58A	4X-1	9.68	9.44	18.59	37.51	-0.63	10.45	5.7Y	3.65	1.51
Hole 58A	4X-1	9.70	9.46	18.65	43.44	-0.73	9.44	5.6Y	4.22	1.32
Hole 58A	4X-1	9.72	9.47	18.71	49.19	-0.08	4.40	4.1Y	4.77	0.62
Hole 58A	4X-1	9.74	9.49	18.78	45.77	-0.24	4.97	4.7Y	4.44	0.70
Hole 58A	4X-1	9.76	9.50	18.84	44.86	-0.67	7.71	5.7Y	4.35	1.08
Hole 58A	4X-1	9.78	9.52	18.90	46.75	-0.90	10.13	5.8Y	4.54	1.42
Hole 58A	4X-1	9.80	9.53	18.96	43.46	-0.47	6.43	5.4Y	4.22	0.90
Hole 58A	4X-1	9.82	9.55	19.02	38.54	-0.86	8.78	6.3Y	3.75	1.26

Hole 58A	4X-1	9.84	9.57	19.08	49.95	-0.34	4.91	4.8Y	4.84	0.69
Hole 58A	4X-1	9.86	9.58	19.14	43.08	-1.04	10.68	6.2Y	4.18	1.49
Hole 58A	4X-1	9.88	9.60	19.20	45.86	-0.81	9.82	5.7Y	4.45	1.37
Hole 58A	4X-1	9.90	9.61	19.27	46.94	-0.78	9.50	5.5Y	4.55	1.33
Hole 58A	4X-1	9.92	9.63	19.33	46.41	-1.14	9.98	6.4Y	4.50	1.40
Hole 58A	4X-1	9.94	9.64	19.39	38.93	-0.44	5.48	5.7Y	3.78	0.78
Hole 58A	4X-1	9.96	9.66	19.45	45.37	-1.50	8.20	8.0Y	4.40	1.17
Hole 58A	4X-1	9.98	9.67	19.51	46.66	-1.93	8.68	8.7Y	4.53	1.25
Hole 58A	4X-1	10.00	9.69	19.57	43.52	-1.80	8.20	8.7Y	4.22	1.18
Hole 58A	4X-1	10.02	9.71	19.63	50.55	-1.58	6.67	8.9Y	4.90	0.97
Hole 58A	4X-1	10.22	9.72	20.25	51.70	0.22	4.06	3.1Y	5.01	0.59
Hole 58A	4X-1	10.23	9.73	20.28	47.46	0.21	4.73	3.4Y	4.60	0.68
Hole 58A	7X-1	14.68	14.67	81.56	44.68	-2.96	7.18	1.8GY	4.33	1.14
Hole 58A	7X-1	14.70	14.69	81.59	45.20	-3.13	6.91	2.4GY	4.38	1.13
Hole 58A	7X-1	14.72	14.71	81.61	44.79	-3.06	6.54	2.6GY	4.34	1.09
Hole 58A	7X-1	14.74	14.72	81.63	47.25	-3.53	6.48	4.1GY	4.58	1.11
Hole 58A	7X-1	14.76	14.74	81.66	47.85	-3.34	7.11	2.8GY	4.64	1.16
Hole 58A	7X-1	14.78	14.76	81.68	47.98	-3.55	7.11	3.3GY	4.65	1.18
Hole 58A	7X-1	14.80	14.78	81.70	46.38	-3.31	6.80	3.0GY	4.50	1.13
Hole 58A	7X-1	14.82	14.80	81.73	47.69	-3.63	7.13	3.5GY	4.62	1.19
Hole 58A	7X-1	14.84	14.81	81.75	47.23	-3.35	7.13	2.8GY	4.58	1.17
Hole 58A	7X-1	14.86	14.83	81.78	47.61	-3.61	7.30	3.2GY	4.62	1.21
Hole 58A	7X-1	14.88	14.85	81.80	47.71	-3.76	7.28	3.6GY	4.63	1.22
Hole 58A	7X-1	14.90	14.87	81.82	47.21	-3.59	7.17	3.3GY	4.58	1.19
Hole 58A	7X-1	14.92	14.88	81.85	47.00	-3.64	7.13	3.5GY	4.56	1.20
Hole 58A	7X-1	14.94	14.90	81.87	47.24	-3.60	7.27	3.2GY	4.58	1.21
Hole 58A	7X-1	14.96	14.92	81.89	46.94	-3.48	7.18	3.0GY	4.55	1.19
Hole 58A	7X-1	14.98	14.94	81.92	47.08	-3.59	7.15	3.3GY	4.57	1.19
Hole 58A	7X-1	15.00	14.96	81.94	46.17	-3.46	7.37	2.8GY	4.48	1.21
Hole 58A	7X-1	15.02	14.97	81.96	47.70	-3.56	7.08	3.4GY	4.62	1.18
Hole 58A	7X-1	15.04	14.99	81.99	47.73	-3.58	7.19	3.3GY	4.63	1.19
Hole 58A	7X-1	15.06	15.01	82.01	47.83	-3.58	7.22	3.3GY	4.64	1.19
Hole 58A	7X-1	15.08	15.03	82.04	47.65	-3.73	7.18	3.7GY	4.62	1.21
Hole 58A	7X-1	15.10	15.05	82.06	47.52	-3.52	7.04	3.3GY	4.61	1.17
Hole 58A	7X-1	15.12	15.06	82.08	47.49	-3.56	6.97	3.5GY	4.60	1.17

Hole 58A	7X-1	15.14	15.08	82.11	46.29	-3.44	6.87	3,3GY	4.49	1.15
Hole 58A	7X-1	15.16	15.10	82.13	47.15	-3.53	6.81	3,6GY	4.57	1.15
Hole 58A	7X-1	15.18	15.12	82.15	46.73	-3.30	7.01	2,8GY	4.53	1.15
Hole 58A	7X-1	15.20	15.13	82.18	46.95	-3.44	7.16	3,0GY	4.55	1.18
Hole 58A	7X-1	15.22	15.15	82.20	46.75	-3.43	7.27	2,8GY	4.53	1.19
Hole 58A	7X-1	15.24	15.17	82.22	45.62	-3.47	6.99	3,2GY	4.42	1.17
Hole 58A	7X-1	15.26	15.19	82.25	46.04	-3.38	6.95	3,0GY	4.46	1.15
Hole 58A	7X-1	15.28	15.21	82.27	46.15	-3.30	6.83	3,0GY	4.48	1.13
Hole 58A	7X-1	15.30	15.22	82.30	46.01	-3.33	6.90	3,0GY	4.46	1.14
Hole 58A	7X-1	15.32	15.24	82.32	48.41	-3.59	6.91	3,7GY	4.69	1.16
Hole 58A	7X-1	15.34	15.26	82.34	47.50	-3.48	7.06	3,2GY	4.61	1.17
Hole 58A	7X-1	15.36	15.28	82.37	47.28	-3.49	7.06	3,2GY	4.58	1.17
Hole 58A	7X-1	15.38	15.29	82.39	46.87	-3.38	7.05	2,9GY	4.54	1.16
Hole 58A	7X-1	15.40	15.31	82.41	47.70	-3.42	7.06	3,0GY	4.62	1.16
Hole 58A	7X-1	15.42	15.33	82.44	47.07	-3.50	6.95	3,3GY	4.56	1.16
Hole 58A	7X-1	15.44	15.35	82.46	47.10	-3.29	6.42	3,5GY	4.57	1.08
Hole 58A	7X-1	15.46	15.37	82.48	48.09	-3.32	6.23	3,8GY	4.66	1.05
Hole 58A	7X-1	15.48	15.38	82.51	48.27	-3.33	6.63	3,3GY	4.68	1.10
Hole 58A	7X-1	15.50	15.40	82.53	46.37	-3.39	6.53	3,6GY	4.50	1.11
Hole 58A	7X-1	15.52	15.42	82.56	48.57	-2.45	5.14	2,8GY	4.71	0.84
Hole 58A	7X-2	15.62	15.51	82.67	45.56	-2.54	5.68	2,2GY	4.42	0.93
Hole 58A	7X-2	15.64	15.53	82.70	46.45	-3.06	6.36	2,9GY	4.50	1.06
Hole 58A	7X-2	15.66	15.54	82.72	45.42	-3.06	6.75	2,4GY	4.41	1.10
Hole 58A	7X-2	15.68	15.56	82.74	43.00	-2.94	6.52	2,3GY	4.17	1.08
Hole 58A	7X-2	15.70	15.58	82.77	44.14	-3.18	6.81	2,6GY	4.28	1.13
Hole 58A	7X-2	15.72	15.60	82.79	44.60	-3.20	6.63	2,9GY	4.33	1.11
Hole 58A	7X-2	15.74	15.61	82.81	45.77	-3.06	6.09	3,3GY	4.44	1.03
Hole 58A	7X-2	15.76	15.63	82.84	44.76	-3.22	6.91	2,6GY	4.34	1.14
Hole 58A	7X-2	15.78	15.65	82.86	45.25	-3.26	6.73	3,0GY	4.39	1.12
Hole 58A	7X-2	15.80	15.67	82.89	45.42	-3.34	6.54	3,4GY	4.41	1.11
Hole 58A	7X-2	15.82	15.69	82.91	43.73	-3.41	6.51	3,6GY	4.24	1.12
Hole 58A	7X-2	15.84	15.70	82.93	44.98	-3.29	6.34	3,6GY	4.36	1.08
Hole 58A	7X-2	15.86	15.72	82.96	45.34	-3.09	6.09	3,3GY	4.40	1.03
Hole 58A	7X-2	15.88	15.74	82.98	46.08	-3.35	6.24	3,9GY	4.47	1.07
Hole 58A	7X-2	15.90	15.76	83.00	45.80	-3.32	6.45	3,5GY	4.44	1.09

Hole 58A	7X-2	15.92	15.78	83.03	45.68	-3.02	6.13	3,1GY	4.43	1.03
Hole 58A	7X-2	15.94	15.79	83.05	42.43	-2.77	6.18	2,2GY	4.12	1.02
Hole 58A	7X-2	15.96	15.81	83.07	45.56	-3.14	6.49	3,0GY	4.42	1.08
Hole 58A	7X-2	15.98	15.83	83.10	46.44	-3.16	6.24	3,3GY	4.50	1.05
Hole 58A	7X-2	16.00	15.85	83.12	43.86	-3.01	6.53	2,5GY	4.25	1.08
Hole 58A	7X-2	16.02	15.86	83.15	44.11	-3.27	6.19	3,7GY	4.28	1.07
Hole 58A	7X-2	16.04	15.88	83.17	42.68	-3.19	5.96	3,8GY	4.14	1.05
Hole 58A	7X-2	16.06	15.90	83.19	45.85	-3.32	5.94	4,2GY	4.45	1.04
Hole 58A	7X-2	16.08	15.92	83.22	45.66	-3.38	6.71	3,3GY	4.43	1.13
Hole 58A	7X-2	16.10	15.94	83.24	45.74	-3.38	5.24	5,3GY	4.44	0.97
Hole 58A	7X-2	16.12	15.95	83.26	43.96	-3.19	5.50	4,6GY	4.26	0.99
Hole 58A	7X-2	16.14	15.97	83.29	45.78	-2.89	5.49	3,7GY	4.44	0.94
Hole 58A	7X-2	16.16	15.99	83.31	42.93	-3.17	5.54	4,5GY	4.16	1.00
Hole 58A	7X-2	16.18	16.01	83.33	44.17	-3.09	5.43	4,4GY	4.28	0.97
Hole 58A	7X-2	16.20	16.02	83.36	43.45	-3.29	5.54	4,8GY	4.22	1.01
Hole 58A	7X-2	16.22	16.04	83.38	43.80	-3.22	5.83	4,1GY	4.25	1.03
Hole 58A	7X-2	16.24	16.06	83.41	43.04	-3.33	5.87	4,4GY	4.18	1.05
Hole 58A	7X-2	16.26	16.08	83.43	42.93	-3.39	5.64	5,0GY	4.16	1.04
Hole 58A	7X-2	16.28	16.10	83.45	42.19	-3.03	6.25	2,9GY	4.09	1.06
Hole 58A	7X-2	16.30	16.11	83.48	42.81	-3.29	5.43	5,0GY	4.15	1.01
Hole 58A	7X-2	16.32	16.13	83.50	42.93	-2.98	5.68	3,6GY	4.16	0.99
Hole 58A	7X-2	16.34	16.15	83.52	43.25	-3.12	5.47	4,4GY	4.20	0.99
Hole 58A	7X-2	16.36	16.17	83.55	41.73	-3.31	5.75	4,5GY	4.05	1.05
Hole 58A	7X-3	16.41	16.21	83.61	53.54	-1.86	2.61	5,9GY	5.19	0.47
Hole 58A	7X-3	16.43	16.23	83.63	44.27	-3.11	4.94	5,2GY	4.29	0.92
Hole 58A	7X-3	16.45	16.25	83.65	43.26	-3.17	5.39	4,8GY	4.20	0.99
Hole 58A	7X-3	16.47	16.26	83.68	41.75	-3.19	5.60	4,4GY	4.05	1.02
Hole 58A	7X-3	16.49	16.28	83.70	42.01	-3.04	5.07	5,0GY	4.08	0.94
Hole 58A	7X-3	16.51	16.30	83.72	43.84	-2.84	6.27	2,3GY	4.25	1.04
Hole 58A	7X-3	16.53	16.32	83.75	42.10	-3.13	5.29	4,8GY	4.08	0.98
Hole 58A	7X-3	16.55	16.34	83.77	42.64	-3.20	5.09	5,2GY	4.14	0.96
Hole 58A	7X-3	16.57	16.35	83.80	42.25	-3.13	5.25	4,9GY	4.10	0.98
Hole 58A	7X-3	16.59	16.37	83.82	42.42	-3.06	5.80	3,7GY	4.12	1.02
Hole 58A	7X-3	16.61	16.39	83.84	42.21	-2.86	5.52	3,5GY	4.10	0.97
Hole 58A	7X-3	16.63	16.41	83.87	40.06	-2.96	5.48	3,9GY	3.89	0.99

Hole 58A	7X-3	16.65	16.42	83.89	40.06	-2.69	5.55	2,8GY	3.89	0.97
Hole 58A	7X-3	16.67	16.44	83.91	41.68	-3.05	5.63	3,9GY	4.04	1.01
Hole 58A	7X-3	16.69	16.46	83.94	42.56	-3.20	5.32	5,0GY	4.13	0.99
Hole 58A	7X-3	16.71	16.48	83.96	42.54	-3.08	5.66	4,0GY	4.13	1.01
Hole 58A	7X-3	16.73	16.50	83.98	42.65	-3.19	5.65	4,3GY	4.14	1.02
Hole 58A	7X-3	16.75	16.51	84.01	41.04	-3.11	5.53	4,3GY	3.98	1.01
Hole 58A	7X-3	16.77	16.53	84.03	41.69	-2.98	5.37	4,2GY	4.05	0.97
Hole 58A	7X-3	16.79	16.55	84.06	43.17	-3.22	5.76	4,3GY	4.19	1.03
Hole 58A	7X-3	16.81	16.57	84.08	43.22	-3.18	5.82	4,0GY	4.19	1.03
Hole 58A	7X-3	16.83	16.59	84.10	42.37	-3.20	5.87	4,0GY	4.11	1.04
Hole 58A	7X-3	16.85	16.60	84.13	43.50	-3.27	5.69	4,5GY	4.22	1.03
Hole 58A	7X-3	16.87	16.62	84.15	43.51	-3.22	5.62	4,5GY	4.22	1.01
Hole 58A	7X-3	16.89	16.64	84.17	40.99	-2.97	5.98	3,1GY	3.98	1.04
Hole 58A	7X-3	16.91	16.66	84.20	44.31	-3.26	5.61	4,6GY	4.30	1.01
Hole 58A	7X-3	16.93	16.67	84.22	44.14	-3.25	5.71	4,4GY	4.28	1.02
Hole 58A	7X-3	16.95	16.69	84.24	40.03	-3.05	5.59	3,9GY	3.89	1.02
Hole 58A	7X-3	16.97	16.71	84.27	41.52	-3.12	5.74	3,9GY	4.03	1.03
Hole 58A	7X-3	16.99	16.73	84.29	42.50	-3.11	5.44	4,4GY	4.12	0.99
Hole 58A	7X-3	17.01	16.75	84.31	43.79	-3.41	5.45	5,2GY	4.25	1.02
Hole 58A	7X-3	17.03	16.76	84.34	43.32	-3.24	5.71	4,4GY	4.20	1.02
Hole 58A	7X-3	17.05	16.78	84.36	43.69	-3.32	5.78	4,5GY	4.24	1.04
Hole 58A	7X-3	17.07	16.80	84.39	42.72	-3.21	5.75	4,2GY	4.14	1.03
Hole 58A	7X-3	17.09	16.82	84.41	42.31	-3.03	5.34	4,4GY	4.11	0.97
Hole 58A	7X-3	17.11	16.83	84.43	45.27	-3.29	6.15	3,8GY	4.39	1.06
Hole 58A	7X-3	17.13	16.85	84.46	41.86	-3.22	5.88	4,0GY	4.06	1.05
Hole 58A	7X-3	17.15	16.87	84.48	42.69	-3.31	5.92	4,2GY	4.14	1.06
Hole 58A	7X-3	17.17	16.89	84.50	42.34	-2.93	6.07	2,8GY	4.11	1.03
Hole 58A	7X-3	17.19	16.91	84.53	42.76	-3.23	5.72	4,3GY	4.15	1.03
Hole 58A	7X-3	17.21	16.92	84.55	45.23	-3.17	5.53	4,5GY	4.39	0.98
Hole 58A	7X-3	17.23	16.94	84.57	43.02	-3.18	5.87	3,9GY	4.17	1.04
Hole 58A	7X-3	17.25	16.96	84.60	41.06	-3.27	5.27	5,1GY	3.98	1.00
Hole 58A	7X-3	17.27	16.98	84.62	39.61	-3.09	5.45	4,3GY	3.85	1.01
Hole 58A	7X-3	17.29	16.99	84.65	41.10	-3.26	5.48	4,9GY	3.99	1.02
Hole 58A	7X-3	17.31	17.01	84.67	43.08	-3.09	6.00	3,5GY	4.18	1.04
Hole 58A	7X-3	17.33	17.03	84.69	42.28	-3.08	6.21	3,1GY	4.10	1.06

Hole 58A	7X-3	17.35	17.05	84.72	45.01	-3.01	5.96	3,3GY	4.37	1.01
Hole 58A	7X-3	17.37	17.07	84.74	44.95	-3.31	6.08	4,0GY	4.36	1.06
Hole 58A	7X-3	17.39	17.08	84.76	42.98	-3.17	6.55	2,9GY	4.17	1.11
Hole 58A	7X-3	17.41	17.10	84.79	43.47	-3.22	6.28	3,4GY	4.22	1.08
Hole 58A	7X-3	17.43	17.12	84.81	42.98	-3.29	6.55	3,2GY	4.17	1.12
Hole 58A	7X-3	17.45	17.14	84.83	44.08	-3.27	6.78	2,9GY	4.28	1.14
Hole 58A	7X-3	17.47	17.15	84.86	31.72	-2.50	6.28	1,5GY	3.09	1.11
Hole 58A	7X-3	17.49	17.17	84.88	45.68	-2.78	5.29	3,6GY	4.43	0.91
Hole 58A	7X-3	17.51	17.19	84.91	46.79	-3.19	7.07	2,4GY	4.54	1.14
Hole 58A	7X-3	17.53	17.21	84.93	41.71	-3.33	6.50	3,4GY	4.05	1.12
Hole 58A	7X-3	17.55	17.23	84.95	42.27	-2.99	6.33	2,6GY	4.10	1.07
Hole 58A	7X-3	17.57	17.24	84.98	45.22	-2.68	5.95	2,3GY	4.39	0.98
Hole 58A	7X-3	17.59	17.26	85.00	49.34	-2.83	4.99	4,4GY	4.78	0.86
Hole 58A	7X-3	17.61	17.28	85.02	43.60	-2.88	6.36	2,3GY	4.23	1.05
Hole 58A	7X-3	17.63	17.30	85.05	49.21	-2.39	4.51	3,7GY	4.77	0.76
Hole 58A	7X-3	17.65	17.32	85.07	51.66	-2.01	4.90	1,8GY	5.01	0.76
Hole 58A	7X-3	17.67	17.33	85.09	54.87	-1.92	2.86	5,5GY	5.33	0.49
Hole 58A	7X-3	17.69	17.35	85.12	52.92	-2.22	3.60	5,1GY	5.13	0.61
Hole 58A	7X-3	17.71	17.37	85.14	50.96	-1.67	3.22	3,4GY	4.94	0.53
Hole 58A	7X-3	17.73	17.39	85.17	54.04	-1.64	2.24	6,1GY	5.24	0.41
Hole 58A	7X-3	17.75	17.40	85.19	53.04	-2.29	3.67	5,1GY	5.14	0.62
Hole 58A	7X-3	17.77	17.42	85.21	53.53	-2.03	3.57	4,3GY	5.19	0.59
Hole 58A	7X-3	17.79	17.44	85.24	56.25	-1.58	2.37	5,6GY	5.46	0.40
Hole 58A	7X-3	17.81	17.46	85.26	50.66	-2.04	4.83	2,0GY	4.91	0.76
Hole 58A	7X-3	17.83	17.48	85.28	51.50	-2.47	5.46	2,4GY	4.99	0.87
Hole 58A	7X-3	17.85	17.49	85.31	50.70	-1.97	4.98	1,5GY	4.92	0.77
Hole 58A	7X-3	17.87	17.51	85.33	46.78	-2.67	7.11	1,3GY	4.54	1.10
Hole 58A	7X-3	17.62	17.62	85.47	44.73	-3.24	6.41	3,3GY	4.34	1.09
Hole 58A	7X-3	17.64	17.64	85.50	47.44	-3.48	7.17	3,1GY	4.60	1.18
Hole 58A	7X-3	17.66	17.65	85.52	45.88	-3.47	6.73	3,5GY	4.45	1.14
Hole 58A	7X-3	17.68	17.67	85.54	43.74	-3.39	6.72	3,3GY	4.24	1.14
Hole 58A	7X-3	17.70	17.69	85.57	44.54	-3.41	6.64	3,5GY	4.32	1.13
Hole 58A	7X-3	17.72	17.71	85.59	43.78	-3.30	6.62	3,2GY	4.25	1.12
Hole 58A	7X-3	17.74	17.73	85.62	42.06	-3.24	6.25	3,5GY	4.08	1.09
Hole 58A	7X-3	17.76	17.75	85.64	46.00	-3.43	6.73	3,4GY	4.46	1.13

Hole 58A	7X-3	17.78	17.76	85.67	43.77	-3.32	6.65	3,2GY	4.25	1.13
Hole 58A	7X-3	17.80	17.78	85.69	44.62	-3.39	6.13	4,2GY	4.33	1.08
Hole 58A	7X-3	17.82	17.80	85.71	44.67	-3.28	6.11	3,9GY	4.33	1.06
Hole 58A	7X-3	17.84	17.82	85.74	44.51	-3.39	5.99	4,4GY	4.32	1.06
Hole 58A	7X-3	17.86	17.84	85.76	46.55	-3.40	6.36	3,8GY	4.51	1.09
Hole 58A	7X-3	17.88	17.85	85.79	45.03	-3.44	5.77	4,9GY	4.37	1.04
Hole 58A	8X-1	17.90	17.87	85.81	45.38	-3.43	5.78	4,9GY	4.40	1.04
Hole 58A	8X-1	17.92	17.89	85.83	45.70	-3.52	6.06	4,6GY	4.43	1.07
Hole 58A	8X-1	17.94	17.91	85.86	46.56	-3.33	5.67	4,7GY	4.51	1.01
Hole 58A	8X-1	17.96	17.93	85.88	45.60	-3.36	5.89	4,5GY	4.42	1.04
Hole 58A	8X-1	17.98	17.94	85.91	46.24	-3.31	6.56	3,3GY	4.48	1.10
Hole 58A	8X-1	18.00	17.96	85.93	46.30	-3.50	6.70	3,7GY	4.49	1.14
Hole 58A	8X-1	18.02	17.98	85.95	46.83	-3.52	6.52	4,0GY	4.54	1.12
Hole 58A	8X-1	18.04	18.00	85.98	46.09	-3.69	7.04	3,7GY	4.47	1.19
Hole 58A	8X-1	18.06	18.02	86.00	45.24	-3.30	7.42	2,3GY	4.39	1.20
Hole 58A	8X-1	18.08	18.04	86.03	44.75	-3.72	7.09	3,7GY	4.34	1.21
Hole 58A	8X-1	18.10	18.05	86.05	46.49	-3.50	7.66	2,5GY	4.51	1.24
Hole 58A	8X-1	18.12	18.07	86.07	45.79	-3.19	7.84	1,8GY	4.44	1.24
Hole 58A	8X-1	18.14	18.09	86.10	47.92	-3.43	7.53	2,5GY	4.65	1.21
Hole 58A	8X-1	18.16	18.11	86.12	47.37	-3.75	7.11	3,8GY	4.59	1.20
Hole 58A	8X-1	18.18	18.13	86.15	45.91	-3.47	7.38	2,8GY	4.45	1.21
Hole 58A	8X-1	18.20	18.14	86.17	46.97	-3.00	7.71	1,5GY	4.55	1.20
Hole 58A	8X-1	18.22	18.16	86.19	47.76	-3.38	7.75	2,3GY	4.63	1.23
Hole 58A	8X-1	18.24	18.18	86.22	47.25	-3.32	7.83	2,1GY	4.58	1.24
Hole 58A	8X-1	18.26	18.20	86.24	46.55	-3.08	7.49	1,8GY	4.51	1.18
Hole 58A	8X-1	18.28	18.22	86.27	48.03	-3.35	7.76	2,2GY	4.66	1.23
Hole 58A	8X-1	18.30	18.23	86.29	47.48	-3.30	7.85	2,0GY	4.60	1.24
Hole 58A	8X-1	18.32	18.25	86.31	47.12	-3.38	7.71	2,3GY	4.57	1.23
Hole 58A	8X-1	18.34	18.27	86.34	47.15	-3.34	7.70	2,2GY	4.57	1.23
Hole 58A	8X-1	18.36	18.29	86.36	47.15	-3.21	7.76	1,9GY	4.57	1.22
Hole 58A	8X-1	18.38	18.31	86.39	45.23	-3.28	7.31	2,4GY	4.39	1.19
Hole 58A	8X-1	18.40	18.33	86.41	46.11	-3.30	7.34	2,4GY	4.47	1.19
Hole 58A	8X-1	18.42	18.34	86.43	46.25	-3.33	7.36	2,4GY	4.49	1.19
Hole 58A	8X-1	18.44	18.36	86.46	46.53	-3.50	7.27	3,0GY	4.51	1.20
Hole 58A	8X-1	18.46	18.38	86.48	46.59	-3.61	7.11	3,4GY	4.52	1.19

Hole 58A	8X-1	18.48	18.40	86.51	48.05	-3.25	7.37	2,3GY	4.66	1.18
Hole 58A	8X-1	18.50	18.42	86.53	46.87	-3.12	7.52	1,9GY	4.54	1.19
Hole 58A	8X-1	18.52	18.43	86.56	46.54	-3.15	6.93	2,5GY	4.51	1.12
Hole 58A	8X-2	18.66	18.56	86.72	49.37	-2.36	4.90	2,9GY	4.79	0.80
Hole 58A	8X-2	18.68	18.58	86.75	48.56	-1.80	8.35	8,6Y	4.71	1.20
Hole 58A	8X-2	18.70	18.60	86.77	45.90	-3.16	7.60	1,9GY	4.45	1.21
Hole 58A	8X-2	18.72	18.62	86.80	46.10	-3.23	7.79	1,9GY	4.47	1.23
Hole 58A	8X-2	18.74	18.63	86.82	44.02	-3.14	7.38	2,0GY	4.27	1.19
Hole 58A	8X-2	18.76	18.65	86.84	47.71	-3.50	8.10	2,2GY	4.63	1.29
Hole 58A	8X-2	18.78	18.67	86.87	45.32	-3.37	7.52	2,4GY	4.40	1.22
Hole 58A	8X-2	18.80	18.69	86.89	47.44	-3.42	7.81	2,3GY	4.60	1.25
Hole 58A	8X-2	18.82	18.71	86.92	47.62	-3.56	8.26	2,2GY	4.62	1.31
Hole 58A	8X-2	18.84	18.72	86.94	45.80	-3.21	7.82	1,8GY	4.44	1.24
Hole 58A	8X-2	18.86	18.74	86.96	47.04	-3.64	7.65	2,9GY	4.56	1.25
Hole 58A	8X-2	18.88	18.76	86.99	46.59	-3.41	7.89	2,2GY	4.52	1.26
Hole 58A	8X-2	18.90	18.78	87.01	48.21	-3.05	7.08	2,2GY	4.68	1.12
Hole 58A	8X-2	18.92	18.80	87.19	47.70	-3.46	7.87	2,3GY	4.62	1.26
Hole 58A	8X-2	18.94	18.81	87.32	49.46	-2.99	7.43	1,8GY	4.79	1.15
Hole 58A	8X-2	18.96	18.83	87.45	50.00	-3.46	7.86	2,4GY	4.85	1.24
Hole 58A	8X-2	18.98	18.85	87.57	48.27	-3.20	7.97	1,8GY	4.68	1.24
Hole 58A	8X-2	19.00	18.87	87.70	48.63	-3.47	8.24	2,1GY	4.72	1.30
Hole 58A	8X-2	19.02	18.89	87.83	50.64	-3.24	7.52	2,2GY	4.91	1.18
Hole 58A	8X-2	19.04	18.91	87.96	51.56	-3.03	6.72	2,5GY	5.00	1.07
Hole 58A	8X-2	19.06	18.92	88.09	48.88	-3.26	8.32	1,6GY	4.74	1.29
Hole 58A	8X-2	19.08	18.94	88.21	49.22	-3.29	8.57	1,5GY	4.77	1.32
Hole 58A	8X-2	19.10	18.96	88.34	47.01	-3.31	8.40	1,7GY	4.56	1.31
Hole 58A	8X-2	19.12	18.98	88.47	49.44	-3.42	8.84	1,6GY	4.79	1.36
Hole 58A	8X-2	19.14	19.00	88.60	50.00	-3.39	9.24	1,3GY	4.85	1.40
Hole 58A	8X-2	19.16	19.01	88.72	47.62	-3.12	9.04	0,9GY	4.62	1.36
Hole 58A	8X-2	19.18	19.03	88.85	53.11	-2.13	10.48	8,3Y	5.15	1.47
Hole 58A	8X-2	19.20	19.05	88.98	54.33	-3.04	7.60	1,8GY	5.27	1.14
Hole 58A	8X-2	19.22	19.07	89.11	51.89	-3.28	8.65	1,5GY	5.03	1.31
Hole 58A	8X-2	19.24	19.09	89.23	50.88	-3.42	9.10	1,4GY	4.93	1.38
Hole 58A	8X-2	19.26	19.10	89.36	50.66	-3.58	9.43	1,5GY	4.91	1.44
Hole 58A	8X-2	19.28	19.12	89.49	50.78	-3.64	8.93	1,9GY	4.92	1.38

Hole 58A	8X-2	19.30	19.14	89.62	49.95	-3.41	9.11	1,4GY	4.84	1.39
Hole 58A	8X-2	19.32	19.16	89.74	50.78	-3.48	8.90	1,7GY	4.92	1.36
Hole 58A	8X-2	19.34	19.18	89.87	49.48	-3.61	8.82	1,9GY	4.80	1.37
Hole 58A	8X-2	19.36	19.20	90.00	48.55	-3.48	8.72	1,8GY	4.71	1.35
Hole 58A	8X-2	19.38	19.21	90.13	50.81	-3.55	9.01	1,7GY	4.92	1.38
Hole 58A	8X-2	19.40	19.23	90.26	49.55	-3.47	9.19	1,5GY	4.80	1.40
Hole 58A	8X-2	19.42	19.25	90.38	49.54	-3.45	8.82	1,7GY	4.80	1.36
Hole 58A	8X-2	19.44	19.27	90.51	50.97	-3.56	8.68	2,0GY	4.94	1.34
Hole 58A	8X-2	19.46	19.29	90.64	50.82	-3.67	8.83	2,1GY	4.93	1.37
Hole 58A	8X-2	19.48	19.30	90.77	50.52	-3.73	9.08	2,0GY	4.90	1.41
Hole 58A	8X-2	19.50	19.32	90.89	50.54	-3.53	9.16	1,6GY	4.90	1.40
Hole 58A	8X-2	19.52	19.34	91.02	49.22	-3.36	8.78	1,5GY	4.77	1.35
Hole 58A	8X-2	19.54	19.36	91.15	50.69	-3.58	9.24	1,6GY	4.91	1.41
Hole 58A	8X-2	19.56	19.38	91.28	48.34	-3.38	8.93	1,5GY	4.69	1.37
Hole 58A	8X-2	19.58	19.39	91.40	51.11	-3.57	9.16	1,7GY	4.95	1.40
Hole 58A	8X-2	19.60	19.41	91.53	51.47	-3.63	9.07	1,9GY	4.99	1.39
Hole 58A	8X-2	19.62	19.43	91.66	52.52	-3.45	9.26	1,4GY	5.09	1.39
Hole 58A	8X-2	19.64	19.45	91.79	52.08	-3.53	9.20	1,6GY	5.05	1.40
Hole 58A	8X-2	19.66	19.47	91.91	49.52	-3.39	8.87	1,5GY	4.80	1.36
Hole 58A	8X-2	19.68	19.49	92.04	53.03	-3.66	9.07	1,9GY	5.14	1.38
Hole 58A	8X-2	19.70	19.50	92.17	51.13	-3.57	8.92	1,8GY	4.96	1.37
Hole 58A	8X-2	19.72	19.52	92.30	51.87	-3.17	8.19	1,6GY	5.03	1.25
Hole 58A	8X-2	19.77	19.57	92.62	50.46	-3.69	9.12	1,9GY	4.89	1.41
Hole 58A	8X-2	19.79	19.58	92.74	50.74	-3.67	9.22	1,8GY	4.92	1.42
Hole 58A	8X-2	19.81	19.60	92.87	51.92	-3.71	8.85	2,1GY	5.03	1.37
Hole 58A	8X-2	19.83	19.62	93.00	51.45	-3.70	9.15	1,9GY	4.99	1.41
Hole 58A	8X-2	19.85	19.64	93.13	52.30	-3.79	9.11	2,1GY	5.07	1.40
Hole 58A	8X-2	19.87	19.66	93.26	51.35	-3.49	9.30	1,4GY	4.98	1.41
Hole 58A	8X-2	19.89	19.68	93.38	48.83	-3.44	8.74	1,7GY	4.73	1.35
Hole 58A	8X-2	19.91	19.69	93.51	52.42	-3.72	9.05	2,0GY	5.08	1.39
Hole 58A	8X-2	19.93	19.71	93.64	49.25	-3.56	9.10	1,7GY	4.77	1.40
Hole 58A	8X-2	19.95	19.73	93.77	50.38	-3.70	8.90	2,1GY	4.88	1.39
Hole 58A	8X-3	19.97	19.75	93.89	51.18	-3.59	9.38	1,6GY	4.96	1.43
Hole 58A	8X-3	19.99	19.77	94.02	51.31	-3.74	9.26	1,9GY	4.97	1.43
Hole 58A	8X-3	20.01	19.78	94.15	50.50	-3.36	9.02	1,4GY	4.89	1.37

Hole 58A	8X-3	20.03	19.80	94.28	51.77	-3.72	9.19	1,9GY	5.02	1.41
Hole 58A	8X-3	20.05	19.82	94.40	51.31	-3.80	9.17	2,1GY	4.97	1.42
Hole 58A	8X-3	20.07	19.84	94.53	51.83	-3.90	9.81	1,8GY	5.02	1.50
Hole 58A	8X-3	20.09	19.86	94.66	52.35	-3.84	9.63	1,9GY	5.08	1.47
Hole 58A	8X-3	20.11	19.87	94.79	52.52	-3.67	9.05	1,9GY	5.09	1.38
Hole 58A	8X-3	20.13	19.89	94.91	51.95	-4.02	9.08	2,5GY	5.04	1.42
Hole 58A	8X-3	20.15	19.91	95.04	50.60	-3.70	9.16	1,9GY	4.91	1.41
Hole 58A	8X-3	20.17	19.93	95.17	50.71	-3.69	8.96	2,0GY	4.92	1.39
Hole 58A	8X-3	20.19	19.95	95.30	49.44	-3.94	9.32	2,2GY	4.79	1.46
Hole 58A	8X-3	20.21	19.97	95.43	48.66	-3.54	9.39	1,5GY	4.72	1.44
Hole 58A	8X-3	20.23	19.98	95.55	51.01	-4.04	10.06	1,9GY	4.94	1.55
Hole 58A	8X-3	20.25	20.00	95.68	50.58	-3.87	9.18	2,2GY	4.90	1.43
Hole 58A	8X-3	20.27	20.02	95.81	51.57	-3.67	9.26	1,8GY	5.00	1.42
Hole 58A	8X-3	20.29	20.04	95.94	50.96	-3.73	9.51	1,7GY	4.94	1.46
Hole 58A	8X-3	20.31	20.06	96.04	53.15	-3.64	9.20	1,8GY	5.15	1.39
Hole 58A	8X-3	20.33	20.07	96.14	53.17	-3.97	9.96	1,9GY	5.16	1.51
Hole 58A	8X-3	20.35	20.09	96.23	53.23	-3.77	9.59	1,8GY	5.16	1.45
Hole 58A	8X-3	20.37	20.11	96.32	52.90	-3.88	9.83	1,8GY	5.13	1.49
Hole 58A	8X-3	20.39	20.13	96.41	53.43	-3.82	9.64	1,8GY	5.18	1.45
Hole 58A	8X-3	20.41	20.15	96.50	54.18	-3.74	9.73	1,7GY	5.26	1.45
Hole 58A	8X-3	20.43	20.16	96.59	53.86	-3.74	9.60	1,7GY	5.22	1.44
Hole 58A	8X-3	20.45	20.18	96.68	55.13	-3.82	9.98	1,7GY	5.35	1.47
Hole 58A	8X-3	20.47	20.20	96.77	54.61	-3.89	10.10	1,7GY	5.30	1.50
Hole 58A	8X-3	20.49	20.22	96.86	53.84	-3.80	10.47	1,3GY	5.22	1.55
Hole 58A	8X-3	20.51	20.24	96.95	54.98	-3.91	10.61	1,4GY	5.34	1.56
Hole 58A	8X-3	20.53	20.26	97.04	55.58	-3.77	10.78	1,1GY	5.40	1.56
Hole 58A	8X-3	20.55	20.27	97.13	54.69	-3.73	10.33	1,3GY	5.31	1.51
Hole 58A	8X-3	20.57	20.29	97.22	54.59	-3.78	10.91	1,1GY	5.30	1.59
Hole 58A	8X-3	20.59	20.31	97.31	57.26	-3.28	10.75	0,4GY	5.56	1.50
Hole 58A	8X-3	20.61	20.33	97.40	53.87	-2.30	11.02	8,4Y	5.23	1.54
Hole 58A	8X-3	20.63	20.35	97.49	55.38	-3.28	11.50	0,1GY	5.38	1.62
Hole 58A	8X-3	20.65	20.36	97.59	56.30	-3.62	11.55	0,6GY	5.47	1.64
Hole 58A	8X-3	20.67	20.38	97.68	57.32	-3.74	11.48	0,8GY	5.57	1.62
Hole 58A	8X-3	20.69	20.40	97.77	56.25	-3.43	11.37	0,3GY	5.46	1.60
Hole 58A	8X-3	20.71	20.42	97.86	57.58	-3.52	11.28	0,5GY	5.59	1.58

Hole 58A	8X-3	20.73	20.44	97.95	56.10	-3.58	10.89	0,8GY	5.45	1.56
Hole 58A	8X-3	20.75	20.45	98.04	58.18	-3.44	11.10	0,5GY	5.65	1.55
Hole 58A	8X-3	20.77	20.47	98.13	57.77	-3.59	11.44	0,6GY	5.61	1.60
Hole 58A	8X-3	20.79	20.49	98.22	57.58	-3.72	11.60	0,7GY	5.59	1.63
Hole 58A	8X-3	20.81	20.51	98.31	58.15	-3.61	11.26	0,7GY	5.65	1.58
Hole 58A	8X-3	20.83	20.53	98.40	61.52	-3.12	9.07	1,0GY	5.99	1.24
Hole 58A	8X-3	20.85	20.55	98.49	54.36	-3.08	10.34	0,2GY	5.28	1.48
Hole 58A	9X-1	20.62	20.62	98.85	53.79	-3.32	10.33	0,6GY	5.22	1.50
Hole 58A	9X-1	20.64	20.64	98.94	57.95	-3.76	11.26	0,9GY	5.63	1.59
Hole 58A	9X-1	20.66	20.65	99.04	58.94	-3.14	11.27	9,9Y	5.73	1.54
Hole 58A	9X-1	20.68	20.67	99.13	48.94	-3.41	11.26	0,4GY	4.74	1.65
Hole 58A	9X-1	20.70	20.69	99.22	52.20	-3.45	10.44	0,8GY	5.06	1.54
Hole 58A	9X-1	20.72	20.71	99.31	54.02	-3.56	9.87	1,3GY	5.24	1.45
Hole 58A	9X-1	20.74	20.73	99.40	53.19	-3.37	10.00	0,9GY	5.16	1.47
Hole 58A	9X-1	20.76	20.74	99.49	56.67	-3.60	11.05	0,8GY	5.50	1.57
Hole 58A	9X-1	20.78	20.76	99.58	56.86	-3.82	10.75	1,2GY	5.52	1.54
Hole 58A	9X-1	20.80	20.78	99.67	56.81	-3.58	10.96	0,8GY	5.52	1.55
Hole 58A	9X-1	20.82	20.80	99.76	56.23	-3.53	10.64	0,8GY	5.46	1.52
Hole 58A	9X-1	20.84	20.82	99.85	56.62	-3.56	10.84	0,8GY	5.50	1.54
Hole 58A	9X-1	20.86	20.84	99.94	58.53	-3.68	11.26	0,8GY	5.69	1.58
Hole 58A	9X-1	20.88	20.85	100.03	59.26	-3.46	10.96	0,6GY	5.76	1.52
Hole 58A	9X-1	20.90	20.87	100.12	58.11	-3.09	9.39	0,7GY	5.65	1.31
Hole 58A	9X-1	20.92	20.89	100.21	58.84	-3.41	8.78	1,7GY	5.72	1.25
Hole 58A	9X-1	20.94	20.91	100.30	56.50	-2.43	6.70	1,2GY	5.49	0.96
Hole 58A	9X-1	20.96	20.93	100.39	62.10	-2.66	6.25	2,3GY	6.04	0.87
Hole 58A	9X-1	20.98	20.94	100.48	50.04	-2.93	8.06	1,2GY	4.85	1.22
Hole 58A	9X-1	21.00	20.96	100.58	59.65	-3.27	8.11	2,0GY	5.80	1.15
Hole 58A	9X-1	21.02	20.98	100.67	58.06	-3.63	10.33	1,2GY	5.64	1.46
Hole 58A	9X-1	21.04	21.00	100.76	57.94	-3.62	11.18	0,7GY	5.63	1.57
Hole 58A	9X-1	21.06	21.02	100.85	57.68	-3.53	10.57	0,9GY	5.60	1.49
Hole 58A	9X-1	21.08	21.03	100.94	57.65	-3.54	11.02	0,7GY	5.60	1.55
Hole 58A	9X-1	21.10	21.05	101.03	56.24	-3.62	10.10	1,3GY	5.46	1.46
Hole 58A	9X-1	21.12	21.07	101.12	56.75	-3.45	10.89	0,6GY	5.51	1.54
Hole 58A	9X-1	21.14	21.09	101.21	57.69	-3.56	10.75	0,8GY	5.60	1.52
Hole 58A	9X-1	21.16	21.11	101.30	56.78	-3.52	10.16	1,1GY	5.52	1.45

Hole 58A	9X-1	21.18	21.13	101.39	57.28	-3.77	10.68	1,2GY	5.56	1.53
Hole 58A	9X-1	21.20	21.14	101.48	59.93	-3.06	8.33	1,4GY	5.83	1.16
Hole 58A	9X-1	21.22	21.16	101.57	56.75	-3.48	10.64	0,7GY	5.51	1.51
Hole 58A	9X-1	21.24	21.18	101.66	53.98	-3.39	10.01	0,9GY	5.24	1.46
Hole 58A	9X-1	21.26	21.20	101.75	53.56	-3.55	9.57	1,4GY	5.20	1.42
Hole 58A	9X-1	21.28	21.22	101.84	54.10	-3.37	9.58	1,1GY	5.25	1.40
Hole 58A	9X-1	21.30	21.23	101.93	53.99	-3.54	9.12	1,7GY	5.24	1.36
Hole 58A	9X-1	21.32	21.25	102.02	50.21	-3.44	9.07	1,5GY	4.87	1.38
Hole 58A	9X-1	21.34	21.27	102.12	49.63	-3.42	9.19	1,4GY	4.81	1.40
Hole 58A	9X-1	21.36	21.29	102.21	51.73	-3.25	9.43	1,0GY	5.01	1.41
Hole 58A	9X-1	21.38	21.31	102.30	52.09	-3.46	10.05	1,0GY	5.05	1.49
Hole 58A	9X-1	21.40	21.32	102.39	55.68	-3.43	9.83	1,1GY	5.41	1.42
Hole 58A	9X-1	21.42	21.34	102.48	53.98	-3.64	9.66	1,5GY	5.24	1.44
Hole 58A	9X-1	21.44	21.36	102.57	53.28	-3.48	8.95	1,7GY	5.17	1.35
Hole 58A	9X-1	21.46	21.38	102.66	53.05	-3.45	9.33	1,4GY	5.14	1.39
Hole 58A	9X-1	21.48	21.40	102.75	54.55	-3.36	8.87	1,5GY	5.29	1.31
Hole 58A	9X-1	21.50	21.42	102.84	52.08	-3.33	9.15	1,3GY	5.05	1.37
Hole 58A	9X-1	21.52	21.43	102.93	54.28	-3.43	9.45	1,3GY	5.27	1.39
Hole 58A	9X-1	21.54	21.45	103.02	54.51	-3.43	8.94	1,6GY	5.29	1.32
Hole 58A	9X-1	21.56	21.47	103.11	56.97	-3.39	8.39	1,9GY	5.53	1.22
Hole 58A	9X-1	21.58	21.49	103.20	53.65	-3.00	6.93	2,3GY	5.21	1.06
Hole 58A	9X-1	21.60	21.51	103.29	54.97	-3.40	8.10	2,2GY	5.33	1.22
Hole 58A	9X-1	21.62	21.52	103.38	52.02	-2.96	7.78	1,5GY	5.04	1.18
Hole 58A	9X-1	21.64	21.54	103.47	57.92	-1.87	3.78	3,3GY	5.63	0.57
Hole 58A	9X-2	21.69	21.56	103.70	48.38	-2.93	8.23	1,1GY	4.69	1.25
Hole 58A	9X-2	21.71	21.61	103.79	53.16	-3.44	8.69	1,8GY	5.16	1.31
Hole 58A	9X-2	21.73	21.62	103.88	53.84	-3.42	8.86	1,6GY	5.22	1.32
Hole 58A	9X-2	21.75	21.64	103.97	51.70	-3.42	8.46	1,9GY	5.01	1.30
Hole 58A	9X-2	21.77	21.66	104.06	51.32	-3.21	8.15	1,7GY	4.97	1.25
Hole 58A	9X-2	21.79	21.68	104.15	53.07	-3.15	8.09	1,6GY	5.15	1.22
Hole 58A	9X-2	21.81	21.70	104.24	53.21	-3.12	7.66	1,9GY	5.16	1.17
Hole 58A	9X-2	21.83	21.71	104.33	49.23	-3.34	8.69	1,5GY	4.77	1.33
Hole 58A	9X-2	21.85	21.73	104.43	52.24	-3.56	8.67	2,0GY	5.06	1.33
Hole 58A	9X-2	21.87	21.75	104.52	48.18	-3.42	8.13	2,1GY	4.67	1.28
Hole 58A	9X-2	21.89	21.77	104.61	49.64	-3.41	7.91	2,2GY	4.81	1.25

Hole 58A	9X-2	21.91	21.79	104.70	51.67	-3.49	8.89	1,7GY	5.01	1,36
Hole 58A	9X-2	21.93	21.81	104.79	50.16	-3.42	8.31	2,0GY	4.86	1,29
Hole 58A	9X-2	21.95	21.82	104.88	48.30	-3.45	8.02	2,2GY	4.68	1,27
Hole 58A	9X-2	21.97	21.84	104.97	48.84	-3.50	7.66	2,6GY	4.73	1,23
Hole 58A	9X-2	21.99	21.86	105.06	51.34	-3.52	8.15	2,3GY	4.98	1,28
Hole 58A	9X-2	22.01	21.88	105.15	51.40	-3.54	8.20	2,3GY	4.98	1,28
Hole 58A	9X-2	22.03	21.90	105.24	45.28	-3.15	7.73	1,8GY	4.39	1,22
Hole 58A	9X-2	22.05	21.91	105.33	50.67	-3.48	8.17	2,2GY	4.91	1,28
Hole 58A	9X-2	22.07	21.93	105.42	51.85	-3.47	8.43	2,0GY	5.03	1,30
Hole 58A	9X-2	22.09	21.95	105.51	53.17	-3.52	8.66	1,9GY	5.16	1,31
Hole 58A	9X-2	22.11	21.97	105.60	53.51	-3.54	8.35	2,2GY	5.19	1,28
Hole 58A	9X-2	22.13	21.99	105.69	50.55	-3.45	8.50	1,9GY	4.90	1,32
Hole 58A	9X-2	22.15	22.00	105.78	51.20	-3.38	8.15	2,0GY	4.96	1,27
Hole 58A	9X-2	22.17	22.02	105.87	50.36	-3.51	8.66	1,9GY	4.88	1,34
Hole 58A	9X-2	22.19	22.04	105.97	56.08	-3.58	9.63	1,5GY	5.44	1,40
Hole 58A	9X-2	22.21	22.06	106.06	54.09	-3.35	8.61	1,7GY	5.25	1,29
Hole 58A	9X-2	22.23	22.08	106.15	54.36	-3.42	8.31	2,0GY	5.27	1,25
Hole 58A	9X-2	22.25	22.10	106.24	54.29	-3.69	8.74	2,2GY	5.27	1,32
Hole 58A	9X-2	22.27	22.11	106.33	53.58	-3.79	8.87	2,3GY	5.20	1,35
Hole 58A	9X-2	22.29	22.13	106.42	54.18	-3.63	8.72	2,1GY	5.26	1,32
Hole 58A	9X-2	22.31	22.15	106.51	54.49	-3.57	8.94	1,9GY	5.29	1,33
Hole 58A	9X-2	22.33	22.17	106.60	51.65	-3.53	8.17	2,3GY	5.01	1,28
Hole 58A	9X-2	22.35	22.19	106.69	53.04	-3.52	8.33	2,2GY	5.14	1,28
Hole 58A	9X-2	22.37	22.20	106.78	53.28	-3.63	8.34	2,4GY	5.17	1,28
Hole 58A	9X-2	22.39	22.22	106.87	53.53	-3.78	8.82	2,3GY	5.19	1,35
Hole 58A	9X-2	22.41	22.24	106.96	50.46	-3.44	8.77	1,7GY	4.89	1,35
Hole 58A	9X-2	22.43	22.26	107.05	52.90	-3.69	8.64	2,3GY	5.13	1,33
Hole 58A	9X-2	22.45	22.28	107.14	50.32	-3.48	8.81	1,7GY	4.88	1,36
Hole 58A	9X-2	22.47	22.29	107.23	49.76	-3.41	7.67	2,4GY	4.82	1,22
Hole 58A	9X-2	22.49	22.31	107.32	53.49	-3.56	7.88	2,6GY	5.19	1,22
Hole 58A	9X-2	22.51	22.33	107.41	51.77	-3.56	8.64	2,0GY	5.02	1,33
Hole 58A	9X-2	22.53	22.35	107.51	52.95	-3.56	8.64	2,0GY	5.13	1,32
Hole 58A	9X-2	22.55	22.37	107.60	57.87	-3.22	7.05	2,8GY	5.62	1,04
Hole 58A	9X-2	22.57	22.39	107.69	51.64	-2.83	6.64	2,1GY	5.00	1,04
Hole 58A	9X-3	22.61	22.42	108.09	58.36	-3.24	8.21	1,8GY	5.67	1,18

Hole 58A	9X-3	22.63	22.44	108.18	51.25	-3.33	8.39	1,7GY	4.97	1.29
Hole 58A	9X-3	22.65	22.46	108.27	54.78	-3.66	8.69	2,2GY	5.32	1.31
Hole 58A	9X-3	22.67	22.48	108.37	54.17	-3.71	8.87	2,2GY	5.26	1.34
Hole 58A	9X-3	22.69	22.49	108.46	54.70	-3.47	9.13	1,6GY	5.31	1.35
Hole 58A	9X-3	22.71	22.51	108.55	53.78	-3.07	9.61	0,6GY	5.22	1.39
Hole 58A	9X-3	22.73	22.53	108.64	54.77	-3.77	9.19	2,0GY	5.32	1.38
Hole 58A	9X-3	22.75	22.55	108.73	54.09	-3.81	8.53	2,6GY	5.25	1.31
Hole 58A	9X-3	22.77	22.57	108.82	53.59	-3.89	9.65	1,9GY	5.20	1.46
Hole 58A	9X-3	22.79	22.58	108.91	55.69	-3.66	8.67	2,2GY	5.41	1.29
Hole 58A	9X-3	22.81	22.60	109.00	51.93	-3.64	8.93	2,0GY	5.03	1.37
Hole 58A	9X-3	22.83	22.62	109.09	53.16	-3.52	8.29	2,2GY	5.16	1.27
Hole 58A	9X-3	22.85	22.64	109.11	54.51	-3.62	8.57	2,2GY	5.29	1.29
Hole 58A	9X-3	22.87	22.66	109.16	52.49	-3.61	9.02	1,8GY	5.09	1.37
Hole 58A	9X-3	22.89	22.68	109.22	54.41	-3.57	8.76	2,0GY	5.28	1.32
Hole 58A	9X-3	22.91	22.69	109.27	52.11	-3.60	9.05	1,8GY	5.05	1.38
Hole 58A	9X-3	22.93	22.71	109.33	50.32	-3.60	9.17	1,7GY	4.88	1.41
Hole 58A	9X-3	22.95	22.73	109.38	52.36	-3.62	8.60	2,2GY	5.08	1.33
Hole 58A	9X-3	22.97	22.75	109.44	53.52	-3.76	9.35	1,9GY	5.19	1.41
Hole 58A	9X-3	22.99	22.77	109.49	51.79	-3.47	9.07	1,6GY	5.02	1.38
Hole 58A	9X-3	23.01	22.78	109.54	54.77	-3.72	8.85	2,2GY	5.32	1.33
Hole 58A	9X-3	23.03	22.80	109.60	54.02	-3.80	9.28	2,0GY	5.24	1.40
Hole 58A	9X-3	23.05	22.82	109.65	52.49	-3.66	8.92	2,0GY	5.09	1.37
Hole 58A	9X-3	23.07	22.84	109.71	53.41	-3.81	9.38	2,0GY	5.18	1.42
Hole 58A	9X-3	23.09	22.86	109.76	54.49	-3.72	9.15	2,0GY	5.29	1.37
Hole 58A	9X-3	23.11	22.87	109.82	55.54	-3.66	8.98	2,0GY	5.39	1.33
Hole 58A	9X-3	23.13	22.89	109.87	54.92	-3.69	9.56	1,7GY	5.33	1.42
Hole 58A	9X-3	23.15	22.91	109.93	53.54	-3.53	8.82	1,8GY	5.19	1.33
Hole 58A	9X-3	23.17	22.93	109.98	55.37	-3.66	9.35	1,8GY	5.38	1.38
Hole 58A	9X-3	23.19	22.95	110.03	53.84	-3.69	9.03	2,0GY	5.22	1.36
Hole 58A	9X-3	23.21	22.97	110.09	53.29	-3.71	9.08	2,0GY	5.17	1.38
Hole 58A	9X-3	23.23	22.98	110.14	53.75	-3.74	8.81	2,2GY	5.21	1.34
Hole 58A	9X-3	23.25	23.00	110.20	53.56	-3.77	9.12	2,1GY	5.20	1.38
Hole 58A	9X-3	23.27	23.02	110.25	57.73	-3.20	8.00	1,9GY	5.61	1.16
Hole 58A	9X-3	23.29	23.04	110.31	60.36	-3.11	6.61	3,1GY	5.87	0.95
Hole 58A	9X-3	23.31	23.06	110.36	58.73	-2.98	6.43	2,9GY	5.71	0.94

Hole 58A	9X-3	23.33	23.07	110.42	53.81	-3.77	9.12	2,1GY	5.22	1.38
Hole 58A	9X-3	23.35	23.09	110.47	54.45	-3.81	9.42	2,0GY	5.28	1.41
Hole 58A	9X-3	23.37	23.11	110.52	53.54	-3.63	8.86	2,0GY	5.19	1.34
Hole 58A	9X-3	23.39	23.13	110.58	55.44	-3.48	8.64	1,9GY	5.38	1.28
Hole 58A	9X-3	23.41	23.15	110.63	52.46	-3.59	8.78	2,0GY	5.09	1.35
Hole 58A	9X-3	23.43	23.16	110.69	54.68	-3.65	8.81	2,1GY	5.31	1.32
Hole 58A	9X-3	23.45	23.18	110.74	53.77	-3.76	9.25	2,0GY	5.22	1.40
Hole 58A	9X-3	23.47	23.20	110.80	51.23	-3.47	9.33	1,4GY	4.97	1.42
Hole 58A	9X-3	23.49	23.22	110.85	55.36	-3.42	8.51	1,9GY	5.37	1.26
Hole 58A	9X-3	23.51	23.24	110.91	58.04	-3.52	8.41	2,2GY	5.64	1.22
Hole 58A	9X-3	23.53	23.26	110.96	56.64	-2.66	6.12	2,3GY	5.50	0.90
Hole 58A	9X-3	23.55	23.27	111.02	59.94	-2.27	5.20	2,4GY	5.83	0.74
Hole 58A	9X-3	23.42	23.42	111.32	49.47	-3.34	8.81	1,5GY	4.80	1.35
Hole 58A	9X-3	23.44	23.44	111.37	53.59	-3.68	8.98	2,0GY	5.20	1.36
Hole 58A	9X-3	23.46	23.46	111.43	52.55	-3.43	8.64	1,8GY	5.10	1.32
Hole 58A	9X-3	23.48	23.47	111.48	53.28	-3.60	8.46	2,2GY	5.17	1.30
Hole 58A	9X-3	23.50	23.49	111.54	52.05	-3.39	8.72	1,7GY	5.05	1.33
Hole 58A	9X-3	23.52	23.51	111.59	55.84	-3.71	9.46	1,8GY	5.42	1.39
Hole 58A	9X-3	23.54	23.53	111.65	56.73	-4.02	9.51	2,3GY	5.51	1.41
Hole 58A	9X-3	23.56	23.55	111.70	56.20	-3.93	9.56	2,1GY	5.46	1.42
Hole 58A	9X-3	23.58	23.57	111.76	56.34	-3.97	9.70	2,1GY	5.47	1.43
Hole 58A	9X-3	23.60	23.58	111.81	56.15	-4.01	9.55	2,2GY	5.45	1.42
Hole 58A	9X-3	23.62	23.60	111.87	56.15	-3.97	9.79	2,0GY	5.45	1.45
Hole 58A	10X-1	23.64	23.62	111.92	56.62	-3.96	9.05	2,5GY	5.50	1.35
Hole 58A	10X-1	23.66	23.64	111.98	54.71	-3.64	8.93	2,0GY	5.31	1.34
Hole 58A	10X-1	23.68	23.66	112.03	58.02	-3.81	9.27	2,1GY	5.64	1.35
Hole 58A	10X-1	23.70	23.68	112.09	56.86	-3.86	9.32	2,2GY	5.52	1.37
Hole 58A	10X-1	23.72	23.69	112.14	56.95	-3.91	9.47	2,1GY	5.53	1.39
Hole 58A	10X-1	23.74	23.71	112.20	58.16	-3.79	8.97	2,3GY	5.65	1.31
Hole 58A	10X-1	23.76	23.73	112.25	56.73	-3.62	9.21	1,8GY	5.51	1.34
Hole 58A	10X-1	23.78	23.75	112.31	56.44	-3.69	9.41	1,8GY	5.48	1.38
Hole 58A	10X-1	23.80	23.77	112.36	56.38	-3.82	9.69	1,8GY	5.47	1.42
Hole 58A	10X-1	23.82	23.79	112.42	56.89	-3.68	9.12	2,0GY	5.53	1.33
Hole 58A	10X-1	23.84	23.80	112.47	54.13	-3.50	8.48	2,1GY	5.25	1.28
Hole 58A	10X-1	23.86	23.82	112.53	56.50	-3.57	8.99	1,9GY	5.49	1.32

Hole 58A	10X-1	23.88	23.84	112.58	54.41	-3.61	9.12	1,8GY	5.28	1,36
Hole 58A	10X-1	23.90	23.86	112.64	55.87	-3.65	9.59	1,6GY	5.42	1,40
Hole 58A	10X-1	23.92	23.88	112.70	56.24	-3.62	9.13	1,8GY	5.46	1,34
Hole 58A	10X-1	23.94	23.90	112.75	57.09	-3.74	9.43	1,9GY	5.55	1,37
Hole 58A	10X-1	23.96	23.91	112.81	56.37	-3.60	9.10	1,8GY	5.47	1,33
Hole 58A	10X-1	23.98	23.93	112.86	55.97	-3.51	9.33	1,5GY	5.44	1,36
Hole 58A	10X-1	24.00	23.95	112.92	54.55	-3.51	9.53	1,4GY	5.29	1,40
Hole 58A	10X-1	24.02	23.97	112.97	54.99	-3.58	9.47	1,5GY	5.34	1,39
Hole 58A	10X-1	24.04	23.99	113.03	55.68	-3.69	9.39	1,8GY	5.41	1,38
Hole 58A	10X-1	24.06	24.01	113.08	55.91	-3.60	9.18	1,8GY	5.43	1,35
Hole 58A	10X-1	24.08	24.02	113.14	54.12	-3.58	9.27	1,7GY	5.25	1,38
Hole 58A	10X-1	24.10	24.04	113.19	56.29	-3.61	9.23	1,8GY	5.47	1,35
Hole 58A	10X-1	24.12	24.06	113.25	55.57	-3.68	9.55	1,7GY	5.39	1,40
Hole 58A	10X-1	24.14	24.08	113.30	54.17	-3.46	9.34	1,4GY	5.26	1,38
Hole 58A	10X-1	24.16	24.10	113.36	54.12	-3.46	9.09	1,6GY	5.25	1,35
Hole 58A	10X-1	24.18	24.12	113.41	55.06	-3.58	9.10	1,8GY	5.34	1,35
Hole 58A	10X-1	24.20	24.13	113.47	54.10	-3.41	9.24	1,4GY	5.25	1,37
Hole 58A	10X-1	24.22	24.15	113.52	59.69	-2.82	6.80	2,1GY	5.80	0,96
Hole 58A	10X-1	24.24	24.17	113.58	57.85	-2.57	6.37	1,8GY	5.62	0,91
Hole 58A	10X-1	24.26	24.19	113.63	57.10	-2.48	5.65	2,4GY	5.55	0,83
Hole 58A	10X-1	24.28	24.21	113.69	58.55	-3.21	8.39	1,6GY	5.69	1,19
Hole 58A	10X-1	24.30	24.23	113.74	56.20	-3.49	10.21	1,0GY	5.46	1,46
Hole 58A	10X-1	24.32	24.24	113.80	60.27	-3.13	8.67	1,3GY	5.86	1,20
Hole 58A	10X-1	24.34	24.26	113.85	60.19	-2.56	7.13	1,2GY	5.85	0,98
Hole 58A	10X-1	24.36	24.28	113.91	56.86	-3.35	10.07	0,8GY	5.52	1,43
Hole 58A	10X-1	24.38	24.30	113.96	56.01	-3.61	10.58	1,0GY	5.44	1,52
Hole 58A	10X-1	24.40	24.32	114.02	56.37	-3.44	9.95	1,0GY	5.47	1,43
Hole 58A	10X-1	24.42	24.34	114.07	57.60	-3.64	10.07	1,3GY	5.60	1,44
Hole 58A	10X-1	24.44	24.35	114.13	58.38	-3.59	10.06	1,2GY	5.67	1,42
Hole 58A	10X-1	24.46	24.37	114.18	61.53	-3.03	7.82	1,7GY	5.99	1,08
Hole 58A	10X-1	24.48	24.39	114.24	56.43	-3.39	9.09	1,5GY	5.48	1,32
Hole 58A	10X-1	24.50	24.41	114.29	61.01	-2.98	10.24	0,1GY	5.93	1,38
Hole 58A	10X-2	24.65	24.55	114.71	49.46	-3.02	8.67	1,0GY	4.80	1,31
Hole 58A	10X-2	24.67	24.57	114.76	60.91	-3.25	8.22	1,9GY	5.92	1,14
Hole 58A	10X-2	24.69	24.58	114.82	59.48	-3.39	9.05	1,5GY	5.78	1,27

Hole 58A	10X-2	24.71	24.60	114.87	57.10	-3.45	9.31	1,4GY	5.55	1.34
Hole 58A	10X-2	24.73	24.62	114.93	56.00	-3.50	9.72	1,3GY	5.44	1.41
Hole 58A	10X-2	24.75	24.64	114.98	57.46	-3.72	10.41	1,3GY	5.58	1.49
Hole 58A	10X-2	24.77	24.66	115.04	56.25	-3.63	10.07	1,3GY	5.46	1.45
Hole 58A	10X-2	24.79	24.68	115.09	55.69	-3.21	8.99	1,2GY	5.41	1.30
Hole 58A	10X-2	24.81	24.69	115.15	59.20	-3.14	8.38	1,5GY	5.76	1.18
Hole 58A	10X-2	24.83	24.71	115.20	57.86	-3.36	9.40	1,2GY	5.62	1.33
Hole 58A	10X-2	24.85	24.73	115.26	58.31	-3.27	9.48	1,0GY	5.67	1.33
Hole 58A	10X-2	24.87	24.75	115.32	59.45	-3.43	9.36	1,4GY	5.78	1.31
Hole 58A	10X-2	24.89	24.77	115.37	57.73	-3.35	9.15	1,4GY	5.61	1.30
Hole 58A	10X-2	24.91	24.79	115.43	57.53	-3.41	9.67	1,1GY	5.59	1.38
Hole 58A	10X-2	24.93	24.80	115.48	58.99	-3.26	9.24	1,1GY	5.73	1.30
Hole 58A	10X-2	24.95	24.82	115.54	57.37	-3.41	10.06	0,9GY	5.57	1.42
Hole 58A	10X-2	24.97	24.84	115.59	57.82	-3.34	9.67	1,0GY	5.62	1.37
Hole 58A	10X-2	24.99	24.86	115.65	59.08	-3.35	9.31	1,3GY	5.74	1.31
Hole 58A	10X-2	25.01	24.88	115.70	56.93	-3.37	9.47	1,2GY	5.53	1.35
Hole 58A	10X-2	25.03	24.90	115.76	59.08	-3.40	9.46	1,3GY	5.74	1.33
Hole 58A	10X-2	25.05	24.91	115.81	61.30	-2.90	7.30	1,9GY	5.96	1.01
Hole 58A	10X-2	25.07	24.93	115.87	58.40	-3.27	9.37	1,1GY	5.67	1.32
Hole 58A	10X-2	25.09	24.95	115.92	63.50	-2.17	5.20	2,2GY	6.18	0.72
Hole 58A	10X-3	25.13	24.99	116.03	58.30	-2.91	9.83	0,2GY	5.67	1.35
Hole 58A	10X-3	25.15	25.01	116.09	57.71	-3.47	9.65	1,3GY	5.61	1.37
Hole 58A	10X-3	25.17	25.02	116.14	58.38	-3.49	9.31	1,5GY	5.67	1.33
Hole 58A	10X-3	25.19	25.04	116.20	57.76	-3.41	9.49	1,2GY	5.61	1.35
Hole 58A	10X-3	25.21	25.06	116.25	57.72	-3.31	9.07	1,3GY	5.61	1.29
Hole 58A	10X-3	25.23	25.08	116.31	58.60	-3.43	9.63	1,2GY	5.70	1.36
Hole 58A	10X-3	25.25	25.10	116.36	57.63	-3.31	9.28	1,2GY	5.60	1.32
Hole 58A	10X-3	25.27	25.12	116.42	56.94	-3.22	9.33	1,0GY	5.53	1.33
Hole 58A	10X-3	25.29	25.13	116.47	57.71	-3.41	9.66	1,2GY	5.61	1.37
Hole 58A	10X-3	25.31	25.15	116.53	56.55	-3.18	8.84	1,2GY	5.49	1.27
Hole 58A	10X-3	25.33	25.17	116.58	57.48	-3.37	9.31	1,3GY	5.58	1.33
Hole 58A	10X-3	25.35	25.19	116.64	57.52	-3.25	8.73	1,4GY	5.59	1.25
Hole 58A	10X-3	25.37	25.21	116.69	57.66	-3.30	8.87	1,4GY	5.60	1.27
Hole 58A	10X-3	25.39	25.23	116.75	57.64	-3.39	9.21	1,4GY	5.60	1.32
Hole 58A	10X-3	25.41	25.24	116.80	58.82	-3.46	9.71	1,2GY	5.72	1.37

Hole 58A	10X-3	25.43	25.26	116.86	57.65	-3.44	9.70	1,2GY	5.60	1.38
Hole 58A	10X-3	25.45	25.28	116.92	58.44	-3.33	9.06	1,4GY	5.68	1.28
Hole 58A	10X-3	25.47	25.30	116.97	56.96	-3.12	8.57	1,3GY	5.53	1.23
Hole 58A	10X-3	25.49	25.32	117.03	57.08	-3.15	8.80	1,2GY	5.54	1.25
Hole 58A	10X-3	25.51	25.34	117.08	58.85	-3.13	8.23	1,6GY	5.72	1.16
Hole 58A	10X-3	25.53	25.35	117.14	56.66	-3.27	8.95	1,3GY	5.50	1.29
Hole 58A	10X-3	25.55	25.37	117.19	56.17	-3.35	8.76	1,6GY	5.45	1.28
Hole 58A	10X-3	25.57	25.39	117.25	57.14	-2.84	7.55	1,5GY	5.55	1.08
Hole 58A	10X-3	25.59	25.41	117.30	56.67	-3.37	8.91	1,5GY	5.50	1.29
Hole 58A	10X-3	25.61	25.43	117.36	55.76	-3.42	9.14	1,5GY	5.41	1.33
Hole 58A	10X-3	25.63	25.45	117.41	56.55	-3.31	8.64	1,6GY	5.49	1.25
Hole 58A	10X-3	25.65	25.46	117.47	56.05	-3.33	8.91	1,5GY	5.44	1.30
Hole 58A	10X-3	25.67	25.48	117.52	56.58	-3.47	10.23	0,9GY	5.50	1.46
Hole 58A	10X-3	25.69	25.50	117.58	57.60	-3.46	9.02	1,6GY	5.60	1.30
Hole 58A	10X-3	25.71	25.52	117.63	56.73	-3.36	8.96	1,5GY	5.51	1.29
Hole 58A	10X-3	25.73	25.54	117.69	56.31	-3.70	9.40	1,8GY	5.47	1.38
Hole 58A	10X-3	25.75	25.56	117.74	54.86	-3.80	9.32	2,0GY	5.32	1.39
Hole 58A	10X-3	25.77	25.57	117.80	54.54	-3.87	9.42	2,1GY	5.29	1.41
Hole 58A	10X-3	25.79	25.59	117.85	53.11	-3.75	9.19	2,0GY	5.15	1.40
Hole 58A	10X-3	25.81	25.61	117.91	52.99	-3.78	9.46	1,9GY	5.14	1.43
Hole 58A	10X-3	25.83	25.63	117.96	52.93	-3.23	8.44	1,5GY	5.13	1.27
Hole 58A	10X-3	25.85	25.65	118.02	52.90	-3.31	8.82	1,4GY	5.13	1.32
Hole 58A	10X-3	25.87	25.67	118.07	53.22	-3.73	9.47	1,8GY	5.16	1.43
Hole 58A	10X-3	25.89	25.68	118.13	53.30	-3.65	8.97	2,0GY	5.17	1.36
Hole 58A	10X-3	25.91	25.70	118.18	53.42	-3.90	8.91	2,4GY	5.18	1.37
Hole 58A	10X-3	25.93	25.72	118.24	52.18	-3.73	8.73	2,3GY	5.06	1.35
Hole 58A	10X-3	25.95	25.74	118.29	53.56	-3.78	9.10	2,1GY	5.20	1.38
Hole 58A	10X-3	25.97	25.76	118.35	53.90	-3.72	8.97	2,1GY	5.23	1.36
Hole 58A	10X-3	25.99	25.78	118.40	53.41	-3.66	8.88	2,0GY	5.18	1.35
Hole 58A	10X-3	26.01	25.79	118.46	52.63	-3.78	9.00	2,2GY	5.10	1.38
Hole 58A	10X-3	26.03	25.81	118.51	54.07	-3.70	8.96	2,1GY	5.25	1.35
Hole 58A	10X-3	26.05	25.83	118.57	52.44	-3.67	8.86	2,1GY	5.08	1.36
Hole 58A	10X-3	26.07	25.85	118.63	53.29	-3.56	8.63	2,0GY	5.17	1.31
Hole 58A	10X-3	26.09	25.87	118.68	54.88	-3.81	9.09	2,2GY	5.33	1.37
Hole 58A	10X-3	26.11	25.89	118.74	53.98	-3.99	9.21	2,4GY	5.24	1.41

Hole 58A	10X-3	26.13	25.90	118.79	52.44	-3.84	9.11	2,2GY	5.08	1.40
Hole 58A	10X-3	26.15	25.92	118.85	53.91	-3.54	8.94	1,8GY	5.23	1.34
Hole 58A	10X-3	26.17	25.94	118.90	54.30	-3.75	8.76	2,3GY	5.27	1.33
Hole 58A	10X-3	26.19	25.96	118.96	52.61	-3.68	8.77	2,1GY	5.10	1.35
Hole 58A	10X-3	26.21	25.98	119.01	53.75	-3.64	8.95	2,0GY	5.22	1.35
Hole 58A	10X-3	26.23	26.00	119.07	53.92	-3.72	8.91	2,1GY	5.23	1.35
Hole 58A	10X-3	26.25	26.01	119.12	54.37	-3.65	9.00	2,0GY	5.28	1.35
Hole 58A	10X-3	26.27	26.03	119.18	53.47	-3.47	8.58	1,9GY	5.19	1.30
Hole 58A	10X-3	26.29	26.05	119.23	52.75	-3.76	8.57	2,4GY	5.11	1.33
Hole 58A	10X-3	26.31	26.07	119.29	53.06	-3.64	9.06	1,9GY	5.15	1.37
Hole 58A	10X-3	26.33	26.09	119.34	52.46	-3.46	9.32	1,4GY	5.09	1.40
Hole 58A	10X-3	26.35	26.11	119.40	54.31	-3.57	9.33	1,6GY	5.27	1.39
Hole 58A	10X-3	26.37	26.12	119.45	53.28	-3.64	8.89	2,0GY	5.17	1.35
Hole 58A	10X-3	26.39	26.14	119.51	52.62	-3.63	8.71	2,1GY	5.10	1.34
Hole 58A	10X-3	26.41	26.16	119.56	53.05	-3.75	8.96	2,1GY	5.14	1.37
Hole 58A	10X-3	26.43	26.18	119.62	54.00	-3.42	8.89	1,6GY	5.24	1.33
Hole 58A	10X-3	26.45	26.20	119.67	54.15	-3.53	9.34	1,5GY	5.25	1.39
Hole 58A	10X-3	26.47	26.22	119.73	53.09	-3.59	9.05	1,8GY	5.15	1.37
Hole 58A	10X-3	26.49	26.23	119.78	53.18	-3.63	9.12	1,8GY	5.16	1.38
Hole 58A	10X-3	26.51	26.25	119.84	53.61	-3.65	9.44	1,7GY	5.20	1.41
Hole 58A	10X-3	26.53	26.27	119.89	54.83	-3.79	9.73	1,7GY	5.32	1.44
Hole 58A	10X-3	26.55	26.29	119.95	53.77	-3.66	9.47	1,7GY	5.22	1.41
Hole 58A	10X-3	26.57	26.31	120.00	49.75	-3.22	9.12	1,1GY	4.82	1.38
Hole 58A	10X-3	26.59	26.33	120.06	54.51	-3.60	9.15	1,8GY	5.29	1.36
Hole 58A	10X-4	26.63	26.36	120.17	51.37	-3.44	9.38	1,3GY	4.98	1.42
Hole 58A	10X-4	26.65	26.38	120.22	51.29	-3.42	9.79	1,1GY	4.97	1.47
Hole 58A	10X-4	26.67	26.40	120.28	60.13	-1.44	6.65	8,1Y	5.85	0.88
Hole 58A	10X-4	26.42	26.42	120.34	50.47	-3.63	8.88	1,9GY	4.89	1.38
Hole 58A	10X-4	26.44	26.44	120.39	50.32	-3.65	8.75	2,1GY	4.88	1.36
Hole 58A	10X-4	26.46	26.46	120.45	50.06	-3.37	8.78	1,5GY	4.85	1.35
Hole 58A	10X-4	26.48	26.48	120.51	51.34	-3.70	9.10	1,9GY	4.98	1.40
Hole 58A	10X-4	26.50	26.50	120.57	50.23	-3.56	8.66	2,0GY	4.87	1.34
Hole 58A	10X-4	26.52	26.51	120.62	49.41	-3.44	7.78	2,4GY	4.79	1.24
Hole 58A	10X-4	26.54	26.53	120.68	51.24	-3.47	9.64	1,2GY	4.97	1.45
Hole 58A	10X-4	26.56	26.55	120.74	51.73	-3.56	8.59	2,0GY	5.01	1.33

Hole 58A	10X-4	26.58	26.57	120.80	52.14	-3.73	8.96	2,1GY	5.05	1.38
Hole 58A	10X-4	26.60	26.59	120.85	50.83	-3.59	8.16	2,4GY	4.93	1.28
Hole 58A	10X-4	26.62	26.61	120.91	50.84	-3.41	8.53	1,8GY	4.93	1.31
Hole 58A	10X-4	26.64	26.63	120.97	51.18	-3.50	8.58	1,9GY	4.96	1.32
Hole 58A	10X-4	26.66	26.65	121.02	49.39	-3.84	8.99	2,2GY	4.79	1.41
Hole 58A	11X-1	26.68	26.67	121.08	49.13	-3.66	8.38	2,3GY	4.76	1.32
Hole 58A	11X-1	26.70	26.69	121.14	50.06	-3.57	8.37	2,2GY	4.85	1.31
Hole 58A	11X-1	26.72	26.70	121.20	49.85	-3.54	8.54	2,0GY	4.83	1.33
Hole 58A	11X-1	26.74	26.72	121.25	50.11	-3.60	8.77	2,0GY	4.86	1.36
Hole 58A	11X-1	26.76	26.74	121.31	50.01	-3.48	8.18	2,2GY	4.85	1.28
Hole 58A	11X-1	26.78	26.76	121.37	49.79	-3.57	8.82	1,9GY	4.83	1.37
Hole 58A	11X-1	26.80	26.78	121.43	49.76	-3.50	8.39	2,0GY	4.82	1.31
Hole 58A	11X-1	26.82	26.80	121.48	49.49	-3.54	8.29	2,2GY	4.80	1.30
Hole 58A	11X-1	26.84	26.82	121.54	48.58	-3.45	8.35	2,0GY	4.71	1.31
Hole 58A	11X-1	26.86	26.84	121.60	48.94	-3.46	8.19	2,1GY	4.74	1.28
Hole 58A	11X-1	26.88	26.86	121.65	48.32	-3.20	7.90	1,8GY	4.69	1.23
Hole 58A	11X-1	26.90	26.88	121.71	49.28	-3.41	8.36	1,9GY	4.78	1.30
Hole 58A	11X-1	26.92	26.90	121.77	48.37	-3.24	8.18	1,7GY	4.69	1.27
Hole 58A	11X-1	26.94	26.91	121.83	49.92	-3.27	7.85	2,0GY	4.84	1.22
Hole 58A	11X-1	26.96	26.93	121.88	51.80	-2.84	6.56	2,2GY	5.02	1.03
Hole 58A	11X-1	26.98	26.95	121.94	48.87	-3.13	7.64	1,9GY	4.74	1.19
Hole 58A	11X-1	27.00	26.97	122.00	48.38	-3.13	8.13	1,5GY	4.69	1.25
Hole 58A	11X-1	27.02	26.99	122.06	47.62	-2.97	7.87	1,4GY	4.62	1.21
Hole 58A	11X-1	27.04	27.01	122.11	48.91	-2.94	7.06	1,9GY	4.74	1.11
Hole 58A	11X-1	27.06	27.03	122.17	49.31	-3.08	8.01	1,5GY	4.78	1.23
Hole 58A	11X-1	27.08	27.05	122.23	51.69	-2.41	6.35	1,4GY	5.01	0.97
Hole 58A	11X-1	27.10	27.07	122.28	47.75	-2.96	8.08	1,2GY	4.63	1.23
Hole 58A	11X-1	27.12	27.09	122.34	48.43	-3.10	8.07	1,5GY	4.70	1.24
Hole 58A	11X-1	27.14	27.10	122.40	47.39	-2.93	8.80	0,7GY	4.59	1.32
Hole 58A	11X-1	27.16	27.12	122.46	47.30	-2.79	7.39	1,3GY	4.59	1.14
Hole 58A	11X-1	27.18	27.14	122.51	47.55	-2.86	7.60	1,3GY	4.61	1.17
Hole 58A	11X-1	27.20	27.16	122.57	45.70	-2.79	8.06	0,9GY	4.43	1.22
Hole 58A	11X-1	27.22	27.18	122.63	44.80	-3.02	8.32	1,1GY	4.35	1.28
Hole 58A	11X-1	27.24	27.20	122.69	46.92	-3.02	7.44	1,8GY	4.55	1.17
Hole 58A	11X-1	27.26	27.22	122.74	45.60	-2.90	7.95	1,1GY	4.42	1.22

Hole 58A	11X-1	27.28	27.24	122.80	50.67	-2.44	6.54	1,3GY	4.91	1.00
Hole 58A	11X-1	27.30	27.26	122.86	47.95	-2.97	8.31	1,1GY	4.65	1.26
Hole 58A	11X-1	27.32	27.28	122.91	47.00	-2.71	7.76	0,9GY	4.56	1.18
Hole 58A	11X-1	27.34	27.30	122.97	53.72	-2.17	4.81	2,5GY	5.21	0.74
Hole 58A	11X-1	27.36	27.31	123.09	48.64	-2.72	7.80	0,9GY	4.72	1.18
Hole 58A	11X-2	27.41	27.36	123.53	49.74	-2.70	7.98	0,8GY	4.82	1.20
Hole 58A	11X-2	27.43	27.38	123.71	48.67	-2.65	7.71	0,8GY	4.72	1.16
Hole 58A	11X-2	27.45	27.40	123.89	47.38	-2.77	8.37	0,7GY	4.59	1.26
Hole 58A	11X-2	27.47	27.42	124.06	46.61	-2.92	7.87	1,2GY	4.52	1.21
Hole 58A	11X-2	27.49	27.44	124.24	46.12	-2.68	7.97	0,7GY	4.47	1.20
Hole 58A	11X-2	27.51	27.46	124.42	44.64	-2.74	7.63	1,0GY	4.33	1.17
Hole 58A	11X-2	27.53	27.48	124.60	45.71	-2.62	7.33	1,0GY	4.43	1.12
Hole 58A	11X-2	27.55	27.50	124.77	43.94	-2.68	7.45	1,0GY	4.26	1.15
Hole 58A	11X-2	27.57	27.51	124.95	46.73	-2.68	7.87	0,8GY	4.53	1.19
Hole 58A	11X-2	27.59	27.53	125.13	47.19	-2.51	8.33	0,2GY	4.58	1.23
Hole 58A	11X-2	27.61	27.55	125.30	42.75	-2.58	7.51	0,8GY	4.15	1.15
Hole 58A	11X-2	27.63	27.57	125.48	43.42	-2.30	6.50	0,9GY	4.21	1.01
Hole 58A	11X-2	27.65	27.59	125.66	43.05	-2.27	6.42	0,9GY	4.18	0.99
Hole 58A	11X-2	27.67	27.61	125.84	44.08	-2.67	7.41	1,0GY	4.28	1.14
Hole 58A	11X-2	27.69	27.63	126.01	43.02	-2.53	6.43	1,4GY	4.17	1.02
Hole 58A	11X-2	27.71	27.65	126.19	43.52	-2.57	6.51	1,5GY	4.22	1.03
Hole 58A	11X-2	27.73	27.67	126.37	43.39	-2.51	6.60	1,3GY	4.21	1.04
Hole 58A	11X-2	27.75	27.69	126.54	42.68	-2.42	6.54	1,1GY	4.14	1.02
Hole 58A	11X-2	27.77	27.70	126.72	42.43	-2.25	6.01	1,1GY	4.12	0.95
Hole 58A	11X-2	27.79	27.72	126.90	46.07	-1.90	5.57	0,7GY	4.47	0.85
Hole 58A	11X-2	27.81	27.74	127.08	46.08	-1.97	5.60	0,8GY	4.47	0.86
Hole 58A	11X-2	27.83	27.76	127.25	41.42	-2.41	6.08	1,5GY	4.02	0.98
Hole 58A	11X-2	27.85	27.78	127.43	41.63	-2.33	6.44	1,0GY	4.04	1.01
Hole 58A	11X-2	27.87	27.80	127.61	42.17	-2.51	7.03	0,9GY	4.09	1.09
Hole 58A	11X-2	27.89	27.82	127.79	42.34	-2.44	6.61	1,1GY	4.11	1.04
Hole 58A	11X-2	27.91	27.84	127.96	41.31	-2.41	6.31	1,2GY	4.01	1.00
Hole 58A	11X-2	27.93	27.86	128.14	41.63	-2.41	6.76	0,9GY	4.04	1.05
Hole 58A	11X-2	27.95	27.88	128.32	42.43	-2.31	6.50	0,9GY	4.12	1.01
Hole 58A	11X-2	27.97	27.90	128.49	41.16	-2.41	6.76	0,9GY	4.00	1.05
Hole 58A	11X-2	27.99	27.91	128.67	41.34	-2.27	6.92	0,5GY	4.01	1.05

Hole 58A	11X-2	28.01	27.93	128.85	40.30	-2.27	6.60	0,7GY	3.91	1.03
Hole 58A	11X-2	28.03	27.95	129.03	37.97	-2.00	5.57	0,9GY	3.69	0.90
Hole 58A	11X-2	28.05	27.97	129.20	39.14	-2.04	5.69	0,9GY	3.80	0.91
Hole 58A	11X-2	28.07	27.99	129.38	40.24	-2.18	6.56	0,5GY	3.91	1.01
Hole 58A	11X-2	28.09	28.01	129.56	40.09	-2.29	6.46	0,9GY	3.89	1.02
Hole 58A	11X-2	28.11	28.03	129.73	41.25	-2.21	6.82	0,4GY	4.00	1.04
Hole 58A	11X-2	28.13	28.05	129.91	41.12	-2.09	6.11	0,6GY	3.99	0.94
Hole 58A	11X-2	28.15	28.07	130.02	39.35	-2.09	6.15	0,6GY	3.82	0.96
Hole 58A	11X-2	28.17	28.09	130.06	39.92	-2.09	6.00	0,7GY	3.88	0.94
Hole 58A	11X-2	28.19	28.10	130.09	40.77	-2.01	6.39	0,2GY	3.96	0.97
Hole 58A	11X-2	28.21	28.12	130.13	40.61	-2.19	6.58	0,5GY	3.94	1.01
Hole 58A	11X-2	28.23	28.14	130.17	40.94	-2.09	6.62	0,3GY	3.97	1.00
Hole 58A	11X-2	28.25	28.16	130.20	41.58	-2.05	6.54	0,2GY	4.04	0.99
Hole 58A	11X-2	28.27	28.18	130.24	40.71	-2.21	6.28	0,8GY	3.95	0.98
Hole 58A	11X-2	28.29	28.20	130.28	41.30	-2.18	6.52	0,6GY	4.01	1.00
Hole 58A	11X-2	28.31	28.22	130.32	40.23	-2.25	6.57	0,7GY	3.91	1.02
Hole 58A	11X-2	28.33	28.24	130.35	39.96	-2.09	6.19	0,6GY	3.88	0.96
Hole 58A	11X-2	28.35	28.26	130.39	40.07	-1.98	6.26	0,2GY	3.89	0.96
Hole 58A	11X-3	28.39	28.30	130.46	50.13	-1.08	3.06	0,8GY	4.86	0.46
Hole 58A	11X-3	28.41	28.31	130.50	45.42	-1.37	4.88	9,6Y	4.41	0.72
Hole 58A	11X-3	28.43	28.33	130.54	40.45	-2.00	6.36	0,2GY	3.93	0.97
Hole 58A	11X-3	28.45	28.35	130.58	40.81	-1.80	6.57	9,6Y	3.96	0.98
Hole 58A	11X-3	28.47	28.37	130.61	40.50	-1.90	5.87	0,4GY	3.93	0.90
Hole 58A	11X-3	28.49	28.39	130.65	40.92	-1.77	6.05	9,9Y	3.97	0.90
Hole 58A	11X-3	28.51	28.41	130.69	39.10	-1.76	6.38	9,6Y	3.80	0.97
Hole 58A	11X-3	28.53	28.43	130.72	39.43	-2.00	6.21	0,3GY	3.83	0.96
Hole 58A	11X-3	28.55	28.45	130.76	38.74	-1.78	6.24	9,8Y	3.76	0.95
Hole 58A	11X-3	28.57	28.47	130.80	38.91	-1.79	6.48	9,6Y	3.78	0.98
Hole 58A	11X-3	28.59	28.49	130.84	38.94	-1.81	6.67	9,5Y	3.78	1.01
Hole 58A	11X-3	28.61	28.50	130.87	39.39	-1.84	7.06	9,4Y	3.82	1.06
Hole 58A	11X-3	28.63	28.52	130.91	39.60	-1.83	7.25	9,2Y	3.85	1.08
Hole 58A	11X-3	28.65	28.54	130.95	39.85	-1.88	6.58	9,8Y	3.87	0.99
Hole 58A	11X-3	28.67	28.56	130.98	39.71	-1.84	6.76	9,6Y	3.86	1.02
Hole 58A	11X-3	28.69	28.58	131.02	39.85	-1.87	6.75	9,6Y	3.87	1.01
Hole 58A	11X-3	28.71	28.60	131.06	40.78	-1.74	6.33	9,6Y	3.96	0.94

Hole 58A	11X-3	28.73	28.62	131.10	40.97	-1.76	6.70	9.4Y	3.98	0.99
Hole 58A	11X-3	28.75	28.64	131.13	40.67	-1.70	6.91	9.1Y	3.95	1.02
Hole 58A	11X-3	28.77	28.66	131.17	40.19	-1.63	6.44	9.2Y	3.90	0.96
Hole 58A	11X-3	28.79	28.68	131.21	39.64	-1.79	7.00	9.3Y	3.85	1.04
Hole 58A	11X-3	28.81	28.70	131.24	40.54	-1.76	7.14	9.1Y	3.94	1.05
Hole 58A	11X-3	28.83	28.71	131.28	40.71	-1.78	7.12	9.2Y	3.95	1.05
Hole 58A	11X-3	28.85	28.73	131.32	39.82	-1.78	7.22	9.1Y	3.87	1.07
Hole 58A	11X-3	28.87	28.75	131.36	42.38	-1.67	6.91	9.0Y	4.11	1.01
Hole 58A	11X-3	28.89	28.77	131.39	36.67	-1.65	6.80	9.1Y	3.57	1.04
Hole 58A	11X-3	28.91	28.79	131.43	40.90	-1.87	7.13	9.4Y	3.97	1.05
Hole 58A	11X-3	28.93	28.81	131.47	35.12	-1.66	7.09	8.9Y	3.42	1.10
Hole 58A	11X-3	28.95	28.83	131.50	40.38	-1.64	7.10	8.9Y	3.92	1.04
Hole 58A	11X-3	28.97	28.85	131.54	38.54	-1.46	7.72	8.1Y	3.74	1.14
Hole 58A	11X-3	28.99	28.87	131.58	41.97	-1.24	6.53	8.1Y	4.07	0.94
Hole 58A	11X-3	29.01	28.89	131.62	38.53	-1.30	7.60	7.8Y	3.74	1.11
Hole 58A	11X-3	29.03	28.90	131.65	40.07	-1.64	7.59	8.6Y	3.89	1.11
Hole 58A	11X-3	29.05	28.92	131.69	40.28	-1.27	8.39	7.4Y	3.91	1.20
Hole 58A	11X-3	29.07	28.94	131.73	35.39	-1.37	8.60	7.7Y	3.44	1.29
Hole 58A	11X-3	29.09	28.96	131.76	41.34	-1.57	8.67	8.0Y	4.01	1.23
Hole 58A	11X-3	29.11	28.98	131.80	39.48	-1.38	8.64	7.6Y	3.84	1.24
Hole 58A	11X-3	29.13	29.00	131.84	41.74	-1.29	8.82	7.3Y	4.05	1.24
Hole 58A	11X-3	29.15	29.02	131.88	39.64	-1.43	8.67	7.7Y	3.85	1.25
Hole 58A	11X-3	29.17	29.04	131.91	33.75	-1.02	8.04	7.1Y	3.29	1.22
Hole 58A	11X-3	29.19	29.06	131.95	40.92	-1.13	6.38	7.8Y	3.97	0.92
Hole 58A	11X-3	29.21	29.08	131.99	34.77	-1.23	8.66	7.4Y	3.38	1.31
Hole 58A	11X-3	29.23	29.10	132.02	39.84	-1.11	8.26	7.1Y	3.87	1.18
Hole 58A	11X-3	29.25	29.11	132.06	38.18	-1.27	8.37	7.5Y	3.71	1.22
Hole 58A	11X-3	29.27	29.16	132.10	40.35	-1.17	9.46	6.9Y	3.92	1.34
Hole 58A	11X-3	29.29	29.15	132.14	43.20	-1.20	9.97	6.7Y	4.19	1.40
Hole 58A	11X-3	29.31	29.17	132.17	39.54	-1.09	8.25	7.0Y	3.84	1.18
Hole 58A	11X-3	29.33	29.19	132.21	37.70	-1.20	8.22	7.4Y	3.66	1.20
Hole 58A	11X-3	29.35	29.21	132.25	45.17	-1.18	9.29	6.8Y	4.38	1.31
Hole 58A	11X-3	29.37	29.23	132.28	42.63	-1.01	9.24	6.5Y	4.14	1.29
Hole 58A	11X-3	29.39	29.25	132.32	43.76	-0.82	5.54	7.1Y	4.25	0.79
Hole 58A	11X-3	29.41	29.27	132.36	41.75	-0.50	6.35	5.6Y	4.05	0.89

Hole 58A	11X-3	29.43	29.29	132.40	43.63	-0.92	7.25	6.7Y	4.23	1.02
Hole 58A	11X-3	29.45	29.30	132.43	46.00	-0.36	5.06	5.0Y	4.46	0.71
Hole 58A	11X-4	29.49	29.34	132.51	36.51	-0.58	9.43	5.7Y	3.55	1.38
Hole 58A	11X-4	29.51	29.36	132.54	42.98	-0.96	9.07	6.3Y	4.17	1.27
Hole 58A	11X-4	29.53	29.38	132.58	39.15	-0.40	9.16	5.1Y	3.80	1.30
Hole 58A	12X-1	29.55	29.40	132.62	43.70	-0.61	7.39	5.6Y	4.24	1.03
Hole 58A	12X-1	29.42	29.42	132.66	36.76	-1.71	6.69	9.3Y	3.57	1.03
Hole 58A	12X-1	29.44	29.44	132.70	42.68	-1.95	7.83	9.2Y	4.14	1.14
Hole 58A	12X-1	29.46	29.46	132.73	42.10	-1.96	7.04	9.7Y	4.09	1.04
Hole 58A	12X-1	29.48	29.48	132.77	43.87	-2.06	7.25	9.8Y	4.26	1.07
Hole 58A	12X-1	29.50	29.50	132.81	43.98	-1.95	8.25	9.0Y	4.27	1.19
Hole 58A	12X-1	29.52	29.52	132.85	42.85	-1.49	8.03	8.0Y	4.16	1.15
Hole 58A	12X-1	29.54	29.54	132.89	38.02	-1.14	8.02	7.3Y	3.70	1.17
Hole 58A	12X-1	29.56	29.56	132.93	35.77	-1.04	8.95	6.8Y	3.48	1.33
Hole 58A	12X-1	29.58	29.58	132.97	40.41	-0.48	5.81	5.8Y	3.92	0.82
Hole 58A	12X-1	29.60	29.60	133.01	39.83	-0.86	8.74	6.3Y	3.87	1.24
Hole 58A	12X-1	29.62	29.62	133.05	35.92	-0.78	8.89	6.2Y	3.49	1.31
Hole 58A	12X-1	29.64	29.64	133.09	42.58	-0.25	6.53	4.7Y	4.13	0.91
Hole 58A	12X-1	29.66	29.66	133.12	41.45	-0.47	6.39	5.5Y	4.02	0.89
Hole 58A	12X-1	29.68	29.68	133.16	39.60	-0.35	5.36	5.3Y	3.85	0.76
Hole 58A	12X-1	29.70	29.70	133.20	49.60	-0.18	2.81	4.7Y	4.81	0.40
Hole 58A	12X-1	29.72	29.72	133.24	34.04	-0.51	8.95	5.6Y	3.31	1.34
Hole 58A	12X-1	29.74	29.74	133.28	37.12	-0.63	9.35	5.8Y	3.61	1.36
Hole 58A	12X-1	29.76	29.76	133.47	41.62	-0.41	6.94	5.2Y	4.04	0.96
Hole 58A	12X-1	29.78	29.78	133.80	30.37	-0.48	7.56	5.8Y	2.96	1.18
Hole 58A	12X-1	29.80	29.80	134.14	30.43	-0.72	7.29	6.6Y	2.97	1.15
Hole 58A	12X-1	29.82	29.82	134.47	46.34	-0.30	2.64	6.0Y	4.50	0.37
Hole 58A	12X-1	29.84	29.84	134.81	39.37	-0.44	9.18	5.2Y	3.82	1.30
Hole 58A	12X-1	29.86	29.86	135.14	33.89	-0.77	9.29	6.2Y	3.30	1.40
Hole 58A	12X-1	29.88	29.88	135.48	36.01	-0.54	9.25	5.6Y	3.50	1.36
Hole 58A	12X-1	29.90	29.90	135.81	32.42	-0.37	8.58	5.4Y	3.16	1.31
Hole 58A	12X-1	29.92	29.92	136.15	36.30	-0.54	9.32	5.6Y	3.53	1.37
Hole 58A	12X-1	29.94	29.94	136.48	40.90	-0.81	8.73	6.1Y	3.97	1.22
Hole 58A	12X-1	29.96	29.96	136.82	38.99	-0.76	7.98	6.2Y	3.79	1.14
Hole 58A	12X-1	29.98	29.98	137.15	35.45	-0.61	9.00	5.8Y	3.45	1.33

Hole 58A	12X-1	30.00	137.49	36.47	-0.32	5.44	5.4Y	3.55	0.80
Hole 58A	12X-1	30.02	137.82	36.59	-0.49	8.77	5.5Y	3.56	1.28
Hole 58A	12X-1	30.04	138.16	29.73	-0.61	8.60	6.2Y	2.90	1.36
Hole 58A	12X-1	30.06	138.49	34.38	-0.38	8.91	5.3Y	3.35	1.33
Hole 58A	12X-1	30.08	138.83	35.37	-0.41	7.80	5.4Y	3.44	1.15
Hole 58A	12X-1	30.10	139.16	39.55	-0.22	5.25	4.9Y	3.84	0.74
Hole 58A	12X-1	30.12	139.50	27.09	-0.57	8.72	6.1Y	2.64	1.41
Hole 58A	12X-1	30.14	139.83	33.92	-0.30	8.00	5.2Y	3.30	1.20
Hole 58A	12X-1	30.16	140.17	47.59	-0.10	2.03	4.6Y	4.62	0.29
Hole 58A	12X-1	30.18	140.50	45.84	-0.21	2.84	4.9Y	4.45	0.40
Hole 58A	12X-1	30.20	140.84	45.76	-0.34	3.88	5.3Y	4.44	0.54
Hole 58A	12X-1	30.22	141.17	44.67	-0.44	6.68	5.1Y	4.33	0.93
Hole 58A	12X-1	30.24	141.51	46.04	-0.26	5.18	4.7Y	4.47	0.72
Hole 58A	12X-1	30.26	141.84	43.72	-0.29	6.45	4.8Y	4.24	0.90
Hole 58A	12X-1	30.28	142.18	36.44	-0.50	6.34	5.9Y	3.54	0.93
Hole 58A	12X-1	30.30	142.51	28.16	-0.61	8.09	6.3Y	2.75	1.30
Hole 58A	12X-2	30.34	143.18	34.13	-0.42	9.65	5.4Y	3.32	1.44
Hole 58A	12X-2	30.36	143.52	34.07	-0.57	8.33	5.9Y	3.32	1.25
Hole 58A	12X-2	30.38	143.85	36.13	-0.47	9.50	5.4Y	3.52	1.39
Hole 58A	12X-2	30.40	144.19	42.21	-0.50	8.34	5.2Y	4.10	1.16
Hole 58A	12X-2	30.42	144.52	38.36	-0.26	7.47	4.9Y	3.73	1.07
Hole 58A	12X-2	30.44	144.86	41.77	-0.14	7.49	4.5Y	4.06	1.04
Hole 58A	12X-2	30.46	145.19	37.07	-0.20	7.98	4.8Y	3.60	1.16
Hole 58A	12X-2	30.48	145.53	34.83	-0.62	9.26	5.9Y	3.39	1.38
Hole 58A	12X-2	30.50	145.86	35.93	-0.64	10.03	5.8Y	3.50	1.47
Hole 58A	12X-2	30.52	146.20	37.27	-0.57	9.04	5.7Y	3.62	1.31
Hole 58A	12X-2	30.54	146.53	39.20	-0.38	8.20	5.1Y	3.81	1.16
Hole 58A	12X-2	30.56	146.87	35.51	-0.35	7.84	5.2Y	3.46	1.16
Hole 58A	12X-2	30.58	147.20	36.27	-0.24	7.15	4.9Y	3.53	1.04
Hole 58A	12X-2	30.60	147.54	37.30	-0.37	7.19	5.2Y	3.63	1.04
Hole 58A	12X-2	30.62	147.87	36.83	-0.40	9.41	5.3Y	3.58	1.37
Hole 58A	12X-2	30.64	148.21	38.00	-0.40	8.41	5.2Y	3.69	1.21
Hole 58A	12X-2	30.66	148.54	34.35	-0.77	8.63	6.3Y	3.34	1.30
Hole 58A	12X-2	30.68	148.88	36.14	-0.37	10.02	5.2Y	3.52	1.47
Hole 58A	12X-2	30.70	149.21	35.61	-0.57	9.23	5.7Y	3.46	1.36

Hole 58A	12X-2	30.72	30.72	149.55	35.10	-0.50	9.35	5.6Y	3.42	1.39
Hole 58A	12X-2	30.74	30.74	149.88	34.46	-0.50	9.46	5.6Y	3.36	1.41
Hole 58A	12X-2	30.76	30.76	150.22	35.43	-0.51	10.49	5.5Y	3.45	1.55
Hole 58A	12X-2	30.78	30.78	150.55	36.49	-0.55	9.48	5.6Y	3.55	1.38
Hole 58A	12X-2	30.80	30.80	150.89	39.30	-0.31	8.66	4.9Y	3.82	1.23
Hole 58A	12X-2	30.82	30.82	151.22	36.93	-0.52	10.01	5.5Y	3.59	1.45
Hole 58A	12X-2	30.84	30.84	151.56	35.88	-0.59	9.83	5.7Y	3.49	1.45
Hole 58A	12X-2	30.86	30.86	151.89	34.47	-0.82	8.94	6.4Y	3.36	1.34
Hole 58A	12X-2	30.88	30.88	152.23	39.38	-0.93	8.85	6.4Y	3.83	1.26
Hole 58A	12X-2	30.90	30.90	152.56	37.09	-0.66	10.06	5.8Y	3.61	1.46
Hole 58A	12X-2	30.92	30.92	152.90	38.79	-0.62	9.79	5.7Y	3.77	1.40
Hole 58A	12X-2	30.94	30.94	153.23	42.45	-0.45	7.53	5.2Y	4.12	1.05
Hole 58A	12X-2	30.96	30.96	153.57	36.86	-0.59	9.75	5.7Y	3.59	1.42
Hole 58A	12X-2	30.98	30.98	153.90	37.25	-0.50	9.36	5.5Y	3.62	1.36
Hole 58A	12X-2	31.00	31.00	154.24	37.00	-0.65	9.81	5.8Y	3.60	1.43
Hole 58A	12X-2	31.02	31.02	154.57	37.85	-0.54	9.57	5.5Y	3.68	1.38
Hole 58A	12X-2	31.04	31.04	154.91	36.43	-0.43	9.99	5.3Y	3.54	1.46
Hole 58A	12X-2	31.06	31.06	155.24	36.13	-0.50	9.01	5.5Y	3.51	1.32
Hole 58A	12X-2	31.08	31.08	155.58	35.41	-0.40	9.61	5.3Y	3.45	1.42
Hole 58A	12X-2	31.10	31.10	155.91	38.28	-0.47	7.87	5.5Y	3.72	1.13
Hole 58A	12X-2	31.12	31.12	156.25	35.49	-0.44	9.53	5.4Y	3.45	1.41
Hole 58A	12X-2	31.14	31.14	156.58	33.61	-0.46	9.26	5.6Y	3.27	1.39
Hole 58A	12X-2	31.16	31.16	156.92	39.26	-0.42	7.82	5.2Y	3.81	1.11
Hole 58A	12X-2	31.18	31.18	157.25	37.43	-0.60	10.04	5.6Y	3.64	1.45
Hole 58A	12X-2	31.20	31.20	157.59	32.46	-0.46	8.80	5.6Y	3.16	1.34
Hole 58A	12X-2	31.22	31.22	157.92	38.79	-0.41	9.19	5.2Y	3.77	1.31
Hole 58A	13X-1	32.54	32.52	174.35	50.23	-2.52	9.29	9.7Y	4.87	1.35
Hole 58A	13X-1	32.56	32.54	174.40	48.41	-2.14	7.66	9.8Y	4.69	1.12
Hole 58A	13X-1	32.58	32.56	174.45	50.07	-2.43	9.04	9.6Y	4.85	1.31
Hole 58A	13X-1	32.60	32.58	174.50	56.46	-2.87	9.99	10.0Y	5.48	1.39
Hole 58A	13X-1	32.62	32.59	174.55	43.43	-1.67	7.32	8.8Y	4.21	1.06
Hole 58A	13X-1	32.64	32.61	174.59	49.25	-2.01	8.33	9.1Y	4.78	1.20
Hole 58A	13X-1	32.66	32.63	174.64	50.64	-2.34	9.43	9.2Y	4.91	1.36
Hole 58A	13X-1	32.68	32.65	174.69	56.20	-2.94	10.25	10.0Y	5.46	1.43
Hole 58A	13X-1	32.70	32.66	174.74	58.06	-3.06	10.44	0.1GY	5.64	1.44

Hole 58A	13X-1	32.72	32.68	174.79	58.11	-3.01	10.30	0,1GY	5.65	1.42
Hole 58A	13X-1	32.74	32.70	174.84	56.49	-2.96	9.94	0,2GY	5.49	1.39
Hole 58A	13X-1	32.76	32.72	174.89	57.16	-3.10	10.07	0,4GY	5.55	1.41
Hole 58A	13X-1	32.78	32.74	174.94	56.96	-3.08	10.40	0,2GY	5.53	1.45
Hole 58A	13X-1	32.80	32.75	174.99	57.06	-3.03	9.57	0,5GY	5.54	1.34
Hole 58A	13X-1	32.82	32.77	175.04	58.94	-3.09	10.42	0,2GY	5.73	1.43
Hole 58A	13X-1	32.84	32.79	175.09	58.12	-3.02	10.25	0,1GY	5.65	1.41
Hole 58A	13X-1	32.86	32.81	175.14	59.60	-3.00	10.62	9,9Y	5.79	1.44
Hole 58A	13X-1	32.88	32.82	175.19	56.94	-2.46	9.32	9,5Y	5.53	1.29
Hole 58A	13X-1	32.90	32.84	175.24	57.91	-2.94	10.65	9,8Y	5.63	1.47
Hole 58A	13X-1	32.92	32.86	175.29	56.81	-3.05	10.30	0,2GY	5.52	1.44
Hole 58A	13X-1	32.94	32.88	175.34	55.98	-2.69	8.91	0,2GY	5.44	1.25
Hole 58A	13X-1	32.96	32.89	175.39	57.73	-2.91	10.58	9,8Y	5.61	1.46
Hole 58A	13X-1	32.98	32.91	175.44	59.72	-3.20	10.57	0,3GY	5.81	1.45
Hole 58A	13X-1	33.00	32.93	175.49	57.76	-3.12	10.31	0,3GY	5.61	1.43
Hole 58A	13X-1	33.02	32.95	175.54	52.95	-2.73	9.33	0,1GY	5.14	1.34
Hole 58A	13X-1	33.04	32.96	175.59	55.12	-2.08	7.33	9,8Y	5.35	1.03
Hole 58A	13X-1	33.06	32.98	175.64	59.60	-3.26	9.99	0,7GY	5.79	1.38
Hole 58A	13X-1	33.08	33.00	175.69	60.28	-3.05	9.26	0,7GY	5.86	1.27
Hole 58A	13X-1	33.10	33.02	175.73	63.21	-2.91	8.63	0,9GY	6.16	1.16
Hole 58A	13X-1	33.12	33.04	175.78	59.06	-3.11	9.91	0,5GY	5.74	1.37
Hole 58A	13X-1	33.14	33.05	175.83	59.41	-2.78	8.91	0,4GY	5.78	1.22
Hole 58A	13X-1	33.16	33.07	175.88	56.38	-2.97	9.38	0,5GY	5.48	1.33
Hole 58A	13X-1	33.18	33.09	175.93	59.32	-3.17	9.77	0,7GY	5.77	1.35
Hole 58A	13X-1	33.20	33.11	175.98	58.85	-3.08	9.89	0,4GY	5.72	1.37
Hole 58A	13X-1	33.22	33.12	176.03	59.22	-3.26	10.24	0,6GY	5.76	1.41
Hole 58A	13X-1	33.24	33.14	176.08	59.75	-3.34	10.29	0,7GY	5.81	1.42
Hole 58A	13X-1	33.26	33.16	176.13	59.80	-3.26	10.34	0,5GY	5.81	1.42
Hole 58A	13X-1	33.28	33.18	176.18	58.21	-3.17	10.50	0,3GY	5.66	1.45
Hole 58A	13X-1	33.30	33.19	176.23	56.51	-3.01	8.80	0,9GY	5.49	1.25
Hole 58A	13X-1	33.32	33.21	176.28	59.88	-3.29	10.02	0,7GY	5.82	1.38
Hole 58A	13X-1	33.34	33.23	176.33	59.10	-3.23	10.07	0,6GY	5.74	1.39
Hole 58A	13X-1	33.36	33.25	176.38	60.09	-3.24	10.23	0,5GY	5.84	1.40
Hole 58A	13X-1	33.38	33.26	176.43	60.16	-3.16	9.88	0,6GY	5.85	1.35
Hole 58A	13X-1	33.40	33.28	176.48	58.59	-3.26	10.06	0,6GY	5.69	1.40

Hole 58A	13X-1	33.42	33.30	176.53	58.49	-3.17	9.65	0,7GY	5.68	1.34
Hole 58A	13X-1	33.44	33.32	176.58	63.75	-3.07	8.36	1,4GY	6.21	1.14
Hole 58A	13X-1	33.46	33.34	176.63	59.59	-3.23	9.66	0,8GY	5.79	1.34
Hole 58A	13X-1	33.48	33.35	176.68	57.87	-3.33	9.46	1,1GY	5.62	1.34
Hole 58A	13X-1	33.50	33.37	176.73	59.23	-3.12	10.00	0,4GY	5.76	1.38
Hole 58A	13X-1	33.52	33.39	176.78	59.75	-3.25	9.87	0,8GY	5.81	1.36
Hole 58A	13X-1	33.54	33.41	176.83	59.30	-3.26	9.75	0,8GY	5.77	1.35
Hole 58A	13X-1	33.56	33.42	176.87	59.18	-3.31	9.57	1,0GY	5.75	1.33
Hole 58A	13X-1	33.58	33.44	176.92	59.12	-3.35	9.66	1,1GY	5.75	1.35
Hole 58A	13X-1	33.60	33.46	176.97	59.42	-3.10	9.11	0,9GY	5.78	1.26
Hole 58A	13X-1	33.62	33.48	177.02	47.63	-1.91	7.52	9,3Y	4.62	1.10
Hole 58A	13X-1	33.64	33.49	177.07	54.20	-2.34	8.35	9,8Y	5.26	1.18
Hole 58A	13X-1	33.66	33.51	177.12	58.51	-3.29	9.80	0,9GY	5.69	1.37
Hole 58A	13X-1	33.68	33.53	177.17	58.70	-3.42	10.03	1,0GY	5.71	1.40
Hole 58A	13X-1	33.70	33.55	177.22	59.12	-3.24	9.50	0,9GY	5.75	1.32
Hole 58A	13X-1	33.72	33.56	177.27	52.17	-2.65	7.09	1,3GY	5.06	1.07
Hole 58A	13X-1	33.74	33.58	177.32	56.13	-2.60	7.36	1,0GY	5.45	1.05
Hole 58A	13X-1	33.76	33.60	177.37	55.03	-2.87	8.25	1,0GY	5.34	1.20
Hole 58A	13X-1	33.78	33.62	177.42	58.35	-2.76	8.37	0,7GY	5.67	1.16
Hole 58A	13X-1	33.80	33.64	177.47	54.41	-2.54	6.74	1,4GY	5.28	1.00
Hole 58A	13X-1	33.82	33.65	177.52	59.39	-1.92	5.28	1,1GY	5.77	0.73
Hole 58A	13X-2	33.92	33.74	177.42	59.84	-3.29	10.06	0,7GY	5.82	1.39
Hole 58A	13X-2	33.94	33.76	177.47	60.16	-3.14	10.35	0,3GY	5.85	1.41
Hole 58A	13X-2	33.96	33.78	177.52	58.30	-3.05	9.91	0,4GY	5.67	1.37
Hole 58A	13X-2	33.98	33.79	177.57	58.26	-3.26	9.67	0,9GY	5.66	1.36
Hole 58A	13X-2	34.00	33.81	177.62	59.25	-3.13	10.16	0,4GY	5.76	1.40
Hole 58A	13X-2	34.02	33.83	177.67	58.17	-3.40	9.53	1,2GY	5.65	1.35
Hole 58A	13X-2	34.04	33.85	177.72	59.05	-3.00	10.32	0,1GY	5.74	1.41
Hole 58A	13X-2	34.06	33.86	177.77	59.09	-3.22	9.83	0,7GY	5.74	1.36
Hole 58A	13X-2	34.08	33.88	177.82	59.18	-3.07	9.53	0,6GY	5.75	1.31
Hole 58A	13X-2	34.10	33.90	177.87	58.91	-3.40	9.97	1,0GY	5.73	1.39
Hole 58A	13X-2	34.12	33.92	177.92	57.79	-2.96	9.48	0,4GY	5.62	1.32
Hole 58A	13X-2	34.14	33.94	177.96	59.74	-3.27	9.51	1,0GY	5.81	1.32
Hole 58A	13X-2	34.16	33.95	178.01	58.49	-3.22	9.32	1,0GY	5.68	1.31
Hole 58A	13X-2	34.18	33.97	178.06	58.90	-3.18	9.73	0,7GY	5.72	1.35

Hole 58A	13X-2	34.20	33.99	178.11	59.10	-3.31	9.33	1,2GY	5.74	1.31
Hole 58A	13X-2	34.22	34.01	178.16	59.63	-3.37	9.83	1,0GY	5.80	1.36
Hole 58A	13X-2	34.24	34.02	178.21	55.40	-3.34	9.13	1,3GY	5.38	1.33
Hole 58A	13X-2	34.26	34.04	178.26	58.03	-3.06	8.83	1,0GY	5.64	1.24
Hole 58A	13X-2	34.28	34.06	178.31	57.45	-3.05	8.86	1,0GY	5.58	1.25
Hole 58A	13X-2	34.30	34.08	178.36	58.16	-3.38	9.48	1,2GY	5.65	1.34
Hole 58A	13X-2	34.32	34.09	178.41	58.04	-3.26	9.09	1,2GY	5.64	1.29
Hole 58A	13X-2	34.34	34.11	178.46	55.20	-3.07	8.92	0,9GY	5.36	1.29
Hole 58A	13X-2	34.36	34.13	178.51	57.59	-3.11	8.50	1,3GY	5.59	1.21
Hole 58A	13X-2	34.38	34.15	178.56	58.66	-3.36	9.76	1,0GY	5.70	1.37
Hole 58A	13X-2	34.40	34.16	178.61	57.39	-3.27	10.05	0,7GY	5.58	1.41
Hole 58A	13X-2	34.42	34.18	178.66	57.61	-3.34	9.60	1,1GY	5.60	1.36
Hole 58A	13X-2	34.44	34.20	178.71	57.19	-3.47	9.80	1,2GY	5.56	1.40
Hole 58A	13X-2	34.46	34.22	178.76	56.17	-3.61	9.68	1,5GY	5.45	1.41
Hole 58A	13X-2	34.48	34.24	178.81	57.38	-3.43	9.68	1,2GY	5.57	1.38
Hole 58A	13X-2	34.50	34.25	178.86	58.20	-3.42	9.47	1,3GY	5.66	1.34
Hole 58A	13X-2	34.52	34.27	178.91	57.50	-3.44	9.62	1,2GY	5.59	1.37
Hole 58A	13X-2	34.54	34.29	178.96	58.03	-3.40	9.85	1,0GY	5.64	1.39
Hole 58A	13X-2	34.56	34.31	179.01	57.88	-3.36	9.90	0,9GY	5.62	1.40
Hole 58A	13X-2	34.58	34.32	179.06	58.61	-3.40	10.33	0,8GY	5.70	1.44
Hole 58A	13X-2	34.60	34.34	179.10	57.28	-3.52	9.62	1,4GY	5.56	1.38
Hole 58A	13X-2	34.62	34.36	179.15	59.10	-3.20	9.60	0,8GY	5.74	1.33
Hole 58A	13X-2	34.64	34.38	179.20	58.68	-3.34	9.77	1,0GY	5.70	1.37
Hole 58A	13X-2	34.66	34.39	179.25	58.35	-3.30	10.07	0,7GY	5.67	1.41
Hole 58A	13X-2	34.68	34.41	179.30	60.13	-3.19	10.09	0,5GY	5.85	1.38
Hole 58A	13X-2	34.70	34.43	179.35	57.22	-3.60	8.63	2,2GY	5.56	1.27
Hole 58A	13X-2	34.72	34.45	179.40	54.58	-3.48	8.28	2,2GY	5.30	1.25
Hole 58A	13X-2	34.74	34.46	179.45	57.16	-3.38	9.49	1,2GY	5.55	1.36
Hole 58A	13X-2	34.76	34.48	179.50	56.51	-3.41	9.30	1,4GY	5.49	1.34
Hole 58A	13X-2	34.78	34.50	179.55	57.48	-3.31	9.20	1,2GY	5.58	1.31
Hole 58A	13X-2	34.80	34.52	179.60	58.38	-3.31	9.68	1,0GY	5.67	1.36
Hole 58A	13X-2	34.82	34.54	179.65	58.05	-3.46	9.60	1,3GY	5.64	1.36
Hole 58A	13X-2	34.84	34.55	179.70	57.49	-3.43	9.68	1,2GY	5.59	1.38
Hole 58A	13X-2	34.86	34.57	179.75	58.02	-3.40	9.52	1,2GY	5.64	1.35
Hole 58A	13X-2	34.88	34.59	179.80	56.64	-3.28	9.19	1,2GY	5.50	1.32

Hole 58A	13X-2	34.90	34.61	179.85	57.42	-3.44	9.32	1,4GY	5.58	1,33
Hole 58A	13X-2	34.92	34.62	179.90	57.54	-3.48	9.09	1,6GY	5.59	1,31
Hole 58A	13X-2	34.94	34.64	179.95	57.42	-3.52	9.22	1,6GY	5.58	1,33
Hole 58A	13X-2	34.96	34.66	180.00	55.06	-3.70	9.47	1,7GY	5.34	1,40
Hole 58A	13X-2	34.98	34.68	180.05	56.18	-3.48	9.09	1,6GY	5.45	1,33
Hole 58A	13X-2	35.00	34.69	180.10	57.39	-3.38	9.11	1,4GY	5.57	1,30
Hole 58A	13X-2	35.02	34.71	180.15	57.18	-3.29	8.78	1,5GY	5.56	1,26
Hole 58A	13X-2	35.04	34.73	180.20	57.05	-3.44	9.65	1,2GY	5.54	1,38
Hole 58A	13X-2	35.06	34.75	180.24	56.58	-3.32	8.94	1,4GY	5.49	1,29
Hole 58A	13X-2	35.08	34.76	180.29	54.83	-3.39	8.91	1,6GY	5.32	1,31
Hole 58A	13X-2	35.10	34.78	180.34	56.13	-3.28	8.95	1,3GY	5.45	1,30
Hole 58A	13X-2	35.12	34.80	180.39	56.43	-3.25	8.87	1,3GY	5.48	1,28
Hole 58A	13X-2	35.14	34.82	180.44	56.48	-3.31	8.94	1,4GY	5.48	1,29
Hole 58A	13X-2	35.16	34.84	180.49	55.55	-3.11	8.36	1,4GY	5.39	1,22
Hole 58A	13X-2	35.18	34.85	180.54	57.86	-3.19	9.39	0,9GY	5.62	1,32
Hole 58A	13X-2	35.20	34.87	180.59	57.10	-3.10	8.93	1,0GY	5.55	1,27
Hole 58A	13X-2	35.22	34.89	180.64	55.83	-3.18	8.70	1,3GY	5.42	1,26
Hole 58A	13X-2	35.24	34.91	180.69	56.25	-3.17	8.65	1,3GY	5.46	1,25
Hole 58A	13X-2	35.26	34.92	180.74	55.25	-3.30	8.70	1,5GY	5.36	1,28
Hole 58A	13X-2	35.28	34.94	180.79	55.89	-3.00	8.38	1,2GY	5.43	1,21
Hole 58A	13X-2	35.30	34.96	180.84	55.24	-2.99	8.47	1,1GY	5.36	1,23
Hole 58A	13X-2	35.32	34.98	180.89	61.14	-2.66	6.73	1,8GY	5.95	0,93
Hole 58A	13X-2	35.34	34.99	180.94	56.40	-3.20	9.02	1,1GY	5.48	1,30
Hole 58A	13X-2	35.36	35.01	180.99	56.41	-3.22	8.65	1,4GY	5.48	1,25
Hole 58A	13X-2	35.38	35.03	181.04	57.07	-2.98	8.72	0,9GY	5.54	1,24
Hole 58A	13X-3	35.42	35.06	181.14	55.73	-2.78	8.33	0,7GY	5.41	1,19
Hole 58A	13X-3	35.44	35.08	181.19	56.73	-2.93	8.60	0,9GY	5.51	1,22
Hole 58A	13X-3	35.46	35.10	181.24	56.59	-2.91	8.17	1,1GY	5.50	1,17
Hole 58A	13X-3	35.48	35.12	181.29	56.87	-2.83	8.14	1,0GY	5.52	1,16
Hole 58A	13X-3	35.50	35.14	181.33	54.87	-3.07	8.35	1,3GY	5.33	1,22
Hole 58A	13X-3	35.52	35.15	181.38	55.75	-2.93	8.20	1,1GY	5.41	1,19
Hole 58A	13X-3	35.54	35.17	181.43	55.39	-2.95	8.44	1,0GY	5.38	1,22
Hole 58A	13X-3	35.56	35.19	181.48	56.54	-2.84	8.22	0,9GY	5.49	1,17
Hole 58A	13X-3	35.58	35.21	181.53	55.73	-2.80	7.86	1,1GY	5.41	1,13
Hole 58A	13X-3	35.60	35.22	181.58	55.50	-2.96	8.33	1,1GY	5.39	1,21

Hole 58A	13X-3	35.62	35.24	181.63	53.44	-2.74	7.91	0,9GY	5.18	1.16
Hole 58A	13X-3	35.64	35.26	181.68	55.49	-3.03	8.58	1,1GY	5.39	1.24
Hole 58A	13X-3	35.66	35.28	181.73	55.79	-2.94	8.55	0,9GY	5.42	1.23
Hole 58A	13X-3	35.68	35.29	181.78	55.70	-2.96	8.35	1,1GY	5.41	1.21
Hole 58A	13X-3	35.70	35.31	181.83	56.53	-2.88	8.36	0,9GY	5.49	1.19
Hole 58A	13X-3	35.72	35.33	181.88	56.01	-2.98	8.40	1,1GY	5.44	1.21
Hole 58A	13X-4	35.75	35.36	181.95	64.48	-1.88	5.26	1,1GY	6.28	0.70
Hole 58A	13X-4	35.77	35.37	182.00	55.89	-2.76	9.04	0,3GY	5.43	1.27
Hole 58A	13X-4	35.79	35.39	182.05	59.80	-2.79	9.12	0,3GY	5.81	1.24
Hole 58A	14X-1	35.50	35.50	182.36	57.88	-2.81	9.43	0,2GY	5.62	1.30
Hole 58A	14X-1	35.52	35.52	182.42	56.55	-2.63	9.98	9,5Y	5.49	1.38
Hole 58A	14X-1	35.54	35.54	182.47	54.90	-2.91	8.85	0,7GY	5.33	1.27
Hole 58A	14X-1	35.56	35.56	182.53	55.20	-3.04	8.50	1,2GY	5.36	1.23
Hole 58A	14X-1	35.58	35.58	182.58	55.36	-2.97	9.17	0,6GY	5.37	1.31
Hole 58A	14X-1	35.60	35.60	182.64	54.50	-2.97	8.94	0,8GY	5.29	1.29
Hole 58A	14X-1	35.62	35.62	182.70	54.18	-3.04	8.66	1,1GY	5.26	1.27
Hole 58A	14X-1	35.64	35.64	182.75	54.89	-3.08	8.63	1,1GY	5.33	1.26
Hole 58A	14X-1	35.66	35.66	182.81	54.62	-2.98	8.57	1,0GY	5.30	1.25
Hole 58A	14X-1	35.68	35.68	182.87	53.98	-3.05	8.27	1,3GY	5.24	1.22
Hole 58A	14X-1	35.70	35.70	182.92	55.65	-2.77	8.68	0,5GY	5.40	1.23
Hole 58A	14X-1	35.72	35.72	182.98	56.16	-2.84	8.59	0,7GY	5.45	1.22
Hole 58A	14X-1	35.74	35.74	183.03	57.33	-2.86	9.14	0,4GY	5.57	1.28
Hole 58A	14X-1	35.76	35.76	183.09	56.58	-2.89	9.05	0,5GY	5.50	1.27
Hole 58A	14X-1	35.78	35.78	183.15	56.33	-2.95	8.95	0,7GY	5.47	1.27
Hole 58A	14X-1	35.80	35.80	183.20	60.92	-2.01	5.96	0,7GY	5.93	0.80
Hole 58A	14X-1	35.82	35.82	183.26	62.86	-2.53	7.38	0,9GY	6.12	0.99
Hole 58A	14X-1	35.84	35.84	183.31	56.69	-2.81	9.40	0,2GY	5.51	1.31
Hole 58A	14X-1	35.86	35.86	183.37	57.11	-2.94	9.63	0,3GY	5.55	1.35
Hole 58A	14X-1	35.88	35.88	183.43	57.12	-2.83	9.50	0,2GY	5.55	1.32
Hole 58A	14X-1	35.90	35.90	183.48	57.57	-2.99	9.67	0,4GY	5.59	1.35
Hole 58A	14X-1	35.92	35.92	183.54	57.35	-2.80	9.76	10,0Y	5.57	1.35
Hole 58A	14X-1	35.94	35.94	183.60	56.53	-2.92	9.29	0,5GY	5.49	1.31
Hole 58A	14X-1	35.96	35.96	183.65	57.55	-3.00	9.71	0,4GY	5.59	1.35
Hole 58A	14X-1	35.98	35.98	183.71	56.84	-2.92	9.46	0,4GY	5.52	1.33
Hole 58A	14X-1	36.00	36.00	183.76	57.30	-2.87	9.37	0,3GY	5.57	1.31

Hole 58A	14X-1	36.02	36.02	36.02	183.82	57.28	-2.97	9.77	0,3GY	5.56	1.36
Hole 58A	14X-1	36.04	36.04	36.04	183.88	60.99	-2.82	9.17	0,3GY	5.93	1.23
Hole 58A	14X-1	36.06	36.06	36.06	183.93	56.85	-2.86	9.56	0,2GY	5.52	1.34
Hole 58A	14X-1	36.08	36.08	36.21	184.35	56.31	-2.88	9.24	0,4GY	5.47	1.30
Hole 58A	14X-1	36.10	36.10	36.23	184.41	56.37	-2.90	9.24	0,4GY	5.47	1.30
Hole 58A	14X-1	36.12	36.12	36.25	184.47	56.15	-2.80	9.30	0,2GY	5.45	1.31
Hole 58A	14X-1	36.14	36.14	36.27	184.52	55.17	-2.76	8.48	0,6GY	5.36	1.22
Hole 58A	14X-1	36.16	36.16	36.29	184.58	60.17	-2.57	7.77	0,7GY	5.85	1.06
Hole 58A	14X-1	36.18	36.18	36.31	184.63	58.41	-2.67	8.56	0,4GY	5.68	1.18
Hole 58A	14X-1	36.20	36.20	36.33	184.69	56.03	-2.84	9.12	0,4GY	5.44	1.29
Hole 58A	14X-1	36.22	36.22	36.35	184.75	57.15	-2.89	9.62	0,2GY	5.55	1.34
Hole 58A	14X-1	36.24	36.24	36.37	184.80	55.17	-2.75	8.93	0,3GY	5.36	1.27
Hole 58A	14X-1	36.26	36.26	36.39	184.86	58.05	-2.72	9.45	10,0Y	5.64	1.30
Hole 58A	14X-1	36.28	36.28	36.41	184.92	56.63	-2.91	8.99	0,6GY	5.50	1.27
Hole 58A	14X-1	36.30	36.30	36.43	184.97	57.60	-2.88	9.38	0,3GY	5.60	1.31
Hole 58A	14X-1	36.32	36.32	36.45	185.03	56.52	-2.76	9.51	0,1GY	5.49	1.33
Hole 58A	14X-1	36.34	36.34	36.47	185.08	56.13	-2.89	9.12	0,5GY	5.45	1.29
Hole 58A	14X-1	36.36	36.36	36.49	185.14	56.08	-2.85	9.04	0,5GY	5.45	1.28
Hole 58A	14X-1	36.38	36.38	36.51	185.20	56.93	-2.83	8.92	0,5GY	5.53	1.25
Hole 58A	14X-1	36.40	36.40	36.53	185.25	56.90	-2.85	9.03	0,5GY	5.53	1.27
Hole 58A	14X-1	36.42	36.42	36.55	185.31	55.72	-2.70	8.42	0,5GY	5.41	1.20
Hole 58A	14X-1	36.44	36.44	36.57	185.37	56.87	-3.00	9.06	0,7GY	5.52	1.28
Hole 58A	14X-1	36.46	36.46	36.59	186.27	56.45	-2.75	8.93	0,3GY	5.48	1.25
Hole 58A	14X-1	36.48	36.48	36.61	186.44	56.69	-2.90	9.26	0,4GY	5.51	1.30
Hole 58A	14X-1	36.50	36.50	36.63	186.61	57.36	-2.75	8.69	0,5GY	5.57	1.21
Hole 58A	14X-1	36.52	36.52	36.65	186.77	55.46	-2.71	9.15	0,1GY	5.38	1.29
Hole 58A	14X-1	36.54	36.54	36.67	186.94	55.52	-2.88	9.39	0,3GY	5.39	1.33
Hole 58A	14X-1	36.56	36.56	36.69	187.11	56.37	-2.68	9.24	10,0Y	5.47	1.29
Hole 58A	14X-1	36.58	36.58	36.71	187.28	56.70	-2.72	9.39	10,0Y	5.51	1.31
Hole 58A	14X-1	36.60	36.60	36.73	187.45	55.47	-2.83	9.24	0,3GY	5.39	1.31
Hole 58A	14X-1	36.62	36.62	36.75	187.62	55.59	-2.89	9.71	0,2GY	5.40	1.37
Hole 58A	14X-1	36.64	36.64	36.77	187.79	55.06	-3.07	8.90	1,0GY	5.34	1.29
Hole 58A	14X-1	36.66	36.66	36.79	187.96	56.16	-2.88	9.11	0,5GY	5.45	1.29
Hole 58A	14X-1	36.68	36.68	36.81	188.13	56.57	-2.94	9.22	0,5GY	5.49	1.30
Hole 58A	14X-1	36.70	36.70	36.83	188.30	56.34	-2.84	9.38	0,3GY	5.47	1.32

Hole 58A	14X-1	36.72	36.85	188.46	55.35	-3.01	9.46	0.5GY	5.37	1.35
Hole 58A	14X-1	36.74	36.87	188.63	55.58	-2.91	9.45	0.4GY	5.40	1.34
Hole 58A	14X-1	36.76	36.89	188.80	54.51	-3.10	8.89	1.0GY	5.29	1.29
Hole 58A	14X-1	36.78	36.91	188.97	55.46	-2.92	8.72	0.8GY	5.38	1.25
Hole 58A	14X-1	36.80	36.93	189.14	55.87	-3.00	8.91	0.8GY	5.43	1.27
Hole 58A	14X-1	36.82	36.95	189.31	55.26	-2.92	8.82	0.7GY	5.36	1.27
Hole 58A	14X-1	36.84	36.97	189.48	53.82	-2.94	8.07	1.2GY	5.22	1.19
Hole 58A	14X-1	36.86	36.86	188.55	56.69	-2.87	8.59	0.8GY	5.51	1.22
Hole 58A	14X-2	36.92	36.92	189.06	53.67	-3.08	8.82	1.0GY	5.21	1.30
Hole 58A	14X-2	36.94	36.94	189.23	51.85	-3.11	8.29	1.4GY	5.03	1.26
Hole 58A	14X-2	36.96	36.96	189.39	52.78	-3.24	8.24	1.7GY	5.12	1.25
Hole 58A	14X-2	36.98	36.98	189.56	52.70	-3.27	8.66	1.5GY	5.11	1.30
Hole 58A	14X-2	37.00	37.00	189.73	52.25	-3.30	8.46	1.7GY	5.07	1.29
Hole 58A	14X-2	37.02	37.02	189.90	52.18	-3.26	8.22	1.7GY	5.06	1.25
Hole 58A	14X-2	37.04	37.04	190.07	53.27	-3.21	8.39	1.5GY	5.17	1.26
Hole 58A	14X-2	37.06	37.06	190.24	52.69	-3.16	8.57	1.3GY	5.11	1.28
Hole 58A	14X-2	37.08	37.08	190.41	52.46	-3.22	8.37	1.6GY	5.09	1.27
Hole 58A	14X-2	37.10	37.10	190.58	52.51	-3.03	8.44	1.2GY	5.09	1.26
Hole 58A	14X-2	37.12	37.12	190.75	52.71	-3.08	7.91	1.6GY	5.11	1.20
Hole 58A	14X-2	37.14	37.14	190.92	53.27	-3.10	8.30	1.4GY	5.17	1.24
Hole 58A	14X-2	37.16	37.16	191.09	51.74	-3.32	8.03	2.0GY	5.01	1.24
Hole 58A	14X-2	37.18	37.18	191.28	51.18	-3.19	7.97	1.8GY	4.96	1.23
Hole 58A	14X-2	37.20	37.20	191.47	50.81	-3.49	8.21	2.2GY	4.92	1.28
Hole 58A	14X-2	37.22	37.22	191.66	51.11	-3.39	8.19	2.0GY	4.95	1.27
Hole 58A	14X-2	37.24	37.24	191.84	49.46	-3.23	7.85	1.9GY	4.80	1.23
Hole 58A	14X-2	37.26	37.26	192.03	50.85	-3.58	8.10	2.4GY	4.93	1.28
Hole 58A	14X-2	37.28	37.28	192.22	50.42	-3.50	8.17	2.2GY	4.89	1.28
Hole 58A	14X-2	37.30	37.30	192.41	50.63	-3.59	8.00	2.5GY	4.91	1.27
Hole 58A	14X-2	37.32	37.32	192.59	50.15	-3.51	7.64	2.7GY	4.86	1.22
Hole 58A	14X-2	37.34	37.34	192.78	50.41	-3.61	8.08	2.5GY	4.89	1.28
Hole 58A	14X-2	37.36	37.36	192.97	49.87	-3.44	7.99	2.2GY	4.83	1.26
Hole 58A	14X-2	37.38	37.38	193.16	50.09	-3.29	7.40	2.4GY	4.86	1.17
Hole 58A	14X-2	37.40	37.40	193.34	49.69	-2.85	6.96	1.8GY	4.82	1.09
Hole 58A	14X-2	37.42	37.42	193.53	49.53	-3.37	7.26	2.7GY	4.80	1.17
Hole 58A	14X-2	37.44	37.44	193.72	48.21	-3.21	7.47	2.2GY	4.68	1.19

Hole 58A	14X-2	37.46	37.46	37.46	193.91	49.29	-3.58	7.59	2,9GY	4.78	1.23
Hole 58A	14X-2	37.48	37.48	37.48	194.09	49.40	-3.58	7.61	2,8GY	4.79	1.23
Hole 58A	14X-2	37.50	37.50	37.50	194.28	46.45	-3.18	7.11	2,4GY	4.50	1.15
Hole 58A	14X-2	37.52	37.52	37.52	194.47	48.93	-3.48	7.71	2,5GY	4.74	1.24
Hole 58A	14X-2	37.54	37.54	37.54	194.66	47.97	-3.52	7.75	2,5GY	4.65	1.25
Hole 58A	14X-2	37.56	37.56	37.56	194.84	49.49	-3.49	7.75	2,5GY	4.80	1.24
Hole 58A	14X-2	37.58	37.58	37.58	195.03	48.37	-3.46	7.92	2,3GY	4.69	1.26
Hole 58A	14X-2	37.60	37.60	37.60	195.22	48.41	-3.46	7.79	2,4GY	4.69	1.24
Hole 58A	14X-2	37.62	37.62	37.62	195.41	48.42	-3.59	7.64	2,8GY	4.69	1.24
Hole 58A	14X-2	37.64	37.64	37.64	195.59	47.80	-3.35	7.15	2,7GY	4.63	1.16
Hole 58A	14X-2	37.66	37.66	37.66	195.78	47.82	-3.53	7.51	2,8GY	4.64	1.22
Hole 58A	14X-2	37.68	37.68	37.68	195.97	48.57	-3.55	7.53	2,9GY	4.71	1.22
Hole 58A	14X-2	37.70	37.70	37.70	196.16	48.33	-3.42	7.39	2,7GY	4.69	1.19
Hole 58A	14X-2	37.72	37.72	37.72	196.34	48.88	-3.22	7.34	2,3GY	4.74	1.17
Hole 58A	14X-2	37.74	37.74	37.74	196.53	48.26	-3.49	7.56	2,7GY	4.68	1.22
Hole 58A	14X-2	37.76	37.76	37.76	196.72	47.75	-3.39	7.37	2,6GY	4.63	1.19
Hole 58A	14X-2	37.78	37.78	37.78	196.91	48.39	-3.45	7.64	2,5GY	4.69	1.23
Hole 58A	14X-2	37.80	37.80	37.80	197.09	48.73	-3.39	7.39	2,6GY	4.72	1.19
Hole 58A	14X-2	37.82	37.82	37.82	197.28	46.66	-3.35	7.40	2,4GY	4.52	1.20
Hole 58A	14X-2	37.84	37.84	37.84	197.47	47.14	-3.60	7.44	3,0GY	4.57	1.22
Hole 58A	14X-2	37.86	37.86	37.86	197.66	48.27	-3.51	7.60	2,7GY	4.68	1.23
Hole 58A	14X-2	37.88	37.88	37.88	197.84	48.79	-3.50	7.43	2,8GY	4.73	1.20
Hole 58A	14X-2	37.90	37.90	37.90	198.03	48.36	-3.53	7.30	3,0GY	4.69	1.19
Hole 58A	14X-2	37.92	37.92	37.92	198.22	46.98	-3.59	7.42	3,0GY	4.56	1.22
Hole 58A	14X-2	37.94	37.94	37.94	198.41	47.76	-3.38	7.50	2,5GY	4.63	1.21
Hole 58A	14X-2	37.96	37.96	37.96	198.59	48.19	-3.16	6.92	2,5GY	4.67	1.12
Hole 58A	14X-2	37.98	37.98	37.98	198.78	46.55	-3.38	7.59	2,3GY	4.51	1.22
Hole 58A	14X-2	38.00	38.00	38.00	198.97	48.92	-3.15	6.57	2,9GY	4.74	1.07
Hole 58A	14X-2	38.02	38.02	38.02	199.16	47.88	-3.34	7.39	2,5GY	4.64	1.19
Hole 58A	14X-2	38.04	38.04	38.04	199.34	47.08	-3.47	7.25	2,9GY	4.57	1.19
Hole 58A	14X-2	38.06	38.06	38.06	199.53	47.75	-3.39	6.54	3,6GY	4.63	1.10
Hole 58A	14X-2	38.08	38.08	38.08	199.72	47.22	-3.38	7.03	3,0GY	4.58	1.16
Hole 58A	14X-2	38.10	38.10	38.10	199.91	48.08	-3.26	6.66	3,1GY	4.66	1.10
Hole 58A	14X-2	38.12	38.12	38.12	200.09	47.38	-3.61	7.37	3,1GY	4.59	1.22
Hole 58A	14X-2	38.14	38.14	38.14	200.28	47.72	-3.57	7.66	2,7GY	4.63	1.24

Hole 58A	14X-2	38.16	38.16	193.91	47.89	-3.40	6.96	3,1GY	4.64	1.15
Hole 58A	14X-2	38.18	38.18	200.89	47.53	-3.60	7.20	3,3GY	4.61	1.20
Hole 58A	14X-2	38.20	38.20	201.15	47.01	-3.22	6.93	2,6GY	4.56	1.13
Hole 58A	14X-2	38.22	38.22	201.41	47.10	-3.64	7.04	3,6GY	4.57	1.18
Hole 58A	14X-2	38.24	38.24	201.66	47.57	-3.38	7.27	2,7GY	4.61	1.18
Hole 58A	14X-3	38.26	38.26	201.92	47.33	-3.65	7.60	3,0GY	4.59	1.25
Hole 58A	14X-3	38.30	38.30	202.43	45.16	-3.32	6.72	3,1GY	4.38	1.13
Hole 58A	14X-3	38.32	38.32	202.68	50.61	-2.06	7.56	9,6Y	4.91	1.10
Hole 58A	14X-3	38.34	38.34	202.94	49.12	-2.32	7.69	0,2GY	4.76	1.13
Hole 58A	15X-1	38.42	38.42	203.96	44.88	-2.50	7.84	0,4GY	4.35	1.18
Hole 58A	15X-1	38.44	38.44	204.22	39.10	-1.41	6.39	8,6Y	3.80	0.95
Hole 58A	15X-1	38.46	38.46	204.47	32.95	-1.12	7.12	7,7Y	3.21	1.11
Hole 58A	15X-1	38.48	38.48	204.73	42.18	-2.35	6.09	1,3GY	4.09	0.97
Hole 58A	15X-1	38.50	38.50	204.98	42.67	-1.72	8.45	8,4Y	4.14	1.21
Hole 58A	15X-1	38.52	38.52	205.24	41.57	-2.14	7.01	0,2GY	4.03	1.05
Hole 58A	15X-1	38.54	38.54	205.50	50.04	-3.56	7.71	2,7GY	4.85	1.23
Hole 58A	15X-1	38.56	38.56	205.75	49.94	-3.58	7.40	3,1GY	4.84	1.20
Hole 58A	15X-1	38.58	38.58	206.01	49.80	-3.41	7.80	2,3GY	4.83	1.23
Hole 58A	15X-1	38.60	38.60	206.26	49.45	-3.59	7.85	2,6GY	4.79	1.26
Hole 58A	15X-1	38.62	38.62	206.52	47.54	-3.29	7.40	2,4GY	4.61	1.19
Hole 58A	15X-1	38.64	38.64	206.77	49.67	-3.57	7.91	2,5GY	4.81	1.26
Hole 58A	15X-1	38.66	38.66	207.03	49.75	-3.77	7.88	3,0GY	4.82	1.28
Hole 58A	15X-1	38.68	38.68	207.29	48.62	-3.50	7.11	3,2GY	4.71	1.17
Hole 58A	15X-1	38.70	38.70	207.54	49.45	-3.63	7.50	3,1GY	4.79	1.22
Hole 58A	15X-1	38.72	38.72	207.80	50.49	-3.56	7.89	2,6GY	4.89	1.25
Hole 58A	15X-1	38.74	38.74	208.05	49.21	-3.55	7.53	2,9GY	4.77	1.22
Hole 58A	15X-1	38.76	38.76	208.31	49.30	-3.51	7.44	2,9GY	4.78	1.20
Hole 58A	15X-1	38.78	38.78	208.56	49.35	-3.45	6.82	3,4GY	4.78	1.13
Hole 58A	15X-1	38.80	38.80	208.82	48.19	-3.40	6.84	3,2GY	4.67	1.13
Hole 58A	15X-1	38.82	38.82	209.08	48.28	-3.62	7.41	3,1GY	4.68	1.22
Hole 58A	15X-1	38.84	38.84	209.33	48.07	-3.63	7.32	3,3GY	4.66	1.21
Hole 58A	15X-1	38.86	38.86	209.59	48.72	-3.77	7.53	3,4GY	4.72	1.24
Hole 58A	15X-1	38.88	38.88	209.84	48.66	-3.64	7.75	2,8GY	4.72	1.25
Hole 58A	15X-1	38.90	38.90	210.10	48.10	-2.49	8.75	9,9Y	4.66	1.28
Hole 58A	15X-1	38.92	38.92	210.35	48.58	-3.77	7.29	3,6GY	4.71	1.22

Hole 58A	15X-1	38.94	38.94	210.61	48.27	-3.82	7.24	3,8GY	4.68	1.22
Hole 58A	15X-1	38.96	38.96	210.86	48.25	-3.72	7.48	3,3GY	4.68	1.23
Hole 58A	15X-1	38.98	38.98	211.12	48.66	-3.57	7.18	3,3GY	4.72	1.18
Hole 58A	15X-1	39.00	39.00	211.38	47.20	-3.85	8.00	3,0GY	4.58	1.31
Hole 58A	15X-1	39.02	39.02	211.63	48.11	-3.79	7.63	3,3GY	4.66	1.26
Hole 58A	15X-1	39.04	39.04	211.89	48.38	-3.63	7.50	3,1GY	4.69	1.23
Hole 58A	15X-1	39.06	39.06	212.14	47.26	-3.72	7.47	3,3GY	4.58	1.24
Hole 58A	15X-1	39.08	39.08	212.40	46.87	-3.64	7.42	3,2GY	4.54	1.23
Hole 58A	15X-1	39.10	39.10	212.65	48.26	-3.74	7.37	3,5GY	4.68	1.22
Hole 58A	15X-1	39.12	39.12	212.91	47.77	-3.67	7.85	2,8GY	4.63	1.27
Hole 58A	15X-1	39.14	39.14	213.17	48.76	-3.76	7.84	3,0GY	4.73	1.28
Hole 58A	15X-1	39.16	39.16	213.42	47.81	-3.58	7.82	2,6GY	4.64	1.26
Hole 58A	15X-1	39.18	39.18	213.68	47.55	-3.82	7.44	3,6GY	4.61	1.25
Hole 58A	15X-1	39.20	39.20	213.93	48.09	-3.79	7.35	3,6GY	4.66	1.23
Hole 58A	15X-1	39.22	39.22	214.19	48.25	-3.66	7.53	3,1GY	4.68	1.23
Hole 58A	15X-1	39.24	39.24	214.44	48.77	-3.57	7.13	3,4GY	4.73	1.18
Hole 58A	15X-1	39.26	39.26	214.70	47.08	-3.79	7.74	3,2GY	4.57	1.28
Hole 58A	15X-1	39.28	39.28	214.95	48.78	-3.77	7.64	3,2GY	4.73	1.25
Hole 58A	15X-1	39.30	39.30	215.21	50.55	-3.35	6.53	3,6GY	4.90	1.08
Hole 58A	15X-1	39.32	39.32	215.47	49.65	-3.63	7.32	3,3GY	4.81	1.20
Hole 58A	15X-1	39.34	39.34	215.72	49.86	-3.51	6.95	3,4GY	4.83	1.14
Hole 58A	15X-1	39.36	39.36	215.98	52.43	-3.08	6.00	3,6GY	5.08	0.97
Hole 58A	15X-1	39.38	39.38	216.23	54.82	-2.83	4.58	5,1GY	5.32	0.76
Hole 58A	15X-1	39.40	39.40	216.49	49.43	-2.74	6.03	2,5GY	4.79	0.97
Hole 58A	15X-1	39.42	39.42	216.74	54.43	-2.91	4.74	5,1GY	5.28	0.79
Hole 58A	15X-1	39.44	39.44	217.00	48.32	-3.57	7.33	3,1GY	4.68	1.20
Hole 58A	15X-1	39.46	39.46	217.06	57.34	-2.47	3.83	5,4GY	5.57	0.63
Hole 58A	15X-2	39.60	39.60	217.46	48.55	-3.49	6.86	3,5GY	4.71	1.14
Hole 58A	15X-2	39.62	39.62	217.52	49.36	-3.75	7.54	3,3GY	4.78	1.24
Hole 58A	15X-2	39.64	39.64	217.58	49.07	-3.74	7.77	3,0GY	4.76	1.26
Hole 58A	15X-2	39.66	39.66	217.64	49.52	-3.70	7.70	3,0GY	4.80	1.25
Hole 58A	15X-2	39.68	39.68	217.70	48.71	-3.75	8.01	2,8GY	4.72	1.29
Hole 58A	15X-2	39.70	39.70	217.75	49.13	-3.62	8.02	2,5GY	4.76	1.28
Hole 58A	15X-2	39.72	39.72	217.81	49.94	-3.59	7.77	2,7GY	4.84	1.24
Hole 58A	15X-2	39.74	39.74	217.87	49.52	-3.57	7.80	2,6GY	4.80	1.25

Hole 58A	15X-2	39.76	39.76	217.93	49.41	-3.56	7.79	2,6GY	4.79	1.25
Hole 58A	15X-2	39.78	39.78	217.99	49.53	-3.51	7.27	3,1GY	4.80	1.18
Hole 58A	15X-2	39.80	39.80	218.04	49.94	-3.42	7.27	2,8GY	4.84	1.17
Hole 58A	15X-2	39.82	39.82	218.10	59.14	-2.24	3.62	5,2GY	5.75	0.57
Hole 58A	15X-2	39.84	39.84	218.16	49.40	-3.58	7.24	3,2GY	4.79	1.19
Hole 58A	15X-2	39.86	39.86	218.22	49.26	-3.53	7.21	3,2GY	4.78	1.18
Hole 58A	15X-2	39.88	39.88	218.28	49.36	-3.60	7.15	3,4GY	4.78	1.18
Hole 58A	15X-2	39.90	39.90	218.33	50.19	-3.73	8.33	2,5GY	4.86	1.32
Hole 58A	15X-2	39.92	39.92	218.39	48.58	-3.61	8.00	2,5GY	4.71	1.28
Hole 58A	15X-2	39.94	39.94	218.45	50.28	-3.72	7.99	2,8GY	4.87	1.28
Hole 58A	15X-2	39.96	39.96	218.51	49.82	-3.58	7.90	2,6GY	4.83	1.26
Hole 58A	15X-2	39.98	39.98	218.57	49.31	-3.60	7.72	2,8GY	4.78	1.24
Hole 58A	15X-2	40.00	40.00	218.62	50.27	-3.63	7.58	3,0GY	4.87	1.23
Hole 58A	15X-2	40.02	40.02	218.68	53.60	-3.15	6.60	3,0GY	5.20	1.03
Hole 58A	15X-2	40.04	40.04	218.74	52.64	-3.26	7.17	2,6GY	5.11	1.12
Hole 58A	15X-2	40.06	40.06	218.80	51.69	-3.36	7.29	2,7GY	5.01	1.16
Hole 58A	15X-2	40.08	40.08	218.86	51.18	-3.61	8.02	2,6GY	4.96	1.27
Hole 58A	15X-2	40.10	40.10	218.91	51.55	-3.60	7.93	2,6GY	5.00	1.25
Hole 58A	15X-2	40.12	40.12	218.97	51.29	-3.44	7.25	3,0GY	4.97	1.16
Hole 58A	15X-2	40.14	40.14	219.03	51.37	-3.60	7.56	3,0GY	4.98	1.21
Hole 58A	15X-2	40.16	40.16	219.09	50.82	-3.64	7.81	2,8GY	4.93	1.25
Hole 58A	15X-2	40.18	40.18	219.14	51.66	-3.47	8.24	2,1GY	5.01	1.28
Hole 58A	15X-2	40.20	40.20	219.20	57.05	-2.89	5.59	3,8GY	5.54	0.86
Hole 58A	15X-2	40.22	40.22	219.26	49.92	-3.13	7.45	2,0GY	4.84	1.17
Hole 58A	15X-2	40.24	40.24	219.32	49.67	-3.53	7.52	2,8GY	4.82	1.21
Hole 58A	15X-2	40.26	40.26	219.38	53.75	-3.08	5.68	4,0GY	5.21	0.92
Hole 58A	15X-2	40.28	40.28	219.43	56.17	-2.89	5.53	3,8GY	5.45	0.86
Hole 58A	15X-2	40.30	40.30	219.49	49.39	-3.57	7.76	2,7GY	4.79	1.24
Hole 58A	15X-2	40.32	40.32	219.55	49.21	-3.61	7.32	3,2GY	4.77	1.20
Hole 58A	15X-2	40.34	40.34	219.61	49.39	-3.71	7.37	3,4GY	4.79	1.21
Hole 58A	15X-2	40.36	40.36	219.67	49.12	-3.77	7.75	3,1GY	4.76	1.26
Hole 58A	15X-2	40.38	40.38	219.72	50.27	-3.71	7.77	3,0GY	4.87	1.25
Hole 58A	15X-2	40.40	40.40	219.78	50.15	-3.58	7.43	3,0GY	4.86	1.20